Jahrbuch

der

Meteorologischen Beobachtungen

der

Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung.

Herausgegeben

von

A. W. Grützmacher,

Vorsteher der Wetterwarte.



Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung.

Band XI.

Jahrgang XII.

1892.

Magdeburg.

Druck: Faber'sche Buchdruckerei.

1893.

INHALT.

Vorwort.

Der vorliegende XII. Jahrgang der in Magdeburg angestellten meteorologischen Beobachtungen schliesst sich nach Inhalt und Form vollkommen seinem Vorgänger an. Nur des kleinen Zusatzes, den die umstehende Reductionstafel erfahren hat, muss gedacht werden.

Will man den unter der geographischen Breite φ durch ein Quecksilberbarometer bestimmten Luftdruck auf die mittlere Breite $\varphi = 45^0$ reduciren, so hat man an die localen Beobachtungen noch die Correction

$$- B. 0{,}0026 \cos 2\varphi$$

anzubringen, worin B den auf 0^0 reducirten Barometerstand bedeutet. Für Magdeburg ($\varphi = 52^0\ 8'$) betragen die Extreme von B etwa 720 mm und 780 mm, es schwankt daher die obige Correction zwischen den engen Werthen + 0,46 mm und + 0,50 mm, wofür in der Zusatznote auf folgender Seite abgerundet + 0,5 mm gesetzt ist.

A. W. Grützmacher.

Reduction auf den Meeresspiegel*)

für Magdeburg ($\varphi = 52^0\,8'$).

Meereshöhe des Barometer-Nullpunktes h = 54 Meter.

Temp. der äusser. Luft	730	735	740	745	750	755	760	765	770	775	780	Temp. der äusser. Luft
32°	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	32°
30	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	**30**
28	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	28
26	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4 8	4.8	26
24	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	24
22	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	22
20	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.9	**20**
18	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	18
16	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	5.0	16
14	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	5.0	14
12	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	12
10	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.1	**10**
8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	8
6	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	6
4	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.2	4
2	4 9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	2
0	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.3	**0**
— 2	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5 2	5.2	5.2	5.3	— 2
— 4	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	— 4
— 6	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	— 6
— 8	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	— 8
—10	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	**—10**
—12	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	—12
—14	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	—14
—16	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	—16
—18	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	—18
—20	5.3	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5 6	5.6	5.7	5.7	**—20**
—22	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	—22
—24	5.4	5.5	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8	—24

*) Wegen der dieser Tabelle zu Grunde liegenden Formel siehe Vorwort zu Jahrgang 1887.

Zusatz.

Als Reduction auf $\varphi = 45^0$ ist obigen Tafelwerthen noch + 0,5 mm hinzuzufügen. (Siehe Vorwort zu Jahrbuch 1892.)

I.

Termins-Beobachtungen.

1892.

Januar 1892.

Datum	Barometer, red. auf 0 Grad. 8a	2p	8p	Thermometer. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
1.	42.6	45.4	48.2	3.8	4.5	3.2	2.2	5.7	5.3	5.5	5.2	88	87	90	WNW 5	WNW 5	W 4	9	10	6	1.8	N, Vm u. Nm hfg ●sch.
2.	57.0	57.8	56.7	0.8	2.8	2.7	0.3	3.3	4.5	4.7	4.8	92	82	85	WNW 2	W 4	WSW 3	9	1	8	—	N ●, 6.50p ●
3.	51.5	50.4	50.5	3.9	2.8	1.3	2.3	5.0	4.7	5.0	4.3	77	89	85	SW 5	W 5	WSW 4	10	10	0	1.5	Vm u. Mt hfg ●sch 0.40p ✳
4.	50.6	51.0	52.3	0.8	2.6	1.6	0.5	2.8	4.1	4.5	4.7	83	80	91	W 4	W 6	W 4	2	5	4	0.3	8.45p ● u. ✳
5.	53.5	52.0	47.1	1.2	3.2	1.3	0 7	3.7	4.7	4.6	3.9	94	80	75	WNW 4	WSW 4	SW 5	1	9	10	1.7	N ●, 9p ✳
6.	37.8	**34.6**	36.6	1.7	2.8	— 0.2	0.4	3.5	4.3	4.6	3.8	84	80	83	SSW 4	SSW 6	WSW 5	10	9	8	0.4	9a ✳, 3.30p ✳²
7.	38.1	41.3	41.3	1.0	2.0	— 0.8	— 2.0	2.0	4.0	4.0	3.5	81	75	81	WSW 7	SW 5	SSW 3	4	8	1	—	9a, 10.45a ✳⁰
8.	42.8	44.1	44.5	— 2.8	1.1	— 0.7	— 3.8	1.4	3.1	3.6	3.9	83	70	90	SW 2	SSW 2	SE 2	1	4	10	0.2	Früh ✳, 7.30—8p ✳
9.	48.5	46.0	44.1	— 4.0	—1.3	— 1.6	— 5.0	—1.0	2.9	3.3	3.7	84	78	92	SE 2	ESE 1	E 1	10	10	10	2.6	Nm ✳⁰
10.	42.7	43.1	45.9	— 3.6	—1.3	— 2.4	— 4.0	—1.3	3.3	3.7	3.3	95	88	85	WNW 1	WNW 3	W 3	10	10	10	—	N ✳
11.	49.7	49.2	49.0	— 5.0	—1.0	— 1.3	— 5.7	—0.8	2.6	3.3	3.5	84	76	84	SW 2	SW 3	W 3	5	9	10	0.7	
12.	50.8	51.0	50.6	— 0.4	0.5	— 1.0	— 1.0	0.5	4.3	3.7	3.5	96	78	82	WNW 3	WSW 4	WSW 3	10	3	10	—	N (1a) ✳, 11.30p ✳fl
13.	51.8	51.1	50.2	— 3.8	—3.3	— 5.7	— 4.3	—3.3	3.1	3.4	3.0	91	96	**100**	W 1	NW 1	NE 1	0	10	10	—	Vm ═, Ab ═²
14.	46.1	44.5	45.0	— 8.3	—4.0	— 6.8	— 9.3	—4.0	2.2	2.9	2.3	94	84	86	NE 2	NE 4	NE 4	1	2	7	—	Mg ⋁, ⌴
15.	46.3	47.3	49.8	— 9.3	—5.3	— 7.2	—10.3	—5.0	1.9	2.5	2.3	87	83	90	E 3	E 3	ESE 3	8	10	10	0.1	7p ✳⁰
16.	53.0	54.2	55.8	— 6.6	—5.5	— 4.8	— 7.0	—4.8	2.5	2.4	2.8	92	80	88	NE 2	NE 1	E 1	10	10	10	0.4	8.30a ✳⁰
17.	59.0	59.1	60.7	— 7.0	—3.8	— 7.8	— 7.5	—3.6	2.4	2.6	2.1	92	78	83	E 1	NE 1	E 1	0	0	0	—	
18.	63.4	64.1	**65.1**	— 5.3	—2.4	— 6.2	— 9.8	—2.3	2.7	3.2	2.5	90	83	87	NE 3	ENE 3	ENE 3	10	10	0	—	
19.	**65.1**	64.1	64.5	— 8.7	—1.2	— 7.6	—10.5	—1.2	1.7	2.2	1.5	73	**52**	61	E 2	E 4	E 2	0	0	0	—	
20.	62.9	61.8	62.2	—11.2	—4.0	— 9.2	—12.0	—3.5	1.6	2.2	1.9	82	64	84	E 2	NE 1	ENE 2	0	0	0	—	
21.	62.5	61.3	61.6	—14.5	—9.5	—12.2	**—16.3**	—9.2	**1.3**	1.8	1.5	91	81	89	ENE 2	E 1	ESE 2	0	0	0	—	Mg ⋁ ⌴, Hz a g Tg ═
22.	59.5	57.5	57.3	—13.7	—3.2	— 4.3	—15.0	—2.3	1.4	2.4	2.8	88	67	84	SE 3	SE 2	ESE 1	1	5	10	5.0	Mg ⌴, Ab ═
23.	53.0	55.1	58.4	1.5	2.1	1.5	— 6.0	3.0	4.8	4.9	4.7	94	91	93	W 5	W 4	WNW 4	10	10	10	—	0.30a Eis●, 4a ✳
24.	60.3	58.5	58.5	0.8	2.4	3.1	— 0.3	3.8	4.6	5.2	5.5	94	94	96	S 2	SE 2	SW 2	10	10	10	1.6	═, Vm u. Ab Sprüh●
25.	61.2	61.0	61.5	1.5	2.3	1.4	1.0	3.0	4.9	5.0	4.9	96	93	96	WNW 2	WNW 2	WNW 2	10	10	10	0.9	N ●, ztw Nebel●
26.	62.6	63.0	62.1	1.9	3.2	1.3	0.4	4.0	4.8	4.6	4.7	91	80	92	NW 2	WNW 2	W 3	10	4	10	2.2	Früh ●⁰
27.	57.8	56.5	52.8	2.2	4.0	3.3	0.2	4.0	5.2	5.8	5.5	96	95	95	W 2	W 2	SW 3	10	10	10	**9.7**	N ●, Ab ●
28.	50.2	55.6	60.0	3.7	4.5	1.8	1.3	5.0	5.4	5.5	4.8	90	87	91	SW 2	NW 3	W 3	10	10	0	0.1	N ●, Vm ●⁰
29.	51.4	48.0	51.3	5.5	7.7	7.8	1.4	8.3	5.5	7.4	7.6	82	94	96	SW 6	W 6	WNW 6	10	10	10	0.6	8.30a, 10a ●⁰ 8p ●tr
30.	52.7	52.0	51.7	9.0	9.1	7.0	7.0	**9.7**	**7.7**	7.3	6.8	91	86	91	W 7	WNW 7	W 7	10	10	10	4.6	f a g Tg ●⁰
31.	51.7	52.2	56.0	5.2	6.8	4.2	4.2	6.9	5.4	5.4	4.6	81	73	74	WNW 6	W 7	W 5	9	7	0	—	2.45p ●tr
Mittel	52.78	52.67	53.27	—1.93	0.60	—1.24	—3.48	1.07	3.77	4.10	3.87	88.3	81.4	87.1	3.1	3.4	3.1	6.5	7.0	6.6	34.4	Summe.

Februar 1892.

1.	55.2	49.6	45.0	1.8	7.1	5.7	0.2	7.4	4.6	6.2	5.6	88	83	82	SSW 2	SSW 2	S 2	8	9	10	—	
2.	41.8	40.0	40.2	4.7	7.0	2.7	1.8	7.0	5.0	4.6	4.4	78	62	79	SW 4	SW 4	SW 4	10	8	5	—	9p ●⁰
3.	36.5	**34.9**	35.4	1.9	3.2	2.5	0.2	3.4	4.1	4.7	4.8	78	81	87	SSW 4	SSW 3	WSW 3	7	9	10	0.3	7a ●⁰, Nm ✳fl
4.	40.6	43.7	47.6	1.4	1.8	1.3	0.0	2.9	4.8	4.9	4.4	94	93	87	W 2	WNW 3	W 2	10	10	9	0.9	7a ●⁰, Vm u. Mt ✳⁰
5.	40.3	40.6	42.0	0.8	4.6	2.0	0.0	4.7	4.6	4.8	4.9	94	76	93	SSW 3	W 4	WSW 3	10	8	10	2.9	Frhmgs ✳—8.15a, 3.30— [6p ●, 8p ● u. ✳]
6.	45.4	45.9	49.0	2.4	3.9	1.3	1.0	4.9	4.8	5.2	4.7	87	85	92	WNW 3	WNW 3	WNW 3	9	7	5	2.5	3.30p ● u. ✳sch
7.	52.3	52.3	51.5	0.4	3.1	2.5	0.0	3.4	4.5	5.2	5.1	94	91	93	W 2	W 2	S 2	1	9	10	**12.7**	8p ●tr sp ✳, 11p ┼
8.	43.0	43.9	48.0	2.4	2.3	0.8	0.2	3.3	5.4	5.3	4.8	**98**	**98**	**98**	Still	NE 1	NE 2	10	10	10	4.2	N ●, ✳, hfg ●⁰, ═⁰
9.	60.4	63.7	66.4	—1.0	0.6	—1.2	— 1.7	0.8	3.9	3.3	2.8	90	70	67	N 3	NNE 2	NW 2	10	3	10	0.4	7.15a, 8a ✳
10.	**66.5**	64.5	63.0	—2.5	1.2	0.8	— 4.2	1.3	3.4	4.4	4.0	89	87	82	SSW 1	SSW 2	SW 3	10	10	10	0.1	3.45p △
11.	63.4	64.4	64.5	2.8	4.7	5.1	0.8	5.1	5.4	6.1	**6.4**	96	96	97	WNW 4	WNW 4	W 4	10	10	10	—	Früh ═⁰, ●⁰, Mt. Sprüh●
12.	60.2	57.3	54.8	5.2	6.1	6.0	4.5	6.7	6.0	**6.4**	5.9	90	91	85	W 4	W 6	WNW 7	9	10	10	—	3p ●⁰
13.	54.7	53.4	53.4	0.9	4.0	0.4	0.0	4.3	4.0	3.5	4.0	80	58	85	WNW 5	NW 5	NW 5	4	1	5	0.7	9.40a △sch, 7.15p ✳
14.	55.7	54.0	52.2	—2.5	1.6	—1.2	— 3.2	2.0	3.2	3.3	3.3	83	64	78	W 4	WNW 3	NW 2	1	4	9	—	6a ✳
15.	49.7	49.0	49.8	—4.9	— 1.6	—3.2	— 5.5	— 0.8	2.7	2.2	2.1	86	54	59	N 1	NNE 2	NE 2	1	2	10	—	Früh ✳fl, 3.50p ✳fl
16.	49.5	48.0	47.4	—5.4	— 2.7	—5.6	— 5.6	— 2.7	2.7	2.6	2.6	90	70	87	NE 3	NE 3	NNE 2	9	9	10	0.3	3.45—5.45p, 7.45p ✳
17.	40.7	38.2	38.8	—9.1	— 5.8	—8.8	**—11.5**	— 5.3	2.0	2.4	2.1	91	82	91	NNE 1	NE 3	N 2	10	10	0	—	Mg ═⁰, ⌴⁰
18.	40.6	37.4	35.6	—9.8	— 5.0	—4.5	—11.0	— 4.2	**1.7**	1.9	2.5	81	62	77	S 1	S 3	S 5	0	10	10	0.2	1.25p ✳fl, 8p ✳
19.	46.5	48.0	48.3	—7.5	0.7	—1.6	— 8.0	1.3	2.1	2.0	2.5	83	**42**	62	SSW 2	ESE 2	NE 2	1	9	10	—	
20.	42.4	46.2	52.0	1.0	6.2	2.3	— 2.0	7.2	4.2	5.0	4.8	85	71	87	SE 3	SSW 2	SSW 2	10	9	0	—	6.50a ●tr.
21.	55.0	52.7	51.3	—1.8	10.3	4.0	— 3.0	10.4	3.8	6.1	5.3	96	65	87	E 1	E 2	E 1	2	2	0	0.1	Mg ⌴
22.	49.9	51.1	52.6	2.3	7.4	4.8	0.3	8.8	5.2	6.0	5.7	96	79	89	SE 3	SE 2	SE 2	7	9	0	—	Mg ⌴, Frühmgs ✳fl
23.	54.8	55.3	55.9	1.3	8.3	4.4	0.0	8.5	4.8	5.8	5.2	96	71	84	ESE 1	ESE 3	ESE 2	8	9	8	—	Mg ⌴⁰, ═⁰
24.	56.7	56.7	57.5	2.9	10.8	5.3	1.6	**11.0**	4.7	5.2	4.5	82	54	68	SE 3	ESE 3	ESE 3	7	0	0	—	
25.	59.1	60.2	60.4	1.7	6.6	5.4	0.2	7.0	4.3	4.8	4.7	84	67	71	ESE 3	S 2	SE 2	1	10	5	—	Mg ⌴⁰, 5.30p ●tr
26.	60.0	60.0	59.7	0.6	6.0	3.8	— 0.5	7.0	4.2	4.4	4.6	89	63	77	ENE 2	ESE 2	SE 2	9	10	7	0.5	Mg ⌴⁰, 11.50p ●sch
27.	59.4	58.4	57.5	1.5	4.0	3.7	0.5	4.6	4.5	5.3	5.2	89	87	87	ESE 1	E 1	ESE 2	10	10	10	—	Früh ●⁰, ═⁰, 6p ●⁰
28.	55.2	54.6	54.2	0.9	2.9	2.1	0.3	3.5	4.6	5.0	5.0	94	88	93	Still	NE 1	NNE 1	10	10	10	—	Mg ═, Frühmgs, Nm ●tr
29.	53.0	52.7	53.0	1.7	5.2	2.4	0.8	5.5	4.9	5.0	4.8	94	75	87	ENE 1	NE 2	NE 3	10	9	10	—	Mg ═⁰, 8.30p ●tr
Mittel	51.33	50.92	51.28	—0.20	3.60	1.49	—1.51	4.10	4.14	4.54	4.37	88.8	74.6	83.1	2.3	2.7	2.7	7.0	7.8	7.4	25.8	Summe.

März 1892.

Datum	Barometer, red. auf 0 Grad. 8a	2p	8p	Thermometer. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
1.	54.0	55.5	57.4	0.5	0.5	— 1.8	— 2.0	1.0	4.0	3.1	2.6	83	66	66	E 3	ENE 4	NE 4	10	10	10	—	
2.	59.7	60.0	62.0	—5.4	— 2.6	— 4.1	— 6.2	— 1.6	2.2	2.2	**1.9**	73	58	57	NE 3	NE 3	NE 3	3	7	1	—	2.30, 3p. 4.30p ⚹⁰
3.	62.8	62.9	63.4	—6.0	— 3.0	— 5.3	— 8.7	— 2.6	2.2	2.0	**1.9**	77	55	64	NE 3	NE 2	ENE 3	9	1	0	—	
4.	63.7	62.3	62.5	—8.8	— 1.7	— 3.9	**—10.0**	— 1.5	2.0	**1.9**	2.1	88	46	62	NE 2	NE 2	NNE 2	2	0	0	—	Mg ⌙²
5.	63.7	63.2	62.8	—7.5	— 1.8	— 4.0	**—10.0**	— 0.8	2.3	2.2	2.4	92	56	71	NNE 2	NNE 3	N 1	1	2	8	0.2	Mg ⌙
6.	59.4	59.6	60.0	—3.7	— 0.5	— 2.8	— 5.5	0.2	3.1	3.0	3.0	91	68	81	WNW 1	E 1	NE 2	6	9	8	—	5—7.45a ⚹, 4.30p ⚹
7.	59.1	57.4	57.1	—7.1	— 1.9	— 3.0	— 7.8	— 0.7	2.5	2.4	2.5	95	62	70	N 1	NNE 1	N 1	10	9	9	0.2	7.15—9a ⚹
8.	55.8	54.9	54.1	—3.5	— 1.4	— 2.8	— 5.7	— 1.3	2.3	2.5	2.8	67	60	74	WNW 1	W 1	WNW 1	10	10	0	—	Nm ztw ⚹fl
9.	50.1	47.0	45.8	—4.9	4.1	— 0.8	— 6.5	4.2	2.6	2.8	2.8	84	46	66	SE 1	SSW 1	SE 1	6	7	0	—	
10.	43.5	42.6	44.9	—3.6	5.7	— 0.6	— 5.5	6.3	2.9	3.4	4.1	85	50	92	SE 1	SSW 2	WNW 2	8	9	10	0.2	Mg ⌙, 6.40p ⚹
11.	46.4	43.9	39.7	—3.1	— 0.8	— 1.3	— 5.2	— 0.5	3.2	3.6	4.1	89	83	**98**	NW 1	NW 3	NW 4	10	10	10	**13.7**	1.15p ⚹—Ab
12.	**34.8**	38.8	43.2	— 1.4	0.4	— 0.2	— 2.6	0.9	3.9	3.9	3.3	94	82	74	SW 4	SW 5	SSW 4	10	10	10	1.3	N, Vm u. Nm ⚹
13.	46.5	45.4	45.5	—6.2	4.0	— 1.0	— 6.7	4.5	2.2	3.3	2.8	79	55	65	ESE 2	SE 2	SE 2	0	0	1	—	Ab ◭
14.	44.8	43.1	42.6	— 5.7	6.1	3.4	— 7.3	6.4	2.7	4.3	4.5	90	62	76	E 1	E 2	ENE 2	0	7	10	—	Mg ∞
15.	51.8	54.6	55.1	0.6	4.8	1.8	0.0	5.5	4.1	4.3	3.9	85	67	75	WNW 4	W 3	SE 1	10	0	0	—	Frühmgs ⚹
16.	54.0	55.1	59.5	—1.8	7.1	3.2	— 3.5	7.3	3.4	4.4	3.5	86	58	61	SE 1	SE 2	SE 1	0	0	0	—	Mg ⌙
17.	65.8	67.3	69.6	—2.1	9.5	4.6	— 3.3	9.5	3.7	3.9	4.4	94	44	70	Still	SE 2	SE 1	8	0	0	—	Mg ⌙², ∞²
18	72.5	72.5	72.6	—0.2	5.3	3.5	— 2.5	6.0	4.3	5.0	5.0	94	74	85	SE 1	E 3	NE 2	0	10	10	—	Mg ⌙²
19.	**72.8**	70.9	70.2	0.0	9.3	4.3	— 1.0	9.5	4.2	3.3	3.4	90	**38**	54	E 2	ENE 3	ENE 3	7	0	0	—	
20.	68.0	67.2	67.8	0.8	10.0	4.4	— 0.2	10.3	3.5	4.5	4.4	71	49	70	E 3	ESE 3	E 3	0	1	0	—	
21.	69.4	67.9	66.6	0.8	13.6	8.5	— 0.5	13.9	4.1	4.5	4.4	83	39	54	ESE 2	ESE 1	SE 2	0	1	0	—	Mg ⌙⁰
22.	63.8	62.1	61 6	1.7	16.4	9.9	— 0.1	16.5	4.7	6.3	6.5	91	45	71	SE 1	SW 1	W 1	0	0	10	—	Mg ⌙
23.	63.3	62.0	61.8	1.6	7.0	3.6	0.3	7.8	4.8	4.7	4.8	93	63	82	WNW 3	WNW 4	WNW 2	10	9	0	—	9—10a ●⁰
24.	63.0	62.3	61.4	0.5	4.0	3.8	0.0	4.2	4.1	4.9	5.5	85	80	92	WNW 2	W 4	W 3	10	10	10	—	Ab Sprüh●
25.	60.6	59.7	57.5	4.4	8.2	5.4	3.2	9.8	5.3	5.4	5.4	85	66	80	W 2	W 2	SE 2	10	10	0	—	
26	52.1	50.3	50.5	3.6	17.2	9.6	0.1	**17.4**	5.3	5.8	7.2	90	39	82	SSE 1	W 2	S 2	6	8	2	0.5	Mg ⌙, 3.45p, 4.30p ●tr
27.	50.5	50.4	50.9	8.5	15.7	11.3	7.7	16.5	7.5	8.1	**8.5**	91	61	85	S 2	W 3	WSW 1	9	9	8	9.5	N ●, 10.30p ●—N
28.	50.6	47.6	46.1	7.0	9.7	6.9	6.7	9.7	7.3	8.1	7.1	**98**	91	96	N 1	NE 1	NNE 1	10	10	10	8.5	N ●³, Tgs regnerisch
29.	55.8	59.8	64.4	0.9	4.1	2.6	0.8	4.2	4.7	4.0	4.1	96	66	74	NW 3	NNW 4	N 3	10	10	5	0.3	N u. Mg ⚹
30.	69.9	69.6	69.2	0.8	7.7	3.8	— 1.2	8.8	3.9	3.3	4.4	80	42	73	NE 2	NE 3	N 2	1	1	0	—	Mg ⌙
31.	69.5	69.2	67.8	2.1	10.7	7.2	— 1.3	11.9	4.5	6.0	6.4	84	63	84	WNW 1	WNW 3	W 2	3	8	0	—	Mg ⌙
Mittel	57.99	57.58	57.86	—1.20	5.40	2.14	—2.73	5.91	3.79	4.10	4.18	86.6	59.2	74.3	1.8	2.5	2.0	5.8	5.7	4.3	34.4	Summe.

April 1892.

1.	64.5	62.8	63.0	6.3	13.8	10.3	2.1	13.8	4.0	7.1	7.9	56	60	85	WNW 2	WNW 5	W 3	6	9	9	—	
2.	64.1	63.8	62.8	6.3	8.2	8.8	5.5	11.0	6.9	7.2	8.0	**98**	89	95	WNW 2	NW 3	NW 2	10	10	0	—	6.30a ●, Sprüh●—8a
3.	62.5	61.8	61.8	6.7	17.8	11.3	3.4	17.9	5.0	4.7	6.6	69	**31**	66	W 3	NW 4	SW 1	0	1	0	—	
4.	61.0	59.9	58.9	8.4	19.5	13.8	3.0	20.4	5.0	5.4	5.1	61	32	44	W 1	W 1	SE 1	1	0	0	—	Mg ⌙
5.	57.0	56.1	55.5	7.9	24.2	16.5	4.6	**24.5**	6.5	7.8	**9.8**	82	34	70	SE 1	WSW 1	NW 1	0	0	0	—	Vm ∞
6.	55.3	53.9	53.8	10.2	20.8	14.6	7.5	21.4	8.0	7.1	8.4	86	39	68	N 1	NNE 1	N 2	6	0	5	—	Mg ◺², 5p ⊕, Ab ◭
7.	53.2	52.2	53.4	9.4	19.3	14.8	6.5	19.5	7.5	8.1	7.9	87	49	63	N 1	NNE 2	NE 2	7	6	0	—	Mg ◺²
8.	59.8	60.5	61.8	5.5	11.6	6.8	5.2	12.2	5.3	5.7	5.7	79	56	77	NE 2	NE 2	E 2	4	1	0	—	
9.	63.8	62.5	62.2	3.8	12.5	8.0	0.2	13.0	3.6	**3.4**	4.2	58	**31**	54	E 2	ENE 3	E 2	0	0	0	—	
10.	61.8	59.3	57.8	3.7	15.5	10.2	0.2	15.9	4.1	5.2	5.5	69	40	59	E 2	E 2	E 2	0	0	0	—	
11.	55.0	52.3	51.0	6.1	16.6	13.2	—0.3	18.0	5.4	5.2	5.8	76	37	51	SE 1	NE 1	NNE 1	0	1	0	—	Mg ⌙², Vm ∞
12.	50.2	49.7	49.5	3.7	11.4	5.3	2.2	11.5	5.8	5.4	4.8	97	54	72	WNW 4	NW 4	NW 3	10	7	2	—	
13.	47.1	**44.8**	45.6	4.6	11.6	4.4	2.0	11.6	4.7	4.8	4.6	74	47	74	SE 2	S 1	N 2	8	5	9	—	
14.	46.7	46.2	45.9	2.8	9.3	4.6	0.8	9.3	4.7	5.0	5.6	84	57	89	NNE 2	NNE 1	N 2	9	9	10	1.1	3.45p ●tr, 10p ● u. ⚹sch
15.	48.6	51.1	53.4	0.7	6.2	2.9	0.4	7.2	4.5	4.3	4.6	92	60	80	NW 3	WNW 2	WNW 2	10	7	3	—	6—7a ⚹fl, 8a ⚹fl, 0.30p, [1.45p ⚹fl]
16.	51.9	47.8	45.9	3.0	11.6	8.7	**—1.3**	12.0	4.9	4.7	6.0	87	46	72	SE 2	ESE 3	ESE 2	3	7	9	—	Mg ⌙²
17.	48.9	49.6	51.8	4.8	10.7	6.3	3.5	11.4	4.3	4.4	4.7	67	45	66	WNW 3	W 3	W 2	10	8	0	—	
18.	54.6	54.0	56.1	6.2	14.6	7.2	0.0	14.7	4.5	5.1	6.4	63	41	84	S 3	S 4	NW 4	1	2	10	—	Mg ⌙², 8.20p ●tr
19.	59.4	59.3	61.6	4.7	11.3	5.9	1.7	11.7	5.4	6.0	6.2	84	60	90	NW 3	NW 3	NNW 2	9	8	3	1.5	Mg ⌙
20.	64.9	64.7	**65.0**	3.7	9.2	5.0	0.7	9.7	4.8	4.2	4.6	80	48	71	NW 3	WNW 3	W 2	1	3	1	0.1	Mg ⌙, 5p ●sch
21.	63.7	61.4	61.9	4.1	13.1	9.0	0.8	13.3	4.7	5.1	5.8	77	45	68	ESE 1	SW 1	SW 1	10	8	7	—	
22.	63.8	62.8	61.9	8.9	16.3	14.3	6.8	17.0	7.1	7.6	8.2	84	55	67	SW 2	W 4	SW 2	10	3	10	0.1	9p ●⁰, 11.50p ●⁰sch
23.	62.9	62.0	62.6	11.2	15.0	10.5	8.7	15.3	7.7	5.8	6.3	78	46	67	W 4	WNW 6	WNW 3	4	7	2	—	5.30p ●tr
24	58.4	58.1	59.5	9.5	8.6	6.8	5.0	11.8	6.8	6.1	5.1	76	73	70	WSW 5	NW 5	WNW 3	9	8	0	1.3	Vm ●, 1p ●sch
25.	57.2	51.8	47.3	7.8	14.0	10.0	1.4	14.6	5.2	4.4	6.8	65	37	74	WSW 2	S 3	SW 2	8	9	10	**2.9**	Mg ⌙, 9p—N ●
26.	49.8	50.1	50.4	5.5	8.6	5.1	3.0	9.5	5.2	5.4	5.3	77	65	82	WNW 4	W 5	WSW 3	6	3	8	0.4	N ●, 10.5a ●sch, 10.9a [
27.	52.5	52.7	53.1	5.5	10.6	8.3	1.8	11.0	4.9	4.6	4.9	72	48	60	W 4	WNW 4	E 3	7	3	9	—	5a●tr, 7.30p●⁰ [▲körn.]
28.	52.9	51.0	50.2	6.9	14.5	11.2	1.7	15.5	5.5	5.3	6.2	74	43	62	SE 2	SE 4	SE 2	3	10	6	—	Mg ⌙, Nm ztw ●tr
29.	50.9	52.3	54.9	9.0	12.2	7.7	7.0	12.5	6.0	4.4	5.0	70	41	64	SW 2	SW 4	W 3	10	6	2	—	4.50a ●tr
30.	58.9	57.9	57.8	5.4	10.0	8.7	0.7	10.7	4.7	3.7	4.3	71	41	51	NE 2	NE 3	NNE 2	5	10	10	—	Mg ⌙
Mittel	56.71	55.75	55.88	6.08	13.29	9.01	2.83	13.93	5.42	5.44	6.01	76.4	48.3	69.8	2.4	2.9	2.1	5.6	5.0	4.2	7.4	Summe.

Mai 1892.

Datum	Barometer, red. auf 0 Grad. 8a	2p	8p	Thermometer. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
1.	55.9	54.2	53.1	5.1	4.8	4.9	2.2	8.7	5.3	5.8	5.2	82	90	79	NE 3	NNE 4	N 3	10	10	10	7.1	0.30p ●-3 15p m ✳, Ab ●
2.	51.6	50.3	49.1	4.0	9.0	7.5	2.3	9.5	5.5	6.6	7.6	90	77	**99**	N 1	WNW 2	NW 1	10	10	10	**9.7**	Früh ●, 3.30-8.30p ●
3.	49.2	49.3	48.8	8.4	11.9	10.2	6.5	14.0	7.0	7.1	7.2	86	68	78	SW 2	SW 1	NE 1	10	10	2	—	N ●
4.	48.2	48.1	49.4	10.3	15.6	10.0	4.7	17.2	7.0	6.8	8.0	75	51	87	NW 1	WNW 2	NNE 2	4	8	9	—	Mg ⌓², 6.50p ●tr
5	48.6	46.9	**46.2**	7.4	9.7	5.8	5.8	11.5	7.0	5.4	4.7	91	60	69	W 1	W 4	WNW 3	10	7	1	1.5	3.45p, 4.30p ●tr, 5.45p ●⁰
6.	47.4	50.9	55.9	1.0	4.4	4.1	0.7	6.3	4.8	5.4	5.2	98	87	85	WNW 2	WNW 3	N 2	10	10	10	2.5	5.30a ✳²-10.30a, 5.45p ●tr
7.	61.9	62.5	63.0	3.8	8.4	7.0	**0.0**	9.7	4.2	3.9	4.2	70	48	56	NNW 1	W 1	Still	1	6	1	—	Mg ⌓²
8.	63.0	61.7	61.4	6.6	15.6	12.7	1.9	16.0	5.5	5.7	6.3	76	43	58	SE 1	SE 2	ESE 1	0	1	0	—	Mg ⌓
9.	63.0	62.3	61.5	10.6	18.4	15.3	4.3	19.2	6.4	6.8	6.7	68	44	52	ESE 1	ESE 1	NE 1	0	0	0	—	
10.	62.1	60.9	61.0	10.1	19.3	17.0	5.5	20.5	7.3	7.9	7.9	79	47	55	NNE 1	NE 3	NE 2	9	7	9	—	Mg ⌓
11.	63.3	63.2	63.6	12.8	19.4	14.9	9.8	19.7	7.5	6.8	7.3	68	40	58	NE 3	NE 2	NE 4	3	1	4	—	
12.	**67.4**	66.7	66.6	9.4	17.1	11.9	4.5	17.8	5.5	**3.8**	4.4	62	27	43	ENE 3	NE 3	NE 3	1	0	0	—	
13.	66.3	63.8	62.4	8.0	18.4	14.4	2.2	18.5	5.2	5.4	5.8	64	35	48	NE 1	E 2	ENE 1	0	1	1	—	
14.	60.1	56.6	55.1	13.2	21.7	18.1	5.2	22.8	6.5	6.5	5.6	57	34	37	SE 1	SE 2	WNW 1	7	10	10	0.7	
15.	55.9	55.3	53.5	13.2	18.3	15.5	11.5	19.0	8.0	6.0	7.2	71	39	55	WNW 2	WNW 3	Still	9	2	10	0.9	4.40-6.30a ●sch, 9.45p ●
16.	51.1	49.1	49.2	11.7	15.5	9.9	9.7	16.0	8.0	7.8	7.2	79	59	80	W 2	W 4	SW 3	10	9	4	1.0	N ●, a Tg ●sch [Staubboe
17.	47.9	47.8	52.5	12.2	14.8	8.6	7.1	15.0	6.3	7.2	7.3	60	58	88	SW 4	W 5	WNW 3	8	8	9	2.2	Vm u Nm hfg ●sch, 2.55p
18.	59.2	60.7	61.2	7.3	11.7	10.3	3.2	13.5	4.2	5.0	6.1	55	48	65	WNW 5	WNW 3	W 2	7	8	2	1.0	5.40p ●sch [3.30p ⌓
19.	57.2	54.8	55.2	12.3	14.2	8.8	7.3	16.5	8.4	9.6	6.6	79	80	78	SW 3	SW 3	WNW 5	10	9	6	2.9	Früh ●, 1.45p ⊤ SW,
20.	56.8	53.0	49.7	9.6	11.3	11.1	5.0	11.5	6.6	8.0	8.4	74	80	85	SW 4	SSW 3	WSW 3	10	10	10	8.1	Mg ⌓, Vm u Nm ●
21.	49.2	51.9	55.0	8.9	9.7	7.0	6.3	10.4	7.6	6.4	5.5	89	71	74	WNW 5	WNW 6	W 7	10	10	8	—	Vm ●sch
22.	53.8	54.2	57.5	7.2	13.0	8.2	2.8	13.7	6.0	5.2	5.3	79	47	65	SSW 3	WNW 6	NW 3	10	3	1	—	Früh ⌓, 10.15a ●sch
23.	60.3	58.5	57.7	8.8	17.9	16.1	2.3	19.2	6.0	6.9	7.8	71	45	58	S 1	S 1	ESE 1	5	1	3	—	Früh ⌓
24.	58.2	58.1	58.1	18.9	24.8	21.5	9.2	25.7	9.5	9.1	10.7	58	39	56	WNW 1	WNW 1	Still	1	1	1	—	
25.	58.8	57.2	56.8	18.6	28.3	23.5	13.2	28.5	10.6	11.3	11.7	69	40	55	SE 3	SE 2	SE 2	7	2	3	—	
26.	57.4	56.1	55.4	21.2	31.8	27.2	14.6	32.2	12.0	9.5	13.0	65	27	48	SE 1	S 3	SSE 2	0	0	0	—	
27.	56.8	56.0	55.9	23.7	35.0	27.8	17.4	35.0	**14.5**	10.8	13.8	67	**26**	50	SE 1	SSW 2	SE 1	0	0	0	—	
28.	56.4	54.8	54.1	22.5	35.0	28.4	16.7	**35.9**	14.0	10.6	13.6	69	**26**	48	Still	ESE 1	ESE 1	0	0	0	—	Mg ∞²
29.	56.2	58.9	60.4	21.0	26.0	18.2	17.0	26.4	11.3	11.7	9.1	62	47	58	SW 6	SW 5	NW 2	0	3	4	—	
30.	63.2	62.3	61.6	19.6	24.6	22.8	13.7	26.5	8.1	9.9	10.3	48	44	50	SSW 1	WNW 3	Still	8	4	1	—	
31.	61.0	58.3	55.4	19.7	28.3	23.4	13.4	29.0	11.6	9.7	10.5	68	34	49	ESE 1	ESE 3	E 1	0	1	1	—	
Mittel	57.01	56.26	56.33	11.84	17.87	14.26	7.29	18.88	7.66	7.37	7.75	71.9	50.4	63.4	2.1	2.8	2.0	5.5	4.9	4.2	37.6	Summe.

Juni 1892.

1.	52.7	53.0	55.4	20.5	21.1	17.2	17.0	25.9	11.8	13.5	12.9	66	73	89	SE 2	WNW 5	WNW 3	7	10	9	0.1	1.30p ⊤ W, von 3p ●tr
2.	58.6	56.5	55.3	18.1	25.0	21.3	10.5	25.5	10.1	10.3	11.9	65	44	64	SSW 1	SE 2	SE 2	0	7	2	1.6	⌓
3.	55.4	54.6	57.3	18.3	24.0	17.7	16.5	25.0	13.0	13.4	12.2	83	61	81	SSW 2	WSW 3	NW 3	9	9	10	1.4	3-7a ●, 2.12p ⊤ SW, 3-
4.	59.8	58.7	57.7	14.1	20.1	18.3	11.5	21.7	7.9	9.0	9.1	66	52	59	NE 1	E 1	NE 1	10	7	1	—	[4.10p ●, 7.55p ●sch
5.	55.7	53.7	51.7	17.5	15.8	14.3	12.3	20.7	11.3	11.2	10.8	76	84	90	ESE 1	SE 2	SE 1	2	10	8	**10.6**	10.28a ⌓ SE, 10.38a- [0.15p ●, 3.5p ⊤ SE ●
6.	54.5	57.0	59.4	13.1	14.7	13.9	12.2	18.0	10.7	9.9	10.1	96	80	86	NW 1	NW 4	NW 1	10	10	9	1.6	N ●, 1.56p ⊤ NNW
7.	62.0	61.6	62.8	13.0	19.2	17.5	9.8	20.9	9.3	9.2	7.9	85	55	53	WNW 2	NNE 3	NNE 3	9	8	3	0.4	0.15p ●sch, 1.48p ●sch
8.	**63.6**	62.1	62.1	14.4	22.5	16.7	9.3	22.7	10.0	9.1	11.1	83	45	78	NW 3	NW 2	NW 3	1	1	9	—	⌓
9.	62.0	60.0	57.8	15.0	25.2	22.9	12.3	25.5	11.6	13.0	11.9	91	55	58	WNW 1	NE 1	NNE 1	9	7	1	—	
10.	56.3	54.2	53.4	18.4	24.7	22.0	14.8	26.0	9.9	12.0	11.5	63	52	59	NW 2	WNW 3	NW 1	0	1	0	—	⌓²
11.	52.2	49.5	48.6	18.3	25.3	21.8	13.7	25.5	12.3	15.2	11.3	79	64	58	NE 1	S 2	W 2	10	1	1	3.3	3a ⊤, 9.46a u. 2.25p ⌓,
12.	50.6	53.3	54.1	14.7	15.8	14.1	13.7	19.5	9.7	7.1	8.3	78	57	69	WNW 3	W 4	WSW 3	9	8	6	—	9.27a ●⁰ [SW, 11.40p ⊤
13.	50.2	52.3	54.3	15.2	15.1	11.6	10.5	20.5	8.9	7.2	6.6	69	56	64	SE 2	WNW 5	WNW 3	8	3	1	1.0	10.5a ●, 10.8a ⊤ W
14.	58.1	57.0	55.6	11.1	16.8	14.2	7.8	18.0	6.7	6.8	8.5	68	48	71	NW 3	W 1	NNE 2	9	8	10	0.4	11p ●sch
15.	53.6	53.4	53.1	9.3	14.7	13.3	9.2	15.0	7.6	8.3	7.5	88	67	66	NNW 2	NW 2	WNW 1	10	9	0	—	6.45a ●tr
16.	55.4	54.9	55.0	10.7	17.3	16.3	**5.3**	19.3	**5.8**	6.6	7.5	61	45	55	NW 2	SW 2	SE 1	0	4	6	—	
17.	55.9	54.6	54.5	15.6	22.1	18.2	9.7	23.0	8.4	7.5	9.3	63	**38**	60	W 1	SW 3	W 2	1	8	7	1.5	
18.	54.9	54.3	55.4	10.6	17.9	12.5	10.4	19.0	8.7	6.1	8.8	92	40	82	WNW 3	W 2	W 1	10	1	2	1.0	2.30a ● m. P., 4.5p ●
19.	56.8	55.0	55.0	12.9	18.5	14.9	5.7	19.8	7.0	6.4	8.3	64	41	66	SSW 1	SSW 1	NNW 1	2	10	2	0.5	Mg ⌓², 2p ●⁰ 6.15p ●tr
20.	55.4	55.2	55.6	13.6	19.2	15.8	11.3	19.2	9.1	8.9	9.2	79	54	68	SSE 1	SW 2	WSW 2	9	8	2	0.3	⌓, Früh ●, 11.30a ●tr. [11.50p ●-N
21	56.0	56.1	55.5	16.4	14.1	14.1	11.6	21.8	9.8	10.2	10.0	70	86	84	S 1	WNW 3	SSW 2	10	10	9	2.8	N ●, 0.21p ⊤ SW ●,
22	59.1	57.6	55.2	13.2	21.1	19.7	8.2	22.5	8.2	8.0	10.7	73	43	62	W 4	WNW 4	SE 1	4	2	10	2.9	8.45p ● [5.45p ●
23.	51.1	47.1	**44.5**	18.0	20.3	20.4	14.2	22.2	13.4	14.9	11.9	87	84	67	SE 1	SSW 5	SSW 3	10	10	9	2.7	9.20a ●tr, Vm u Mtg ●sch
24.	47.8	53.4	56.5	13.6	14.7	14.8	13.3	16.7	7.7	9.1	8.8	67	73	70	WSW 9	W 8	W 4	10	9	0	—	6.45a ●⁰
25.	58.3	57.1	55.8	15.6	22.4	19.9	7.7	22.7	8.4	9.5	11.3	63	47	65	SW 3	W 3	SW 1	2	7	5	—	
26.	56.8	57.8	58.8	15.8	19.3	18.6	13.8	21.4	11.5	10.9	12.2	86	65	77	SW 2	SW 3	SW 2	10	9	8	—	6.50a ●tr, 8.50a ●⁰,
27	61.9	61.7	61.5	17.7	26.7	24.0	14.7	27.3	11.8	12.9	14.8	78	50	67	WSW 2	SW 2	W 1	10	8	1	—	9a ●tr [12 m ●⁰
28.	62.5	61.2	60.0	22.1	30.6	26.3	16.1	31.0	15.3	14.2	**16.3**	77	44	65	SW 1	W 1	N 1	0	3	1	—	
29.	56.9	52.8	52.5	23.0	31.5	22.9	16.6	**32.3**	15.5	13.1	13.6	74	**38**	66	S 1	SSW 4	W 5	0	8	3	0.6	4.56p ⊤ SW ●
30	57.0	57.7	59.1	11.7	15.8	11.6	11.3	15.8	8.4	8.5	9.8	83	64	**97**	W 5	W 7	WNW 5	10	10	10	0.3	7.35a, 9a, 3.50p ●tr [5.45p ●⁰
Mittel	56.37	55.78	55.78	15.38	20.38	17.56	11.70	22.15	9.99	10.07	10.47	75.8	56.7	69.9	2.1	2.4	2.1	6.4	6.9	4.8	33.0	Summe.

Juli 1892.

Datum	Barometer, red. auf 0 Grad. 8a	2p	8p	Thermometer. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
1.	62.3	62.0	61.3	14.0	17.0	15.2	9.2	20.0	7.8	8.7	9.8	66	61	76	WNW 4	WNW 3	WNW 2	7	10	10	—	Mg ⊃², 6.30p ●⁰
2.	61.5	61.0	60.5	15.9	18.2	16.6	9.1	20.5	9.8	9.3	11.2	73	60	79	WNW 2	WNW 1	W 1	1	10	3	—	Mg ⊃
3.	59.8	58.0	56.2	16.9	26.4	23.2	9.2	27.7	10.7	9.6	10.3	75	38	49	SE 1	SE 1	SE 1	1	5	3	5.5	Mg ∞
4.	55.7	55.6	56.1	17.5	27.2	19.6	14.8	27.5	12.6	14.7	**15.7**	85	55	92	ESE 1	WSW 1	SW 1	9	8	10	9.1	5.20a ⊤ SW ●, 10a ●tr,
5.	57.9	56.9	55.8	18.6	24.8	21.5	16 3	24.9	12.5	10.9	13.2	79	47	70	WNW 1	SW 2	SW 1	2	1	1	—	[4.40p ◹ SW, ●]
6.	52.2	52.5	55.0	19.0	16.0	15.4	15.4	21.9	12.3	11.8	11.0	75	87	85	SSW 1	WNW 3	W 1	10	10	4	3.6	0.25p ⊤ SW ●-1p, 4.37p ●
7.	51.7	50.0	50.0	16.7	23.7	21.0	12.2	24.4	10.8	12.2	11.3	76	56	62	SSW 4	SW 5	SW 3	10	8	9	0.6	6.40a ●tr, 8.40 p ●
8.	53.6	56.0	57.6	17.5	19.7	17.1	14.2	21.0	9.9	8.6	8.9	67	50	62	SW 5	W 5	W 3	7	7	1	—	10.13a ●⁰
9.	60.1	60.1	59.1	16.6	20.7	18.1	10.8	21.9	9.2	9.4	9.5	66	51	62	W 3	W 2	W 1	0	7	1	0.4	
10.	57.2	55.2	53.3	17.1	24.8	20.5	11.7	26.0	11.1	10.1	12.3	77	44	69	SSW 1	SW 3	WNW 2	2	7	1	—	6—7a ●⁰
11.	55.6	54.8	53.5	14.6	20.7	17.1	12.5	21.3	8.9	8.9	9.2	72	50	63	NW 2	NW 4	NW 3	1	2	0	—	
12.	52.4	49.8	48.5	12.9	22.3	20.8	**7.1**	23.6	8.4	9.4	8.3	76	47	46	NE 1	S 1	NE 1	1	1	1	—	Mg ⊃
13.	47.4	**46.8**	47.4	15.0	21.8	17.3	12.1	23.0	9.7	12.1	12.7	76	63	87	NE 1	WNW 1	W 3	8	10	10	0.2	7a, 8a ●tr, 5.45p ●
14.	48.1	47.8	48.7	17.5	22.9	18.8	10.5	24.3	10.9	10.4	11.5	73	50	71	WNW 1	W 2	WNW 2	2	3	7	—	Mg ⊃
15.	51.8	53.5	56.0	14.7	17.2	13.8	11.7	17.8	10.8	11.4	10.2	87	78	87	WNW 4	W 3	WNW 2	10	10	10	—	2.45—3p ●, 4.15p ●⁰, [6p ●tr]
16.	56.2	55.3	54.3	12.2	15.3	14.2	7.8	16.5	8.3	8.6	8.5	79	66	71	W 3	W 2	Still	10	9	2	—	
17.	52.0	50.3	48.2	13.9	16.0	15.3	7.2	19.0	8.8	10.7	12.5	75	79	**97**	SE 1	ESE 1	NE 2	8	10	10	3.0	Mg ⊃, 11.15a ●tr, 0.45p
18.	49.5	51.7	54.2	14.2	18.0	14.1	12.3	18.5	10.3	9.5	9.6	86	62	80	WNW 4	WNW 3	WNW 3	9	8	8	0.5	6.45p ●sch [●⁰, Ab ●]
19.	55.2	53.5	52.9	12.4	18.2	16.2	7.8	19.0	7.7	**6.6**	7.9	72	42	58	WNW 2	SW 4	N 1	5	3	9	—	Mg ⊃, 10.15p ●tr
20.	51.1	50.9	52.7	13.5	18.4	13.1	12.6	19.0	9.2	10.2	10.6	80	64	95	NE 1	NE 1	NW 2	10	10	7	**24.0**	7.20a ●⁰, 2.50—6p ●²sch
21.	55.7	56.3	57.4	14.2	19.8	16.4	12.2	21.1	10.2	9.6	9.9	85	56	71	NNW 1	NW 3	NW 2	7	7	1	—	
22.	61.1	61.2	61.3	13.3	16.8	15.0	9.2	17.7	9.2	9.0	10.2	81	63	81	NW 2	WNW 3	WSW 3	6	10	9	—	Mg ⊃²
23.	63.0	62.8	63.0	13.3	17.5	15.8	10.8	17.8	9.9	10.1	9.6	88	68	72	NNW 1	WNW 2	NW 2	10	9	9	0.1	8a ●tr, 10 30a ●⁰, 6.45p ●
24.	**63.4**	62.2	62.4	14.5	19.2	14.6	12.8	19.5	10.2	9.2	8.5	84	55	69	W 1	NW 3	NNE 1	10	9	1	—	
25.	62.6	61.1	61.0	13.4	20.5	18.7	9.9	21.2	9.1	9.3	9.0	80	52	57	NNW 2	NE 1	NE 1	9	8	7	—	
26.	62.1	60.7	60.6	15.9	23.6	20.7	8.7	24.5	8.5	8.3	8.7	63	38	48	NNW 1	N 2	NNE 1	1	3	4	—	Mg ⊃²
27.	62.7	62.0	61.6	16.4	25.0	21.1	10.9	25.8	11.1	10.8	11.0	80	46	60	N 1	NE 1	NE 1	0	4	0	—	Mg ⊃
28.	62.7	61.4	61.0	17.4	28.5	24.3	11.6	28.9	10.7	9.7	9.5	72	33	42	NE 1	E 1	NE 2	0	1	0	—	Hz ∞
29.	61.7	60.4	59.6	18.0	30.2	25.0	12.5	30.8	10.7	10.5	12.0	70	33	51	E 1	SE 1	E 1	2	1	1	—	
30.	59.2	57.5	55.8	19.9	32.3	25.9	15.8	**32.5**	11.2	9.8	13.3	65	**27**	54	SE 1	SE 2	SSW 2	8	1	4	0.6	
31.	55.0	53.8	53.5	17.9	22.4	19.2	17.0	25.8	13.6	12.5	11.3	89	63	68	SW 2	NW 3	W 3	8	5	8	1.7	3a ⊤ SW ●, 10.9a ◹ SW ●
Mittel	56.79	56.16	56.08	15.64	21.45	18.25	11.48	22.69	10.13	10.06	10.56	76.5	54.3	68.8	1.8	2.3	1.7	5.6	6.4	4.9	49.3	Summe.

August 1892.

Datum	Barometer, red. auf 0 Grad. 8a	2p	8p	Thermometer. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
1.	53.2	50.5	50.0	13.8	21.7	18.4	13.0	25.5	10.7	12.0	13.0	92	62	82	NW 2	WNW 2	NW 3	9	7	9	1.6	N ●
2.	50.0	50.6	51.1	15.2	18.3	14.9	14.1	18.8	11.5	11.4	11.6	89	73	92	WNW 3	WNW 3	WNW 3	10	10	10	1.4	N ●, 8.15a ●⁰, 5.50p ●,
3.	54.5	55.4	55.7	15.0	18.8	16.5	14.0	19.7	10.2	9.8	10.9	81	60	78	NNW 3	NW 3	WNW 3	9	9	10	—	10p ●⁰ [9p ●]
4.	54.8	53.8	55.4	14.2	18.5	12.8	10.2	18.8	9.6	10.1	10.1	80	63	93	SW 3	W 4	W 3	3	9	2	—	10.15a ●⁰, 5.45p ●⁰
5.	58.5	59.4	59.7	13.1	17.0	13.6	7.7	18.3	8.1	**6.5**	7.6	73	46	65	W 3	WNW 3	SW 2	8	9	1	—	
6.	58.2	56.2	55.7	14.4	24.4	19.3	**7.1**	24.7	8.0	8.4	11.1	65	37	66	SE 1	WNW 3	WNW 2	0	1	3	0.2	9.45 p ●
7.	56.5	56.7	56.8	14.6	19.9	15.4	12.5	20.9	11.4	9.7	11.5	92	56	88	SW 1	WNW 3	WSW 2	9	9	4	0.2	Frühmgs ●⁰, 6.30p ●sch
8.	58.5	56.7	55.2	13.5	21.2	19.5	9.3	22.8	8.9	10.4	10.5	77	55	62	SW 1	W 2	E 1	4	9	1	—	Mg ⊃
9.	51.4	53.3	53.3	20.7	18.8	17.3	14.2	26.0	12.2	14.9	13.8	67	92	**94**	SW 2	W 3	NW 1	8	10	10	**13.7**	1.36p ◹ SW ●—3.15p,
10.	57.3	58.9	59.9	14.6	17.3	13.8	14.1	17.5	9.8	8.5	8.2	80	58	70	WNW 3	NW 3	WNW 3	8	7	1	—	[6.52p ⊤ SW ●²—7.45p]
11.	62.3	62.1	61.8	13.4	17.0	14.3	7.5	17.5	8.8	8.5	10.0	77	59	83	WNW 2	WNW 2	NW 2	3	8	9	--	Mg ⊃
12.	61.0	60.2	60.2	13.9	22.2	17.7	9.8	22.5	9.8	9.9	10.1	84	50	67	S 1	SW 1	SW 1	8	7	1	—	Mg ⊃²
13.	59.0	56.2	54.1	16.4	28.7	22.3	10.7	29.2	9.6	9.6	10.2	69	**32**	52	SE 1	SSW 3	SSW 2	0	0	5	—	Mg ∞, ⊃²
14.	54.4	55.9	56.8	19.7	25.4	22.3	16.2	26.5	12.5	11.1	11.8	73	47	59	SSW 1	NW 2	WNW 1	10	5	8	—	
15.	55.6	55.5	57.4	23.4	28.1	21.7	15.7	28.8	14.6	16.3	14.7	69	58	76	SW 3	WNW 4	W 2	9	7	3	—	9a ●⁰
16.	61.7	61.2	60.6	19.8	25.3	21.8	14.5	26.2	11.1	9.5	11.5	64	40	59	WNW 1	NW 2	N 2	0	3	10	0.3	7.55p ●, 9p ●tr
17.	55.4	54.4	54.7	21.9	35.5	29.6	16.8	**36.0**	12.3	14.9	14.8	64	35	48	S 2	WNW 4	W 4	2	2	1	—	N ●schauer
18.	58.3	56.6	54.1	19.0	25.2	24.1	16.4	27.4	12.7	13.0	13.1	78	55	59	NE 2	NNE 3	NE 1	2	7	1	0.6	9.26a ●tr, 1.15p ●sch
19.	49.7	49.3	49.7	20.5	34.7	26.9	15.7	35.9	12.4	13.7	16.6	70	34	64	ESE 1	WNW 1	Still	1	2	2	—	5.15p ●tr
20.	54.2	56.0	58.4	21.9	29.6	22.5	19.8	29.6	14.2	16.1	14.2	73	52	70	NW 3	WNW 3	NW 1	8	0	0	0.3	7.55a ●⁰, 9.30a ●
21.	**63.0**	62.8	62.3	18.8	24.2	21.3	15.3	25.0	13.0	13.0	14.0	81	58	74	NW 1	NW 1	N 3	1	0	0	—	
22.	60.9	58.2	56.6	18.7	29.8	25.2	15.0	30.5	12.6	15.0	14.4	79	48	61	E 2	ENE 2	NE 2	3	6	4	—	
23.	55.2	53.7	52.7	22.2	32.9	28.1	17.7	34.9	13.3	**16.9**	15.2	67	46	54	ESE 1	SE 1	E 2	2	7	9	—	7.45p ◹ S
24.	53.6	52.6	52.0	22.9	34.2	27.0	16.5	34.5	15.8	16.1	16.2	76	41	61	WSW 1	SSW 1	Still	0	1	1	—	8—10p ◹ E
25.	50.5	49.9	51.0	23.4	29.1	21.8	18.8	30.5	14.5	14.4	13.3	68	48	69	WNW 1	WNW 1	WNW 5	4	2	8	6.5	10.30p—N ●
26.	53.8	55.4	57.2	16.0	18.2	15.3	15.4	19.9	12.5	12.9	11.8	92	83	91	W 3	W 3	WSW 2	10	10	3	0.5	N ●, 7.50a ●tr, Vm ●
27.	58.0	56.3	54.3	15.7	21.2	18.2	12.3	22.2	10.2	9.6	13.4	77	52	86	SW 1	SW 1	SW 2	8	9	10	0.1	7.40p ●sch
28.	51.6	50.5	**48.7**	18.7	23.9	21.2	14.3	24.2	11.3	10.8	11.1	70	49	60	SSW 2	SSW 4	SSW 3	8	9	7	—	
29.	55.8	55.3	54.1	15.1	23.1	19.5	11.2	24.0	9.8	9.5	10.5	76	45	62	WNW 3	SW 3	E 1	7	0	2	—	Mg ⊃, 5.15p ●tr
30.	52.4	52.6	52.7	21.8	31.0	19.0	16.0	32.0	12.7	14.8	15.1	66	44	92	SW 3	SW 1	NW 4	6	3	10	6.3	5.48a ⊤ SW, 5.12p ◹ ●⁰
31.	52.2	53.1	53.3	20.7	20.7	17.3	17.3	24.8	14.5	13.7	13.2	80	76	90	SW 2	SW 3	S 2	4	10	9	1.8	N ●, 1.42p ●-3.30p, 8p ●tr
Mittel	55.86	55.46	55.34	17.84	24.38	19.96	13.84	25.65	11 57	11.97	12.37	75.8	53.4	71.8	1.9	2.5	2.1	5.3	5.7	5.0	33.5	Summe.

September 1892.

Datum	Barometer, red. auf 0 Grad. 8a	2p	8p	Thermometer. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
1.	56.2	56.7	58.8	16.9	21.0	14.8	12.9	21.4	10.3	9.6	9.4	72	52	75	SW 3	SW 5	SW 4	1	4	2	—	3.45p ●0
2.	58.1	55.7	52.5	16.8	21.4	19 0	11.0	22.0	8.8	9.4	9.6	63	50	58	SW 4	SSW 4	S 3	7	10	10	—	8p, 9p ●tr
3.	**48.8**	50.1	50.7	17.3	15.3	13 8	13.8	18.5	11.4	10.3	9.1	78	80	78	SW 3	SW 2	S 1	10	10	8	0.1	8.30a, 10a ●0
4.	52.2	53.7	56.2	12.3	17.5	13.0	10.0	17.5	9.6	9.5	9.7	91	64	88	WNW 1	WNW 1	NW 1	10	9	7	1.6	Mg ⌓2, 4p ●
5.	60.9	61.6	63.9	10.9	16.6	13 0	7.1	16.9	8.6	7.9	8.7	89	56	78	NNW 1	NNW 3	NW 2	3	8	9	—	Mg ⌓2
6.	64.2	63.5	62.8	10.4	15.5	14 4	6.7	15.9	8 2	9.1	9.5	88	69	78	N 2	NE 1	N 1	4	10	10	**10 6**	Mg⌓, 4.20p●tr, 4.30p●0
7	58.3	56.7	55.9	11.2	13.6	13.5	10.8	14.0	9.8	10 5	10.9	99	92	95	N 3	NE 2	NW 1	10	10	10	2.1	N n Vm regnerisch
8.	52.6	52.7	53.2	11.2	15.2	12 5	11.2	16.0	9.0	8.6	9.1	92	67	86	WNW 3	WNW 2	S 1	10	9	3	—	7.50a ●tr
9.	54.1	54.5	56.0	10.8	16.8	12.2	7.8	16.8	7.8	7.7	8.1	82	54	76	SSW 3	SSW 3	S 1	7	6	1	—	Mg ⌓2
10.	58.4	58.2	59.7	10.2	19.9	14.4	7.0	19.9	8.2	8 9	10.3	89	51	85	SSW 1	SW 2	WNW 1	10	1	9	—	Mg ⌓2
11.	59.9	59 4	60.2	14.0	18.1	13.8	11.4	19.3	9.8	11.1	10.4	82	72	90	SSW 2	W 2	SW 2	6	10	0	0.1	Mg ⌓, 0.40p●tr, 1.30p●
12.	60.1	62.2	62.8	16.9	15.6	15.4	13.5	18.4	11.0	11.5	11.9	77	87	91	WSW 4	NW 3	SW 2	10	10	5	0.2	2.50 p, 3.45p ●0
13.	58.2	55.0	54.4	13.9	27.3	20.6	11.6	**27.5**	10 4	10.6	11.3	88	**39**	63	SE 2	SSW 4	S 3	9	7	0	0.6	Früh ≡0, ⌓2
14.	57.7	58.8	60.7	17.6	19.6	15.7	14.3	19 9	13.3	11.5	11.6	89	68	87	WNW 1	NW 3	W 2	10	9	8	0.4	7.55a ●sch
15.	62.6	60.8	59.2	12.8	21.1	18.0	10.2	21.1	10.0	11.3	11.8	91	62	77	NE 1	E 1	E 1	10	8	10	0.9	8 p ●tr, sp. ●0, 7 45p— [12mn ↘, SW, E
16.	56.2	56.0	57.4	16.3	24.0	18.5	14.0	24.2	12 5	11.7	12.2	90	53	77	SSE 3	WSW 3	S 3	9	2	0	0.7	Früh ≡, 10,35a ●0
17	56.7	59.4	62.8	16.5	16.7	10.4	14.6	22.5	11.9	11.7	8.9	85	82	95	SSE 2	NW 5	W 3	3	10	10	3.7	7.45a ●0, 9.50a ●, 4 30p
18.	**65.3**	64.3	62.9	10.4	16.1	11.4	8.1	16.8	8.9	8.5	8.7	95	62	87	SW 1	S 1	SE 3	9	8	0	—	[●0, 6.30—9p ●]
19.	59.3	57.6	58.2	8.1	21.9	16.8	**5.0**	22.3	7.5	8.5	10.2	93	44	72	S 1	SW 3	S 1	0	3	9	—	Mg ≡2, ⌓2
20.	59.9	59.1	59.0	13.4	24.1	18.8	11.0	24.5	9.6	11.3	12.1	85	51	75	S 1	W 1	ESE 1	1	1	0	1.2	Mg ⌓2
21.	58.9	59.0	59.8	14.7	21.8	17.0	14.7	23.0	11.6	13.8	13.4	93	72	93	ESE 1	W 2	NW 2	10	10	0	—	3.30a ●, 8a ●tr, Vm ≡
22	60.6	60.0	60.5	13.1	19.6	15.3	11.8	20.2	11.2	14.4	11.8	**100**	85	91	NE 2	NE 2	WNW 1	9	10	10	9.7	Früh ≡2, ⌓2, 5.40p ↙
23.	60.5	59.3	57.9	12.3	17.4	14.9	11.1	19.7	10.5	11.6	11 5	99	79	91	SW 1	NE 1	SSE 2	10	5	0	—	Mg≡, ⌓ [SW, 6-7.50●
24.	55.6	54.9	55.4	14.3	20.2	15.4	11.8	20.7	10.8	11.4	11.5	90	65	88	SSW 1	SW 1	SW 1	2	9	3	—	Mg ⌓
25.	58.0	56.9	57.0	13.3	20.9	16.4	11.8	21.6	10.3	12.2	11.6	91	67	83	WNW 1	SE 1	NW 3	7	1	0	—	Mg ⌓
26.	60.1	59.5	59.5	11.8	21.9	16.4	8 8	22.0	9.2	11.1	11.6	90	57	83	SSW 1	SSW 1	NNE 1	7	8	0	—	Mg ⌓
27	56.1	53.7	53.8	12.9	26.0	19.3	10.8	26.3	9 9	13.2	**14.7**	90	53	89	SE 2	SSW 3	SW 1	3	7	5	0.1	6.17p ↙ WSW ●tr
28.	51.5	51.7	51.2	18.6	23.1	19.9	15.2	23.5	13.1	14.5	13.4	83	69	78	SSE 3	SSW 3	SW 3	8	10	10	10.2	8.25a ●, 9.30a●, 11p↙
29.	56.0	57.7	58.1	11.1	16.6	11.2	10.8	17.2	8.0	8 3	8.4	81	59	85	W 3	SW 2	S 2	9	1	1	—	[SW, ●]
30.	55.1	52.8	52.5	8.1	18.1	13.3	6.3	17.9	**7.4**	8.6	8.3	92	56	73	SE 1	SSW 3	SSE 2	2	3	0	—	Mg ⌓2
Mittel	57.74	57.38	57.77	13.27	19.43	15.30	10.84	20.25	9 95	10.61	10.66	87.6	63.9	82.2	1.9	2.3	1.8	6.9	7.0	4.7	42.2	Summe.

October 1892.

1.	52.3	49.9	49.7	11.1	22.3	16.6	9.4	**22 5**	8.9	**12.1**	11.6	90	61	82	S 2	SSE 4	E 2	1	4	2	—	Mg ⌓
2.	49.8	50.6	51.8	11 8	15.6	14.3	10.8	16 3	10.2	11.6	11.6	**99**	88	96	SE 1	Still	SE 1	10	10	10	1.9	Mg u. Ab ≡, Mt u. Nm ●
3.	53.0	53 8	55.0	11.2	14 5	9 3	9.3	15.3	9.3	6.4	7.2	94	53	83	W 1	SW 3	SSW 2	10	9	1	—	7.10a ●0, 8,15a ●0
4.	57.3	57.0	56.2	7.6	16.3	10.8	5.5	16.3	6.9	7.3	7.6	89	54	79	SSW 1	SSE 2	SE 1	1	2	8	—	Mg ⌓
5.	52.4	49.7	48.6	7.0	19.3	14.4	5.8	19 8	6.8	9.2	9.3	91	55	76	ESE 1	ESE 2	SE 2	1	1	2	—	Mg ⌓
6.	47.3	44.9	41.9	11.0	17 9	15.2	9.8	18.4	8.4	10.1	10.2	86	66	80	ESE 1	SE 2	ESE 2	9	10	9	4.3	4.15p ●tr, 9.30p ●—N
7.	48.3	48 1	48.2	10.3	16.7	13.0	9.1	17.2	7.8	8.7	8.5	83	61	76	SSW 3	SSW 2	SSW 3	0	9	6	—	N ●, 7.30p ☾regenbogen
8.	48.1	48 6	49.7	10.7	15.4	9.4	9.1	15.5	8.1	5.9	6 6	85	**45**	75	SSW 3	SW 4	SSW 3	8	2	4	—	
9.	49.5	49.0	47.8	8.3	12.0	9.5	6.3	13.0	6 8	6.2	7.1	84	59	80	SSW 3	SW 5	SSW 3	9	10	10	2.3	6.50a ●tr., 0.45p ●tr.,
10.	46.8	48 8	51.5	9.2	13.0	10.3	8.1	13.5	6.7	7.2	7.3	78	65	78	SW 4	SW 6	SW 5	1	8	1	—	N ●sch [7.30p ●]
11.	54.2	54.7	56.0	8.0	13.1	7.9	6.4	13.5	6 8	7.0	6.5	85	63	82	SW 3	WSW 5	SW 3	1	8	0	—	
12.	56.2	56.0	56.3	7.9	12.7	7.6	5.4	13.0	7.1	7.6	6.9	89	71	89	WSW 2	WSW 2	S 1	9	7	0	—	
13.	56.2	55.8	56.2	2.7	11.9	10.2	1.3	12.2	5.4	6.7	6.9	96	65	75	NE 1	ESE 2	NE 2	9	10	0	—	Mg ⌙, Nm ●0, Vm ≡0
14.	56.9	55.5	54.7	7.7	10.2	11.6	6.7	11.6	7.5	8.0	8.1	96	86	80	ENE 3	E 3	NE 2	10	10	10	0.7	
15.	51.6	50.4	50.0	8.3	8.2	9.1	8.3	11.5	7.7	7.9	8.1	94	98	95	NE 1	NE 1	WSW 2	10	10	10	0.8	7a ●0, Vm u. Nm. ●0, [Nm ≡]
16.	48.5	46.7	46.5	5.8	13.6	10.1	5.5	14.2	6.3	6.9	8.5	91	59	92	SW 2	SW 3	W 3	1	9	10	**11.1**	5p ●, 5.45p ●0—Ab
17.	46.8	48.8	51.7	6 0	8.0	4.5	6.0	8.3	6.8	6.4	5.9	97	81	94	NNW 2	NNW 2	NW 3	10	10	0	3.2	N ●2, Vm regnerisch
18	55.7	57.5	59.6	2.0	3.7	3.9	0.7	4.3	5.2	5 8	5.7	96	97	93	WNW 3	NW 2	NW 2	10	10	10	2.0	8a Sprüh●, Nm ●
19.	61.3	60.7	60.7	0.3	9.0	5.4	− 1.0	9.2	4.4	5.3	5.1	94	62	77	WNW 1	SSW 1	SSW 1	7	8	10	—	Mg ⌙2
20.	60.3	59.0	58.5	2.4	7.4	5.5	1.0	8.0	4.8	6.0	6.0	87	79	89	SSW 1	SW 1	Still	10	10	10	—	Mg ∞
21.	55.4	52.4	49 8	3.6	10.1	4.2	3.4	10.1	5.3	5.4	5 0	90	59	80	SSW 1	SSE 2	SE 2	2	1	0	—	N Sprüh●
22.	42.7	**39.8**	40.0	0.0	7.7	4.9	—0.7	8.7	4 3	5.7	5.6	94	72	86	SsE 1	S 1	SW 3	7	9	5	—	Mg ⌙2
23.	43.3	43.2	42.5	2.8	5.2	3.4	2.2	7.2	5.0	4.9	5.0	89	74	85	WSW 5	SSW 4	SW 4	9	10	7	0.6	N ●, 1p, 6p, Ab ●
24.	48.0	49.5	50.9	4.3	8.2	2.1	3.2	8.2	5 0	4.8	4.7	80	60	87	W 5	SW 6	SW 2	10	1	0	—	Früh ●0
25.	53.0	50.8	49.8	2.4	6.4	4.2	1.0	6.4	4.8	5.6	5.1	87	78	82	SSW 2	SW 1	SW 2	8	10	10	—	Mg ⌙, 6p, 9.15p ●0
26	53.9	58.3	61.3	1.8	7.3	1.6	1.7	7.5	5.1	4.7	4.8	96	62	93	NW 2	WNW 2	WSW 2	10	3	0	—	
27.	**62.4**	59.7	57.0	—1.6	8.6	3.8	**—1.6**	8.7	**3.9**	**3.9**	4.0	96	48	67	SE 1	SE 3	SSE 4	2	7	0	—	Mg ⌙3
28.	52.2	50.6	50.8	4.2	17.3	10.1	2.7	17.3	4.9	7.4	5.7	79	51	62	SsE 3	SSW 3	SSE 4	2	4	1	—	
29.	51.2	51.2	51.9	8.6	16.3	13.7	5.8	17.0	6.5	9 4	8.4	78	68	72	ESE 3	SW 2	S 2	9	9	10	0.1	6p ●0
30.	52.3	52.0	52.8	9.4	16.7	13.0	9.4	16.7	6.9	8.1	8.1	79	57	73	SE 3	SE 2	SE 3	10	2	8	—	6—7a●0, Vm ●tr
31.	51.8	50.5	50.0	7.5	18.2	10.8	6.6	18.2	6.3	8.1	7.6	82	53	79	SSE 2	SE 1	ESE 1	8	0	1	—	
Mittel	52.22	51.73	51.85	6.20	12.35	8.72	5.07	12.89	6.45	7.11	7.05	88.8	66.1	81.8	2.2	2.5	2.3	6.6	6.9	5.0	27.0	Summe.

November 1892.

Datum	Barometer, red. auf 0 Grad. 8a	2p	8p	Thermometer. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
1.	49.6	48.3	**48.2**	6.4	17.0	8.3	4.0	**17.0**	6.8	**10.1**	7.8	94	70	96	Still	Still	NE 1	9	2	1	—	Mg ⌓²
2.	49.3	50.1	52.2	9.0	11.3	8.7	7.3	11.3	8.4	8.9	8.2	99	89	98	WNW1	NE 1	NW 1	10	9	10	0.1	7—9p Sprüh●
3.	54.0	53.4	54.3	7.3	11.1	9.4	7.0	11.4	7.1	7.5	7.1	93	76	80	WNW1	ESE 1	SSW 2	10	2	10	1.4	9p ●⁰
4.	59.0	61.0	62.7	8.5	11.8	5.6	7.2	12.0	7.6	7.4	6.6	92	72	97	WNW2	WNW2	Still	9	1	0	0.1	N (2a) ●, Ab ≡⁰
5.	64.0	62.2	61.3	0.9	10.2	6.0	0.6	10.6	4.8	7.4	6.4	89	79	91	SE 3	SE 2	ESE 2	2	8	0	—	Mg ⌣
6.	58.8	57.6	57.1	1.9	10.4	5.4	1.8	10.6	4.9	6.6	6.4	93	70	95	SE 2	SE 2	ESE 2	7	4	0	—	Mg ⌣
7.	58.3	59.4	61.9	— 0.8	6.5	7.2	— 1.0	7.2	4.3	6.8	7.3	**100**	94	96	Still	SE 1	Still	10	10	10	—	Mg ⌣
8.	66.6	67.3	68.0	4.7	7.9	6.7	4.3	8.0	6.4	7.6	7.2	**100**	96	99	Still	NW 1	ESE 1	10	10	10	—	≡ g Tg., 10p ≡²
9.	66.7	64.7	63.7	5.9	5.2	4.7	4.6	6.3	7.0	6.5	6.4	**100**	98	**100**	ESE 1	NE 1	S 1	10	10	10	—	≡⁰, 7.15a Nebel●
10.	63.3	63.2	64.1	2.4	5.9	4.4	2.1	6.0	5.5	6.5	5.9	**100**	94	96	SE 1	SE 1	ESE 1	10	10	10	—	Mg ≡⁰
11.	64.4	63.5	64.0	3.3	4.1	3.5	2.8	6.0	5.7	5.8	5.7	98	95	97	E 1	ESE 1	E 1	10	10	0	—	Mg ≡, Nebel●
12.	63.1	61.6	61.1	2.3	3.3	3.8	0.7	3.9	5.2	5.2	5.0	96	90	83	SE 2	E 2	SE 2	10	10	10	—	Mg ≡⁰, Nebel●
13.	61.3	60.2	60.4	— 0.3	6.9	1.9	— 0.3	6.9	4.2	5.0	4.8	94	67	91	ESE 2	ESE 2	SE 2	0	0	0	—	Mg u Ab ⌣
14.	60.2	60.1	60.5	0.2	3.4	4.2	— 1.7	4.2	4.1	4.9	5.4	89	83	87	ESE 1	ESE 1	ESE 1	10	10	10	—	Mg ⌣
15.	60.3	59.6	59.8	1.6	5.0	4.0	— 0.1	5.4	4.6	5.5	5.2	89	84	85	ESE 1	SE 1	SE 3	9	7	10	—	
16.	59.2	58.7	58.9	2.2	5.9	4.6	1.5	6.8	4.8	5.6	5.3	89	81	84	ESE 2	ESE 2	SE 3	10	9	5	—	6.30a ●tr
17.	60.4	59.5	60.5	0.1	5.4	— 0.2	— 1.3	5.4	4.1	4.7	3.9	89	71	87	ESE 2	E 2	ESE 3	9	2	0	—	Mg ⌣
18.	60.8	59.8	59.7	— 2.1	2.9	— 1.7	— 2.5	3.0	3.4	3.4	3.4	85	**61**	84	ESE 3	E 1	ESE 3	7	8	0	—	Mg ⌣²
19.	58.0	56.8	56.8	— 3.6	3.3	— 1.1	— 3.8	3.3	3.3	3.7	3.8	95	63	90	ESE 2	ESE 2	E 2	8	1	0	—	Mg ⌣²
20.	59.3	61.5	64.5	— 2.6	1.5	— 1.7	— 3.5	1.8	3.6	3.7	3.6	96	72	90	E 2	ESE 2	E 3	3	6	0	—	Mg ⌣²
21.	68.0	68.3	69.3	— 2.8	— 1.2	— 1.3	— 4.0	— 0.8	3.6	4.0	3.9	96	94	94	SE 2	SE 1	ESE 2	10	10	10	—	Mg ≡⁰, ⌣²
22.	70.9	70.0	69.2	— 3.0	— 2.7	— 3.9	— 3.0	— 2.5	3.7	3.7	3.4	**100**	98	**100**	ESE 1	E 1	E 1	10	10	10	—	Mg ⌣, ≡, Nm u Ab ≡²
23.	67.3	66.0	65.2	— 4.9	— 4.6	— 4.7	— 5.0	— 3.6	3.2	3.1	3.1	**100**	98	98	S 1	SW 1	WNW1	10	10	10	—	≡ g. Tg., Ab ≡² V
24.	62.4	60.3	59.3	— 2.0	1.3	— 0.6	— 5.8	2.0	3.9	4.7	3.6	98	92	81	SW 1	SW 2	W 3	10	10	2	1.3	Mg V²
25.	60.5	64.5	68.2	— 1.3	0.7	— 5.3	— 1.8	0.7	4.0	4.0	2.8	96	82	93	NW 2	NE 3	NNE 3	10	0	0	0.3	4—10a ⚹
26.	**71.0**	69.5	68.7	— 7.1	— 5.2	— 7.6	— 8.2	— 4.5	2.6	2.9	2.3	98	96	92	SE 2	ESE 1	SE 2	10	6	0	—	Mg ≡, V
27.	67.5	68.4	69.3	—10.4	— 3.9	— 8.6	**—11.3**	— 3.8	**1.6**	2.3	2.0	80	69	88	SE 4	SE 3	Still	7	1	0	—	Ab ≡⁰
28.	69.1	68.0	67.8	0.3	3.2	3.3	— 9.4	3.3	4.5	5.3	5.3	96	92	92	SSW 2	SW 3	SSW 2	10	9	10	—	Mg ∽
29.	62.6	60.7	58.4	1.5	4.5	2.7	1.3	4.7	4.8	5.0	5.1	94	79	91	SSW 1	SW 5	SSW 4	10	9	10	0.1	Mg ≡
30.	53.4	53.0	54.4	3.1	5.8	1.2	2.5	5.8	5.0	5.3	4.6	88	78	92	SW 4	SW 5	W 5	1	6	0	**3.0**	9.45a ●tr, 10.40a-11a ●sch [5p ⚹fl, 8.15p ⚹
Mittel	61.64	61.24	61.65	0.69	4.56	1.96	—0.50	4.95	4.76	5.44	5.05	94.2	82.8	91.6	1.6		1.9	8.4	6.7	4.9	6.3	Summe.

December 1892.

1.	58.0	55.9	54.7	1.0	2.7	1.6	1.0	3.3	4.4	4.5	4.4	89	80	85	WSW 4	SW 4	SSW 4	3	9	7	4.4	N ●, Mg ∽, Nm ⚹⁰sch
2.	50.7	56.6	60.4	0.5	2.7	—0.2	0.5	2.7	4.4	4.1	3.8	92	74	83	NW 6	WNW4	NW 4	10	8	0	0.1	N ● u. ⚹, 8.50a ⚹⁰
3.	62.5	57.7	51.6	— 5.0	—0.8	—0.9	— 6.0	—0.5	2.9	3.6	3.6	93	83	82	SE 1	SE 2	SSW 5	9	9	10	0.5	6.30p ⚹treiben
4.	41.6	**39.3**	42.0	2.7	3.5	1.1	— 0.8	3.7	5.1	5.4	4.4	91	92	89	S 3	WNW4	W 4	10	10	10	1.0	Vm u. Nm ●⁰
5.	45.0	44.9	44.5	— 2.3	0.7	—0.3	— 2.3	1.0	3.5	3.7	3.9	89	76	87	SW 4	SW 4	SW 3	7	0	8	2.5	N ⚹, 8.30p ⚹
6.	47.1	47.5	48.7	— 2.2	—0.5	—0.8	— 2.2	—0.5	3.6	4.0	4.1	92	90	94	NW 3	WNW4	NW 3	10	10	8	0.7	N ⚹, 9p ⚹⁰
7.	51.9	53.0	55.0	— 1.6	—0.3	—1.4	— 1.6	—0.2	4.8	4.2	3.8	94	94	92	NW 2	NW 3	NW 3	9	10	9	0.7	N ⚹, Vm u. Nm ⚹
8.	57.1	55.8	55.8	— 3.3	0.3	1.1	— 3.3	1.1	3.0	4.1	4.8	85	87	96	SW 2	WNW5	W 4	3	10	10	0.1	12m ⚹fl
9.	54.3	53.1	52.3	— 0.4	—0.5	—4.7	— 1.0	—0.2	3.6	3.3	2.6	81	75	81	SW 3	S 2	SE 2	9	9	0	0.2	Ab ≡⁰
10.	51.6	52.8	54.0	— 4.3	—3.8	—4.9	— 5.7	—2.3	2.9	3.0	2.8	89	87	88	E 2	NE 1	ENE 1	7	7	0	—	Frühmgs ⚹⁰, Mttgs ⚹fl
11.	53.4	50.7	47.6	— 5.0	—3.1	—4.4	— 6.1	—3.0	2.9	2.8	2.7	93	78	81	SW 1	SE 2	SSE 3	10	0	4	0.6	10p ⚹⁰
12.	44.4	43.4	44.5	— 0.5	2.4	2.5	— 4.3	3.4	4.0	5.0	5.0	90	91	91	S 2	SSW 3	SSW 3	1	10	10	1.0	N ⚹⁰, 10.45a ●⁰
13.	46.0	48.5	52.7	2.1	2.8	0.3	1.7	3.2	5.1	5.1	4.2	94	91	90	W 2	WSW 3	WSW 2	9	9	0	0.2	11a ●⁰
14.	61.3	60.9	58.2	— 1.6	1.4	1.5	— 1.6	1.5	3.7	3.8	4.3	92	74	83	W 1	SSW 1	SSW 2	0	7	10	4.9	8.15p ●tr, sp ● u. ⚹
15.	55.2	55.8	53.2	3.7	5.0	4.3	0.8	5.2	5.8	6.0	5.9	**97**	92	96	WNW3	WSW2	SSW 2	10	10	10	**6.1**	N ● u. ⚹, Ab ●
16.	59.7	63.6	**66.1**	4.7	6.1	3.6	2.8	6.4	5.7	5.8	5.4	89	83	92	WNW5	WNW4	W 3	7	1	0	—	N ●, Vm ●⁰sch
17.	65.0	64.4	65.1	3.1	6.2	6.6	1.8	6.7	5.2	6.5	6.5	91	91	90	SSW 2	SW 3	WSW 4	10	10	10	—	Mg ≡⁰
18.	63.7	61.2	60.4	5.7	4.6	5.5	5.7	5.7	6.1	5.3	5.7	90	84	85	WSW 1	WNW3	SW 4	10	10	10	—	
19	58.4	56.5	56.8	7.0	7.1	6.3	5.7	**7.2**	**6.7**	6.6	6.5	89	87	91	W 6	W 6	W 4	10	10	10	0.2	8.15a Sprüh●, 5.50p ●⁰
20.	55.5	56.0	58.8	5.8	5.3	2.7	5.6	6.5	6.4	6.1	5.2	93	92	93	W 4	NW 4	WNW1	10	10	10	1.5	6a ●⁰, 11.30a ●⁰, Nm ●⁰
21.	58.8	58.1	59.2	0.7	2.9	—0.8	0.5	2.9	4.0	4.3	3.9	83	76	90	W 1	W 2	W 2	10	9	0	0.2	
22.	59.4	59.4	60.5	0.7	1.3	—0.4	0.0	1.7	4.7	4.8	4.1	96	94	92	WNW2	NW 2	NE 2	10	10	0	—	7.50a ⚹, 1.47p △⁰sch
23.	62.6	62.4	63.2	— 5.7	—3.1	—6.3	— 5.7	—3.1	2.7	2.7	2.2	90	74	79	NE 1	NE 2	NE 2	0	2	0	—	Mg ⌣², 10.30p ⚹fl
24.	62.7	61.3	61.1	— 8.2	—5.0	—7.5	— 8.3	—4.6	2.1	2.3	2.1	85	74	83	SE 1	SE 1	SE 1	7	3	0	—	Mg ⌣, 7.50a ⚹fl
25.	58.6	57.9	58.7	—11.4	—3.2	—3.2	**—11.5**	—2.8	**1.7**	2.5	3.1	93	**70**	87	SE 1	SW 1	W 1	0	1	10	—	Mg ⌣², ≡⁰, 7.30p ⚹fl
26.	60.6	59.6	59.0	— 5.2	—3.5	—4.8	— 5.2	—3.1	2.8	2.8	2.9	90	80	90	NNE 1	SW 1	SSW 2	10	**2**	9	—	
27.	59.6	61.4	63.6	— 4.5	—1.1	—1.0	— 5.0	—0.3	2.8	3.8	3.9	88	90	92	SW 1	WNW1	NW 2	10	10	10	0.1	11.30p ⚹⁰
28.	64.5	63.6	62.9	— 1.3	0.8	0.0	— 1.7	0.8	4.0	4.3	4.3	96	89	94	SW 1	SW 1	W 2	10	10	10	—	Vm ztw ⚹fl
29.	58.4	56.2	54.6	0.0	1.0	0.2	— 0.2	1.0	4.3	4.1	4.1	94	83	89	W 2	WNW3	WNW2	10	10	10	0.5	
30.	52.4	52.2	52.6	0.0	—0.1	—0.1	— 0.2	0.5	4.4	4.2	4.4	96	92	96	NNE 1	N 2	NNE 1	10	10	10	0.6	2a ⚹, 6.15a △⁰, a. Tg.
31.	53.4	53.0	52.6	— 4.5	—6.1	—9.1	— 4.5	—4.5	2.8	2.3	2.0	86	82	91	NE 2	N 3	NW 1	10	9	2	0.7	N ⚹ [ztw ⚹fl
Mittel	55.92	55.57	55.82	—0.95	0.83	—0.44	—1.65	1.27	4.07	4.23	4.08	90.6	84.0	88.8	2.3		2.6	7.8	7.6	6.4	26.8	Summe.

1892. Monats- und Jahres-Resultate. 1892.

Monat.	Luftdruck.					Luft-Temperatur.								Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigkeit.			
	Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8a	2p	8p	Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8a	2p	8p	Mittel.	8a	2p	8p	Mittel.
Januar . . .	752.91	65.1	18. 19.	34.6	6.	—1.93	0.60	—1.24	—1.22	9.7	30.	—16.3	21.	3.77	4.10	3.87	3.91	88.3	81.4	87.1	85.6
Februar . .	751.18	66.5	10.	34.9	3.	—0.20	3.60	1.49	1.14	11.0	24.	—11.5	17.	4.14	4.54	4.37	4.35	88.8	74.6	83.1	82.2
März	757.81	72.8	19.	34.8	12.	—1.20	5.40	2.14	1.29	17.4	26.	—10.0	4. 5.	3.79	4.10	4.18	4.02	86.6	59.2	74.3	73.4
April. . . .	756.11	65.0	20.	44.8	13.	6.08	13.29	9.01	8.50	24.5	5.	— 1.3	16.	5.42	5.44	6.01	5.62	76.4	48.3	69.8	64.9
Mai.	756.54	67.4	12.	46.2	5.	11.84	17.87	14.26	13.07	35.9	28.	0.0	7.	7.66	7.37	7.75	7.59	71.9	50.4	63.4	61.9
Juni	755.98	63.6	8.	44.5	23.	15.38	20.38	17.56	16.70	32.3	29.	5.3	16.	9.99	10.07	10.47	10.18	75.8	56.7	69.9	67.5
Juli	756.34	63.4	24.	46.8	13.	15.64	21.45	18.25	17.01	32.5	30.	7.1	12.	10.13	10.06	10.56	10.25	76.5	54.3	68.8	66.5
August . .	755.56	63.0	21.	48.7	28.	17.84	24.38	19.96	19.32	36.0	17.	7.1	6.	11.57	11.97	12.37	11.97	75.8	53.4	71.8	67.0
September.	757.63	65.3	18.	48.8	3.	13.27	19.43	15.30	15.14	27.5	13.	5.0	19.	9.95	10.61	10.66	10.41	87.6	63.9	82.2	77.9
October . .	751.93	62.4	27.	39.8	22.	6.20	12.35	8.72	8.28	22.5	1.	— 1.6	27.	6.45	7.11	7.05	6.87	88.8	66.1	81.8	78.9
November .	761.51	71.0	26.	48.2	1.	0.69	4.56	1.96	1.87	17.0	1.	—11.3	27.	4.76	5.44	5.05	5.08	94.2	82.8	91.6	89.5
December .	755.77	66.1	16.	39.3	4.	—0.95	0.83	—0.44	—0.44	7.2	19.	—11.5	25.	4.07	4.23	4.08	4.13	90.6	84.0	88.8	87.8
Jahr	755.77	72.8	19. III.	34.6	6. I.	6.89	12.01	8.91	8.39	36.0	17.VIII	—16.3	21. I.	6.81	7.09	7.20	7.03	83.4	64.6	77.7	75.3

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag.			Zahl der Tage mit:							Zahl der Beobachtungen mit:								
	8a	2p	8p	Mittel.	Summe	Maximum.	Datum.	● ✳ △ ▲	✳	▲	ꓘ	heiter.	trübe.	ıııı	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
Januar . . .	6.5	7.0	6.6	6.7	34.4	9.7	27.	22	12	—	—	4	12	2	—	11	15	7	3	16	30	11	—
Februar . .	7.0	7.8	7.4	7.4	25.8	12.7	7.	23	13	—	—	1	13	—	5	14	10	12	11	10	15	8	2
März	5.8	5.7	4.3	5.3	34.4	13.7	11.	14	9	—	—	6	9	—	9	18	13	17	4	6	16	9	1
April. . . .	5.6	5.0	4.2	4.9	7.4	2.9	25.	13	2	1	—	8	4	—	8	10	8	10	4	10	20	20	—
Mai.	5.5	4.9	4.2	4.9	37.6	9.7	2.	14	2	—	1	9	8	—	5	14	7	15	5	11	18	13	5
Juni	6.4	6.9	4.8	6.0	33.0	10.6	5.	21	—	—	8	2	8	1	4	6	2	10	7	16	25	20	—
Juli	5.6	6.4	4.9	5.6	49.3	24.0	20.	14	—	—	3	6	10	—	6	13	4	8	3	12	25	21	1
August . .	5.3	5.7	5.0	5.3	33.5	13.7	9.	18	—	—	2	4	5	—	4	4	5	4	7	20	23	24	2
September.	6.9	7.0	4.7	6.2	42.2	10.6	6.	17	—	—	3	2	8	—	5	6	3	8	20	24	11	13	—
October . .	6.6	6.9	5.0	6.2	27.0	11.1	16.	17	—	—	—	2	11	—	1	6	6	19	16	29	8	6	2
November .	8.4	6.7	4.9	6.7	6 3	3.0	30.	9	2	—	—	1	12	—	—	5	22	32	5	9	5	5	7
December .	7.8	7.6	6.4	7.3	26.8	6.1	15.	25	20	—	—	1	13	—	4	8	1	9	8	21	24	18	—
Jahr	6.4	6.5	5.2	6.0	357.7	24.0	20.VII.	207	60	1	17	46	113	3	51	115	96	151	93	184	220	168	20

Fünftägige Wärmemittel.

Pentaden.	Temperatur.	Pentaden.	Temperatur.	Pentaden.	Temperatur.
	C°		C°		C°
Januar		Mai		September	
1.— 5.	2.25	1.— 5.	7.80	3.—7.	13.43
6.—10.	—1.01	6.—10.	8.61	8.—12.	13.80
11.—15.	—4.50	11.—15.	13.12	13.—17.	16.98
16.—20.	—6.76	16.—20.	10.33	18.—22.	15.03
21.—25.	—3.11	21.—25.	13.50	23.—27.	15.80
26.—30.	4.57	26.—30.	23.39	28.—Oct. 2.	14.53
Februar		Juni		October	
31.—Feb. 4.	3 48	31.—Juni 4.	19.23	3.— 7.	11.97
5.— 9.	1.35	5.— 9.	16.10	8.—12.	9.61
10.—14.	1.84	10.—14.	16.57	13.—17.	8.06
15.—19.	—5.51	15.—19.	13.53	18.—22.	3.93
20.—24.	3.64	20.—24.	16.03	23.—27.	3.26
25.—März 1.	2.27	25.—29.	20.48	28.—Nov. 1.	10.52
März		Juli		November	
2.— 6.	—4.61	30.—Juli 4.	16.36	2.— 6.	7.05
7.—11.	—2.37	5.— 9.	18.22	7.—11.	4.49
12.—16.	0.14	10.—14.	17.19	12.—16.	2.86
17.—21.	3.64	15.—19.	13.93	17.—21.	—1.02
22.—26.	5.43	20.—24.	14.82	22.—26.	—3.72
27.—31.	5.85	25.—29.	18.79	27.—Dec. 1.	0.56
April		August		December	
1.— 5.	10.81	30.—Aug. 3.	18.65	2.— 6.	—0.43
6.—10.	9.91	4.— 8.	15.14	7.—11.	—2.65
11.—15.	5.86	9.—13.	16.67	12.—16.	2.31
16.—20.	6.54	14.—18.	22.39	17.—21.	4.42
21.—25.	9.91	19.—23.	23.27	22.—26.	—4.79
26.—30.	7.97	24.—28.	20.44	27.—31.	—1.88
		29.—Sep. 2.	18.97		

Tagesmittel der Temperatur in 2 m Höhe.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December
1.	3.7	4.3	—0.5	9.2	5.2	20.2	14.6	17.7	16.7	15.3	9.0	1.5
2.	1.9	4.2	—4.4	7.7	5.8	18.8	15.5	15.8	18.5	13.5	9.3	0.6
3.	2.6	2.4	—5.2	10.5	9.8	19.4	19.2	16.3	15.5	11.0	8.8	—2.6
4.	1.4	1.4	—5.6	12.5	10.6	16.4	19.8	14.0	13.5	10.4	7.8	2.2
5.	1.6	1.9	—5.1	14.2	7.6	16.2	20.3	13.2	12.7	12.1	4.6	—1.0
6.	1.1	2.2	—2.8	13.8	3.0	14.3	17.9	16.4	12.9	13.9	4.8	—1.3
7.	0.4	1.7	—4.5	13.3	5.1	15.3	18.6	15.8	12.6	12.5	3.8	—1.3
8.	— 1.3	1.7	—2.9	7.1	9.3	15.8	17.4	16.3	12.4	10.9	6.1	—0.9
9.	— 2.6	—0.8	—1.7	7.0	12.4	18.9	16.8	19.6	12.4	9.4	5.3	—2.2
10.	— 2.7	—0.5	—0.8	8.4	13.3	20.3	18.8	15.0	13.6	10.3	3 8	—4.5
11.	— 2.8	4.1	—2.0	10.8	14.3	19.8	16.4	13.2	14.6	8.8	3.5	—4.4
12.	— 0.5	5.7	—0.6	5.6	10.9	15.5	16.1	16.0	16.1	8.6	3.1	1.2
13.	— 4.5	1.2	—2.3	5.7	10.8	14.4	16.8	19.6	18.9	7.4	1.8	1.5
14.	— 7.0	—1.3	0.1	4.6	14.8	12.8	17.8	21.2	17.1	9.7	2.4	0.2
15.	— 7.8	—3.6	1.8	2.5	14.8	11.7	14.5	22.4	16.4	8.6	3.2	4.2
16.	— 5.7	—5.0	1.8	6.8	11.8	12.9	12.7	20.6	18.5	8.9	3.8	4.5
17.	— 6.8	—8.4	2.6	6.4	10.7	16.6	13.8	26.1	14.0	5.7	0.9	5.1
18.	— 5.2	—6.8	2.3	8.0	8.6	13.1	14.8	21.7	11.8	3.1	—1.1	5.4
19.	— 7.0	—3.7	3.3	6.3	11.2	13.3	13.8	24.8	14.0	3.9	—1.4	6.7
20.	— 9.2	2.4	3.8	5.2	9.3	15.0	14.6	23.4	17.4	4.5	—1.5	4.4
21.	—12.7	2.6	6.1	7.6	8.2	16.0	16.0	20.1	16.8	4.9	—1.9	0.4
22.	— 8.0	4.2	7.6	12.4	8.0	15.9	13.8	22.4	15.1	3.3	—3.3	0.3
23.	1.6	3.8	3.3	11.5	11.6	18.7	14.4	25.7	14.2	3.4	—4.8	—5.5
24.	2.0	5.2	2.5	8.2	18.8	14.6	15.4	25.2	15.7	4.0	—0.9	—7.4
25.	1.6	4.1	5.4	9.8	21.0	16.5	15.8	23.6	15.9	3.8	—2.6	—6.6
26.	1.9	2.8	8.4	5.8	23.8	17.4	17.4	16.6	15.5	2.6	—7.0	—4.8
27.	3.0	2.8	10.9	7.5	26.0	20.9	18.6	17.1	17.8	2.4	—8.6	—2.5
28.	3.0	1.7	7.4	10.0	25.9	23.9	20.6	19.6	20.0	8.8	2.0	—0.4
29.	6.8	2.6	2.1	9.0	20.6	23.7	21.6	17.4	12.1	12.0	2.5	0.2
30.	8.2		3.2	7.5	20.6	12.6	23.5	22.2	11.9	12.1	2.8	—0.1
31.	5.0		5.7		21.4		20.0	20.0		10.7		—6.7
Mittel	—1.22	1.14	1.29	8.50	13.07	16.70	17.01	19.32	15.14	8.28	1.87	-0.44

II.

Stündliche Aufzeichnungen

der

autographischen Apparate für Luftdruck, Windrichtung und Windgeschwindigkeit.

1892.

A.

Luftdruck.

Dazu:

Tafel aussergewöhnlicher Baro- und Thermographen-Curven.

Januar — Luftdruck (in Millimetern). — 1892.

Datum	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mitternacht	Datum
1.	742.6	743.0	742.8	742.6	742.5	742.6	742.6	742.6	743.0	743.5	744.0	744.5	744.8	745.4	746.0	746.3	746.7	747.3	747.9	748.2	748.5	749.0	749.6	749.7	1.
2.	50.3	51.1	52.4	53.5	54.4	55.2	56.3	57.0	57.2	58.0	58.3	58.5	58.2	57.8	58.0	57.8	57.6	57.5	57.0	56.7	56.2	55.5	55.3	54.8	2.
3.	54.3	54.0	53.8	53.0	52.5	52.0	51.7	51.5	51.4	51.1	51.0	50.4	50.4	50.4	50.5	50.6	50.6	50.5	50.5	50.5	50.5	50.5	50.4	50.3	3.
4.	50.3	50.3	50.2	50.0	49.9	49.9	50.0	50.6	51.0	51.2	50.8	50.7	50.8	51.0	51.3	51.5	51.6	51.8	52.0	52.3	52.5	52.5	52.6	52.6	4.
5.	52.6	53.1	53.2	53.2	53.3	53.5	53.7	53.5	53.9	54.0	53.8	53.1	52.5	52.0	51.6	51.1	50.2	49.3	48.3	47.1	45.8	44.5	43.0	42.0	5.
6.	40.8	40.0	39.2	38.5	38.0	37.7	37.6	37.8	38.2	38.1	37.5	36.8	35.8	34.6	33.6	**33.5**	33.8	34.3	35.4	36.6	36.9	36.9	37.2	36.8	6.
7.	36.4	36.4	36.6	36.6	36.7	36.8	37.3	38.1	39.0	40.2	41.0	41.1	41.2	41.3	41.9	42.0	42.1	42.0	41.6	41.3	41.2	41.0	39.8	39.7	7.
8.	39.7	39.7	39.8	39.9	40.2	40.9	41.8	42.8	43.4	44.0	44.4	44.0	43.8	44.1	44.0	44.0	44.0	44.1	44.2	44.5	45.3	46.0	46.8	47.4	8.
9.	47.6	48.5	48.6	48.6	48.3	48.2	48.2	48.5	48.5	47.8	47.7	46.9	46.3	46.0	45.7	45.2	44.5	44.4	44.3	44.1	43.9	43.5	43.0	42.7	9.
10.	42.5	42.5	42.2	42.1	42.1	42.3	42.8	42.7	42.6	43.0	43.4	43.2	43.1	43.1	43.6	44.1	44.6	45.0	45.4	45.9	46.4	46.8	46.9	47.3	10.
11.	47.7	48.2	48.5	48.5	48.5	48.6	49.2	49.7	49.7	49.7	49.7	49.6	49.4	49.2	49.2	49.1	49.0	48.9	48.8	49.0	49.1	49.1	48.9	48.8	11.
12.	48.8	48.9	49.2	49.5	49.5	49.8	50.2	50.8	51.0	51.5	51.7	51.7	51.3	51.0	51.0	51.0	50.8	50.7	50.6	50.6	50.3	50.0	49.8	49.8	12.
13.	50.0	50.3	50.8	50.9	50.8	51.0	51.2	51.8	52.2	52.4	52.1	51.7	51.2	51.1	51.0	50.8	50.7	50.3	50.1	50.2	50.0	49.8	49.2	48.9	13.
14.	48.5	48.3	47.8	47 1	46.6	46.2	46.2	46.1	46.0	46.0	45.6	45.0	44.7	44.5	44.5	44.5	44.4	44.5	44.7	45.0	45.1	45.2	45.3	45.3	14.
15.	45.3	45.5	45.5	45.6	45.6	45.6	45.9	46.3	46.5	46.8	47.0	47.0	47.0	47.3	47.8	48.0	48.4	48.7	49.3	49.8	50.3	50.5	50.7	50.8	15.
16.	51.0	51.5	51.8	51.8	51.8	52.2	52.7	53.0	53.2	53.7	54.0	54.0	53.8	54.2	54.5	54.8	55.0	55.3	55.5	55.8	56.3	56.3	56.5	56.7	16.
17.	57.1	57.5	57.8	57.8	57.8	58.4	58.9	59.0	59.3	59.4	59.4	59.2	58.9	59.1	59.2	59.2	59.3	59.5	60.0	60.7	60.8	60.8	61.0	61.3	17.
18.	61.4	61.8	62.0	62.2	62.3	62.8	63.4	63.4	63.5	64.0	64.3	64.1	63.8	64.1	64.2	64.3	64.3	64.8	64.7	65.1	65.1	65.2	65.4	65.4	18.
19.	65.5	**65.7**	65.6	65.4	65.2	65.1	65.1	65.1	65.2	65.1	64.7	64.4	64.1	64.1	64.1	64.2	64.3	64.4	64.4	64.5	64.4	64.2	63.9	63.7	19.
20.	63.5	63.5	63.5	63.1	62.8	62.8	62.9	62.9	62.8	62.6	62.5	62.1	61.8	61.8	61.8	61.8	61.9	62.0	62.1	62.2	62.2	62.2	62.2	62.0	20.
21.	62.1	62.1	62.1	61.6	61.6	61.8	62.2	62.5	62.5	62.4	62.3	61.9	61.4	61.3	61.2	61.3	61.3	61.3	61.3	61.6	61.6	61.3	60.8	60.7	21.
22.	60.5	60.5	60.5	60.5	60.0	59.8	59.5	59.5	59.3	59.3	58.8	58.5	58.3	57.5	57.5	57.5	57.4	57.4	57.4	57.3	56.8	56.4	56.0	55.5	22.
23.	55.0	54.5	53.8	53.4	53.0	52 8	52.5	53.0	53.5	54.2	54.5	54.6	54.8	55.1	55.7	56.1	56.8	57.3	57.8	58.4	58.6	58.8	59.0	59.4	23.
24.	59.5	59.8	60.2	60.0	60.3	60.2	60.0	60.3	60.0	59.8	59.5	59.0	58.6	58.5	58.4	58.5	58.4	58.4	58.5	58.5	58.5	58.6	58.6	58.6	24.
25.	58.8	59.2	59.3	59.8	60.1	60.3	60.6	61.2	61.1	61.1	61.1	61.0	60.8	61.0	61.3	61.2	61.4	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	25.
26.	61.7	61.7	61.6	61.6	61.6	61.9	62.4	62.6	62.8	62.9	63.5	63.3	63.1	63.0	62.9	63.3	63.3	63.0	62.2	62.1	62.1	61.8	61.0	60.9	26.
27.	60.0	59.8	58.7	58.6	58.1	57.8	57.7	57.8	58.0	58.0	57.9	57.5	57.0	56.5	56.2	55.7	54.9	54.1	53.6	52.8	52.4	51.6	51.3	50.9	27.
28.	50.3	50 2	49.8	49.6	49.5	49.3	49.6	50.2	50.6	51.3	51.8	52.4	54.0	55.6	56.9	57.8	58.8	59.4	59.6	60.0	60.0	59.5	59.2	58.3	28.
29.	57.3	56.3	55.7	54.8	54.2	53.0	52.0	51.4	50.6	49.8	49.2	48.4	47.8	48.0	48.2	48.8	49.6	50.4	50.9	51.3	52.2	52.5	52.8	53.4	29.
30.	53.5	53.3	53.2	53.3	52.8	52.7	52.8	52.7	52.6	52.6	52.8	52.5	52.3	52.0	51.8	51.6	51.8	51.8	51.8	51.7	51.8	51.7	51.6	51.6	30.
31.	51.4	51.4	51.4	51.4	51.2	51.2	51.3	51.7	51.7	51.9	52.1	52.3	52.2	52.2	52.6	53 0	53.3	54.3	55.0	56.0	56.4	56.8	57.5	58.0	31.
Mittel	52.45	52.54	52.50	52.40	52.30	52.34	52.53	52.78	52.91	53.08	53.11	52.88	52.68	52.67	52.78	52.86	52.93	53.04	53.11	53.27	53.31	53.23	53.12	53.06	Mittel

Februar — Luftdruck (in Millimetern). — 1892.

1.	758.2	758.4	757.9	757.8	757.2	756.8	756.0	755.2	754.5	753.5	752.8	751.7	750.7	749.6	748.7	748.0	747.2	746.5	745.8	745.0	744.5	744.0	743.5	743.4	1.
2.	43.0	42.8	42.3	42.0	41.6	41.4	41.6	41.8	41.6	41.6	41.3	40.8	40.5	40.0	39.9	39.6	39.5	39.5	39.7	40.2	39.9	39.7	39.7	39 2	2.
3.	38.8	38.4	37.8	37.3	36.9	36.6	36.5	36.5	36.5	36.4	36.3	35.9	35.5	**34.9**	**34.9**	**34.9**	35.0	35.1	35.2	35.4	36.1	36.5	36.8	37.3	3.
4.	37.7	37.9	38.2	38.7	38.9	39.2	40.0	40.6	41.0	41.7	42.3	42.8	43.3	43.7	44.3	45.2	46.0	46.6	47.1	47.6	47.6	47.5	47.4	47.3	4.
5.	46.9	46.1	45.2	44.2	43.2	42.2	41.2	40.3	40.7	40.8	41.0	41.0	40.8	40.6	40.7	40.6	40.9	41.3	41.8	42.0	42.6	43.0	43.3	43.7	5.
6.	44.0	44.4	44.7	44.9	45.2	45.3	45.4	45.4	45.5	45.7	45.9	45.9	46.0	45.9	45.9	46.9	47.3	47.8	48.4	49.0	49.3	49.6	50.1	50.3	6.
7.	50.6	51.0	51.1	51.5	52.0	52.0	52.2	52.3	52.1	52.4	52.6	52.5	52.4	52.3	52.4	52.5	52.5	52.5	52.0	51.5	50.9	50.1	49.3	48.0	7.
8.	46.5	45.0	43.8	43.2	42.8	42.8	42.9	43.0	43.3	43.8	43.9	43.8	43.9	43.9	44.3	44.7	45.4	46.3	47.0	48.0	49.3	50.3	51.6	52.8	8.
9.	54.1	54.9	55.8	56.8	57.8	58.9	59.6	60.4	61.0	61.7	62.5	63.1	63.4	63.7	64.0	64.5	65.0	65.7	66.1	66.4	66.7	66.9	**67.1**	**67.1**	9.
10.	67.0	66.9	66.9	66.7	66.7	66.7	66.6	66.5	66.5	66.3	66.2	65.7	64.9	64.5	64.0	63.6	63.5	63.2	63.0	63.0	63.0	62.6	62.6	62.6	10.
11.	62.6	62.5	62.5	62.4	62.3	62.6	63.3	63.4	63.7	64.2	64.6	65.0	64.7	64.4	64.2	64.4	64.4	64.4	64.4	64.5	64.2	63.7	63.6	63.5	11.
12.	63.0	62.6	62.0	61.5	61.3	61.0	60.6	60.2	59.9	59.7	59.4	58.5	58.0	57.3	56.8	56.4	56.0	55.6	55.4	54.8	54.0	54.3	54.9	55.1	12.
13.	55.2	55.3	55.0	54.9	54.8	54.5	54.7	54.7	54.6	54.4	54.3	54.0	53.6	53.4	53.1	53.0	52.9	52.8	52.6	53.4	54.0	54.3	54.7	55.0	13.
14.	55.2	55.5	55.6	55.5	55.3	55.5	55.6	55.7	55.8	55.6	55.4	55.0	54.5	54.0	53.3	52.8	52.8	52.7	52.4	52.2	51.9	51.5	51.3	51.0	14.
15.	50.7	50.5	50.0	49.8	49.5	49.3	49.5	49.7	49.6	49.5	49.5	49.3	49.1	49.0	49.0	49.0	49.2	49.5	49.6	49.8	49.9	50.1	50.1	50.1	15.
16.	50.1	49.9	49.7	49.6	49.5	49.4	49.4	49.5	49.4	49.4	49.3	48.9	48.5	48.0	47.8	47.6	47.6	47.5	47.5	47.4	47.0	46.6	46.5	46.0	16.
17.	45.3	44.9	44.0	43.2	42.5	41.8	41.2	40.7	40.4	40.2	39.5	39.0	38.5	38.2	38.3	38.3	38.4	38.8	38.8	38.8	39.1	39.5	39.9	40.1	17.
18.	40.2	40.5	40.4	40.5	40.5	40.5	40.5	40.6	40.5	40.2	39.7	38.8	38.2	37.4	36.8	36.4	36.1	35.9	35.7	35.6	35.8	36.3	37.8	39.3	18.
19.	40.5	41.5	42.5	43.3	44.3	45.0	45.8	46.5	47.0	47.4	47.8	48.3	48.0	48.0	48.1	48.2	48.3	48.3	48.4	48.3	48.0	47.8	47.4	46.9	19.
20.	45.9	45.8	45.0	44.0	43.7	43.2	43.2	42.4	43.0	43.3	44.3	44.8	45.1	46.2	47.5	48.5	49.2	50.5	51.2	52.0	52.4	53.1	53.7	54.2	20.
21.	54.5	54.8	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	54.8	54.1	53.8	53.2	52.7	52.1	52.0	51.7	51.6	51.5	51.3	51.1	50.9	50.9	50.7	21.
22.	50.3	50.7	50.2	50.0	49.9	49.8	49.8	49.9	50.0	50.3	50.5	50.8	51.0	51.1	51.1	51.5	51.8	52.0	52.2	52.6	52.8	52.8	53.0	53.5	22.
23.	53.5	53.9	53.8	54.0	54.0	54.0	54.7	54.8	54.9	55.0	55.3	55.4	55.4	55.3	55.5	55.5	55.6	55.8	55.9	55.9	56.0	56.1	56.1	56.3	23.
24.	56.4	56.3	56.1	56.2	56.4	56.5	56.7	56.7	56.9	57.1	57.1	57.1	57.0	56.7	56.5	56.6	56.7	56.9	57.3	57.5	57.6	57.7	57.9	58.1	24.
25.	58.2	58.3	58.3	58.5	58.6	58.7	59.0	59.1	59.2	59.2	59.5	59.8	60.0	60.2	60.1	60.0	60.1	60.2	60.4	60.4	60.5	60.8	60.9	61.0	25.
26.	61.1	61.0	60.5	60.5	60.3	60.0	60.0	60.0	60.1	60.1	60.2	60.1	60.0	60.0	59.8	59.8	59.7	59.7	59.7	59.7	59.8	59.8	59.8	59.8	26.
27.	59.8	59.8	59.6	59.6	59.5	59.3	59.4	59.4	59.3	59.1	59.1	58.8	58.7	58.4	58.1	57.9	57.9	57.9	57.8	57.5	57.3	57.1	57.0	56.8	27.
28.	56.6	56.4	56.2	56.0	55.7	55.5	55.3	55.2	55.0	55.0	54.8	54.7	54.7	54.6	54.6	54.6	54.5	54.4	54.3	54.2	54.0	53.6	53.6	53.8	28.
29.	53.5	53.4	53.2	52.8	52.7	52.5	52.8	53.0	52.8	52.9	52.9	52.9	52.7	52.7	52.4	52.5	52.5	52.8	52 8	53.0	53.0	53.0	53.1	53.2	29.
Mittel	51.70	51.70	51.49	51.39	51.31	51.24	51.33	51.33	51.37	51.43	51.45	51.32	51.11	50.92	50.86	50.88	50.96	51.10	51.17	51.28	51.32	51.35	51.50	51.59	Mittel

März Luftdruck (in Millimetern). 1892.

Datum	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mitternacht	Datum
1.	753.4	753.3	753.2	753.1	753.1	753.2	753.5	754.0	754.4	754.7	755.1	755.4	755.5	755.5	755.6	755.7	756.1	756.6	757.2	757.4	757.8	758.0	758.3	758.5	1.
2.	58.7	58.9	59.0	58.9	59.0	59.2	59.6	59.7	59.5	59.6	59.9	60.0	60.0	60.0	60.0	60.3	60.7	61.0	61.4	62.0	62.2	62.4	62.5	62.6	2.
3.	62.6	62.6	62.7	62.7	62.7	62.7	62.7	62.8	62.8	62.8	63.0	63.2	63.0	62.9	62.7	62.5	62.5	62.8	63.0	63.4	63.5	63.5	63.5	63.5	3.
4.	63.5	63.2	63.0	62.9	62.9	63.2	63.4	63.7	63.8	63.6	63.4	63.0	62.7	62.3	62.1	62.0	62.0	62.2	62.4	62.5	62.7	62.8	62.8	62.8	4.
5.	63.0	63.0	63.1	63.2	63.3	63.3	63.5	63.7	63.9	64.0	64.0	63.7	63.4	63.2	63.0	62.9	62.9	62.9	62.8	62.8	62.7	62.6	62.2	61.9	5.
6.	61.5	60.8	60.5	60.1	59.8	59.6	59.5	59.4	59.3	59.4	59.6	59.6	59.5	59.6	59.5	59.5	59.5	59.7	59.8	60.0	60.1	60.2	60.0	59.8	6.
7.	59.6	59.6	59.3	59.3	59.2	59.0	59.1	59.1	59.0	58.8	58.6	58.1	57.8	57.4	57.1	56.8	56.8	56.9	56.9	57.1	57.0	56.8	56.5	56.3	7.
8.	56.1	55.9	55.7	55.7	55.7	55.6	55.7	55.8	55.7	55.5	55.4	55.3	55.1	54.9	54.9	54.6	54.4	54.3	54.2	54.1	54.1	53.9	53.6	53.2	8.
9.	52.9	52.5	51.8	51.5	51.1	50.8	50.6	50.1	49.8	49.5	49.0	48.4	47.6	47.0	46.5	46.2	46.0	46.0	45.9	45.8	45.7	45.6	45.5	45.4	9.
10.	45.0	44.8	44.3	44.2	43.8	43.7	43.5	43.5	43.5	43.4	43.2	43.0	42.8	42.6	42.7	42.8	43.5	44.2	44.8	44.9	45.3	45.5	45.5	45.7	10.
11.	45.9	45.8	45.6	45.8	45.8	45.9	46.0	46.4	45.6	46.2	45.8	45.3	44.6	43.9	43.3	42.7	42.4	41.7	40.9	39.7	38.7	37.7	36.1	35.3	11.
12.	34.8	34.2	33.7	**33.6**	**33.6**	33.9	34.2	34.8	35.3	36.0	36.7	37.5	38.1	38.8	39.5	40.0	40.8	41.6	42.3	43.2	43.8	44.2	44.8	45.2	12.
13.	45.5	45.5	45.7	46.0	46.3	46.3	46.5	46.5	46.5	46.5	46.4	46.3	45.8	45.4	45.0	44.6	44.6	44.9	45.2	45.5	45.4	45.4	45.4	45.4	13.
14.	45.3	45.0	44.8	44.9	44.8	44.7	44.8	44.8	44.9	44.5	44.3	44.2	43.8	43.1	42.7	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.5	42.7	43.0	43.5	14.
15.	44.6	45.6	46.5	47.7	48.5	49.7	50.8	51.8	52.3	53.0	53.7	54.1	54.5	54.6	54.9	55.0	54.8	55.0	55.1	55.1	55.0	54.8	54.7	54.3	15.
16.	54.0	53.6	53.4	53.0	53.1	53.2	53.5	54.0	54.0	54.0	54.3	54.7	54.9	55.1	55.7	56.2	56.8	57.6	58.5	59.5	60.2	60.6	61.2	61.5	16.
17.	62.0	62.6	62.7	63.2	64.1	64.5	65.2	65.8	66.2	66.7	67.0	67.2	67.2	67.3	67.6	67.9	68.2	68.7	69.4	69.6	70.0	70.3	70.5	70.9	17.
18.	71.2	71.4	71.4	71.5	71.7	72.0	72.4	72.5	72.7	72.8	**72.9**	**72.9**	72.6	72.5	72.5	72.5	72.6	72.6	72.6	72.6	72.7	72.7	72.7	72.7	18.
19.	72.7	72.7	72.6	72.5	72.4	72.7	72.7	72.8	72.8	72.7	72.3	72.0	71.5	70.9	70.5	70.3	70.2	70.2	70.2	70.2	70.2	70.1	69.8	69.3	19.
20.	69.0	68.5	68.2	68.1	67.8	67.5	67.9	68.0	67.9	67.9	67.8	67.7	67.6	67.2	66.9	66.8	66.8	67.1	67.5	67.8	68.2	68.4	68.6	68.9	20.
21.	69.0	69.0	69.0	69.0	69.1	69.2	69.3	69.4	69.3	69.3	69.3	68.9	68.5	67.9	67.4	67.0	66.7	66.7	66.6	66.6	66.3	66.1	65.6	65.3	21.
22.	65.0	64.7	64.2	64.0	63.9	63.9	63.8	63.8	63.5	63.4	63.2	62.7	62.4	62.1	61.6	61.4	61.3	61.4	61.5	61.6	61.6	61.8	62.3	62.4	22.
23.	62.7	62.8	62.7	62.8	62.8	62.9	62.9	63.3	63.1	63.0	62.8	62.5	62.2	62.0	61.8	61.6	61.5	61.2	61.3	61.8	61.8	61.9	62.0	62.1	23.
24.	62.1	62.1	61.9	62.0	62.0	62.3	62.6	63.0	63.3	63.3	63.2	62.8	62.6	62.3	62.0	61.7	61.4	61.4	61.4	61.4	61.2	61.1	61.1	61.1	24.
25.	60.9	60.7	60.7	60.5	60.4	60.4	60.6	60.6	60.7	60.9	60.9	60.6	60.3	59.7	59.2	58.6	58.0	57.7	57.5	57.5	57.0	56.6	56.3	55.6	25.
26.	55.0	54.5	53.9	53.4	53.0	52.7	52.5	52.1	51.7	51.5	51.2	50.8	50.5	50.3	50.1	50.1	50.0	49.9	50.1	50.5	50.3	50.4	50.8	50.9	26.
27.	50.8	50.8	50.7	50.7	50.5	50.5	50.5	50.5	50.6	50.6	50.5	50.6	50.4	50.4	50.4	50.3	50.5	50.6	50.7	50.9	51.1	51.2	51.0	51.2	27.
28.	51.2	50.8	50.5	50.5	50.5	50.5	50.5	50.6	50.4	50.3	49.8	49.2	48.4	47.6	46.5	46.4	45.7	45.8	45.7	46.1	46.4	46.8	47.5	48.4	28.
29.	49.4	49.7	50.4	51.2	52.4	53.5	55.0	55.8	56.9	57.5	58.2	59.0	59.4	59.8	60.6	61.2	61.8	62.7	63.6	64.4	65.1	65.8	66.4	66.9	29.
30.	67.5	67.6	67.8	68.4	68.8	69.2	69.6	69.9	70.1	70.3	70.2	70.1	69.9	69.6	69.3	68.9	68.8	68.8	69.0	69.2	69.3	69.4	69.5	69.4	30.
31.	69.4	69.2	69.1	69.0	69.0	69.1	69.3	69.5	69.7	69.9	69.9	69.8	69.4	69.2	68.6	67.7	67.7	67.7	67.7	67.8	67.7	67.5	67.2	66.9	31.
Mittel	57.56	57.46	57.36	57.40	57.45	57.61	57.80	57.99	58.04	58.12	58.12	58.02	57.81	57.58	57.43	57.32	57.34	57.50	57.67	57.86	57.86	57.96	57.96	57.96	Mittel

April Luftdruck (in Millimetern). 1892.

1.	**766.6**	766.2	765.7	765.0	764.6	764.2	764.2	764.5	764.3	764.2	763.8	763.2	763.1	762.8	762.6	762.4	762.4	762.6	762.8	763.0	763.1	763.6	763.4	763.5	1.
2.	63.7	63.7	63.6	63.6	63.4	63.5	63.7	64.1	64.0	64.1	64.1	64.1	64.0	63.8	63.6	63.1	63.1	63.0	62.9	62.8	62.8	62.8	62.8	62.7	2.
3.	62.6	62.6	62.7	62.7	62.6	62.4	62.6	62.5	62.4	62.5	62.4	62.3	62.1	61.8	61.6	61.5	61.5	61.4	61.5	61.8	61.9	61.9	61.9	61.9	3.
4.	61.8	61.4	61.4	61.2	61.1	60.9	61.0	61.0	61.0	61.1	61.0	60.7	60.3	59.9	59.5	59.3	58.9	58.7	58.7	58.9	58.9	58.9	58.9	58.8	4.
5.	58.5	58.3	58.0	57.5	57.5	57.3	57.2	57.0	56.9	56.9	56.8	56.5	56.2	56.1	55.7	55.5	55.3	55.3	55.4	55.5	55.6	55.7	55.7	55.7	5.
6.	55.6	55.6	55.4	55.3	55.4	55.5	55.5	55.3	55.5	55.4	55.3	54.8	54.5	53.9	53.7	53.3	53.2	53.3	53.6	53.8	53.7	53.6	53.5	53.5	6.
7.	53.5	53.4	53.4	53.3	53.3	53.3	53.2	53.2	53.3	53.3	53.0	52.9	52.5	52.2	52.0	52.0	52.1	52.6	53.0	53.4	53.8	54.4	54.8	55.4	7.
8.	55.8	56.3	56.8	57.3	57.8	58.5	59.2	59.8	60.1	60.5	60.5	60.5	60.6	60.5	60.5	60.5	60.6	61.0	61.4	61.8	62.1	62.5	62.7	62.8	8.
9.	62.8	62.9	63.1	63.1	63.2	63.4	63.7	63.8	63.8	63.9	63.8	63.4	62.9	62.5	62.2	62.0	61.8	61.8	62.1	62.2	62.2	62.4	62.4	62.2	9.
10.	62.0	61.9	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	61.6	61.4	61.0	60.4	59.7	59.3	58.7	58.4	58.2	57.9	57.8	57.8	57.7	57.5	57.2	56.9	10.
11.	56.7	56.4	56.0	55.8	55.7	55.5	55.3	55.0	54.5	54.1	53.8	53.4	52.9	52.3	51.8	51.4	51.0	50.8	50.8	51.0	50.8	50.7	50.6	50.5	11.
12.	50.1	49.9	49.7	49.6	49.5	49.7	50.1	50.2	50.2	50.3	50.1	50.0	49.9	49.7	49.4	49.3	49.2	49.2	49.4	49.5	49.5	49.3	49.3	49.2	12.
13.	48.9	48.6	48.4	48.0	47.7	47.5	47.2	47.1	46.8	46.5	46.1	45.8	45.5	44.8	**44.5**	**44.5**	**44.5**	44.6	45.0	45.6	45.6	45.6	45.8	45.8	13.
14.	45.8	45.7	45.9	45.9	46.1	46.5	46.6	46.7	46.8	46.9	46.8	46.6	46.4	46.2	45.9	45.8	45.6	45.3	45.4	45.9	46.2	46.3	46.4	46.4	14.
15.	46.5	46.6	46.9	46.9	47.5	47.9	48.5	48.6	49.2	49.8	50.0	50.3	50.6	51.1	51.2	51.7	51.9	52.3	52.8	53.4	53.5	53.6	53.6	53.7	15.
16.	53.5	53.4	53.2	52.8	52.7	52.6	52.1	51.9	51.6	51.1	50.2	49.3	48.6	47.8	47.3	46.9	46.4	45.9	45.9	45.9	45.7	45.7	45.8	46.2	16.
17.	46.4	46.7	47.0	47.1	47.4	48.3	48.8	48.9	49.0	49.0	49.0	49.3	49.4	49.6	49.6	49.8	50.1	50.5	51.2	51.8	52.4	52.7	53.2	53.3	17.
18.	53.3	53.4	53.6	53.8	54.0	54.2	54.5	54.6	54.9	54.9	54.7	54.4	54.2	54.0	53.9	53.8	54.0	54.2	55.2	56.1	56.6	57.0	57.2	57.4	18.
19.	57.4	57.6	57.8	58.0	58.5	58.8	59.1	59.4	59.5	59.7	59.6	59.5	59.3	59.3	59.3	59.8	59.8	60.8	61.1	61.6	62.0	62.3	62.5	62.8	19.
20.	62.9	63.2	63.4	63.7	64.2	64.4	64.7	64.9	65.1	65.1	65.0	64.9	64.8	64.7	64.6	64.5	64.6	64.7	64.8	65.0	65.0	65.0	64.9	64.9	20.
21.	64.8	64.6	64.5	64.2	64.1	64.0	64.0	63.7	63.6	63.4	62.7	62.0	61.7	61.4	61.1	61.0	61.0	61.0	61.4	61.9	62.1	62.3	62.5	62.5	21.
22.	62.4	62.5	62.6	62.6	62.8	63.0	63.4	63.8	63.9	64.0	63.9	63.5	63.2	62.8	62.5	62.3	62.3	62.0	61.9	61.9	61.9	61.8	61.7	61.5	22.
23.	61.8	61.9	61.9	62.1	62.3	62.5	62.8	62.9	63.0	63.0	62.9	62.5	62.2	62.0	61.9	61.9	61.8	61.9	62.2	62.6	62.6	62.7	62.5	62.3	23.
24.	61.8	61.2	61.0	60.3	59.6	59.1	58.7	58.4	58.0	58.4	57.9	57.7	57.8	58.1	58.0	58.0	58.1	58.5	59.0	59.5	59.9	60.1	60.0	59.8	24.
25.	59.5	59.3	59.1	58.6	58.4	58.0	57.8	57.2	56.7	56.0	54.8	53.7	52.9	51.8	51.0	50.1	49.2	48.5	48.0	47.3	46.5	46.0	45.8	45.7	25.
26.	46.2	46.5	47.1	47.7	48.4	49.2	49.5	49.8	49.8	50.0	50.0	50.0	50.2	50.1	50.1	50.2	50.2	50.0	50.2	50.4	50.6	50.8	50.8	50.9	26.
27.	50.9	50.9	51.1	51.3	51.6	52.0	52.3	52.5	52.5	52.7	52.9	52.8	52.9	52.7	52.7	52.5	52.3	52.4	52.5	53.1	53.2	53.2	53.2	53.1	27.
28.	53.0	52.8	52.7	52.5	52.6	52.6	52.8	52.9	52.6	52.3	51.8	51.4	51.4	51.0	50.6	50.4	50.1	50.1	50.1	50.2	50.3	50.5	50.3	50.3	28.
29.	50.3	50.3	50.5	50.4	50.6	50.7	50.8	50.9	51.2	51.5	51.6	51.7	52.0	52.3	52.5	52.7	53.1	53.7	54.0	54.9	55.3	55.8	56.3	56.8	29.
30.	57.1	57.1	57.3	57.4	57.7	58.1	58.7	58.9	58.9	58.9	58.9	58.6	58.2	57.9	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	58.0	58.2	57.5	30.
Mittel	56.41	56.36	56.39	56.32	56.40	56.51	56.66	56.71	56.69	56.70	56.48	56.21	56.00	55.75	55.53	55.41	55.34	55.39	55.60	55.88	55.98	56.09	56.13	56.13	Mittel

Mai — Luftdruck (in Millimetern). — 1892.

Datum	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mitternacht	Datum
1.	757.4	757.2	757.0	756.6	756.4	756.0	756.0	755.9	755.5	755.0	754.7	754.5	754.4	754.2	754.0	753.7	753.5	753.2	753.0	753.1	753.0	752.8	752.6	752.3	1.
2.	52.0	51.8	51.8	51.6	51.3	51.5	51.5	51.6	51.5	51.3	51.2	51.0	50.7	50.3	50.1	49.7	49.4	49.4	49.1	49.1	49.0	48.9	48.8	48.7	2.
3.	48.6	48.5	48.3	48.3	48.5	48.7	48.9	49.2	49.4	49.5	49.4	49.4	49.4	49.3	49.2	49.0	48.9	48.9	48.9	48.8	49.0	49.0	48.8	48.8	3.
4.	48.5	48.2	48.0	47.9	48.0	48.1	48.2	48.2	48.4	48.4	48.3	48.0	48.1	48.1	48.1	48.2	48.3	48.5	48.9	49.4	49.8	49.9	49.9	49.8	4.
5.	49.8	49.7	49.6	49.4	49.2	49.1	48.9	48.6	48.4	48.2	47.7	47.3	47.1	46.9	46.6	46.4	45.9	**45.7**	45.8	46.2	46.2	46.2	46.2	46.2	5.
6.	46.1	46.1	46.1	46.1	46.3	46.6	46.9	47.4	47.9	48.7	49.2	49.7	50.1	50.9	51.2	52.1	53.1	54.0	55.0	55.9	56.7	57.2	57.9	58.3	6.
7.	58.8	59.0	59.4	59.7	60.1	60.9	61.5	61.9	62.0	62.2	62.4	62.4	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.6	62.8	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	7.
8.	62.7	62.5	62.5	62.4	62.5	62.9	63.0	63.0	63.0	62.8	62.6	62.2	61.8	61.7	61.4	61.1	61.0	61.0	61.2	61.4	61.6	61.7	61.8	62.0	8.
9.	62.0	62.1	62.2	62.2	62.4	62.6	62.8	63.0	63.2	63.2	63.0	62.7	62.6	62.3	62.0	61.5	61.4	61.4	61.4	61.5	61.8	61.8	61.9	61.8	9.
10.	62.0	62.0	61.9	62.0	62.1	62.1	62.1	62.1	62.4	62.4	62.3	61.9	61.4	60.9	60.8	60.8	60.7	60.6	60.8	61.0	61.4	61.7	61.8	61.8	10.
11.	61.9	61.9	62.1	62.4	62.7	63.1	63.2	63.3	63.5	63.5	63.6	63.5	63.4	63.2	62.9	62.8	62.7	62.8	63.0	63.6	64.2	64.7	65.0	65.5	11.
12.	65.7	66.0	66.3	66.5	66.8	67.2	67.3	67.4	**67.6**	**67.6**	67.5	67.3	67.0	66.7	66.3	66.0	66.0	66.0	66.2	66.6	66.8	67.0	66.9	66.8	12.
13.	66.5	66.5	66.5	66.5	66.6	66.7	66.5	66.3	66.3	65.8	65.4	64.8	64.2	63.8	63.3	62.9	62.7	62.5	62.5	62.4	62.4	62.3	62.2	62.0	13.
14.	61.8	61.4	61.2	60.8	60.6	60.5	60.3	60.1	59.7	59.2	58.7	58.0	57.3	56.6	56.0	55.6	55.3	55.2	55.2	55.1	55.4	55.5	55.8	55.7	14.
15.	55.4	55.4	55.2	55.2	55.2	55.4	55.8	55.9	55.9	56.0	56.0	55.8	55.6	55.3	55.0	54.6	54.3	54.0	53.7	53.5	53.2	53.0	53.0	52.8	15.
16.	52.5	52.2	52.0	51.8	51.7	51.7	51.5	51.1	50.8	50.4	50.3	49.9	49.5	49.1	48.7	48.7	48.7	49.0	49.1	49.2	49.4	49.4	49.3	49.2	16.
17.	49.1	48.7	48.6	48.4	48.3	48.2	48.2	47.9	48.1	48.4	48.3	47.9	47.9	47.8	48.6	48.8	49.5	50.5	51.3	52.5	52.9	53.7	54.1	54.8	17.
18.	55.3	55.7	56.2	56.7	57.5	58.2	58.7	59.2	59.6	59.9	60.3	60.4	60.6	60.7	60.8	60.8	60.9	61.0	61.1	61.2	61.2	61.0	60.7	60.3	18.
19.	59.8	59.3	58.5	58.0	57.5	57.3	57.2	57.2	56.8	56.5	56.2	55.7	55.3	54.8	54.0	53.5	54.5	54.0	54.5	55.2	56.1	56.4	56.6	56.9	19.
20.	57.1	57.1	57.3	57.4	57.4	57.2	56.8	56.8	56.2	55.6	55.3	54.5	53.8	53.0	52.3	51.7	50.8	50.3	49.9	49.7	49.7	49.7	49.7	49.6	20.
21.	49.5	49.4	49.2	49.0	48.9	48.9	49.0	49.2	49.5	50.0	50.3	50.9	51.4	51.9	52.4	52.7	53.3	53.8	54.6	55.5	55.8	56.1	56.4	56.4	21.
22.	56.4	56.3	56.2	55.6	55.0	54.7	54.4	53.8	53.3	53.3	53.7	53.9	53.8	54.2	54.7	55.0	55.7	56.2	56.7	57.5	58.1	58.5	58.7	59.1	22.
23.	59.6	59.8	59.8	59.7	60.0	60.3	60.3	60.3	60.1	59.8	59.4	59.2	58.8	58.5	58.2	58.0	57.8	57.8	57.8	57.7	58.0	58.1	58.1	58.0	23.
24.	58.0	57.6	57.5	57.5	57.5	57.9	58.0	58.2	58.2	58.4	58.5	58.4	58.2	58.1	58.0	57.9	57.8	57.9	57.9	58.1	58.4	58.5	58.6	58.8	24.
25.	58.6	58.6	58.6	58.5	58.6	58.8	58.8	58.8	58.8	58.7	58.3	58.0	57.5	57.2	56.8	56.7	56.7	56.6	56.7	56.8	56.9	57.0	57.0	57.1	25.
26.	57.0	56.9	57.0	56.8	57.0	57.2	57.3	57.4	57.3	57.1	56.7	56.4	56.3	56.1	55.7	55.4	55.3	55.3	55.4	55.4	55.8	56.2	56.3	56.2	26.
27.	56.1	55.8	56.0	56.1	56.5	56.8	56.9	56.8	56.8	56.7	56.5	56.5	56.3	56.0	55.8	55.7	55.6	55.7	55.8	55.9	56.2	56.2	56.3	56.3	27.
28.	56.3	56.3	56.3	56.4	56.5	56.5	56.5	56.4	56.3	56.2	56.0	55.6	55.3	54.8	54.7	54.4	54.1	54.0	54.1	54.1	54.2	54.3	54.3	54.3	28.
29.	54.2	54.0	53.9	53.8	54.1	55.0	55.6	56.2	56.5	57.3	57.7	58.2	58.4	58.9	59.4	59.5	59.9	60.2	60.3	60.4	61.0	61.4	61.7	61.7	29.
30.	61.9	62.0	61.8	62.0	62.3	62.9	63.1	63.2	62.9	62.9	62.9	62.9	62.7	62.3	62.2	62.0	61.7	61.6	61.6	61.6	61.9	62.0	62.0	61.9	30.
31.	61.9	61.6	61.5	61.1	61.1	61.2	61.1	61.0	60.9	60.5	60.0	59.5	58.8	58.3	57.7	57.0	56.5	56.0	55.8	55.4	55.5	55.3	55.0	54.5	31.
Mittel	56.85	56.76	56.73	56.66	56.74	56.91	56.98	57.01	56.99	56.95	56.85	56.66	56.46	56.26	56.11	55.96	55.95	55.99	56.13	56.33	56.60	56.73	56.79	56.79	Mittel

Juni — Luftdruck (in Millimetern). — 1892.

1.	754.3	754.1	753.7	753.2	752.9	752.9	752.9	752.7	752.9	752.6	752.6	752.7	752.7	753.0	753.9	754.3	754.5	754.9	755.3	755.4	756.0	756.2	756.6	756.8	1.
2.	57.0	57.2	57.6	58.0	58.2	58.5	58.5	58.6	58.7	58.5	58.0	57.4	57.0	56.5	56.4	56.0	55.6	55.5	55.3	55.3	55.4	55.3	55.1	55.0	2.
3.	55.0	54.7	54.5	54.8	55.3	55.4	55.3	55.4	55.0	55.2	55.0	54.7	54.4	54.6	55.3	55.6	55.6	56.3	56.7	57.3	58.0	58.7	59.0	59.2	3.
4.	59.4	59.7	59.4	59.4	59.8	59.7	59.9	59.8	59.8	59.6	59.3	59.2	59.0	58.7	58.5	58.2	57.8	57.8	57.7	57.7	57.9	58.1	58.1	57.9	4.
5.	57.7	57.3	57.2	56.9	56.7	56.5	56.2	55.7	55.2	54.6	54.4	53.9	53.8	53.7	53.0	52.6	52.3	52.0	51.8	51.7	51.7	51.4	51.3	51.3	5.
6.	51.5	51.6	51.9	52.3	52.9	53.6	54.2	54.5	55.0	55.4	55.8	56.1	56.3	57.0	57.2	57.5	57.8	58.3	58.8	59.4	59.9	60.1	60.5	60.7	6.
7.	60.8	60.9	61.0	61.2	61.5	61.9	62.0	62.0	62.3	62.1	61.8	61.6	61.5	61.6	61 7	61.6	61.7	61.9	62.5	62.8	63.1	63.3	63.4	63.4	7.
8.	63.5	63.4	63.2	63.2	63.4	63.5	63.5	**63.6**	63.5	63.2	63.0	62.7	62.4	62.1	61.6	61.5	61.3	61.7	61.9	62.1	62.3	62.3	62.3	62.2	8.
9.	62.2	62.0	62.0	61.8	61.8	61.9	61.9	62.0	61.8	61.6	61.3	60.9	60.4	60.0	59.3	58.7	58.3	58.0	57.9	57.8	57.9	57.9	57.8	57.6	9.
10.	57.4	57.1	56.8	56.8	56.6	56.5	56.4	56.3	55.8	55.5	55.1	54.8	54.5	54.2	53.9	53.6	53.3	53.3	53.3	53.4	53.7	53.8	53.9	53.8	10.
11.	53.6	53.4	53.1	52.9	52.7	52.4	52.2	52.2	52.8	52.2	51.6	50.8	50.1	49.5	49.5	48.9	48.5	48.7	48.6	48.6	48.9	48.9	49.0	49.2	11.
12.	49.1	49.1	49.1	49.3	49.6	50.1	50.6	50.6	51.5	52.2	52.5	52.7	53.0	53.3	53.3	53.3	53.4	53.6	53.7	54.1	54.2	54.3	54.2	54.2	12.
13.	53.8	53.5	53.0	52.5	52.3	51.7	51.1	50.2	49.9	49.5	50.8	51.2	51.9	52.3	52.8	53.0	53.6	53.8	54.0	54.3	54.8	55.0	55.6	55.7	13.
14.	56.0	56.2	56.4	56.7	57.2	57.7	57.9	58.1	58.0	58.0	57.9	57.7	57.3	57.0	56.6	56.2	56.0	55.7	55.6	55.6	55.5	55.7	55.6	55.3	14.
15.	55.0	54.5	54.1	54.0	53.7	53.7	53.6	53.6	53.6	53.4	53.5	53.6	53.5	53.4	53.3	53.2	53.2	53.1	53.0	53.1	53.6	54.0	54.2	54.4	15.
16.	54.6	54.6	54.8	54.9	55.0	55.2	55.4	55.4	55.6	55.6	55.6	55.4	55.2	54.9	54.8	54.6	54.5	54.7	54.8	55.0	55.3	55.4	55.5	55.6	16.
17.	55.6	55.6	55.5	55.6	55.7	55.9	55.9	55.9	55.8	55.7	55.3	55.1	54.9	54.6	54.3	54.1	54.1	54.2	54.3	54.5	54.8	54.8	54.7	54.4	17.
18.	54.3	54.3	54.0	54.0	53.9	54.1	54.5	54.9	55.0	55.0	55.1	55.0	54.8	54.3	54.1	54.0	54.8	54.9	55.0	55.4	55.6	55.8	56.1	56.3	18.
19.	56.6	56.6	56.5	56.6	56.7	56.7	56.8	56.8	56.5	56.3	56.0	55.6	55.2	55.0	54.9	54.7	54.5	54.5	54.7	55.0	55.1	55.2	54.8	54.7	19.
20.	54.9	54.9	54.9	54.8	54.9	55.1	55.2	55.4	55.3	55.2	55.2	55.4	55.3	55.2	55.3	55.3	55.3	55.3	55.4	55.6	55.9	56.0	56.1	56.4	20.
21.	56.4	56.1	55.9	55.9	55.8	55.9	56.0	56.0	56.0	55.7	55.5	55.0	55.4	56.1	55.8	55.3	55.3	55.3	55.4	55.5	55.6	55.8	56.2	56.7	21.
22.	57.2	57.4	57.7	58.0	58.2	58.7	58.9	59.1	58.8	58.8	58.6	58.3	58.0	57.6	57.3	56.6	56.0	55.6	55.3	55.2	55.5	55.5	55.1	55.0	22.
23.	54.3	53.3	53.0	52.5	52.2	52.0	51.5	51.1	51.0	50.0	49.5	48.6	47.6	47.1	46.5	45.9	45.7	45.3	45.0	44.5	44.3	**44.0**	45.0	46.0	23.
24.	46.6	46.8	46.8	46.6	46.8	46.8	47.3	47.8	48.3	49.5	50.1	51.4	52.4	53.4	53.8	54.5	54.9	55.3	55.9	56.5	57.2	57.4	57.4	57.6	24.
25.	57.6	57.6	57.9	58.0	58.0	58.2	58.3	58.3	58.1	57.9	57.7	57.6	57.4	57.1	56.9	56.6	56.4	56.3	56.1	55.8	56.2	56.4	56.4	56.1	25.
26.	55.9	55.9	55.7	55.9	56.1	56.3	56.5	56.8	57.1	57.1	57.1	57.4	57.6	57.8	57.9	57.8	57.9	58.2	58.5	58.8	59.6	60.0	60.3	60.4	26.
27.	60.5	60.5	60.6	60.9	61.2	61.6	61.7	61.9	62.1	62.1	62.2	61.9	61.8	61.7	61.7	61.4	61.3	61.3	61.3	61.5	61.9	62.1	62.3	62.4	27.
28.	62.4	62.2	62.1	62.1	62.4	62.5	62.5	62.5	62.2	62.2	62.0	61.6	61.2	61.2	60.9	60.6	60.5	60.2	60.1	60.0	60.2	60.1	60.0	59.8	28.
29.	59 4	59.0	58.4	58.3	57.8	57.5	57.1	56.9	56.3	55.8	54.8	54.3	53.6	52.8	52.2	51.5	52.2	51.9	52.1	52.5	53.4	53.6	53.6	53.7	29.
30.	53.9	54.0	54.8	55.3	55.7	56.2	56.7	57.0	57.2	57.4	57.6	57.6	57.6	57.7	57.8	57.9	58.1	58.4	58.8	59.1	59.6	60.1	60.7	60.8	30.
Mittel	56.22	56.12	56.05	56.06	56.17	56.29	56.35	56.37	56.37	56.26	56.16	56.01	55.86	55.78	55.68	55.50	55.48	55.53	55.63	55.78	56.10	56.23	56.36	56.42	Mittel

Juli — Luftdruck (in Millimetern). — 1892.

Datum	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mitternacht	Datum
1.	761.3	761.6	761.8	762.0	762.2	762.3	762.3	762.3	762.3	762.3	762.3	762.2	762.1	762.0	761.8	761.5	761.2	760.8	761.2	761.3	761.3	761.3	761.6	761.6	1.
2.	61.5	61.5	61.4	61.4	61.4	61.4	61.5	61.5	61.5	61.4	61.4	61.2	61.1	61.0	61.0	60.9	60.7	60.5	60.4	60.5	60.7	60.7	60.7	60.7	2.
3.	60.6	60.2	60.2	60.1	60.0	59.9	59.9	59.8	59.9	59.8	59.3	58.8	58.4	58.0	57.5	57.1	56.7	56.5	56.3	56.2	56.3	56.2	56.0	55.8	3.
4.	55.3	55.2	55.0	54.8	55.5	55.9	56.3	55.7	56.1	56.5	56.3	56.3	56.1	55.6	55.5	55.3	55.7	55.8	55.8	56.1	56.3	56.6	57.1	57.1	4.
5.	57.3	57.6	57.6	57.8	58.0	58.1	58.0	57.9	57.9	57.8	57.7	57.5	57.1	56.9	56.7	56.5	56.3	55.9	55.8	55.8	55.8	55.8	55.6	55.3	5.
6.	55.1	54.6	54.0	53.6	53.1	52.6	52.3	52.2	52.0	51.6	51.2	51.1	52.2	52.5	52.6	53.0	53.9	54.3	54.8	55.0	55.4	55.4	55.3	55.1	6.
7.	54.7	54.3	53.6	52.9	52.7	52.4	51.9	51.7	51.1	50.6	50.2	50.2	50.2	50.0	50.2	50.4	50.3	50.1	50.0	50.0	50.0	50.9	50.9	51.4	7.
8.	51.6	51.5	51.5	51.5	52.2	52.3	53.0	53.6	53.9	54.3	55.2	55.3	55.7	56.0	56.2	56.3	56.4	56.7	57.2	57.6	58.0	58.6	58.8	59.1	8.
9.	59.2	59.4	59.4	59.4	59.5	59.7	60.0	60.1	60.4	60.4	60.5	60.4	60.3	60.1	60.0	59.8	59.5	59.3	59.2	59.1	59.2	59.3	59.2	59.0	9.
10.	59.0	58.6	58.3	58.1	57.8	57.7	57.4	57.2	57.0	56.5	56.1	55.9	55.4	55.2	54.8	54.3	53.5	53.2	53.2	53.3	54.0	54.2	54.4	54.5	10.
11.	54.4	54.2	54.2	54.5	54.8	55.1	55.5	55.6	55.5	55.4	55.4	55.2	55.0	54.8	54.4	54.1	53.7	53.5	53.5	53.5	53.6	53.6	53.7	53.8	11.
12.	53.6	53.6	53.6	53.2	53.0	52.7	52.6	52.4	52.3	51.9	51.4	50.9	50.3	49.8	49.5	49.2	48.9	48.6	48.5	48.5	48.5	48.5	48.6	48.5	12.
13.	48.3	47.9	47.4	47.3	47.5	47.4	47.3	47.4	47.3	47.3	47.2	47.2	46.8	46.8	**46.5**	**46.5**	46.7	47.2	47.2	47.4	47.8	48.0	48.0	48.1	13.
14.	47.9	47.9	48.0	47.8	48.0	48.1	48.1	48.1	48.1	48.1	48.0	47.9	47.8	47.8	47.6	47.8	47.6	47.9	48.4	48.7	49.1	49.4	49.5	49.7	14.
15.	49.9	50.3	50.3	50.7	51.0	51.2	51.4	51.8	52.3	52.6	52.8	53.0	53.3	53.5	53.7	54.3	54.6	55.1	55.5	56.0	56.3	56.4	56.5	56.4	15.
16.	56.3	56.3	56.2	56.0	56.0	55.9	55.9	56.2	56.0	56.0	55.9	55.8	55.7	55.3	55.1	55.0	54.8	54.6	54.5	54.3	54.4	54.5	54.2	53.8	16.
17.	53.6	53.4	53.1	52.8	52.6	52.3	52.2	52.0	51.7	51.3	51.1	50.8	50.6	50.3	50.1	49.8	49.2	49.0	48.7	48.2	48.0	47.9	47.9	47.9	17.
18.	47.9	47.8	47.8	48.0	48.3	48.6	49.3	49.5	49.7	50.3	50.6	51.2	51.5	51.7	52.0	52.4	53.0	53.4	53.8	54.2	54.5	55.0	55.2	55.5	18.
19.	55.8	55.8	55.9	55.7	55.6	55.5	55.4	55.2	55.3	55.0	54.7	54.3	54.0	53.5	53.3	53.2	52.8	52.7	52.7	52.9	52.9	52.6	52.4	52.3	19.
20.	52.1	52.0	51.8	51.6	51.3	51.2	51.0	51.1	51.1	51.0	50.9	50.9	50.9	50.9	51.3	51.8	52.2	52.1	52.3	52.7	53.0	53.4	53.7	54.0	20.
21.	54.2	54.2	54.2	54.4	54.8	55.2	55.5	55.7	55.9	56.3	56.3	56.4	56.4	56.3	56.3	56.3	56.3	56.4	56.8	57.4	58.0	58.5	59.0	59.3	21.
22.	59.6	59.8	60.1	60.3	60.6	60.7	60.9	61.1	61.1	61.2	61.1	61.1	61.1	61.2	61.0	61.0	61.0	61.0	61.1	61.3	61.6	61.8	61.9	62.0	22.
23.	62.2	62.3	62.4	62.5	62.6	62.7	62.8	63.0	63.2	63.3	63.3	63.3	63.2	62.8	62.8	62.7	62.7	62.6	62.7	63.0	63.3	63.3	63.3	63.3	23.
24.	63.3	63.3	63.3	63.4	63.4	**63.5**	63.4	63.4	63.3	63.0	62.6	62.6	62.3	62.2	62.1	62.0	61.9	61.8	62.2	62.4	62.6	62.8	63.0	63.2	24.
25.	63.2	63.3	63.4	63.4	63.3	63.1	62.9	62.6	62.5	62.3	62.1	61.8	61.5	61.1	60.8	60.7	60.6	60.5	60.8	61.0	61.3	61.4	61.6	61.7	25.
26.	61.9	61.8	61.8	61.8	61.8	62.0	62.1	62.1	62.0	61.8	61.5	61.1	60.9	60.7	60.5	60.4	60.1	60.1	60.3	60.6	60.8	61.0	61.3	61.6	26.
27.	61.7	61.7	61.8	62.0	62.1	62.5	62.5	62.7	62.7	62.7	62.5	62.2	62.1	62.0	61.6	61.4	61.1	61.1	61.2	61.6	61.8	62.0	62.2	62.4	27.
28.	62.5	62.6	62.5	62.5	62.5	62.5	62.6	62.7	62.5	62.2	62.0	61.8	61.5	61.4	61.3	61.2	61.2	61.2	61.1	61.0	61.0	61.1	61.1	61.2	28.
29.	61.2	61.3	61.4	61.5	61.5	61.6	61.6	61.7	61.4	61.1	60.9	60.7	60.5	60.4	60.1	59.9	59.7	59.5	59.5	59.6	60.0	60.3	60.4	60.2	29.
30.	60.1	60.0	59.9	59.8	59.6	59.5	59.3	59.2	58.9	58.6	58.3	58.2	57.8	57.5	57.0	56.5	56.0	55.8	55.7	55.8	56.1	56.3	56.6	56.7	30.
31.	56.6	56.6	56.5	56.4	56.2	55.8	55.5	55.0	54.6	54.4	54.1	53.9	53.8	53.8	53.8	53.4	53.4	53.4	53.4	53.5	53.7	53.6	53.5	53.4	31.
Mittel	56.84	56.79	56.72	56.68	56.74	56.75	56.79	56.79	56.76	56.68	56.55	56.43	56.31	56.16	56.04	55.96	55.86	55.83	55.93	56.08	56.30	56.46	56.55	56.60	Mittel

August — Luftdruck (in Millimetern). — 1892.

1.	753.3	753.4	753.5	753.4	753.3	753.3	753.3	753.2	752.8	752.3	751.9	751.5	751.0	750.5	750.3	750.0	749.8	749.7	749.8	750.0	750.1	750.0	749.8	749.6	1.
2.	49.4	49.2	49.3	49.5	49.5	49.7	49.9	50.0	50.1	50.2	50.2	50.4	50.7	50.6	50.5	50.5	50.5	50.5	50.7	51.1	51.3	51.3	51.2	51.2	2.
3.	51.4	51.7	52.0	52.3	52.8	53.4	54.0	54.5	54.5	54.8	54.9	55.1	55.3	55.4	55.4	55.4	55.4	55.5	55.6	55.7	56.0	56.2	56.1	56.0	3.
4.	55.9	55.6	55.2	55.2	55.1	55.0	55.0	54.8	54.7	54.6	54.5	54.2	54.0	53.8	53.8	53.9	54.3	54.9	55.2	55.4	55.9	56.4	56.8	57.0	4.
5.	57.0	57.0	57.0	57.2	57.4	57.6	58.2	58.5	58.5	58.8	58.9	58.9	59.2	59.4	59.4	59.3	59.3	59.3	59.3	59.7	59.8	59.9	59.8	59.6	5.
6.	59.4	59.1	59.0	58.9	58.8	58.7	58.4	58.2	58.0	57.5	57.0	56.7	56.5	56.2	55.7	55.3	55.3	55.3	55.4	55.7	55.9	56.1	56.1	56.1	6.
7.	56.0	56.0	56.0	56.2	56.0	56.2	56.4	56.5	56.7	56.7	56.7	56.6	56.5	56.7	56.5	56.5	56.5	56.3	56.5	56.8	56.9	57.2	57.3	57.3	7.
8.	57.4	57.4	57.6	57.7	57.8	58.1	58.4	58.5	58.3	58.2	58.0	57.3	57.0	56.7	56.3	56.1	55.6	55.3	55.2	55.2	55.1	54.9	54.6	54.3	8.
9.	53.8	53.2	52.7	52.4	52.2	52.1	51.7	51.4	51.5	51.6	52.0	52.3	52.8	53.3	53.1	52.9	52.7	52.5	52.7	53.3	53.5	53.8	54.0	54.1	9.
10.	54.4	54.6	54.7	55.1	55.5	56.2	56.8	57.3	57.6	57.9	58.2	58.6	58.8	58.9	59.1	59.0	59.0	59.1	59.5	59.9	60.5	60.8	61.2	61.4	10.
11.	61.4	61.5	61.5	61.5	61.7	62.0	62.1	62.3	62.5	62.6	62.8	62.5	62.3	62.1	62.1	61.8	61.7	61.5	61.6	61.8	61.8	61.8	61.9	61.8	11.
12.	61.8	61.5	61.4	61.3	61.3	61.3	61.2	61.0	61.0	61.0	60.8	60.6	60.3	60.2	59.9	59.8	59.8	59.8	59.9	60.2	60.2	60.3	60.1	60.0	12.
13.	60.0	59.9	59.8	59.7	59.5	59.3	59.2	59.0	58.9	58.6	58.1	57.5	57.0	56.2	55.5	55.1	54.7	54.1	54.0	54.1	54.0	53.7	53.5	53.2	13.
14.	52.9	52.7	52.5	52.5	53.0	53.8	54.2	54.4	54.9	55.4	55.4	55.5	55.9	55.9	56.0	56 0	56.2	56.3	56.4	56.8	57.0	57.1	57.0	56.9	14.
15.	56.6	56.5	56.1	56.0	55.9	55.9	55.8	55.6	55.7	55.7	55.5	55.3	55.4	55.5	55.7	56.2	56.3	56.5	56.9	57.4	58.0	58.6	59.0	59.5	15.
16.	59.8	60.1	60.4	60.4	61.0	61.4	61.6	61.7	61.7	61.8	61.8	61.6	61.3	61.2	60.9	60.8	60.8	60.7	60.4	60.6	61.0	60.3	60.1	59.8	16.
17.	59.8	59.0	58.3	57.3	56.8	56.3	55.8	55.4	55.5	55.1	54.8	54.7	54.5	54.4	54.0	54.0	53.8	53.8	54.0	54.7	55.3	56.0	56.5	57.0	17.
18.	57.3	58.0	58.5	57.9	58.4	58.7	58.6	58.3	58.7	58.3	57.6	57.0	57.0	56.6	55.9	55.3	54.8	54.5	54.1	54.1	53.9	53.5	52.8	52.2	18.
19.	51.6	51.2	50.6	50.3	50.0	50.1	49.8	49.7	49.7	49.6	49.4	49.4	49.4	49.3	49.2	49.2	49.3	49.4	49.5	49.7	50.1	50.3	50.5	51.0	19.
20.	50.8	50.7	51.7	52.4	52.6	53.3	53.7	54.2	54.6	55.5	55.7	55.7	55.8	56.0	56.1	56.4	56.7	56.9	57.6	58.4	59.0	59.6	60.2	60.7	20.
21.	60.8	61.0	61.5	61.5	61.9	62.3	62.7	63.0	63.3	**63.4**	**63.4**	**63.4**	63.1	62.8	62.5	62.2	61.9	61.7	61.9	62.3	62.5	62.5	62.4	62.3	21.
22.	62.4	62.0	61.7	61.5	61.5	61.3	61.0	60.9	60.7	59.8	59.7	59.2	58.7	58.2	57.4	56.9	56.8	56.7	56.6	56.6	56.5	56.5	56.5	56.4	22.
23.	56.0	55.9	55 7	55.3	55.3	55.3	55.3	55.2	55.0	55.0	54.7	54.4	54.2	53.7	53.3	52.8	52.3	52.3	52.4	52.7	53.2	53.3	53.7	53.2	23.
24.	53.3	53.4	53.5	53.4	53.3	53.4	53.5	53.6	53.6	53.6	53.3	53.1	52.9	52.6	52.2	51.9	51.8	51.8	51.8	52.0	51.9	51.7	51.4	51.4	24.
25.	50.9	50.5	50.2	50.1	49.9	49 9	50.5	50.5	50.7	50.9	50.8	50.6	50.3	49.9	49.8	49.7	49.7	49.7	50.0	51.0	51.3	51.9	52.9	53.1	25.
26.	53.6	53.0	52.5	53.0	52.8	53.1	53.6	53.8	54.0	54.7	54.8	55.0	55.2	55.4	55.4	55.5	55.8	56.3	56.7	57.2	57.5	57.8	58.0	58.1	26.
27.	58.0	58.1	58.1	58.0	57.9	58.0	58.0	58.0	57.9	57.7	57.2	56.8	56.6	56.3	55.8	55.4	55.0	54.6	54.3	54.3	54.2	53.7	53.5	53.1	27.
28.	52.5	52.3	52.1	51.8	51.6	51.6	51.6	51.6	51.5	51.5	51.3	50.7	50.7	50.5	50.0	49.8	49.4	48.8	48.7	48.7	**48.5**	48.6	48.7	49.7	28.
29.	50.8	51.9	52.8	53.3	54.0	54.6	55.3	55.8	56.0	56.0	56.1	55.8	55.6	55.3	54.9	54.7	54.4	54.2	54.1	54.1	54.0	53.8	53.8	53.7	29.
30.	53.3	52.9	52.6	52.2	52.0	52.2	52.3	52.4	52.6	52.8	52.8	52.8	52.7	52.6	52.0	51.7	51.4	51.3	51.2	52.7	51.6	51.3	51.3	52.1	30.
31.	51.7	51.8	51.2	52.2	51.3	51.7	51.9	52.2	52.4	52.3	52.2	52.1	52.1	53.1	53.2	52.5	52.6	52.3	52.7	53.3	53.3	53.7	54.1	54.3	31.
Mittel	55.59	55.52	55.47	55.47	55.49	55.67	55.80	55.86	55.92	55.93	55.82	55.66	55.57	55.46	55.22	55.05	54.95	54.89	54.99	55.34	55.49	55.57	55.64	55.68	Mittel

September Luftdruck (in Millimetern). 1892.

Datum	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mitternacht	Datum
1.	754.6	754.8	754.9	754.9	755.1	755.7	756.0	756.2	756.3	756.5	765.5	756.6	756.6	756.7	756.7	756.8	757.2	757.8	758.4	758.8	758.8	758.9	759.0	758.8	1.
2.	58.7	58.5	58.4	58.2	58.2	58.2	58.2	58.1	58.1	57.8	57.2	56.7	56.3	55.7	55.0	54.2	53.6	53.2	52.9	52.5	52.2	51.8	51.2	50.7	2.
3.	50.1	49.5	49.2	48.6	**48.5**	48.6	48.6	48.8	49.0	49.6	49.7	49.7	50.3	50.1	50.2	50.3	50.4	50.4	50.6	50.7	50.8	50.8	50.8	50.8	3.
4.	50.8	50.9	50.8	50.8	50.8	51.4	51.6	52.2	52.3	52.8	53.2	53.2	53.7	53.7	53.8	54.3	54.6	55.1	55.6	56.2	56.7	57.3	57.5	57.6	4.
5.	57.8	58.6	59.1	59.4	59.7	59.9	60.5	60.9	61.4	61.5	61.7	62.0	61.9	61.6	61.6	62.1	62.3	62.9	63.1	63.9	63.9	63.8	63.8	63.9	5.
6.	64.0	63.8	63.9	63.8	64.0	64.0	64.2	64.2	64.3	64.3	64.3	64.1	63.7	63.5	63.5	63.5	63.2	63.0	63.1	62.8	62.7	62.7	62.6	61.9	6.
7.	61.5	60.7	60.0	59.5	60.0	59.4	58.5	58.3	58.1	57.9	57.7	57.3	57.0	56.7	56.4	56.3	56.2	56.2	56.0	55.9	55.7	55.5	55.3	55.0	7.
8.	54.5	54.2	53.6	53.1	52.9	52.7	52.7	52.6	52.6	52.6	52.6	52.7	52.7	52.7	52.8	52.8	52.9	52.9	53.0	53.2	53.4	53.5	53.7	53.6	8.
9.	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.8	53.8	54.1	54.1	54.1	54.3	54.3	54.3	54.5	54.8	55.1	55.3	55.3	55.8	56.0	56.2	56.5	56.8	56.8	9.
10.	57.1	57.1	57.2	57.2	57.5	57.8	58.1	58.4	58.5	58.5	58.5	58.5	58.2	58.2	58.3	58.4	58.7	58.8	59.3	59.7	59.8	59.9	59.9	60.0	10.
11.	59.9	59.9	59.9	59.7	59.7	59.9	59.9	59.9	60.0	60.0	59.6	59.4	59.4	59.4	59.6	59.6	59.5	59.7	60.2	60.2	60.0	60.0	59.7	59.7	11.
12.	59.3	59.0	59.0	58.9	59.2	59.4	59.9	60.1	60.2	60.6	61.0	61.3	61.8	62.2	62.4	62.5	62.3	62.4	62.8	62.8	62.5	62.3	62.1	61.8	12.
13.	61.3	60.8	60.2	59.6	59.2	58.8	58.6	58.2	58.1	57.7	57.0	56.4	55.7	55.0	54.5	54.3	54.1	54.1	54.3	54.4	54.5	54.5	54.6	54.8	13.
14.	55.0	55.4	55.3	55.4	55.8	56.3	56.9	57.7	57.3	58.0	57.9	58.1	58.3	58.8	58.8	59.0	59.4	59.6	60.3	60.7	61.2	61.3	61.5	61.7	14.
15.	61.8	61.7	61.8	61.8	62.0	62.3	62.3	62.6	62.6	62.4	61.8	61.7	61.3	60.8	60.4	59.8	59.5	59.5	59.6	59.2	59.2	58.9	58.2	58.1	15.
16.	57.8	57.4	57.1	56.8	56.3	56.2	56.2	56.2	56.2	56.5	56.9	56.2	56.0	56.0	56.0	56.4	56.5	57.0	57.3	57.4	57.7	57.8	57.8	57.7	16.
17.	57.6	57.6	57.5	57.2	57.0	57.0	56.8	56.7	56.9	57.1	57.3	57.5	58.1	59.4	59.8	60.7	61.5	62.0	62.5	62.8	63.3	63.4	63.7	64.0	17.
18.	64.0	64.0	64.0	64.1	64.5	65.0	65.1	65.3	**65.7**	65.6	65.5	65.3	64.7	64.3	63.9	63.4	63.1	62.8	62.8	62.9	62.6	62.2	61.9	61.5	18.
19.	61.0	60.7	60.5	60.3	59.9	59.7	59.5	59.3	59.3	58.9	58.7	58.4	58.2	57.6	57.5	57.4	57.6	57.6	58.0	58.2	58.4	58.5	58.7	58.8	19.
20.	59.3	59.3	59.3	59.4	59.6	59.8	59.9	59.9	60.0	60.2	59.7	59.6	59.5	59.1	58.8	58.7	58.6	58.8	58.9	59.0	58.9	59.1	59.3	59.3	20.
21.	59.5	59.4	59.4	59.1	59.1	59.1	59.2	58.9	58.9	59.0	59.0	59.0	58.9	59.0	58.9	58.8	58.9	59.1	59.7	59.8	60.1	60.2	60.5	60.4	21.
22.	60.2	60.2	60.1	60.3	60.4	60.4	60.7	60.6	60.9	60.9	60.5	60.5	60.2	60.0	59.9	59.7	59.8	60.1	60.4	60.5	60.6	60.5	60.5	60.7	22.
23.	60.6	60.6	60.7	60.5	60.3	60.1	60.3	60.5	60.5	60.3	60.2	60.0	59.7	59.3	58.8	58.6	58.3	58.1	58.0	57.9	57.8	57.7	57.4	57.1	23.
24.	56.8	56.7	56.3	56.0	55.8	55.5	55.6	55.6	55.6	55.5	55.3	55.1	55.0	54.9	54.7	54.6	54.7	54.9	55.0	55.4	55.5	55.8	56.0	56.4	24.
25.	56.7	56.7	56.8	56.9	57.1	57.3	57.9	58.0	58.3	58.2	58.0	57.8	57.3	56.9	56.4	56.3	56.1	56.1	56.5	57.0	57.6	58.1	58.4	58.8	25.
26.	59.1	59.1	59.1	59.3	59.4	59.5	59.8	60.1	60.2	60.3	60.3	60.2	59.7	59.5	59.1	59.1	59.1	59.2	59.4	59.5	59.1	58.9	58.8	58.5	26.
27.	58.4	57.9	57.4	57.0	56.7	56.5	56.3	56.1	55.9	55.4	54.9	54.4	54.0	53.7	53.7	53.6	53.6	53.7	53.8	53.8	53.8	53.7	53.4	53.3	27.
28.	52.9	52.8	52.4	52.1	51.8	51.5	51.4	51.5	51.8	52.0	51.9	52.1	51.9	51.7	51.5	51.3	51.4	51.5	51.4	51.2	51.0	50.5	50.0	50.5	28.
29.	50.3	49.7	49.5	49.7	51.8	53.5	54.8	56.0	56.5	57.2	57.7	57.9	57.8	57.7	57.7	57.6	57.7	57.8	57.9	58.1	58.1	58.0	57.7	57.3	29.
30.	57.0	56.7	56.3	56.0	55.7	55.4	55.2	55.1	55.1	54.8	54.3	53.8	53.1	52.8	52.5	52.0	52.2	52.4	52.5	52.5	52.6	52.8	52.8	52.6	30.
Mittel	57.70	57.57	57.44	57.30	57.38	57.49	57.62	57.74	57.82	57.88	57.77	57.66	57.51	57.38	57.27	57.24	57.28	57.33	57.64	57.77	57.82	57.83	57.79	57.74	Mittel

October Luftdruck (in Millimetern). 1892.

1.	752.6	752.5	752.5	752.4	752.3	752.1	752.1	752.3	752.2	752.0	751.6	751.0	750.5	749.9	749.8	749.5	749.1	749.3	749.5	749.7	749.8	749.8	750.7	750.6	1.
2.	50.2	50.0	49.6	49.6	49.6	49.8	49.6	49.8	49.9	50.1	50.2	50.2	50.6	50.6	51.1	51.4	51.9	52.0	51.9	51.8	51.9	52.2	52.2	52.2	2.
3.	52.1	52.0	52.0	52.1	52.2	52.3	52.4	53.0	53.3	53.4	53.8	53.8	53.8	53.8	54.1	54.2	54.4	54.5	54.9	55.0	55.2	55.5	55.6	55.8	3.
4.	56.1	56.1	56.1	56.3	56.6	56.8	57.0	57.3	57.6	57.7	57.6	57.5	57.2	57.0	56.7	56.5	56.4	56.3	56.3	56.2	56.0	55.7	55.4	55.0	4.
5.	54.7	54.3	54.0	53.7	53.3	52.9	52.6	52.4	52.4	51.7	51.1	50.5	50.0	49.7	49.2	49.0	48.8	48.9	48.7	48.6	48.9	49.0	49.1	49.1	5.
6.	49.0	48.9	48.8	48.5	48.2	48.0	47.8	47.3	46.9	46.7	46.4	46.0	45.3	44.9	44.4	43.4	42.9	42.5	42.3	41.9	42.1	42.6	43.7	43.7	6.
7.	44.0	44.3	45.2	46.2	47.0	47.3	48.0	48.3	48.6	48.9	49.0	48.7	48.3	48.1	47.8	47.6	47.5	47.8	47.8	48.2	48.5	48.5	48.4	48.2	7.
8.	48.0	47.7	47.5	47.3	47.5	47.6	47.8	48.1	48.4	48.5	48.4	48.4	48.5	48.6	48.7	48.7	48.9	49.3	49.7	49.7	50.2	50.2	50.1	50.0	8.
9.	50.0	49.9	49.7	49.7	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.4	49.4	49.5	49.3	49.0	48.9	48.7	48.5	48.3	48.2	47.8	47.2	46.6	46.1	45.7	9.
10.	45.2	45.5	45.6	45.7	46.0	46.2	46.5	46.8	47.2	47.5	47.7	48.1	48.5	48.8	49.3	49.7	50.4	51.2	51.5	51.5	52.2	52.6	52.8	53.3	10.
11.	53.8	53.9	53.7	53.8	53.9	54.0	54.1	54.2	54.3	54.5	54.8	54.8	54.7	54.7	55.0	55.2	55.5	55.8	56.0	56.0	56.1	52.6	56.3	56.2	11.
12.	56.2	55.9	55.7	55.7	55.8	55.7	55.9	56.2	56.3	56.3	56.4	56.3	56.1	56.0	55.9	56.0	55.8	56.3	56.3	56.3	56.4	56.5	56.4	56.5	12.
13.	56.3	56.1	55.9	55.8	55.7	55.9	56.1	56.2	56.2	56.0	56.0	55.9	55.7	55.8	55.9	55.9	56.1	56.3	56.3	56.2	56.3	56.4	56.5	56.8	13.
14.	56.8	56.7	56.7	56.6	56.7	56.9	56.9	56.9	57.0	56.9	56.6	56.4	55.8	55.5	55.4	55.3	55.3	54.8	54.7	54.7	54.3	53.9	53.7	53.4	14.
15.	53 1	53.0	52.5	52.1	51.9	51.8	51.7	51.6	51.6	51.6	51.3	51.1	50.9	50.4	50.3	50.4	50.3	50.2	50.1	50.0	49.9	49.9	49.9	49.8	15.
16.	49.5	49.3	49.1	49.0	48.8	48.6	48.6	48.5	48.4	48.2	48.0	47.8	47.3	46.7	46.6	46.5	46.4	46.5	46.5	46.5	46.4	46.5	46.5	46.5	16.
17.	46.3	46.2	45.8	45.8	45.7	46.0	46.2	46.8	47.4	47.7	47.7	47.8	48.4	48.8	49.1	49.6	50.2	50.8	51.3	51.7	52.4	53.0	53.4	53.8	17.
18.	54.0	54.1	54.3	54.8	54.8	55.1	55.4	55.7	55.9	56.3	56.6	56.9	57.2	57.5	57.8	58.3	58.7	59.1	59.5	59.6	59.9	60.3	60.3	60.4	18.
19.	60.5	60.5	60.6	60.6	60.6	60.8	60.9	61.3	61.3	61.4	61.2	61.2	60.9	60.7	60.4	60.3	60.4	60.6	60.6	60.7	60.8	60.9	60.8	60.6	19.
20.	60.5	60.4	60.2	60.2	60.1	59.9	60.1	60.3	60.2	60.0	59.9	59.6	59.1	59.0	58.9	58.7	58.5	58.5	58.6	58.5	58.4	58.0	57.8	57.6	20.
21.	57.3	56.9	56.5	56.0	55.9	55.6	55.5	55.4	55.0	54.5	53.9	53.7	53.1	52.4	51.8	51.0	50.5	50.1	49.9	49.8	49.3	48.8	47.9	47.0	21.
22.	46.5	45.7	45.0	44.6	44.1	43.7	43.3	42.7	42.5	42.0	41.7	40.9	40.4	39.8	39.8	**39.7**	39.8	40.0	40.0	40.0	40.1	40.1	40.2	40.1	22.
23.	40.4	40.5	40.9	41.3	41.8	42.3	42.8	43.3	43.4	43.6	43.5	43.4	43.3	43.2	43.1	43.4	43.4	43.4	43.0	42.5	42.5	42.5	43.0	44.0	23.
24.	44.5	45.2	45.3	45.8	46.0	46.6	47.3	48.0	48.8	49.2	49.6	49.5	49.5	49.5	49.8	50.0	50.5	50.7	50.8	50.9	51.3	51.5	51.7	51.7	24.
25.	52.0	52.2	52.3	52.7	52.8	52.7	52.9	53.0	53.0	53.0	52.6	52.0	51.3	50.8	50.5	50.4	50.2	50.1	50.1	49.8	49.6	49.5	49.5	49.4	25.
26.	49.5	49.6	50.0	50.5	51.2	52.0	52.8	53.9	54.8	55.5	56.3	56.8	57.5	58.3	59.0	59.6	60.1	60.6	61.2	61.3	62.0	62.2	62.3	62.3	26.
27.	62.3	62.4	62.2	62.3	62.4	62.4	62.4	62.4	**62.7**	62.5	62.0	61.4	61.2	59.7	59.5	58.7	58.3	58.5	56.9	57.0	56.8	56.2	55.4	55.0	27.
28.	54.0	53.5	53.1	52.5	52.3	51.7	51.5	52.2	52.4	51.7	51.6	51.1	50.9	50.6	50.5	50.5	50.5	50.8	50.8	50.8	51.2	51.1	50.9	50.8	28.
29.	50.7	50.6	50.5	50.4	50.5	50.7	50.8	51.2	51.3	51.5	51.6	51.4	51.2	51.2	51.4	51.5	51.8	51.8	51.9	51.9	52.2	52.4	52.1	52.1	29.
30.	52.1	52.2	51.9	51.9	51.9	51.9	52.0	52.3	52.5	52.4	52.5	52.4	52.0	52.0	52.2	52.5	52.7	52.9	53.2	52.8	52.8	52.8	52.6	52.5	30.
31.	52.0	51.9	51.7	51.5	51.3	51.1	51.5	51.8	51.9	51.7	51.5	51.0	50.6	50.5	50.2	49.8	50.0	50.3	50.0	50.0	50.0	50.1	49.8	49.8	31.
Mittel	51.94	51.90	51.77	51.79	51.81	51.87	52.00	52.22	52.35	52.34	52.27	52.10	51.91	51.73	51.71	51.68	51.74	51.88	51.89	51.85	51.96	51.98	51.97	51.93	Mittel

November Luftdruck (in Millimetern). 1892.

Datum	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mitternacht	Datum
1.	749.8	749.7	749.6	749.5	749.5	749.4	749.5	749.6	749 4	749.2	749.0	748.8	748.6	748.3	748.3	748.4	748.4	748.5	748.3	748.2	747.5	747.8	747.6	**747.2**	1.
2.	47.6	47.7	48.0	48.3	48.5	48.6	48.8	49.3	50.0	50.0	50.3	50.3	50.2	50.1	50.2	50.5	50.8	51.2	51.7	52.2	52.4	52.6	53.0	53.2	2.
3.	53.3	53.3	53.3	53.3	53.4	53.4	53.6	54.0	54.0	53.7	53.9	53.8	53.5	53.4	53.5	53.4	53.7	53.9	54.1	54.3	54.7	55.0	55.4	55.8	3.
4.	56.0	56.2	56.7	56.9	57.4	57.9	58.5	59.0	59.5	60.0	60.3	60.5	60.8	61.0	61.1	61.5	61.9	62.4	62.7	62.7	63.1	63.3	63.1	63.1	4.
5.	63.3	63.2	63.2	63.3	63.5	63.4	63.6	64.0	63.8	63.7	63.6	63.3	62.8	62.2	62.1	62.0	61.9	61.8	61.7	61.3	61.3	61.1	60.7	60.4	5.
6.	60.1	59.8	59.5	59.4	59.2	58.9	58.9	58.8	58.7	58.5	58.3	58.0	57.8	57.6	57.4	57.1	57.0	57.0	57.1	57.1	57.1	57.0	56.9	56.9	6.
7.	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.2	57.6	58.3	58.5	58.9	59.3	59.5	59.4	59.4	59.9	60.2	60.7	61.2	61.6	61.9	62.3	62.7	63.0	63.4	7.
8.	63.7	64.2	64.7	65.2	65.6	65.8	66.2	66.6	67.0	67.3	67.3	67.5	67.4	67.3	67.5	67.7	67.9	68.0	68.0	68.0	67.8	67.7	67.3	67.3	8.
9.	67.3	67.2	67.1	66.8	66.7	66.7	66.7	66.7	66.6	66.5	66.3	65.5	65.1	64.7	64.6	64.5	64.3	64.1	64.0	63.7	63.8	63.5	63.4	63.1	9.
10.	62.8	62.8	62.7	62.6	62.7	62.8	62.9	63.3	63.5	63.7	63.4	63.3	63.2	63.2	63.1	63.2	63.4	63.5	63.6	64.1	64.1	64.0	63.8	63.8	10.
11.	63.7	63.7	63.5	63.5	63.6	63.8	64.0	64.4	64.3	64.3	64.2	64.0	63.7	63.5	63.5	63.5	63.5	63.7	63.8	64.0	64.0	64.0	63.9	63.8	11.
12.	63.6	63.7	63.4	63.2	63.1	62.9	63.0	63.1	63.0	62.8	62.6	62.1	61.9	61.6	61.4	61.3	61.3	61.2	61.1	61.1	61.2	61.0	60.8	60.8	12.
13.	60.8	60.5	60.5	60.5	60.6	60.7	60.9	61.3	61.3	61.3	61.1	60.8	60.5	60.2	60.2	60.3	60.3	60.3	60.4	60.4	60.4	60.3	60.2	60.2	13.
14.	60.1	60.0	59.9	59.7	59.7	59.8	60.0	60.2	60.3	60.5	60.4	60.1	60.1	60.1	60.0	60.1	60.3	60.2	60.3	60.5	60.5	60.4	60.4	60.4	14.
15.	60.3	60.1	60.1	59.9	59.9	59.9	60.0	60.3	60.1	60.2	60.0	59.9	59.6	59.6	59.7	59.8	59.6	59.6	59.7	59.8	59.8	59.8	59.6	59.6	15.
16.	59.5	59.4	59.2	58.9	58.9	58.8	59.1	59.2	59.2	59.5	59.1	58.9	58.8	58.7	58.5	58.5	58.6	58.8	58.9	58.9	59.1	59.3	59.4	59.6	16.
17.	59.4	59.6	59.6	59.7	59.7	59.9	60.1	60.4	60.3	60.4	60.2	59.9	59.7	59.5	59.7	60.1	60.2	60.4	60.4	60.5	60.5	60.6	60.6	60.6	17.
18.	60.5	60.4	60.4	60.4	60.4	60.5	60.5	60.8	60.8	60.8	60.7	60.4	60.1	59.8	59.8	59.7	59.8	59.8	59.8	59.7	59.7	59.6	59.3	59.2	18.
19.	58.9	58.8	58.6	58.4	58.3	58.2	58.0	58.0	57.9	57.7	57.5	57.1	57.0	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8	57.1	57.1	57.1	57.1	19.
20.	57.3	57.7	57.7	57.7	58.1	58.3	58.7	59.3	59.8	60.0	60.2	60.7	61.0	61.5	62.1	62.4	62.9	63.6	64.0	64.5	65.2	65.3	65.7	66.0	20.
21.	66.1	66.3	66.6	66.7	67.0	67.2	67.3	68.0	68.1	68.3	68.3	68.3	68.3	68.3	68.3	68.3	68.5	68.8	69.0	69.3	69.6	69.8	69.8	70.1	21.
22.	70.0	70.3	70.3	70.3	70.5	70.4	70.4	70.9	71.0	71.0	70.8	70.5	70.3	70.0	69.7	69.5	69.3	69.6	69.6	69.2	69.3	68.8	68.7	68.6	22.
23.	67.9	68.4	67.7	67.6	67.5	67.3	67.3	67.3	67.1	67.1	67.2	66.6	66.4	66.0	66.0	65.9	65.7	65.8	65.7	65.2	65.3	65.2	64.9	64.6	23.
24.	64.2	63.9	63.7	63.4	63.2	62.7	62.5	62.4	62.2	62.0	61.7	61.3	60.8	60.3	59.9	59.8	59.5	59.3	59.3	59.3	59.1	58.9	58.8	58.7	24.
25.	58.8	58.6	58.6	58.5	58.8	59.1	59.7	60.5	61.0	62.0	62.8	63.3	63.8	64.5	65.1	65.9	66.6	67.3	67.7	68.2	68.5	69.0	69.2	69.5	25.
26.	69.7	70.0	70.0	70.1	70.5	70.5	70.5	71.0	71.2	**71.3**	71.1	70.7	70.2	69.5	69.3	69.0	68.9	68.8	68.7	68.7	68.5	68.4	68.3	68.2	26.
27.	68.1	68.1	68.0	67.9	67.8	67.7	67.6	67.5	67.5	68.3	68.3	67.8	68.0	68.4	68.1	68.0	67.6	68.4	68.8	69.3	69.0	69.0	69.1	69.1	27.
28.	69.3	69.3	69.3	68.9	69.0	68.9	69.0	69.1	69.3	69.3	69.1	68.8	68.5	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	67.9	67.8	67.4	67.2	66.7	66.3	28.
29.	65.7	65.3	64.7	64.2	63.7	63.4	62.9	62.6	62.3	61.8	61.5	61.3	60.8	60.7	60.2	59.7	59.3	59.0	58.7	58.4	57.9	57.5	56.9	56.5	29.
30.	55.6	55.2	54.5	54.1	53.7	53.5	53.4	53.4	53.5	53.4	53.4	53.4	53.4	53.0	53.3	53.5	53.8	54.0	54.2	54.4	55.1	55.9	56.5	56.8	30.
Mittel	61.35	61.35	61.27	61.20	61.25	61.25	61.37	61.64	61.71	61.78	61.73	61.55	61.39	61.24	61.24	61.29	61.35	61.50	61.59	61.65	61.72	61.73	61.68	61.66	Mittel

December Luftdruck (in Millimetern). 1892.

1.	757.0	757.3	757.5	757.6	757.6	757.8	757.9	758.0	758.0	757.9	757.7	757.2	756.6	755.9	755.9	755.6	755.3	755.3	755.2	754.7	754.2	753.1	752.0	750.5	1.
2.	49.1	48.0	47.1	46.8	47.3	48.0	49.3	50.7	52.0	54.0	54.9	55.6	56.2	56.6	56.9	57.4	58.1	58.5	59.4	60.4	61.3	61.6	62.1	62.6	2.
3.	62.7	62.8	63.1	63.1	62.6	62.5	62.5	62.5	62.0	61.5	60.5	59.7	58.8	57.7	56.7	55.7	54.7	53.8	52.5	51.6	50.3	49.5	48.6	47.7	3.
4.	47.0	46.3	45.4	44.5	43.8	43.1	42.5	41.6	41.2	41.0	40.3	39.8	39.4	**39.3**	39.7	40.1	40.8	41.3	41.6	42.0	42.5	42.9	42.9	43.1	4.
5.	43.4	43.5	43.6	43.7	43.9	44.2	44.5	45.0	45.0	44.9	44.9	44.9	44.9	44.9	44.9	45.0	44.9	44.8	44.7	44.5	44.7	44.7	44.6	44.6	5.
6.	44.8	45.1	45.3	45.5	45.9	46.1	46.5	47.1	47.1	47.4	47.5	47.4	47.4	47.5	47.6	47.8	48.4	48.4	48.6	48.7	49.2	49.7	49.9	50.1	6.
7.	50.1	50.5	50.7	50.8	50.9	51.4	51.5	51.9	52.4	52.7	52.7	52.7	52.8	53.0	53.4	53.7	54.1	54.3	54.6	55.0	55.2	55.5	55.8	55.9	7.
8.	56.1	56.2	56.3	56.3	56.5	56.7	56.9	57.1	57.2	57.1	56.9	56.4	56.2	55.8	55.9	55.9	55.7	55.7	55.8	55.8	55.8	55.8	55.7	55.6	8.
9.	55.5	55.3	54.8	54.5	54.4	54.3	54.3	54.3	54.2	54.2	54.0	53.9	53.5	53.1	52.8	52.6	52.5	52.5	52.4	52.3	52.1	51.9	51.8	51.5	9.
10.	51.1	50.9	50.8	50.6	50.9	50.9	51.2	51.6	51.9	52.5	52.6	52.6	52.6	52.8	53.1	53.3	53.6	53.7	54.0	54.0	54.3	54.5	54.5	54.6	10.
11.	54.5	54.4	54.2	54.0	53.7	53.5	53.5	53.4	53.3	53.1	52.5	52.0	51.3	50.7	50.1	49.8	49.1	48.5	48.0	47.6	47.3	46.8	46.4	46.0	11.
12.	45.6	45.4	45.0	44.8	44.7	44.5	44.4	44.4	44.2	44.2	43.9	43.6	43.5	43.4	43.4	43.6	43.9	44.0	44.2	44.5	44.5	44.6	44.7	44.8	12.
13.	45.0	45.0	45.0	45.1	45.3	45.4	45.6	46.0	46.2	46.7	47.1	47.5	48.0	48.5	49.1	49.9	50.7	51.3	52.0	52.7	53.5	54.0	54.7	55.4	13.
14.	56.1	57.0	58.0	58.7	59.3	60.1	60.8	61.3	61.8	62.3	62.3	62.1	61.8	60.9	60.7	60.2	59.9	59.1	58.5	58.2	57.0	55.7	54.8	53.8	14.
15.	53.1	52.8	52.5	52.6	53.1	54.1	54.7	55.2	55.7	56.3	56.3	56.1	56.0	55.8	55.5	55.3	54.9	54.2	53.8	53.2	52.2	51.5	51.2	51.7	15.
16.	52.5	53.1	54.0	54.8	56.0	57.0	58.4	59.7	60.5	61.4	62.0	62.3	63.2	63.6	64.3	64.8	65.1	65.6	66.0	66.1	**66.5**	66.4	66.4	**66.5**	16.
17.	66.3	66.3	66.1	65.6	65.5	65.5	65.3	65.0	65.1	65.0	64.8	64.3	64.3	64.4	64.0	64.2	64.2	64.3	64.6	65.1	65.0	65.0	65.0	65.0	17.
18.	64.8	64.9	64.7	64.6	64.0	63.9	63.7	63.7	63.3	63.0	62.9	62.3	61.6	61.2	61.5	61.2	60.9	60.7	60.7	60.4	60.3	60.1	60.1	60.0	18.
19.	59.8	59.7	59.5	59.3	59.0	58.9	58.7	58.4	58.2	58.2	57.7	57.3	56.7	56.5	56.2	56.2	56.3	56.3	56.5	56.8	57.1	57.1	57.2	57.3	19.
20.	57.1	57.1	57.1	56.6	56.5	56.1	55.7	55.5	55.5	55.5	55.5	55.4	55.6	56.0	56.7	57.2	57.4	58.1	58.3	58.8	59.0	59.1	59.4	59.2	20.
21.	59.2	59.4	59.3	59.2	59.0	58.7	58.7	58.8	58.7	58.8	58.5	58.4	58.3	58.1	57.9	58.3	58.6	58.8	59.1	59.2	59.5	59.5	59.6	59.5	21.
22.	59.4	59.4	59.4	59.4	59.1	59.1	59.0	59.4	59.4	59.5	59.5	59.6	59.5	59.4	59.4	59.4	59.6	59.7	60.2	60.5	61.2	61.4	61.7	61.7	22.
23.	61.9	62.0	62.0	62.1	62.0	62.1	62.3	62.6	62.8	63.1	63.0	62.8	62.5	62.4	62.4	62.5	62.6	62.8	63.0	63.2	63.4	63.4	63.3	63.1	23.
24.	63.0	63.0	62.9	62.7	62.5	62.4	62.5	62.7	62.8	62.7	62.5	62.2	61.7	61.3	61.1	61.1	61.2	61.1	61.1	61.1	60.7	60.6	60.3	60.1	24.
25.	59.6	59.3	59.3	59.2	58.8	58.4	58.4	58.6	58.4	58.4	58.3	58.2	58.0	57.9	58.0	58.1	58.1	58.3	58.4	58.7	58.9	59.0	59.1	59.4	25.
26.	59.5	59.6	59.7	59.6	59.7	59.9	60.3	60.6	60.6	60.7	60.6	60.3	60.0	59.6	59.6	59.5	59.5	59.4	59.2	59.0	59.0	59.0	58.8	58.6	26.
27.	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.6	59.1	59.6	59.8	60.3	60.5	60.7	61.0	61.4	61.7	62.1	62.3	62.4	63.0	63.6	64.0	64.0	64.1	64.1	27.
28.	64.0	64.0	64.3	64.2	64.1	64.0	64.0	64.5	64.6	64.8	64.5	64.0	63.7	63.6	63.4	63.3	63.1	63.0	63.0	62.9	62.6	62.3	61.8	61.4	28.
29.	60.8	60.6	60.4	59.5	59.0	58.7	58.4	58.4	58.0	57.5	57.5	56.8	56.3	56.2	55.8	55.4	55.0	54.9	54.7	54.6	54.5	54.2	53.8	53.4	29.
30.	53.2	53.0	52.7	52.3	52.0	52.1	52.2	52.4	52.5	52.5	52.5	52.2	52.0	52.2	52.2	52.3	52.4	52.4	52.4	52.6	52.8	52.8	52.7	52.7	30.
31.	52.6	52.6	52.6	52.6	52.6	52.7	53.1	53.4	53.6	53.6	53.6	53.2	53.0	53.0	52.8	52.5	52.5	52.6	52.7	52.6	52.2	52.0	51.7	51.4	31.
Mittel	55.59	55.58	55.54	55.44	55.43	55.57	55.67	55.92	56.00	56.16	56.06	55.85	55.69	55.57	55.57	55.61	55.66	55.67	55.75	55.82	55.83	55.73	55.64	55.53	Mittel

Mittelwerthe des Luftdrucks

zu den einzelnen Tagesstunden der Monate Januar bis incl. December, gewonnen aus den Barometerständen zur Zeit der vollen Stunden.

Monat	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mitternacht
Januar	52.45	52.54	52.50	52.40	52.30	52.34	52.53	52.78	52.91	53.08	53.11	52.88	52.68	52.67	52.78	52.86	52.93	53.04	53.11	53.27	53.31	53.23	53.12	53.06
Februar	51.70	51.70	51.49	51.39	51.31	51.24	51.33	51.33	51.37	51.43	51.45	51.32	51.11	50.92	50.83	50.88	50.96	51.10	51.17	51.28	51.32	51.35	51.50	51.59
März	57.56	57.46	57.36	57.40	57.45	57.58	57.80	57.99	58.04	58.12	58.12	58.02	57.81	57.58	57.43	57.32	57.34	57.50	57.67	57.86	57.92	57.96	57.96	57.96
April	56.41	56.36	56.39	56.32	56.40	56.51	56.66	56.71	56.69	56.70	56.48	56.21	56.00	55.75	55.53	55.41	55.34	55.39	55.60	55.88	55.98	56.09	56.13	56.13
Mai	56.85	56.76	56.73	56.66	56.74	56.91	56.98	57.01	56.99	56.95	56.85	56.66	56.46	56.26	56.11	55.96	55.95	55.99	56.13	56.33	56.60	56.73	56.79	56.79
Juni	56.22	56.12	56.05	56.08	56.17	56.29	56.35	56.37	56.37	56.26	56.16	56.01	55.86	55.78	55.68	55.50	55.48	55.53	55.63	55.78	56.10	56.24	56.36	56.42
Juli	56.84	56.79	56.72	56.68	56.74	56.75	56.79	56.79	56.76	56.68	56.55	56.43	56.31	56.16	56.04	55.96	55.86	55.83	55.93	56.08	56.30	56.46	56.55	56.60
August	55.59	55.52	55.47	55.47	55.49	55.67	55.80	55.86	55.92	55.93	55.82	55.66	55.57	55.46	55.22	55.05	54.95	54.89	54.99	55.34	55.49	55.57	55.64	55.68
September	57.70	57.57	57.44	57.30	57.38	57.49	57.62	57.74	57.82	57.87	57.77	57.66	57.51	57.38	57.27	57.24	57.28	57.43	57.64	57.77	57.82	57.83	57.79	57.74
October	51.94	51.87	51.77	51.79	51.81	51.87	52.00	52.22	52.35	52.34	52.27	52.10	51.91	51.73	51.71	51.68	51.74	51.88	51.89	51.85	51.96	51.98	51.97	51.93
November	61.35	61.35	61.27	61.20	61.25	61.25	61.37	61.64	61.71	61.78	61.73	61.55	61.39	61.24	61.24	61.29	61.35	61.50	61.59	61.65	61.72	61.73	61.68	61.66
December	55.59	55.58	55.54	55.44	55.43	55.57	55.67	55.92	56.00	56.16	56.06	55.85	55.69	55.57	55.57	55.61	55.66	55.67	55.75	55.82	55.83	55.73	55.64	55.53
Mittel	55.85	55.80	55.73	55.68	55.71	55.78	55.91	56.03	56.08	56.11	56.03	55.86	55.69	55.54	55.45	55.40	55.40	55.48	55.59	55.74	55.86	55.91	55.93	55.93

Curve der täglichen Periode des Luftdrucks,

Jahresmittel 55.77

gewonnen aus obigen Stundenmitteln.



Curve der jährlichen Periode des Luftdrucks,

gewonnen aus den Monatsmitteln obiger Stundenmittel.



Aussergewöhnliche Baro- und Thermographencurven.

1892.

1892.

19. August.
Trotz der auffallenden Schwankungen in beiden Curven ist am Orte selbst nichts aussergewöhnliches beobachtet worden.

23. August.
7.45p Wetterleuchten i. S.

30. August.
Von 5.12p Gewitter mit schwachem Regen.

31. August.
Frühmorgens schwacher Regen.

28. September.
11p Gewitter aus SW mit starkem Regen.



1892.

19. Mai.

3.30p Gewitter, 1 Stunde später starker Wind aus WNW.

3. Juni.

2.12p Ferngewitter im SW. Nach 3p für kurze Zeit Regen.

11. Juni.

9.46a und 2.25p Gewitter.

4. Juli.

4.40p aus SW heraufziehendes Gewitter.

9. August.

1.36p Gewitter aus SW., 6.52p Ferngewitter im SW.



B.

Windrichtung und Windgeschwindigkeit.

Januar 1892.

Windrichtung und

Datum	12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	WNW	12.9	WNW	12.1	W	12.6	W	13.0	W	12.6	W	12.0	WNW	9.6	WNW	10.7	W	11.0	W	10.8	W	11 0	W	10.6
2.	W	6.4	WNW	5.6	NW	5.6	NNW	4.8	NNW	5.8	NW	5.0	NW	4.3	NW	4.4	WNW	5.3	WNW	4.5	W	4.1	W	6.2
3.	WSW	8.4	W	9.5	W	9.5	WSW	11.4	WSW	12.5	WSW	12.1	WSW	12.4	WSW	10.8	WSW	11.5	WSW	13.0	WSW	13.1	WSW	13.1
4.	W	11.5	W	11.6	W	11.4	W	12.3	W	12.2	W	11.0	W	11.0	W	11.0	W	9.4	W	9.7	W	10.5	W	11.2
5.	W	8.6	W	8.9	W	9.6	W	9.3	W	8.4	W	8.1	W	7.3	W	7.2	W	7.3	W	6.8	W	6.3	W	6.3
6.	SSW	14.0	SSW	13.0	SSW	14.4	SW	**16.0**	SW	14.0	SW	11.6	SW	11.0	SSW	9.2	SW	8.7	WSW	9.1	SW	10.7	SW	8.8
7.	SW	10.8	SW	11.9	WSW	12.8	WSW	13.8	W	13.6	WSW	13.8	WSW	13.6	WSW	14.8	W	**16.0**	W	**16.0**	W	14.0	W	12.2
8.	SSW	5.4	SSE	5.4	SSW	4.9	SW	6.1	SW	5.5	SW	5.0	WSW	6.3	SW	5.9	SSW	4.8	WSW	7.4	WSW	4.1	SW	4.1
9.	W	6.0	W	5.2	WSW	2.8	WSW	1.8	SW	3.0	SW	3.0	SW	1.7	SE	3.7	SE	4.7	SE	3.9	SE	3.8	SSE	2.6
10.	NNE	2 9	N	2.4	N	2.3	N	2.3	N	2.3	WNW	2.4	W	3.0	W	1.8	W	2.3	W	2.6	W	2.3	W	3.0
11.	W	5.8	W	4.5	WSW	4.4	WSW	5.4	WSW	6.0	WSW	5.2	SW	5.6	SW	5.4	SW	5.5	SW	7.0	SW	5.7	SW	4.8
12.	W	6.3	W	6.7	WNW	6.6	WNW	7.3	WNW	7.1	WNW	6.0	WNW	6.4	WNW	5.8	WNW	6.5	WNW	7.7	WNW	6.6	WNW	5.3
13.	WNW	7.6	WNW	7.8	WNW	7.6	WNW	6.5	WNW	4.3	NW	4.4	NW	3.6	WNW	2.6	WNW	1.6	WNW	2.6	WNW	3.3	WNW	2.4
14.	NE	2.1	ENE	2 6	NE	2.8	NE	3.0	NE	3.2	NE	3.4	ENE	3.6	NE	4.4	NE	5.0	ENE	5.6	ENE	6.5	ENE	8.2
15.	ENE	6.8	ENE	6.3	ENE	5.4	ENE	7.2	NE	5.2	ENE	5.4	ENE	6.0	E	6.1	ENE	5.2	E	4.2	E	4.3	E	6.0
16.	E	5.1	ENE	4.4	E	4.8	ENE	5.1	ENE	4.8	ENE	4.6	ENE	5.0	ENE	5.3	ENE	5.2	ENE	4.7	E	5.4	E	5.9
17.	E	3.2	E	3.4	E	3.7	E	2.9	E	3.0	E	2.8	ESE	2.9	ESE	2.9	ENE	3.2	E	3.4	ENE	4.2	ENE	4.3
18.	E	4.3	E	4.1	E	6.4	E	6.9	E	7.8	E	6.8	E	5.9	E	7.2	E	8.3	E	8.1	E	8.0	ENE	7.6
19.	E	5.4	ENE	4.6	E	5.4	E	5.9	E	5.6	E	5.2	E	5.3	E	6.6	E	5.8	E	6.9	E	5.7	E	6.4
20.	E	6.3	E	5.4	E	5.5	E	5.4	E	5.2	E	5 3	E	4.4	E	5.4	ESE	4.4	ESE	3.9	ESE	4.1	ESE	4.4
21.	E	2.4	E	2.1	E	2.5	E	2.5	E	1.8	E	1.2	E	1.8	E	2.7	E	3.1	E	2.2	ESE	2.3	ESE	2.1
22.	SE	5.1	SE	4.4	SE	5.4	SE	5.3	SE	4.3	SE	4.8	SE	5.6	SE	5.6	SE	5.8	SE	5.1	SE	5.1	SE	4.5
23.	SSW	3.3	SSW	3.6	SSW	3.9	SSW	5.9	SSW	5.4	SW	5.0	W	10.7	W	10.7	WNW	9.8	WNW	10.4	WNW	10.5	W	11.1
24.	NW	2.6	NW	3.1	N	2.8	N	0.6	N	0.8	NE	1.4	SE	2.4	SE	3.0	SE	3.6	SSE	4.4	SSE	5.5	SSE	5.3
25.	WNW	6.9	NW	7.4	NW	7.1	NW	5.1	WNW	6.1	WNW	7.2	W	4.9	WNW	4.9	WNW	5.1	WNW	4.7	WNW	4.8	WNW	5.6
26.	WNW	7.2	NW	7.0	WNW	7.0	WNW	6.7	NW	6.5	NW	6.9	NW	8.0	WNW	7.6	WNW	7.6	WNW	8.2	NW	7.2	NW	7.2
27.	SW	4.6	SW	4.2	SW	5.1	SSW	4.4	WSW	5.1	W	6.4	WNW	5.8	W	4.9	WNW	6.0	WNW	5.0	W	4.8	W	4.4
28.	SSW	2.8	SW	3.6	SW	3.5	SSW	4.7	SW	4.3	SW	7.0	WSW	5.8	WSW	6.0	WSW	4.5	W	7.4	W	9 2	WNW	9.4
29.	SSW	6.5	SW	6.9	SW	8.6	WSW	10.5	WSW	9.7	SW	9.5	WSW	12.0	WSW	13.2	WSW	13.4	WSW	12.8	WSW	14.7	WSW	12.5
30.	W	8.8	WNW	10.7	WNW	12.2	W	11.2	W	12.4	W	12.3	W	14.2	W	15.6	W	15.9	W	15.5	W	15.6	WNW	15.6
31.	WNW	12.0	WNW	12.5	WNW	11.5	WNW	12.8	WNW	13.2	WNW	13.3	WNW	13.5	WNW	13.5	WNW	12.6	WNW	13.5	WNW	14.8	WNW	14.7
Mittel		6.52		6.48		6.71		6.97		6.83		6.71		6.89		7.06		7.07		7.33		7.36		7.28

Februar 1892.

Windrichtung und

1.	WNW	8.0	WNW	5.8	W	6.4	WSW	4.9	SW	4.5	SSW	3.6	SSW	4.7	SSW	5.1	SSW	5.3	S	5.3	S	6.7	S	8.6
2.	SSW	7.9	SSW	6.7	SSW	6.3	SSW	5.8	SSW	5.4	SSW	5.7	S	4.4	W	6.4	SW	8.2	SW	6.6	SW	5.8	SW	6.5
3.	SSW	6.4	SSE	4.7	SSE	4.4	SSW	5.1	S	5.7	SSW	6.8	SSW	7.4	S	6.6	SSW	7.2	SSW	7.4	SSW	6.9	SSW	7.8
4.	WSW	3.7	WSW	4.1	W	5.2	W	4.8	W	4.8	W	6.6	W	5.6	W	4.1	WNW	4.6	WNW	4 4	W	5.7	WNW	7.5
5.	SW	6.6	SW	6.2	SSW	6.6	SSW	5.5	SSW	6.4	SSW	6.6	S	6.2	SSW	5.8	SW	6.7	W	8.1	W	7.4	W	7.5
6.	WNW	12.0	WNW	12.1	WNW	11.5	WNW	11.8	WNW	10.8	WNW	9.5	WNW	9.0	W	8.1	WNW	8.4	WNW	8.9	WNW	11.2	WNW	10.5
7.	WNW	5.3	WNW	6.4	WNW	6.1	WNW	6.0	WNW	4.8	WNW	5.5	W	6.4	W	6.0	W	5.9	W	6.6	W	6.3	W	5.6
8.	SE	0.8	—	0.0	—	0.0	—	0.0	NW	0.4	NW	0.6	NW	0.6	WNW	0.4	NW	0.8	NW	1.0	NW	1.2	NE	1.3
9.	NE	6.3	NE	5.3	NNE	5.0	NNE	4.8	NNE	5.0	N	6.2	NNW	6.5	N	6.7	N	6.6	N	7.3	N	6.6	N	5.9
10.	N	1.2	N	1.3	N	1.7	W	2.4	W	2.1	W	2.8	SSW	3.3	SSW	2.8	SSW	3.4	SSW	4.1	SSW	3.9	SSW	4.2
11.	W	9.1	W	8.2	W	8.7	W	8.8	W	9.0	W	7.3	WNW	8.8	WNW	8.4	WNW	9.5	WNW	7.9	WNW	7.1	WNW	8.1
12.	W	7.4	WNW	8.2	WNW	8.4	WNW	9.2	WNW	10.2	WNW	10.4	WNW	11.0	WNW	10.6	WNW	10.8	WNW	11.0	WNW	12.4	WNW	13.2
13.	NW	16.3	NW	13.6	NW	12.9	NW	12.8	NW	12.4	NW	12.6	NW	11.5	NW	10.5	NW	11.2	NW	11.1	NW	11.6	NW	12.0
14.	NNW	8.6	NNW	8.4	NW	7.4	NW	6.3	NW	6.8	NW	9.5	NNW	6.6	NW	6.7	NW	7.8	NW	8.1	NW	7.6	NW	7.9
15.	NW	5.5	NW	6.1	NW	4.5	NW	5.0	NW	5.9	NW	3.2	NNW	3.2	N	3.3	N	3.0	NNE	3.5	NNE	4.6	NNE	5.0
16.	ENE	4.0	ENE	4.8	ENE	3.8	NE	3.1	NE	3.7	NE	4.2	NE	3.2	NE	4.1	NNE	4.4	NE	4.1	NE	4.2	NE	4.4
17.	NE	4.3	N	3.1	N	2.6	NNE	2.5	NNE	2.5	NNE	2.3	NE	3.5	NNE	2.5	N	3.4	N	3.9	N	3.7	NNE	3.4
18.	WSW	3.2	WSW	3.9	SW	4.1	SW	5.0	SSW	3.7	S	3.4	SSW	3.7	S	2.1	SSW	3.1	SW	6.1	SW	7.9	S	6.8
19.	W	9.9	W	9.5	W	8.6	WSW	6.6	WSW	6.4	WSW	6.1	SW	4.3	SSW	4.8	SSW	5.5	SSW	5.2	SSW	4.2	S	4.8
20.	E	6.9	E	6.4	E	6.1	ENE	4.4	E	4.6	ESE	4.8	ESE	5.4	ESE	5.4	ESE	6.6	SE	6.6	SE	4.0	SSE	4.7
21.	SE	3.3	SE	2.8	SE	2.9	SE	2.0	SE	1.6	E	3.1	ENE	1.8	NE	1.9	ENE	2.8	N	1.8	N	3.0	ENE	4.1
22.	SE	4.3	SE	3.6	SE	2.3	ESE	3.2	SE	4.6	SE	4.9	SE	5.4	SE	4.5	SE	4.9	SE	4.6	SE	4.1	SE	4.8
23.	SE	2.6	SE	2.6	ESE	2.8	ESE	2.4	SE	2.7	SE	3.7	SSE	3.6	SE	2.2	SE	3.7	ESE	3.3	SE	3.1	SE	3.6
24.	SE	4.9	SE	4.8	SE	5.2	SE	4.6	SE	4.1	SE	4.8	SE	6.0	SE	5.6	SE	5.9	SE	5.3	SE	4.9	SE	5.8
25.	ESE	4.6	ESE	5.0	ESE	5.3	ESE	4.7	ESE	4.5	ESE	4.4	ESE	5.2	ESE	6.7	SE	5.3	SE	6.4	SE	6.5	SE	6.0
26.	SE	3.5	ESE	4.0	ESE	3.8	E	3.4	ESE	3.2	E	3.2	ENE	3.0	ENE	3.7	ENE	3.8	SE	4.8	SE	5 5	SE	3.8
27.	SE	3.4	SE	3.5	SE	2.9	SE	3.0	ESE	3.4	ESE	2.9	ESE	3.3	ESE	3.0	ESE	2.9	ESE	3.0	ESE	3.0	ESE	3.0
28.	E	1.6	E	2.2	E	2.0	E	1.8	E	1.0	E	0.8	E	1.0	NE	1.6	NE	1.8	NE	1.3	NE	1.7	NE	1.4
29.	NNE	1.7	NNE	1.0	NNE	1.2	NNE	1.4	NNE	1.6	NNE	2.0	NNE	2.3	NE	3.0	ENE	2.2	ENE	3.0	E	3.3	ENE	4.5
Mittel		5.63		5.32		5.13		4.87		4.89		5.09		5.07		4.92		5.37		5.54		5.66		5.96

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). Januar 1892.

12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
WNW	10.7	WNW	10.6	W	9.2	W	8.4	W	8 4	WNW	9 2	WNW	7.0	WNW	7.7	W	7.2	W	7.9	SW	4.9	WSW	5 9	1.
W	7 1	W	8.1	W	7.4	W	6.6	WSW	7.1	WSW	6.6	WSW	6 6	WSW	6.3	WSW	6.7	WSW	9.1	WSW	10.6	WSW	9.7	2.
W	14 0	W	10.2	W	10.0	W	10.7	W	10.1	W	9.2	WSW	8.0	W	9 5	W	9.8	W	11.4	W	12.4	W	11.7	3.
W	12.3	W	11.9	W	11.8	W	10.6	W	9.7	W	9.3	W	9.4	W	9.2	W	8.6	W	9.5	W	10 2	W	9.3	4.
WSW	7.1	WSW	8.6	WSW	9 3	SW	7.4	SW	7 8	SW	7.6	SSW	8.6	SW	10.3	SW	11.1	SW	12.2	SW	12.9	SSW	14.3	5.
SSW	7.6	SSW	11.2	SSW	13.2	WSW	12.4	WSW	11.6	WSW	11.4	W	12 7	W	11.4	W	8.9	WSW	8.9	SW	8.3	SSW	7.2	6.
WSW	12.0	WSW	11.0	WSW	7.4	S	3.2	SSW	7.5	SSW	6.6	SSW	5.6	SSW	7.2	SW	5.7	SSW	4.5	SSE	1.8	S	4.8	7.
SSW	5.1	S	5.4	S	5.6	SSW	6.8	S	4.9	S	5.0	SSE	4.4	SE	3.8	SW	5.6	W	9.4	W	8.7	W	6.7	8.
SE	2.4	ESE	2.6	ESE	2.8	E	4.2	E	5.9	E	4.9	E	2.4	E	3.3	ENE	3.4	NE	2.7	NE	4.0	NE	3.6	9.
W	6.0	W	6.4	W	6.7	WNW	5.5	WNW	4.9	WNW	5 7	WNW	7.4	WNW	7.4	W	5.8	W	7.6	W	7.3	W	7.4	10.
SW	5.6	SW	6.3	SW	6.5	SW	6.6	SW	5.6	WSW	6.0	WSW	5.0	W	5.9	W	5.4	W	5.5	W	5.9	W	7.2	11.
W	3.9	W	6.2	W	9.5	W	9.8	W	8.4	W	8.1	WSW	6 1	WSW	5.0	WSW	5.5	WSW	5.9	W	9 2	W	8.0	12.
WNW	1.6	NW	2.5	NNW	1.4	NNW	0.9	SE	1.1	NNE	1.4	NE	2.0	NE	0.9	NE	1.3	NE	0.7	NE	1.1	NNE	2.1	13.
ENE	8 6	NE	8.2	NE	6.9	NE	6.2	NE	5.2	NE	6.2	ENE	7.5	ENE	7 3	ENE	6.9	ENE	6.5	ENE	5.5	ENE	5.8	14.
ENE	5.7	E	5.0	ESE	4.8	ESE	5.0	ESE	5 4	ESE	5.6	ESE	5.6	ESE	4 8	E	4.2	E	4.4	E	4.7	E	4.6	15.
E	5.4	ENE	4.9	ENE	4.4	E	4.5	E	4.4	E	4.1	E	3.5	E	3.2	E	2.9	E	3.5	E	3.1	E	3.2	16.
E	4 8	E	4.4	E	3.4	E	4.7	E	5.2	ENE	5.4	ENE	4.4	E	4.2	E	3.8	E	4 0	E	3.9	E	4.6	17.
ENE	7.4	ENE	6.9	E	7.9	E	7.2	E	7.6	E	5.9	E	7.8	E	6 4	E	5.3	E	6.0	E	5.9	E	6.8	18.
E	7.9	E	8 4	E	8.2	E	7.7	E	7.5	E	6.2	E	6.1	E	4.1	E	5.1	E	7.2	E	7.0	E	6.5	19.
ESE	4.7	ESE	4 7	E	4.8	ENE	4.5	ENE	5.6	ENE	4.5	ENE	4.7	E	4.2	E	4.0	ENE	3.0	E	3.8	ENE	3.5	20.
ESE	2.8	E	1.9	E	2.8	E	3.2	E	3.1	ESE	2.4	ESE	2.4	SE	2.9	SE	3.1	SE	3.2	SE	5.2	SE	4.4	21.
SSE	4.8	SE	2.8	SE	3.6	SE	3.0	SE	0.8	NNE	1.0	ESE	1.1	ESE	1.2	ESE	1.3	SE	2.5	SSE	2.8	SSE	3.1	22.
W	10.5	WNW	11.4	WNW	10.8	WNW	9.2	WNW	8.5	NW	8.1	NW	8.6	NW	7.4	NW	5.9	NW	5.7	NW	5.7	NW	4.5	23.
SSE	4.0	SSE	3.2	SSE	3.2	SSE	2.2	SSE	2.7	SW	4.2	SW	4.1	WSW	3.6	SW	3.4	SW	2.4	SW	3.4	WNW	4.5	24.
WNW	5 3	WNW	5.2	WNW	6.8	NW	6.3	NW	6.2	WNW	6.3	WNW	5.8	WNW	6.4	WNW	6.5	WNW	5.3	WNW	6.0	W	6.0	25.
WNW	8 5	WNW	10.2	WNW	8.5	WNW	6.6	WNW	6.0	WNW	5.4	WNW	6.8	W	6.8	W	6.0	W	5.6	SW	4.6	SW	4.6	26.
W	5.3	W	4.7	SW	3.0	S	3.0	S	4.1	SW	5.7	SW	6.0	SW	6.0	SW	6.4	SSW	4.7	SSW	4 1	SSW	3.3	27.
NW	10.6	NW	9 5	NW	9.7	NW	8.7	WNW	6.6	WNW	6.9	W	6.9	W	7.3	W	9.4	WSW	9.9	WSW	7.5	SW	8.2	28.
W	12.8	W	13.0	W	11.7	WNW	13.4	WNW	12.1	WNW	11 8	WNW	11.7	WNW	11.4	WNW	12.3	WNW	11.1	WNW	11.3	WNW	10.7	29.
WNW	15.1	W	14.3	WNW	14.8	W	14 5	W	15.7	W	13.7	WNW	14.3	WNW	13.2	WNW	14.2	WNW	13.4	WNW	12.8	WNW	13.2	30.
WNW	14.6	WNW	14.1	WNW	14.7	WNW	12.9	WNW	13.3	WNW	13.3	WNW	12.9	WNW	13.3	WNW	11.9	WNW	11.6	WNW	10.7	WNW	9.2	31.
	7.56		7 54		7.45		7.29		6.87		6.73		6.63		6.50		6.37		6.63		6.66		6.60	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). Februar 1892.

S	7.1	SSW	7.1	SSE	6.3	SE	4.8	S	6.1	SSE	5.9	S	6.4	S	4.6	SW	6.0	SW	8.4	SW	9.3	SW	8.8	1.
SW	8.7	SW	9.4	SW	8.9	SW	9.7	SW	8.9	WSW	7.0	SW	6.9	WSW	7.3	WSW	8.7	SW	5.0	SSE	4.9	SSE	5.2	2.
SSW	7.4	S	7.0	SSW	7.2	SSW	7.0	SSW	6.5	SSW	7.1	SW	7.2	WSW	8.2	WSW	7.3	WSW	6.3	WSW	7.6	W	5.4	3.
WNW	7.8	WNW	8.2	WNW	7.1	NW	6.7	NW	6.4	NW	5.9	WNW	5.3	W	4.6	W	4.2	WSW	4.0	SW	6.1	SW	5.9	4.
W	9.2	W	8.9	W	10.3	W	8.2	WSW	9.7	W	7.9	W	7.0	W	7.4	W	7.6	WNW	8.6	WNW	11.2	WNW	11.8	5.
WNW	10.0	WNW	8.7	WNW	8.7	WNW	9.9	WNW	9.2	WNW	7.3	WNW	7.1	WNW	7.0	WNW	6.4	W	4.4	W	4.5	WNW	5.1	6.
WNW	6.1	WNW	6.9	WNW	7.1	WNW	6.5	WNW	5.1	WNW	4.7	W	2,8	SW	2.2	S	2.0	S	1.8	SE	1.4	SE	1.6	7.
NE	1.6	NE	2.4	NE	2.1	NE	2.3	NE	3.1	NE	4.3	NE	6.0	NE	5.9	NE	5.9	NE	5 6	NE	6.0	NE	7.0	8.
N	5.8	N	5.6	N	4.8	N	4.2	N	4.8	NNW	4.7	NNW	4.5	NW	4.0	NNW	3.6	N	2.1	N	1.7	N	1.4	9.
SSW	4.2	SSW	4.8	SSW	3.5	SSW	4.3	SW	5.7	SW	4.5	SW	4.9	SW	4.9	W	5.3	W	8.1	W	9.8	W	8.5	10.
WNW	8.5	WNW	9.3	WNW	8.7	WNW	7.4	W	6.8	W	6.2	W	7.2	W	5.3	W	7.6	WNW	8.2	W	7.8	W	6.2	11.
WNW	13.4	WNW	13.2	WNW	13.0	WNW	12.4	WNW	13 8	WNW	13.9	WNW	14.7	WNW	14.1	WNW	15.3	NW	**16.4**	NW	15.8	NW	15.5	12.
NW	12.2	NW	12.4	NW	11.9	NW	11.9	NW	11.0	NW	10.4	NW	12.4	NW	12.8	NW	13.2	NNW	10.9	NNW	11.1	NNW	9.0	13.
NW	7.8	NW	7.1	NW	5.3	NW	5.8	NNE	5.2	NNE	2.6	NNW	3.4	NW	3.6	NW	3.7	NW	4.3	NW	4.4	NW	4.3	14.
NNE	4.8	NNE	5.3	NNE	4.6	NNE	5.1	NNE	4.2	NNE	3.9	NE	3.9	NE	3.7	NE	3.1	NE	3.5	NE	3.8	NE	3.7	15.
NE	5.1	NE	4.4	NE	4.8	NNE	5.1	N	6.1	N	5.3	N	4.7	N	5.5	NE	5.2	NE	6.2	NE	6.2	NE	5.1	16.
NNE	3.1	NNE	3.3	NNE	3.0	NNE	3.2	NNE	2 9	NNE	3.0	NNE	2.8	N	2.8	N	2.4	N	1.6	NNW	1.8	NW	2.5	17.
S	8.3	S	8.5	S	9.1	S	9.7	S	9.6	S	9.5	S	7.8	S	7.4	SSW	7.1	SSW	7.5	SW	10.0	W	12.4	18.
SSE	4.0	SE	2.3	ESE	3.8	E	4.1	ESE	3.8	ENE	5.3	NE	6.2	E	6.7	E	5.9	E	6.4	E	7.5	E	7.5	19.
SSE	5.7	SSW	4.3	SW	5.5	SW	5.0	SW	5.5	SSW	4.3	SSW	3.8	SSW	3.7	WSW	2.9	WSW	2.4	SE	3.4	SE	3.4	20.
ENE	4.1	E	4.2	E	4.2	E	3.1	E	2.5	ENE	2.6	E	3.4	E	3.6	E	2.4	E	3.4	SE	3.2	SSE	3.0	21.
SE	5.2	SE	4.4	SE	4.1	SE	4.4	SE	3.3	SE	3.3	ESE	3.7	ESE	4.4	SE	4.0	SE	3.7	SE	4.2	SE	3.6	22.
SE	5.3	ESE	5.3	ESE	4.9	ESE	5.3	ESE	5.6	ESE	4.9	ESE	3.8	ESE	3.9	ESE	3.5	ESE	4.2	SE	3.6	SE	3.9	23.
SE	6.4	ESE	7.2	ESE	7.3	ESE	7.9	ESE	6.6	ESE	6.5	ESE	6.8	ESE	5.2	SE	6.0	SE	6.4	SE	6.0	ESE	5.2	24.
SE	5.2	SE	4.4	SSE	4.3	SE	3.5	SE	3.6	SE	2.2	ESE	2.9	ESE	4.1	ESE	4.2	ESE	4.4	ESE	3.4	ESE	3.3	25.
SE	4.3	SE	4.0	SE	3.6	SE	3.8	SE	2.9	SE	2.3	SE	2.2	SE	3.0	SE	2.3	SE	2.6	SE	2.5	SE	3.3	26.
ESE	3.2	ESE	3.0	ESE	2.1	SE	2.0	SE	1.6	SE	2.0	ESE	2,5	E	2.7	E	2.6	ESE	2.4	ESE	2.1	ESE	2.7	27.
NE	1.3	NE	1.1	NNE	1.4	NNE	1.6	NNE	1.2	NNE	1.5	NNE	1.3	NNE	1.4	NNE	1.3	NNE	2.0	NNE	1.2	NNE	0.7	28.
E	4 6	NE	4.4	NE	4.9	NE	4.7	NE	4.8	NE	4.1	NE	4.3	NE	4.7	NE	4.1	NE	4.2	ENE	4.8	NE	4.7	29.
	6.22		6.11		5.95		5.85		5.74		5.28		5.38		5.34		5.30		5.34		5.70		5.54	Mittel

März 1892.

Windrichtung und

Datum	12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	ENE	3.8	ENE	4.1	ENE	6.0	ENE	6.2	ENE	7.2	ENE	7.5	ENE	7.8	ENE	8.4	ENE	8.5	ENE	7.4	ENE	7.8	ENE	8.4
2.	ENE	7.8	NE	6.9	NE	8.2	NE	6.1	NE	7.3	NE	6.6	NE	6.2	NE	6.4	NE	6.4	NE	8.0	ENE	7.3	ENE	8.0
3.	NE	5.4	NE	3.9	NE	4.5	NE	4.7	NE	3.4	NE	2.7	NNE	2.6	NE	3.6	NE	5.4	NE	5.5	NE	5.3	NE	6.2
4.	NE	4.0	NNE	4.5	NNE	5.2	NNE	4.0	NNE	3.8	NNE	3.4	NNE	3.4	NNE	3.4	NE	3.7	NE	4.7	NE	5.3	NE	5.4
5.	NE	2.8	NE	3.0	NE	2.5	NE	2.3	NE	2.0	NE	2.2	NE	2.5	NE	3.0	NE	3.9	NE	4.7	NE	4.7	NE	5.8
6.	NNW	3.2	NW	4.0	NW	3.8	WNW	4.0	WNW	4.8	WNW	4.4	WNW	4.3	W	3.7	W	3.2	W	2.2	W	0.8	W	1.4
7.	NE	2.9	NE	3.1	NE	3.1	NE	2.8	NE	1.8	NE	1.8	NNE	1.9	NNE	2.1	NNE	1.6	N	2.8	NNW	3.2	NE	2.9
8.	NW	2.0	NW	1.8	NW	2.1	NW	2.8	NNW	1.8	NNW	2.1	NNW	1.9	NW	2.6	NW	2.4	NW	2.5	NW	3.7	WNW	3.9
9.	SW	3.2	SW	2.7	SW	3.4	SSW	3.1	SSE	2.0	SE	2.4	SE	2.3	SE	3.2	SE	2.6	SE	3.1	SE	4.5	SE	4.0
10.	SSE	2.9	SSE	4.0	SSE	4.4	SE	5.8	SE	5.5	SE	4.9	SE	5.1	SE	5.2	SE	4.5	SE	3.7	SE	3.8	SSE	4.1
11.	WNW	4.5	WNW	3.6	WNW	3.0	WNW	2.0	WNW	1.9	WNW	2.5	WNW	2.5	NW	3.0	NW	4.3	NNW	4.7	NNW	5.2	NNW	6.4
12.	NW	10.7	NW	9.4	NW	8.4	NW	6.8	NW	7.3	W	8.4	W	9.6	SW	9.8	WSW	10.6	WSW	11.2	SW	9.9	SW	11.1
13.	SSE	5.5	SE	3.1	SE	4.4	SE	6.1	SE	6.0	SE	4.7	SE	4.2	SE	3.7	SE	3.6	SE	4.5	SE	4.2	SSE	3.5
14.	ESE	3.1	SE	3.4	SE	2.7	SE	2.7	SE	2.2	SE	3.1	ESE	3.3	E	2.4	ESE	3.1	ESE	3.4	ESE	3.7	SE	4.2
15.	WNW	7.5	NW	10.8	NW	11.4	NW	10.2	WNW	9.2	WNW	9.6	WNW	8.3	WNW	8.0	WNW	8.1	WNW	8.5	W	8.0	WNW	8.8
16.	SSE	4.3	SE	5.3	SE	3.8	SE	4.6	SE	4.8	SE	4.2	SE	3.4	SE	4.1	SE	4.6	SE	4.4	SE	4.6	SSE	5.5
17.	SE	1.0	SSE	0.6	SSE	0.4	SSE	0.4	SSE	0.4	SSE	0.8	SE	0.7	SE	0.4	SE	0.6	SE	0.7	SE	0.4	ESE	1.6
18.	SSE	1.0	SSE	0.4	SSE	0.6	SSE	1.0	SSE	1.2	SSE	1.3	SE	1.6	SE	1.3	SE	2.0	ESE	4.1	ESE	5.4	ESE	4.8
19.	E	4.3	ESE	4.5	ESE	2.9	ENE	3.4	NE	3.3	NE	5.1	ENE	4.9	ENE	6.2	E	6.5	ENE	6.2	E	7.5	ENE	7.4
20.	ENE	6.9	ENE	7.4	ENE	7.4	E	6.3	E	6.0	E	7.6	E	7.3	E	5.3	E	6.5	E	6.7	E	9.4	E	9.8
21.	ESE	4.7	ESE	3.9	ESE	2.3	SE	2.5	ESE	2.3	ESE	3.3	ESE	4.7	ESE	3.8	ESE	3.2	SE	3.7	SSE	5.1	SE	4.3
22.	SE	4.0	SE	4.7	SE	3.9	SE	4.6	SE	2.2	SE	2.2	SE	2.5	SE	2.2	SE	1.6	SE	1.7	SE	2.0	SSE	2.1
23.	NW	5.8	NW	5.2	WNW	4.8	NW	7.0	WNW	7.6	NW	8.4	NW	7.4	NW	7.9	WNW	8.1	WNW	8.6	WNW	8.8	WNW	8.9
24.	NW	6.0	WNW	5.6	WNW	5.0	NW	6.5	NW	7.4	NW	7.1	NW	6.0	WNW	5.9	NW	6.1	NW	6.9	WNW	8.1	WNW	7.6
25.	WNW	6.4	WNW	6.0	WNW	5.6	WNW	5.6	WNW	5.2	WNW	5.0	WNW	4.8	WNW	4.8	W	4.5	WNW	4.6	WNW	4.8	WNW	4.7
26.	SE	5.0	SE	5.0	SE	4.7	SE	4.6	SE	4.1	SE	5.0	SE	4.2	SE	3.4	SE	3.3	SE	2.2	S	3.6	WSW	3.6
27.	WSW	5.4	SW	4.4	S	3.3	SSW	2.9	SSW	2.3	SSE	2.3	SSE	3.2	SSE	3.7	S	4.5	SSW	4.4	SSW	5.7	SW	9.8
28.	N	3.8	NNE	3.0	NNE	3.1	NNE	1.8	NNE	0.7	NNE	0.8	NE	0.6	NE	0.8	NNE	1.3	SE	1.6	SE	2.0	ESE	2.6
29.	NW	7.4	NW	9.0	NNW	9.6	NNW	9.6	NNW	10.0	NNW	9.8	NNW	8.8	NNW	9.0	NNW	10.0	NNW	9.6	NNW	9.3	NNW	9.6
30.	NNE	6.0	NNE	5.0	NNE	5.2	NNE	4.7	NNE	4.3	NNE	4.2	NNE	4.7	NNE	5.7	NE	5.1	NE	4.8	NE	4.9	NE	6.0
31.	NW	1.6	WNW	1.8	NW	2.8	NW	3.0	NW	2.1	WNW	3.0	WNW	3.2	WNW	3.8	W	4.7	WNW	5.5	WNW	5.4	NW	5.5
Mittel		4.61		4.52		4.47		4.45		4.24		4.40		4.32		4.42		4.66		4.93		5.30		5.74

April 1892.

Windrichtung und

1.	W	4.9	W	5.5	W	6.9	W	6.1	W	5.4	W	9.4	W	8.9	WNW	5.8	NW	6.8	NW	9.4	NW	11.0	NW	10.2
2.	NW	7.3	NW	7.6	NW	7.0	NW	7.6	NW	7.5	NW	6.7	NW	5.4	NW	4.6	NW	5.5	NW	6.7	NW	6.5	NW	6.4
3.	WNW	5.3	WNW	7.0	WNW	6.3	WNW	6.5	WNW	6.6	WNW	6.4	WNW	7.9	WNW	6.6	WNW	7.9	WNW	7.5	NW	6.6	NNW	7.1
4.	NW	2.9	WNW	3.4	W	4.1	W	3.9	W	3.6	W	3.0	W	0.7	W	1.4	WNW	3.0	NW	4.0	NW	3.4	WNW	3.0
5.	SE	3.5	SSE	2.0	SE	3.9	SE	6.3	SE	5.9	SE	4.0	SE	4.1	SE	3.4	SE	2.4	SE	2.1	SE	1.9	SW	1.4
6.	NNW	2.6	NNW	2.6	NNW	3.0	NNW	2.6	NNW	1.8	NNW	3.2	NNW	3.0	NNW	3.0	NNE	2.2	NNE	1.7	NNE	1.9	NNE	1.9
7.	NNE	2.5	NNE	2.9	NNE	2.1	N	2.6	N	3.0	N	3.3	N	3.3	N	2.6	NNE	2.8	N	3.0	NNE	3.4	NNE	5.3
8.	NE	5.4	NE	6.1	NE	6.1	NE	6.3	NE	6.0	NE	6.0	NE	7.0	NE	8.2	NE	7.6	NE	6.9	NE	7.0	NE	6.3
9.	E	3.5	E	4.8	ENE	4.2	ENE	4.1	ENE	3.9	ENE	3.6	ENE	4.1	E	5.7	ESE	6.4	E	7.0	E	6.5	E	6.8
10.	E	3.2	E	3.4	ESE	3.2	ESE	3.2	E	1.7	ENE	2.0	E	2.8	ESE	2.8	ESE	2.6	E	3.1	ESE	4.8	ESE	5.2
11.	E	1.1	E	0.7	E	1.5	E	1.2	E	1.5	E	1.3	ESE	2.0	SE	2.1	SSE	1.8	SE	1.2	ESE	1.8	E	1.9
12.	NW	3.3	WNW	3.4	WNW	5.4	WSW	5.5	WNW	5.8	WNW	6.8	NW	7.3	NW	8.2	NW	9.7	NW	8.5	NW	8.5	WNW	8.4
13.	NE	2.7	ENE	2.8	E	2.2	ESE	2.4	ESE	2.2	ESE	2.4	ESE	2.4	SE	2.5	SE	2.7	ESE	2.5	SE	3.1	SE	2.7
14.	N	3.8	NNW	3.6	NNW	4.2	NNW	4.7	NNW	4.1	NNW	4.1	NNW	4.3	N	5.3	NNE	5.1	NNE	4.4	NNE	4.1	NNE	3.8
15.	N	7.4	N	5.9	NNW	6.2	NNW	5.9	NNW	5.9	NNW	5.2	NNW	5.3	NNW	6.5	NNW	6.0	NNW	6.4	NW	5.8	NW	6.4
16.	SSE	2.5	SSE	3.0	SSE	2.8	SE	2.8	SE	3.1	SE	3.2	ESE	3.2	ESE	3.6	SE	5.0	SE	5.9	SE	7.2	SE	7.2
17.	W	3.7	WNW	7.4	WNW	5.1	W	8.0	W	7.7	W	3.4	W	3.1	W	7.2	W	8.0	W	7.8	W	7.3	W	7.2
18.	NNW	0.3	S	2.7	SSE	2.1	SE	3.8	SE	3.2	SE	1.8	SE	2.8	SE	2.8	SE	5.5	SE	6.1	SSE	6.3	SSE	6.2
19.	NW	4.0	NW	4.7	NW	5.1	NW	6.7	NNW	6.7	NW	6.5	NNW	7.4	NNW	6.8	NNW	6.3	NNW	6.7	NW	7.2	NNW	7.6
20.	NW	6.0	NW	5.8	NNW	5.7	NNW	5.6	NW	5.4	NW	5.1	NW	6.1	NW	6.3	NW	7.8	NW	9.5	NW	9.0	NW	8.7
21.	W	1.8	W	0.6	SW	0.8	SW	0.3	--	0.0	SE	1.0	SE	2.3	SE	2.7	SE	3.5	SE	3.1	SE	3.2	S	2.7
22.	WSW	0.7	WSW	1.1	WSW	0.5	WSW	0.3	WSW	0.4	WSW	1.0	SW	1.1	SW	1.9	W	4.2	W	4.6	W	4.5	W	4.6
23.	WNW	8.5	WNW	7.9	WNW	5.8	WNW	5.8	WNW	4.6	WNW	4.9	WNW	7.8	WNW	8.8	WNW	8.6	WNW	9.3	WNW	9.4	WNW	9.4
24.	W	5.7	W	6.1	W	7.0	W	7.6	WSW	8.1	WSW	8.6	WSW	9.0	WSW	10.0	W	12.2	WNW	11.1	WNW	10.0	WNW	12.8
25.	WNW	7.1	W	6.3	W	6.6	W	6.4	W	5.5	WSW	4.9	WSW	5.3	WSW	5.5	WSW	4.3	SSW	4.2	SSW	4.2	S	5.2
26.	WNW	10.3	WNW	12.1	WNW	10.9	WNW	9.4	WNW	9.5	WNW	8.6	WNW	9.1	WNW	10.6	WNW	10.9	W	12.2	W	12.9	WSW	13.0
27.	W	5.1	W	5.6	WSW	3.9	WSW	4.4	WSW	4.7	WSW	5.8	WSW	7.1	W	8.0	WNW	8.1	WNW	8.0	WNW	7.3	W	7.3
28.	SE	2.3	SE	2.3	SE	1.9	SE	3.1	SE	4.2	SE	2.7	SE	3.2	SE	3.6	SE	3.3	SE	4.4	SE	5.3	SSE	5.6
29.	SSW	3.8	SSW	2.2	WSW	3.8	WSW	3.3	SSW	2.1	SSW	2.7	SSW	3.9	SSW	6.0	SW	7.1	SW	8.4	WSW	7.7	WSW	10.0
30.	NW	3.0	NW	4.0	NW	3.3	NNW	3.3	NNW	3.3	NNW	2.3	N	3.1	NNE	3.8	NNE	4.3	N	4.5	N	4.5	NNE	4.6
Mitte.		4.14		4.45		4.39		4.66		4.45		4.33		4.77		5.21		5.72		6.01		6.08		6.30

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). März 1892.

12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
ENE	8.6	ENE	9.3	ENE	9.0	ENE	8.1	NE	7.6	NE	6.9	NE	8.2	NE	7.9	NE	7.9	NE	7.7	NE	6.8	ENE	6.5	1.
ENE	8.4	NE	7.9	ENE	8.0	ENE	8.0	ENE	7.1	ENE	7.0	ENE	5.0	ENE	6.1	NE	7.7	NE	7.6	NE	6.1	NE	4.4	2.
NE	5.8	ENE	5.8	NE	6.3	NE	7.0	NE	5.3	ENE	4.1	ENE	4.3	NE	4.7	NE	4.2	NE	4.1	NE	4.0	NE	3.3	3.
NE	5.1	NNE	5.6	NNE	5.5	NNE	5.3	NNE	5.4	NNE	4.0	NNE	3.2	NNE	3.4	NNE	2.6	NNE	2.5	NNE	2.6	NNE	2.8	4.
NE	6.4	NE	6.3	NE	6.2	NE	5.3	NNE	5.4	NNE	4.9	N	4.1	N	3.3	N	3.2	N	2.8	N	2.6	N	2.2	5.
SE	1.4	SE	2.1	ENE	4.3	ENE	3.8	ENE	4.5	ENE	4.0	ENE	3.4	NE	4.4	NE	4.5	NE	4.2	NE	3.2	NE	2.9	6.
NE	3.3	NNE	3.0	NNE	2.8	NNW	3.2	NW	2.5	NW	3.2	N	3.4	NNE	3.4	N	2.2	NNW	2.9	NNW	3.6	NW	2.5	7.
WNW	3.3	NW	3.6	NW	3.1	NW	2.7	NW	2.6	NW	2.2	NW	1.8	NW	1.1	NW	0.9	WNW	1.8	SW	2.2	SSW	3.0	8.
SE	3.3	SSE	2.7	SSW	2.8	S	2.4	SSE	2.6	SSE	2.9	SE	3.0	SE	3.1	SE	3.5	SSE	3.7	SSE	2.7	SSE	2.1	9.
SSE	5.3	SSE	4.2	S	4.2	S	3.2	SW	5.2	WNW	6.3	WNW	5.4	WNW	5.1	WNW	6.7	WNW	5.8	WNW	3.0	WNW	3.5	10.
NNW	6.7	NNW	8.3	NNW	8.7	NNW	9.1	NNW	9.5	NNW	8.4	NNW	9.4	NW	8.6	NW	11.8	NW	9.4	NW	12.0	NW	12.4	11.
SSW	12.2	SSW	12.1	SW	**12.6**	SW	9.8	SSW	8.3	SSW	7.9	SSW	8.1	SSW	7.6	SSW	8.1	SSW	8.8	SSW	7.4	SSE	6.7	12.
SSE	3.1	SSE	3.2	SSE	3.7	SE	3.3	SE	2.6	ESE	3.9	SE	4.1	SE	3.7	SE	4.7	ESE	4.0	ESE	3.0	ESE	3.6	13.
ESE	5.2	ESE	5.4	ESE	4.8	ESE	5.0	ESE	3.6	E	3.3	ENE	3.9	ENE	2.6	E	2.0	E	1.5	E	0.9	E	1.2	14.
W	7.7	W	7.2	W	6.4	W	4.8	WNW	2.7	S	1.6	SSE	2.9	SSE	3.5	SSE	4.4	SSE	4.4	SSE	3.8	SSE	4.1	15.
SE	4.6	SE	4.6	SSE	4.4	SSE	3.7	SSE	2.4	SE	2.2	SE	1.8	SE	2.3	SE	2.9	ESE	2.9	ESE	1.3	SE	1.0	16.
SE	2.0	SE	2.6	SE	3.3	SSE	2.4	SSE	2.0	SSE	1.1	SSE	1.5	SSE	1.5	SSE	1.4	SSE	0.9	SSE	1.4	SSE	0.6	17.
E	3.5	ENE	5.2	ENE	5.2	ENE	5.1	ENE	4.8	NE	3.7	NE	3.4	NE	4.5	ENE	5.2	ENE	5.6	E	5.4	ENE	3.5	18.
E	8.1	ENE	9.0	ENE	10.5	ENE	9.2	ENE	9.2	ENE	7.0	ENE	5.9	ENE	6.0	ENE	7.0	E	6.7	E	8.2	ENE	7.7	19.
E	8.5	ESE	8.3	ESE	9.6	ESE	8.8	ESE	6.9	E	6.3	E	5.6	ESE	5.5	ESE	5.9	ESE	4.0	ESE	4.2	ESE	4.6	20.
SSE	4.6	SE	4.0	SE	3.3	SSE	3.4	SSE	3.7	SSE	3.1	SE	3.2	SE	3.2	SE	2.0	SE	2.2	SE	2.4	SE	1.9	21.
SSE	2.2	SSW	2.7	SW	2.8	W	3.5	WNW	3.4	WNW	2.8	WNW	0.6	WNW	2.5	WNW	5.1	NW	6.0	NW	4.7	WNW	5.7	22.
WNW	10.1	WNW	9.4	WNW	9.0	WNW	8.4	WNW	8.4	WNW	7.0	WNW	6.1	WNW	4.6	WNW	5.2	NW	6.4	NW	6.5	NW	6.5	23.
W	7.4	W	8.4	W	8.5	WNW	7.7	W	7.2	W	7.0	W	6.8	W	6.4	W	6.2	W	6.2	W	7.0	WNW	5.8	24.
WNW	4.0	W	4.2	W	3.0	WNW	1.8	SW	2.2	SE	2.4	SE	2.4	SE	3.0	SE	3.8	SE	4.1	SE	4.3	SE	3.4	25.
W	5.0	WNW	6.7	W	5.6	W	4.5	SW	5.7	SSW	5.4	SSW	5.4	SSW	4.7	SW	6.0	SW	6.4	SW	5.7	SW	5.5	26.
SW	9.2	WSW	9.9	WSW	8.9	WSW	8.4	W	7.9	WSW	5.1	WSW	3.9	WSW	3.0	W	2.7	NNW	4.7	NNW	3.0	N	3.4	27.
E	3.5	ENE	4.3	NE	4.6	NE	5.2	NE	5.1	NE	4.9	NNE	5.6	NNE	4.5	N	5.2	NNW	6.3	NNW	8.1	NW	8.8	28.
NNW	8.6	N	9.0	N	8.3	NNE	7.8	NNE	7.8	NNE	7.9	NNE	6.9	NNE	5.7	NNE	6.0	NNE	5.8	N	5.3	N	5.9	29.
NE	5.2	NE	6.1	NE	5.6	NE	5.2	NE	4.6	NNE	4.2	NNE	2.5	NNE	1.9	NNE	1.0	NNE	1.0	NNE	1.8	NNE	1.2	30.
NW	4.9	WNW	5.7	NW	5.5	NW	4.7	WNW	5.8	WNW	5.4	W	5.1	W	5.0	W	5.2	W	5.8	W	5.9	W	5.9	31.
	5.72		6.03		6.02		5.51		5.23		4.71		4.41		4.28		4.68		4.70		4.49		4.28	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). April 1892.

NW	9.0	NW	10.4	NW	10.7	NW	10.9	NW	10.0	NW	9.0	NW	7.6	WNW	7.3	NW	7.1	NW	7.7	NW	7.9	NW	7.8	1.
NW	7.1	NW	6.1	NW	6.0	NW	6.2	NW	6.7	NW	6.4	WNW	3.3	WNW	4.5	WNW	5.2	WNW	5.8	WNW	6.4	WNW	5.6	2.
NW	7.7	NW	7.8	NW	7.7	NNW	7.7	NNW	6.0	NNW	5.3	NW	4.1	WNW	1.5	NW	2.1	NW	2.8	NW	2.6	NW	2.7	3.
W	2.8	W	2.8	WNW	2.9	WNW	2.2	W	1.4	W	1.1	W	0.9	SE	2.0	SE	2.6	SSE	2.8	SSE	2.5	SSE	2.6	4.
WSW	1.6	W	2.1	W	3.5	WNW	3.7	WNW	3.1	WNW	3.0	WNW	2.6	NW	2.4	NW	1.4	NW	2.7	NNW	2.7	NNW	3.2	5.
NNE	2.8	NNE	3.2	NNE	3.7	NNE	4.7	NNE	4.5	NNE	4.0	NNE	2.2	NNE	2.2	NNE	2.9	N	3.0	NNE	3.5	NNE	3.7	6.
NNE	5.5	NNE	4.9	NNE	5.7	NNE	6.1	NNE	5.8	NNE	5.8	NE	5.5	NE	5.3	NE	6.0	NE	5.6	NE	5.4	NE	5.3	7.
NE	5.7	NE	6.3	ENE	6.3	E	6.3	E	7.0	E	6.7	E	5.7	E	4.2	ESE	2.4	ESE	2.2	ENE	2.7	ENE	4.3	8.
E	7.1	E	7.2	E	6.6	E	6.8	E	6.2	ESE	4.8	E	4.2	E	5.3	E	5.3	E	4.6	ESE	3.8	ESE	2.7	9.
ESE	5.4	ESE	5.2	ESE	5.1	ESE	4.6	ESE	5.2	ESE	4.0	E	3.0	E	3.7	E	3.7	E	3.3	E	3.3	E	2.9	10.
E	1.7	ENE	1.8	NNE	1.9	NW	2.6	WNW	1.9	WNW	1.9	WNW	1.7	NE	3.2	NE	1.4	NNE	0.8	NNE	1.4	NW	3.4	11.
WNW	9.5	NW	9.5	NW	10.0	NW	8.0	NW	7.6	NNW	8.2	NNW	5.7	NW	3.4	NNW	3.2	NNW	1.6	NE	2.2	NE	2.1	12.
SSE	2.1	S	1.9	WSW	2.7	NW	4.1	NW	5.4	N	8.1	N	8.0	N	6.1	N	4.7	N	4.7	N	4.2	NNW	3.6	13.
NNE	3.4	NNE	2.9	NNE	2.8	N	4.1	N	5.1	NNE	5.7	NNE	6.4	NNE	6.7	N	6.8	N	7.2	N	6.9	N	6.6	14.
NW	5.4	NW	5.0	WNW	5.1	W	6.3	WSW	5.3	WNW	6.6	WNW	3.4	W	3.5	NW	2.5	W	1.1	W	1.1	SSW	2.6	15.
SE	7.1	SE	6.8	SE	6.8	SE	5.8	SE	6.1	ESE	6.6	ESE	5.4	SE	5.4	SE	4.7	SE	4.0	S	3.8	SSW	1.5	16.
W	7.1	W	7.1	WSW	7.2	W	5.9	S	4.5	W	6.5	W	6.2	W	4.1	W	2.3	W	1.8	N	1.4	N	0.2	17.
SSE	5.6	SSE	6.0	SSE	5.4	SSE	5.0	SE	3.7	SE	1.8	W	2.6	WNW	6.8	NW	8.7	NW	8.0	NW	5.5	NW	3.8	18.
NNW	7.4	NNW	7.8	NNW	8.2	NNW	8.6	NNW	7.7	N	8.0	N	5.5	NW	4.3	NNW	5.3	NNW	4.6	NW	6.3	NW	6.2	19.
NW	8.6	NW	8.2	NNW	7.7	NW	7.2	NW	6.1	NW	6.4	NW	4.2	WNW	3.4	NW	2.6	NNW	1.7	NNW	2.1	W	2.4	20.
SSW	2.9	SW	2.2	ESE	2.8	SE	1.8	ESE	2.0	ESE	2.0	WSW	3.9	WSW	4.1	W	4.5	W	3.9	WSW	2.4	WSW	1.2	21.
W	5.9	W	7.1	W	7.5	WSW	8.2	W	7.3	W	6.7	W	7.3	WSW	5.9	SW	7.1	W	8.4	W	8.6	W	9.2	22.
WNW	13.2	WNW	14.0	WNW	**14.6**	WNW	13.2	WNW	11.4	NW	10.4	WNW	8.1	WNW	6.9	WNW	6.3	WNW	6.0	WNW	6.7	WNW	6.9	23.
WNW	13.2	NW	11.6	NW	12.2	WNW	13.6	WNW	13.4	NW	10.6	NW	9.6	NW	8.4	WNW	4.9	WNW	3.5	W	4.8	W	6.3	24.
SSW	5.9	SSW	6.2	SSW	6.6	SSW	6.4	SSW	6.3	SSW	4.7	SSW	5.2	SW	4.2	SW	1.2	SW	2.2	W	4.8	WNW	5.2	25.
WNW	10.3	WNW	11.1	W	11.5	W	12.3	WSW	11.5	W	9.7	WSW	6.6	WSW	6.6	W	6.4	W	7.2	W	7.8	W	5.6	26.
W	7.7	W	7.2	W	6.4	WNW	4.7	W	4.9	W	2.8	WNW	2.0	SE	2.6	N	1.8	NNE	1.2	NNE	1.5	NE	2.2	27.
S	5.4	S	5.1	S	4.5	SSE	4.4	SSE	5.1	SE	4.6	SE	3.3	SE	2.5	ESE	2.7	SSE	3.6	SSE	4.5	SE	3.6	28.
WSW	9.7	WSW	11.8	W	10.4	W	9.9	WSW	9.0	WSW	8.3	WNW	8.6	WNW	7.5	WNW	6.3	WNW	6.0	NW	5.3	NW	3.2	29.
NNE	6.0	NE	6.6	NE	6.0	NE	6.1	NE	6.6	NNE	5.2	NNE	5.0	NNE	5.1	NNE	4.4	NNE	4.1	NNE	3.6	NE	3.5	30.
	6.43		6.53		6.62		6.58		6.23		5.83		4.93		4.64		4.22		4.07		4.19		4.00	Mittel

Mai 1892. Windrichtung und

Datum	12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	NNE	3.0	NNE	3.4	NNE	3.9	NNE	5.3	NNE	5.9	NNE	5.9	NNE	5.6	NNE	6.1	NNE	5.8	NNE	6.6	NE	7.1	NE	6.5
2.	NNE	4.0	NNE	3.8	N	3.6	N	3.4	N	3.7	NNE	3.5	NNE	3.3	N	3.1	N	3.0	NNW	3.6	NW	4.1	NW	3.9
3.	WSW	5.1	WSW	4.5	SW	3.1	SW	3.5	SSW	3.4	SW	3.1	SW	3.1	SW	3.3	SW	5.3	WSW	5.9	WSW	5.8	WSW	5.5
4.	SE	2.3	SE	1.5	SE	2.5	SSE	1.3	SSE	2.1	SSE	1.6	S	2.5	WNW	3.3	NNW	4.5	NNW	4.6	NNW	3.4	NNW	3.8
5.	NNE	3.2	NNE	3.3	NNE	3.2	NNE	1.7	N	1.1	N	1.4	WSW	1.6	WSW	3.4	W	5.6	WNW	7.8	W	8.7	WNW	11.0
6.	WNW	10.5	WNW	7.8	WNW	7.0	W	6.9	WNW	6.8	WNW	7.0	WNW	6.7	WNW	5.4	NW	6.0	N	5.4	NW	3.9	NW	7.2
7.	NW	1.4	WNW	2.1	NW	3.3	NW	2.4	NW	2.6	NW	2.0	NW	3.4	NW	2.6	NW	3.3	NW	3.9	NW	4.8	WNW	4.0
8.	S	4.1	SSW	4.7	S	4.3	SSE	3.6	SSE	3.0	SE	2.8	SE	2.7	SE	2.0	SSE	2.4	SW	3.2	WSW	2.6	SW	2.8
9.	SSE	1.9	SE	2.2	SE	2.7	SE	1.9	SE	0.8	SE	0.8	SE	1.0	SE	1.8	ESE	2.2	SE	2.6	SE	2.9	SE	3.4
10.	NE	2.5	NNE	2.6	NNE	2.2	N	1.8	NNE	1.6	NNE	2.0	NNE	2.0	NNE	2.8	NNE	3.0	NE	3.7	NE	4.4	NE	4.3
11.	NE	5.8	NE	5.1	NE	4.3	NE	3.6	NE	3.7	NNE	3.9	NE	4.2	NE	4.8	NE	5.8	NE	5.7	NE	7.0	NE	7.1
12.	NE	5.7	NE	5.9	NE	5.1	NE	4.4	NE	4.4	NE	5.2	NE	5.9	ENE	5.4	ENE	6.3	ENE	7.2	ENE	6.9	NE	8.1
13.	NE	4.2	NE	3.9	NE	3.6	NNE	2.9	NNE	1.9	NNE	2.4	NNE	2.4	NNE	2.7	NE	2.8	NE	4.2	ENE	4.8	E	4.4
14.	E	1.7	E	2.1	E	0.8	ESE	1.3	ESE	1.9	SE	2.7	SE	3.1	SE	2.8	SE	3.2	SE	4.5	SE	4.6	SE	5.4
15.	W	3.3	W	5.6	W	5.2	W	5.2	W	6.3	W	6.7	WNW	6.8	WNW	7.9	WNW	7.2	WNW	6.8	WNW	5.9	WNW	7.2
16.	W	5.1	WNW	5.8	W	6.2	W	6.3	W	5.2	WSW	6.5	SW	5.7	WSW	5.6	WSW	5.9	WSW	5.0	WSW	5.6	WSW	9.3
17.	WSW	7.3	SW	4.2	SSW	4.4	SSW	4.9	SSW	4.8	SSW	5.1	SW	7.0	SW	7.6	WSW	10.0	WSW	10.4	SW	10.9	SW	10.0
18.	WNW	8.2	WNW	8.8	W	8.2	W	7.8	W	8.5	W	7.9	W	8.6	WNW	10.0	WNW	9.8	WNW	11.0	WNW	10.0	WNW	9.2
19.	S	3.7	SSE	3.5	SE	3.9	SSE	5.9	SSE	5.7	SSE	6.2	SSW	5.1	SW	6.1	SW	6.8	SW	5.8	SW	5.8	SW	5.3
20.	W	4.8	W	6.2	W	8.0	W	7.4	W	7.4	WSW	6.4	WSW	8.4	WSW	8.1	WSW	7.2	SW	6.0	SW	7.1	SW	8.1
21.	W	6.6	WSW	6.3	WSW	7.1	WSW	6.8	WSW	6.7	WSW	8.8	W	9.1	W	8.8	WNW	12.6	W	11.8	W	12.4	WNW	12.0
22.	W	4.4	WSW	4.2	SW	2.2	SSW	3.0	S	3.7	S	3.7	SSW	4.2	SSW	4.8	SW	6.2	SW	7.6	W	9.2	WSW	10.7
23.	W	3.2	W	3.0	W	2.4	W	1.5	WSW	1.2	WSW	1.6	SW	1.4	SSE	2.2	S	3.5	S	3.7	SSE	3.6	S	3.7
24.	SE	2.4	SSE	3.1	SE	4.0	SE	4.2	SSE	2.2	S	1.9	S	1.1	W	3.2	WNW	4.6	NW	4.6	NW	3.4	NW	4.8
25.	SE	3.5	ESE	4.2	ESE	3.7	SE	3.5	ESE	3.3	SE	3.9	SE	3.7	SE	2.7	SE	3.2	SE	3.9	SE	5.1	SE	5.5
26.	SE	4.4	SE	5.6	SE	5.4	SE	5.2	SE	5.8	SE	5.7	SE	4.0	SE	3.5	SE	3.1	SE	3.5	SE	3.7	SSE	5.0
27.	SSE	2.3	SSE	2.6	SE	3.0	SE	2.4	SE	2.6	SE	2.2	SE	1.6	SE	2.0	SE	2.6	S	3.6	SW	4.7	SW	4.6
28.	S	1.9	NNE	1.5	ESE	2.7	WNW	1.8	WNW	0.9	WNW	0.6	ESE	1.6	SE	0.8	SSE	0.9	SE	2.2	SE	2.8	SE	2.9
29.	ESE	0.6	ESE	0.6	SE	1.0	SE	1.4	SE	1.2	W	5.1	WNW	10.2	WNW	10.8	WNW	12.2	WNW	11.0	WNW	10.7	NW	10.6
30.	NNW	1.2	NNW	1.0	NNW	0.9	SW	1.5	SSW	2.0	SSW	2.8	SSW	3.5	S	5.1	S	4.5	SSW	3.3	WNW	2.4	WNW	2.1
31.	NE	0.6	NE	1.6	NE	1.9	E	1.5	ESE	1.2	ESE	1.6	ESE	1.8	ESE	1.8	ESE	2.9	SE	4.4	ESE	5.2	ESE	6.2
Mittel		3.84		3.89		3.86		3.69		3.60		3.90		4.24		4.53		5.24		5.60		5.80		6.28

Juni 1892. Windrichtung und

1.	E	3.6	ESE	4.0	ESE	4.0	ESE	4.1	SE	3.1	SE	3.3	SE	3.3	SE	3.5	SSE	2.4	SE	2.5	SW	2.2	WNW	3.9
2.	WNW	2.6	WNW	2.3	WNW	1.8	W	2.0	W	1.2	W	1.0	SSW	1.4	SSW	2.6	SSW	2.4	S	3.4	SSW	4.1	SSW	3.7
3.	SE	2.5	SE	2.5	SE	1.5	SSE	1.2	WSW	3.0	W	4.8	WSW	2.2	SW	1.8	S	4.1	SSE	6.0	SSW	5.6	SW	5.3
4.	N	3.0	NNW	1.9	NNW	2.1	N	2.1	NNE	1.5	N	2.3	N	2.5	N	2.9	NNE	2.1	NE	2.0	ENE	2.7	E	2.2
5.	SSE	1.2	S	0.8	SSE	0.6	SE	2.4	SSE	1.8	S	1.7	SSE	2.8	SSE	2.8	SSE	4.2	SSE	5.1	S	6.2	SW	4.8
6.	NNE	0.7	NNE	1.8	NNE	1.2	N	3.6	NW	3.2	NW	3.3	NW	3.6	NNW	3.5	NNW	3.2	N	2.8	N	2.4	W	3.4
7.	NW	5.1	NW	5.6	WNW	4.0	WNW	5.0	WNW	4.9	WNW	5.1	WNW	5.6	NW	5.4	NW	6.6	NW	6.9	NW	7.8	NW	8.8
8.	NNW	2.0	NNW	2.6	NNW	4.7	NNW	3.9	NNW	3.2	NNW	4.1	NNW	4.7	NNW	6.0	NNW	6.4	NW	7.1	NW	7.5	NW	7.8
9.	NNW	4.1	NW	3.1	NW	2.5	WNW	2.9	NW	3.5	NW	3.4	NW	3.1	WNW	2.6	WNW	2.7	W	3.2	WNW	3.5	NNW	3.8
10.	N	2.4	NNW	1.8	NNW	2.0	NW	2.2	NW	2.8	NW	3.0	NW	3.3	NW	3.7	WNW	5.1	NW	5.8	NW	7.2	WNW	7.6
11.	N	1.7	N	2.4	N	2.0	N	1.7	NE	2.3	NE	2.8	ENE	3.4	E	3.0	NW	4.2	NE	3.9	ENE	3.8	ESE	3.4
12.	WNW	7.9	WNW	6.3	W	4.6	W	4.1	W	10.1	W	8.5	W	6.6	WNW	6.0	WNW	7.8	WNW	8.1	WNW	8.8	WNW	10.9
13.	S	1.4	SSE	1.2	SSE	1.4	NE	1.4	E	2.2	ESE	2.8	ESE	4.2	ESE	5.2	SE	5.1	SSE	6.3	WNW	8.4	WNW	12.4
14.	WSW	6.2	W	7.3	W	6.5	WNW	6.9	W	5.7	WNW	6.4	WNW	7.7	WNW	8.2	NW	6.4	WNW	4.6	WNW	3.8	WNW	3.4
15.	NNE	2.7	N	3.1	NNW	2.8	NNW	3.7	NNW	4.3	NNW	3.5	NNW	4.0	NNW	4.4	NNW	4.5	NNW	5.0	N	5.1	NNW	4.4
16.	NW	3.2	NNW	3.2	NW	1.9	WNW	1.5	WNW	1.4	WNW	1.2	NW	2.3	NW	2.7	NW	3.7	W	3.7	W	3.7	W	4.0
17.	ESE	1.1	ESE	3.0	SE	3.4	SE	3.8	SE	3.2	SE	2.8	SE	2.7	SSE	2.7	WSW	2.7	SW	3.6	W	4.1	W	4.6
18.	WSW	2.8	WSW	2.2	W	1.8	WSW	1.4	WSW	1.0	WSW	2.1	WNW	7.4	WNW	6.4	WNW	5.7	W	7.5	WNW	7.1	W	6.3
19.	WSW	3.4	WSW	2.9	WSW	2.0	WSW	2.0	WSW	1.8	WSW	1.8	WSW	2.0	SSW	2.2	SSW	2.6	SSW	3.2	SW	3.3	S	3.8
20.	NW	1.7	NW	2.2	WNW	3.7	WNW	2.1	WNW	0.6	SSW	0.7	SSW	1.0	SSE	1.6	SSE	2.6	SSW	2.6	W	4.0	W	5.0
21.	S	3.7	SSW	3.7	SSE	3.4	SSE	3.4	SSE	3.3	S	2.9	SSW	3.8	SSW	4.5	SSW	3.9	SSW	4.6	SW	5.1	SSW	6.7
22.	WSW	3.6	WSW	3.2	WSW	3.1	WSW	4.1	WSW	4.3	WSW	5.4	W	7.4	W	7.3	W	6.4	W	6.3	W	6.8	W	6.1
23.	ESE	2.0	SE	2.8	SSE	3.8	SSE	3.8	SE	3.8	SE	3.6	SE	3.1	SE	3.5	SE	4.0	SE	4.0	SE	3.6	SE	3.0
24.	WSW	10.8	WSW	14.5	SW	12.2	SW	8.2	SW	10.8	SW	11.8	WSW	13.9	WSW	15.1	WSW	19.8	WSW	19.4	WSW	**19.9**	WSW	19.6
25.	WNW	5.9	WSW	3.6	WSW	3.6	SW	4.5	WSW	4.2	SSW	4.1	SW	4.7	SW	5.2	SW	4.6	SW	4.7	SW	4.0	WSW	4.6
26.	WSW	2.4	W	2.5	WNW	1.9	WNW	0.6	SW	2.0	WSW	3.1	W	3.2	W	3.6	WNW	2.3	WNW	1.9	NW	3.3	WNW	3.5
27.	WSW	3.3	WSW	2.9	WSW	4.1	WSW	3.7	W	4.3	W	4.1	W	3.5	WSW	4.2	WSW	3.5	SW	2.6	SW	3.8	SW	3.5
28.	W	0.7	W	1.4	W	1.3	W	1.2	W	1.0	WNW	1.5	W	1.3	WSW	1.5	SW	2.2	SSW	2.4	SW	2.7	WSW	3.7
29.	NE	3.0	NE	2.8	NE	2.5	NE	1.6	ENE	2.3	ESE	1.8	SE	1.9	SE	2.1	SSE	3.1	SSW	5.5	S	8.5	S	8.2
30.	WSW	7.1	W	11.2	W	12.4	WNW	12.0	WNW	12.6	W	12.2	W	12.1	W	12.3	W	13.4	W	13.7	W	14.4	W	15.2
Mittel		3.39		3.63		3.43		3.37		3.65		3.84		4.29		4.55		4.92		5.28		5.78		6.12

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). Mai 1892.

12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
NE	6.8	NE	6.9	NE	7.0	N	6.1	N	6.8	NNW	6.4	N	5.4	NNE	5.3	NNE	5.6	NNE	6.0	NNE	5.2	NNE	4.1	1.
WNW	4.8	NW	4.2	NW	4.2	NNW	3.7	NNW	2.9	NW	1.3	NW	1.5	NW	2.3	NNW	2.3	NW	2.0	NW	1.6	WSW	2.5	2.
SW	4.2	SW	4.5	SW	2.4	WSW	2.4	NW	2.2	N	2.7	NNE	2.7	NE	2.7	ENE	3.6	ENE	3.4	ESE	3.2	SE	2.8	3.
WNW	4.5	WNW	4.3	NW	6.6	NNW	6.5	N	6.1	N	5.4	N	4.8	NNE	4.7	NNE	4.7	NE	4.6	NNE	3.7	NNE	3.1	4.
WNW	11.9	WNW	13.6	WNW	14.2	WNW	12.6	W	11.6	WNW	9.0	NW	12.1	WNW	9.0	WNW	8.7	W	7.1	WNW	9.1	WNW	10.0	5.
NW	8.2	NW	7.3	NW	7.4	NW	8.6	N	8.6	N	7.4	N	7.7	N	5.9	NNW	5.0	NW	4.4	NW	3.7	NW	2.8	6.
W	5.1	W	4.8	W	4.0	W	2.8	WNW	3.9	NW	2.1	WNW	2.2	W	0.7	SE	2.2	SE	3.2	SSE	3.1	S	3.7	7.
SE	2.6	SE	3.9	SE	3.5	SE	3.1	SE	2.9	SE	2.1	SE	2.0	ESE	2.1	SE	2.0	SE	2.7	SE	2.8	SE	3.0	8.
ESE	3.1	E	3.1	E	3.3	E	3.2	E	3.5	NE	4.1	NE	4.3	NE	3.7	NE	3.6	ENE	3.2	ENE	2.1	NE	1.8	9.
NE	5.4	NE	5.6	ENE	6.9	ENE	6.6	ENE	5.5	NE	5.0	NE	3.6	ENE	3.3	NE	4.2	NE	7.0	NE	6.3	NE	5.1	10.
NE	7.5	NE	8.1	NE	7.3	NE	7.5	NE	6.5	NE	5.2	NE	5.3	NE	5.1	NE	5.5	NE	6.8	NE	5.8	NE	5.9	11.
NE	8.0	NE	7.7	ENE	7.7	NE	7.2	NE	7.6	NE	6.8	NE	7.0	NE	6.4	NE	5.9	NE	5.2	NE	5.3	NE	4.3	12.
E	5.4	E	4.8	E	4.6	E	4.2	E	4.3	ENE	5.1	ENE	4.0	ENE	3.2	NE	3.0	NE	3.3	NE	1.3	NE	1.1	13.
SE	4.8	SE	4.5	SE	4.3	S	4.9	W	5.4	W	5.7	W	3.4	WNW	3.1	NW	5.2	NW	5.5	NW	6.5	NW	5.2	14.
WNW	7.3	WNW	6.3	NW	6.6	NW	6.4	NW	6.1	WNW	4.8	WNW	4.0	W	0.9	S	1.3	SSW	2.0	WSW	4.3	WSW	5.6	15.
W	8.8	W	9.5	WNW	8.4	NW	8.0	NW	8.0	WNW	9.8	WNW	6.9	WNW	5.5	WSW	4.8	WSW	5.6	WSW	5.9	WSW	5.5	16.
WSW	12.0	WSW	10.5	WSW	12.4	W	11.2	W	10.8	WNW	10.9	W	8.7	W	8.8	W	6.1	WNW	7.6	WNW	7.1	WNW	9.2	17.
WNW	9.4	WNW	8.8	WNW	8.9	WNW	8.2	WNW	7.1	WNW	6.9	WNW	5.9	W	4.9	WSW	3.8	WSW	2.4	SSW	2.7	SSW	3.7	18.
WSW	8.6	SW	8.0	SSW	7.4	SW	7.9	W	9.5	WNW	10.0	WNW	9.6	WNW	10.6	WNW	6.9	WNW	6.5	WNW	6.9	W	6.5	19.
SSW	4.8	SSW	6.2	SSW	6.1	SSW	5.2	SSW	4.2	SW	6.3	WSW	6.3	WSW	6.3	WSW	6.4	W	6.6	W	7.4	W	7.2	20.
WNW	12.6	WNW	12.9	WNW	13.7	WNW	**14.8**	WNW	14.4	WNW	14.0	WNW	14.4	WNW	11.7	WNW	11.3	WNW	9.6	WNW	7.6	WNW	5.0	21.
W	11.7	WNW	13.1	WNW	12.5	NW	12.1	NW	12.6	NW	10.4	NW	8.3	NW	7.2	NW	6.1	NW	5.1	WNW	4.1	WNW	3.9	22.
SSE	3.8	SSE	3.9	SE	3.8	SE	3.8	SE	3.6	ESE	3.8	ESE	3.3	E	2.9	ESE	3.4	SE	3.3	SE	3.6	SE	2.8	23.
WNW	4.0	WNW	4.4	W	3.6	WNW	4.2	WNW	3.5	NW	3.1	NW	2.3	NW	1.0	NW	0.5	E	2.2	SE	2.4	SE	3.6	24.
SE	5.2	SE	4.9	SE	4.8	SE	4.7	SE	3.8	SE	3.1	SE	3.0	SE	3.4	SE	2.5	SE	3.2	SE	3.1	SE	3.2	25.
SSE	7.0	SSE	7.0	SSE	6.4	SSE	5.3	S	4.3	S	4.2	SE	2.8	SE	2.5	SE	3.6	SSE	2.6	WSW	1.3	SSE	2.5	26.
SW	3.8	S	4.6	SSE	4.5	SSE	5.7	SSE	5.6	SSE	5.0	SE	3.6	SE	3.6	SE	4.4	S	3.4	SSW	3.2	SSW	2.9	27.
SE	3.5	SE	3.5	ESE	3.7	SE	3.3	SE	3.6	SE	3.8	SE	2.5	SE	1.9	SE	2.0	ESE	2.3	SE	2.2	SE	1.2	28.
NW	10.2	WNW	9.9	WNW	10.0	WNW	9.8	WNW	9.0	NW	7.3	NW	6.5	NNW	4.1	NNW	1.9	NNW	1.7	NNW	1.0	NNW	0.6	29.
SW	2.6	NW	2.1	NW	3.2	NW	3.1	NW	3.5	NW	2.8	NW	1.8	NW	1.4	NW	0.8	NW	0.8	NW	0.3	NNW	0.8	30.
ESE	6.3	ESE	5.5	ESE	6.5	E	7.0	E	7.0	E	7.6	E	6.7	ESE	4.3	ESE	4.2	E	3.5	E	3.3	ESE	3.3	31.
	6.58		6.59		6.63		6.45		6.27		5.87		5.25		4.47		4.24		4.28		4.07		3.96	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). Juni 1892.

WNW	7.5	WNW	11.0	WNW	11.3	NW	7.6	WNW	8.3	NW	6.9	NW	5.1	NW	3.5	WNW	3.9	NNW	3.9	NW	2.3	NW	2.6	1.
SSE	3.9	SE	3.7	SSE	2.3	SSE	3.9	SE	4.3	SSE	5.3	SSE	5.3	SSE	4.7	SE	4.5	SE	4.7	SE	4.8	SE	3.7	2.
SW	6.5	WSW	7.3	W	8.3	WNW	5.9	W	5.7	WNW	6.6	W	4.4	WNW	3.9	NW	5.9	NW	4.0	NNW	3.8	N	3.6	3.
E	1.9	SE	1.8	NE	2.0	NNW	1.2	E	1.8	NE	1.2	ESE	1.8	E	1.3	E	0.9	E	1.4	ESE	1.4	SSE	1.4	4.
SE	2.6	SE	4.3	SE	3.3	SE	4.3	SW	4.6	WSW	2.1	SW	0.4	SE	1.6	SE	1.6	SE	2.5	SE	2.5	SE	2.3	5.
W	2.4	WNW	8.9	NW	7.0	NW	4.9	NW	5.7	NNW	5.5	NNW	4.5	N	3.7	N	2.1	NW	4.2	NW	4.4	NW	4.2	6.
NNW	7.7	N	8.3	NNE	7.3	NNE	8.3	NNE	7.9	NNE	6.8	NNE	6.2	NNE	5.0	N	3.0	N	3.5	NNW	3.2	N	2.8	7.
NW	7.8	NW	7.2	NW	7.8	N	7.7	N	7.5	N	8.1	NW	7.7	NW	6.6	NW	6.1	NW	5.3	NW	4.4	NW	5.2	8.
NW	4.1	NW	3.8	NW	3.4	N	2.9	NNE	3.7	NNE	3.8	NE	3.5	NNE	2.6	NNE	1.7	NNE	1.2	N	2.2	N	2.6	9.
NW	8.3	NW	8.1	WNW	7.5	NW	7.3	NW	6.7	NW	5.2	NW	4.0	NNW	2.4	NNW	1.1	NNW	0.9	NNW	2.0	N	2.1	10.
SE	3.9	SSE	5.4	SSW	5.0	S	3.3	SSW	5.3	WSW	4.8	W	3.2	WNW	4.2	W	3.9	W	2.5	W	3.6	WNW	6.6	11.
WNW	11.4	WNW	9.8	WNW	8.8	WNW	9.0	WNW	6.9	WNW	6.0	WNW	5.2	WNW	4.4	WNW	2.7	W	2.4	W	1.4	W	1.4	12.
WNW	11.4	NW	12.4	WNW	11.2	NW	10.0	NW	9.4	NW	7.9	WNW	7.5	W	7.2	WNW	7.0	W	5.7	W	6.7	WSW	5.8	13.
WNW	2.5	NW	2.2	WNW	2.6	WSW	2.6	N	2.9	NW	2.5	N	3.2	N	3.8	NNE	3.6	NNE	4.1	NNE	3.8	NNE	3.6	14.
NW	4.6	NW	4.4	NNW	4.8	NW	3.4	NW	4.5	WNW	4.2	WNW	5.0	WNW	3.8	WNW	3.6	WNW	3.4	WNW	2.7	NW	3.2	15.
W	3.8	W	3.1	W	3.3	W	2.9	SSW	2.2	SSE	2.5	SSE	1.3	SE	1.8	ESE	1.9	ESE	1.1	ESE	0.7	ESE	0.4	16.
WSW	4.5	SW	3.5	WSW	4.5	SW	3.3	SW	4.5	W	5.2	WNW	4.5	W	3.8	W	4.0	WSW	2.7	WSW	2.9	WSW	3.9	17.
WSW	6.8	WSW	5.8	WSW	4.2	WSW	3.7	W	8.9	W	7.5	W	5.9	W	3.3	W	2.7	WSW	2.9	WSW	3.8	WSW	4.0	18.
SSW	2.2	SW	2.6	SSE	3.9	SSE	3.8	SSE	3.9	S	3.2	W	4.1	NW	3.2	NNW	2.7	NE	2.3	NE	2.4	ENE	2.7	19.
W	2.8	WSW	2.5	SW	3.2	WNW	6.7	WSW	2.9	WSW	3.6	WSW	2.8	WSW	2.0	WNW	2.0	NW	1.0	WNW	0.3	SW	1.2	20.
W	8.8	WNW	8.2	WSW	7.2	SW	6.7	SW	5.9	W	4.9	SW	4.0	SSW	3.4	S	4.4	SSW	5.4	SW	5.5	SW	5.2	21.
W	5.8	W	5.1	W	4.2	SE	2.4	W	2.6	S	2.0	S	2.0	SE	2.1	SE	1.8	SSW	2.9	SE	2.4	ESE	1.9	22.
SE	4.0	SSE	5.1	SSW	6.2	SSW	8.2	SW	9.2	SW	10.7	SSW	7.5	SSW	8.1	S	6.9	SW	9.8	SW	10.7	WSW	11.1	23.
W	18.4	W	18.3	W	19.2	W	16.2	WNW	15.6	WNW	14.1	W	11.7	W	9.6	W	7.2	W	5.7	W	7.7	WNW	7.8	24.
W	5.3	W	6.1	WSW	4.7	WSW	4.7	WSW	4.3	WSW	3.3	W	3.6	W	2.5	SW	1.7	SW	1.8	SSW	2.1	WSW	2.5	25.
NW	3.8	W	5.4	WSW	5.3	WSW	5.7	WSW	6.2	WNW	3.7	NW	3.5	WNW	4.5	WNW	4.4	W	3.6	W	3.3	WSW	3.4	26.
SW	4.1	WSW	3.9	WNW	4.7	WNW	4.3	W	4.8	W	4.7	WNW	4.1	W	1.9	W	1.6	W	1.6	W	1.5	W	1.3	27.
SW	3.0	W	3.6	W	3.2	WNW	3.3	WNW	3.3	NNW	3.0	NNW	2.8	NNW	2.4	NNE	2.3	ENE	3.0	ENE	2.8	ENE	2.9	28.
SSW	7.2	SSW	7.0	SSW	6.4	SSW	9.0	W	10.2	WSW	7.3	W	7.9	W	9.4	W	7.5	W	6.4	WSW	4.6	WSW	4.2	29.
W	17.8	WNW	18.8	WNW	16.4	WNW	16.2	WNW	13.6	WNW	13.6	WNW	13.0	WNW	11.3	WNW	12.8	WNW	10.4	NW	10.1	NW	8.5	30.
	6.16		6.59		6.31		5.98		5.78		5.54		4.86		4.27		3.85		3.68		3.67		3.74	Mittel

Juli 1892.

Windrichtung und

Datum	12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	NW	8.1	NW	6.2	WNW	6.2	WNW	5.8	WNW	6.3	WNW	6.5	WNW	6.1	WNW	6.8	WNW	7.5	WNW	7.5	NW	6.6	NW	7.1
2.	W	4.8	W	3.4	WSW	3.0	WSW	2.7	WSW	2.7	WSW	3.0	W	3.6	WNW	4.4	WNW	4.8	WNW	5.4	NW	6.6	WNW	6.3
3.	NW	1.0	WNW	0.2	NW	0.1	NW	0.7	WNW	0.5	WNW	1.0	SE	2.1	SE	3.1	SE	3.1	SE	3.2	SE	3.2	SSE	2.9
4.	SE	4.6	SE	5.9	SE	6.9	SE	6.1	SE	5.2	SSW	1.8	S	1.5	ESE	3.3	SE	2.8	SSW	4.0	SSW	3.9	SSW	4.5
5.	WNW	3.0	WNW	2.9	WNW	2.5	W	2.8	WNW	3.1	W	1.9	W	2.8	W	3.6	W	4.8	W	6.7	W	7.0	W	7.6
6.	SSW	1.7	SSW	0.9	S	1.7	S	1.9	SSE	2.2	SSE	2.4	S	3.0	SSW	5.3	SSW	5.4	SSW	6.2	S	5.5	SSW	5.6
7.	SW	5.4	SSW	4.9	SSW	5.9	SSW	6.3	SSW	5.8	SSW	6.2	S	6.5	SSW	7.0	SSW	8.0	SSW	9.0	SW	12.2	WSW	11.6
8.	W	7.8	WSW	7.5	WSW	8.6	WSW	8.4	WSW	7.8	WSW	6.6	WSW	8.8	W	10.2	W	12.6	W	12.1	W	11.4	WNW	11.6
9.	W	5.3	WSW	6.0	WSW	5.8	WSW	5.8	WSW	5.3	SW.	4.9	WSW	6.4	WSW	7.6	WSW	7.6	WSW	7.9	WSW	8.5	W	10.2
10.	WSW	1.4	SW	1.4	NW	0.6	S	2.3	SSW	2.8	S	2.1	SSW	3.3	SSW	3.6	SSW	4.3	SSW	5.5	SW	5.9	WSW	4.4
11.	W	2.4	NW	3.6	WNW	4.9	NW	5.5	NW	6.4	NW	6.7	NW	5.6	NW	5.0	NW	6.4	NW	6.1	NW	7.2	NW	6.9
12.	NNW	2.6	NW	1.8	W	1.5	WSW	1.7	WSW	1.1	WSW	1.1	WNW	2.0	NNE	1.7	N	1.4	WNW	2.1	WSW	2.1	WNW	2.3
13.	NE	2.3	NE	2.0	NE	1.7	NNW	2.4	NNE	1.5	NNW	4.1	NNE	4.2	NNE	2.8	NE	1.9	W	2.2	NNW	3.8	NE	3.0
14.	WSW	3.0	WSW	2.6	SW	1.4	SW	0.9	SW	1.5	SW	1.3	WSW	1.7	WSW	1.6	NW	2.6	NW	2.9	WNW	3.5	WNW	4.8
15.	W	5.4	W	4.3	W	5.0	WNW	4.1	W	4.3	WNW	5.5	WNW	6.6	WNW	9.0	NW	8.1	NW	8.5	NW	8.4	NW	8.2
16.	WSW	3.5	WSW	3.1	WSW	4.2	W	4.0	W	4.2	W	3.9	W	4.5	W	4.8	WNW	5.8	W	5.5	W	4.8	W	5.3
17.	SE	2.6	SSE	1.6	SSE	1.0	SSE	0.8	SSE	0.5	SSE	0.9	SSE	0.8	SE	2.2	SE	3.1	SE	3.5	SE	3.7	SE	3.7
18.	W	2.0	W	3.1	WNW	4.6	WNW	5.2	NW	5.3	NW	4.9	WNW	4.4	WNW	5.2	NW	6.9	WNW	7.0	NW	7.8	NW	7.7
19.	W	4.1	W	4.0	W	4.4	W	4.1	WSW	3.7	WSW	3.6	WSW	3.6	WNW	5.1	W	5.3	WNW	5.4	W	6.2	W	6.6
20.	SE	2.5	SE	3.3	SE	3.0	ESE	2.3	E	3.1	E	3.3	SSE	1.8	SSE	1.0	NE	2.4	NE	2.6	NE	3.7	NE	5.5
21.	NNE	1.9	N	3.0	N	2.8	N	2.1	NNW	2.7	NNW	3.2	NNW	2.5	N	2.1	NNW	2.1	N	1.3	NW	3.7	NW	4.9
22.	WNW	3.2	WNW	2.9	WNW	3.3	WNW	3.7	WNW	3.8	WNW	4.0	WNW	4.5	WNW	5.2	WNW	5.8	WNW	6.6	WNW	6.3	W	7.5
23.	WNW	3.5	WNW	2.2	WNW	2.5	NW	2.9	NW	2.8	NW	2.0	WNW	3.3	WNW	3.3	NW	2.8	NW	3.6	WNW	4.1	NW	5.6
24.	WNW	2.4	WNW	2.2	WNW	2.8	WNW	2.2	WNW	2.0	WNW	2.2	WNW	2.4	NW	2.6	WNW	2.2	WNW	4.0	WNW	4.6	NW	5.2
25.	NW	2.4	NW	3.0	NW	3.1	NW	3.7	NW	3.0	NW	3.4	NW	4.0	NW	3.7	NNW	4.4	NNW	4.0	NNW	4.4	NNW	4.3
26.	NE	2.3	NE	1.5	NNE	2.1	NNE	2.0	NNE	1.7	N	2.1	NNW	2.8	NNW	2.8	NNW	3.3	NNW	3.4	NE	4.8	NE	4.7
27.	N	2.7	N	3.5	N	2.6	N	1.4	N	1.4	N	1.0	N	1.4	N	1.8	N	1.3	NNW	1.9	NW	2.5	NNE	2.1
28.	NE	1.5	NE	1.5	NE	1.8	NE	1.7	NNE	0.8	NNE	1.4	NNE	1.4	NE	1.3	ENE	1.7	E	1.9	ESE	2.4	SE	2.2
29.	NE	2.1	NNE	1.8	NE	1 6	NE	1.3	NE	1.6	NE	1.9	ENE	2.3	ENE	1.7	ENE	1.9	E	2.1	E	2.2	SE	1.9
30.	SE	1.0	SE	2.9	SE	3.7	SE	3.6	SE	3.7	SE	2.5	SE	2.8	SE	2.5	SE	2.4	SSE	2.7	S	4.4	SSE	5.0
31.	SSE	1.7	WSW	1.6	WSW	2.6	W	2.3	W	2.9	S	1.3	WNW	2.3	W	2.1	WNW	3.5	W	4.4	W	6.5	WNW	5.4
Mittel		3.17		3.06		3.29		3.25		3.22		3.12		3.52		3.95		4.39		4.81		5.42		5.63

August 1892.

Windrichtung und

1.	WNW	3.6	WNW	4.6	WNW	3.5	WNW	3.5	W	2.4	WNW	2.5	NW	3.6	NW	3.5	NW	3.1	NW	2.0	N	1.6	NNW	1.9
2.	WSW	2.9	WSW	3.7	NW	6.0	WNW	6.3	WNW	5.9	WNW	5.9	WNW	5.7	WNW	5.8	WNW	5.6	WNW	8.2	WNW	9.6	WNW	11.4
3.	NW	3.6	NW	4.6	NNW	4.6	NNE	5.4	N	4.8	N	5.8	NNW	6.1	NNW	6.5	N	6.3	N	6.5	N	5.7	NNW	6.5
4.	W	5.0	W	4.3	WSW	4.0	WSW	4.4	WSW	4.8	WSW	4.0	SW	4.4	WSW	5.4	SW	6.3	SW	7.0	WSW	8.3	WSW	6.3
5.	W	5.0	W	5.5	W	5.7	W	6.2	WSW	5.3	WSW	6.1	W	8.4	W	9.5	WNW	9.0	WNW	9.8	WNW	8.7	WNW	9.7
6.	WSW	2.3	SW	2.2	SW	2.5	SSW	2.5	S	2.4	SSE	2.5	SSE	2.4	SSE	2.6	S	4.1	SSW	4.3	SSW	3.9	SW	4.7
7.	WSW	2.9	WSW	2.9	WSW	3.3	W	2.7	WNW	2.7	WSW	2.1	WSW	3.7	WSW	5.2	WSW	6.0	WSW	8.3	WSW	8.8	W	10.2
8.	W	3.6	WNW	3.4	WNW	3.4	W	3.0	W	3.9	W	3.7	WNW	3.2	W	3.6	W	3.4	WSW	3.8	WSW	4.2	W	5.8
9.	SE	3.1	SE	3.3	SE	4.5	SE	5.2	SE	5.0	SE	4.7	SSE	3.8	SW	2.6	WSW	4.8	WSW	5.8	WSW	7.3	W	8.4
10.	W	4.8	W	4.9	WNW	5.7	WNW	6.4	WNW	6.3	NW	5.0	NW	6.8	NW	6.8	NW	7.0	WNW	6.7	WNW	8.2	WNW	7.5
11.	WNW	4.4	W	3.8	W	3.9	W	3.8	W	3.4	W	3.7	WNW	4.2	WNW	4.9	NW	4.7	NW	4.1	NW	4.6	NW	4.6
12.	SW	0.6	SW	0.7	SW	1.0	SW	0.9	SW	1.5	SW	0.8	SW	0.5	SSE	1.6	SSW	2.6	WSW	2.6	W	2.6	WNW	3.1
13.	SSW	0.6	SSW	1.6	SSW	1.9	S	1.5	SSE	1.8	SSE	2.2	SE	2.3	SE	2.8	SE	2.7	SSE	3.9	SSW	4.2	S	4.9
14.	SSW	4.6	SSW	4.2	SSW	3.4	SSW	3.2	SSW	3.4	SSW	4.2	SSW	3.6	SSW	4.0	SSW	3.4	SW	3.2	WSW	3.9	W	8.2
15.	SSE	2.1	SSE	3.0	SSE	3.6	SSE	2.8	S	2.8	S	3.3	SSW	4.5	SSW	5.9	SW	6.7	SW	4.6	WSW	7.5	WSW	9.0
16.	WNW	2.0	WNW	0.9	WNW	0.4	WNW	0.5	WNW	1.4	W	2.9	WNW	2.3	WNW	3.4	WNW	4.4	W	5.0	W	5.9	WNW	5.1
17.	NE	2.4	ESE	2.0	ESE	3.6	SE	3.9	SE	3.5	SSE	3.3	SSE	5.0	SSE	4.2	SSE	3.6	SW	5.0	W	6.1	W	6.4
18.	NW	5.7	NW	4.6	WNW	4.2	WNW	3.4	WNW	2.1	WNW	1.7	WNW	2.5	N	1.8	NE	3.4	ENE	3.0	ENE	4.0	ENE	4.4
19.	ENE	3.2	ENE	2.5	ENE	2.6	E	2.7	E	1.8	E	1.2	SE	1.0	SE	1.2	SE	0.5	S	1.1	WNW	3.2	NW	4.8
20.	SSW	1.3	SSW	0.5	SSW	0.8	WNW	8.3	WNW	6.2	WNW	3.8	WNW	3.3	W	3.2	W	3.9	W	3.4	W	2.8	WNW	5.8
21.	WNW	2.7	WNW	2.4	WNW	2.7	WNW	3.0	WNW	3.0	WNW	2.8	WNW	2.2	NW	4.8	NW	4.3	NW	4.4	NW	3.9	WNW	4.2
22.	NE	2.8	NE	2.8	NE	2.4	NE	2.3	NE	2.4	NE	2.8	NE	3.0	ENE	3.8	E	4.2	E	5.3	E	6.6	E	6.7
23.	ENE	2.1	ENE	0.8	ENE	1.4	ESE	2.5	ESE	2.6	ESE	2.2	SE	3.2	SE	3.4	SE	2.9	SE	2.7	ESE	2.8	SE	2.8
24.	NNW	5.1	NNW	2.9	WSW	1.2	WSW	1.7	WSW	1.7	WSW	1.9	WSW	1.9	WSW	1.4	SW	2.5	S	3.7	S	3.8	SSW	2.9
25.	NNE	2.5	NE	2.1	E	2.6	SE	3.5	SE	3.6	SE	4.1	SE	4.5	SW	2.5	NW	3.9	WNW	5.5	W	3.7	W	7.6
26.	W	4.9	WSW	6.4	SW	3.9	SW	4.9	WSW	7.1	W	7.8	W	7.1	W	7.7	W	6.9	W	6.4	W	4.9	W	5.8
27.	WSW	4.1	WSW	4.7	WSW	3.8	WSW	3.1	WSW	1.6	SW	1.7	SW	1.7	SW	0.9	SW	1.4	SSW	2.7	SSW	3.9	SW	5.1
28.	SSW	4.6	SSW	5.7	SSW	7.1	SSW	6.2	SSW	5.9	S	6.5	SSW	7.4	SSW	6.7	SW	8.2	SW	8.9	SW	7.7	SW	8.3
29.	W	10.4	WNW	8.6	NW	9.6	NW	6.2	WNW	2.4	W	3.8	W	4.2	W	7.0	W	5.6	W	4.0	W	3.0	WSW	4.1
30.	SSE	3.2	SE	3.4	SE	4.2	SE	5.2	SE	4.8	SE	4.5	S	3.4	SSW	4.4	SW	5.2	SW	6.1	WSW	6.0	WSW	6.0
31.	SE	4.4	S	4.0	S	3.4	SSW	3.2	SSW	3.0	SW	3.6	SW	4.2	SW	5.0	SW	5.4	SW	5.7	WSW	6.4	WSW	6.9
Mittel		3.56		3.45		3.58		3.82		3.53		3.58		3.87		4.27		4.58		4.96		5.28		6.10

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). Juli 1892.

12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
NW	7.7	WNW	7.7	WNW	5.8	W	6.6	W	6.9	W	5.9	NW	7.2	NW	3.7	WSW	2.8	W	3.5	W	4.5	W	4.6	1.
WNW	6.0	WNW	4.6	NW	5.1	NNW	5.4	NNW	3.9	NNW	4.7	NNW	3.8	NW	1.5	NW	1.2	WNW	1.3	WNW	1.3	WNW	1.8	2.
S	2.3	SSW	2.6	S	2.4	S	4.1	SE	4.4	SE	4.4	SE	4.1	ESE	3.5	ESE	3.5	ESE	3.7	ESE	4.7	ESE	4.4	3.
SSW	4.4	SW	4.5	SSW	3.8	W	3.7	WNW	3.3	SW	4.3	WNW	4.4	WNW	3.2	SW	2.5	W	3 1	WNW	3.8	NW	3.4	4.
WSW	7.4	W	7.2	W	9.6	WNW	9.4	W	7.6	WNW	5.4	WNW	4.1	WNW	2.1	W	1.9	WSW	2.2	SW	2.7	SSW	3.1	5.
WNW	10.8	WNW	8.7	WNW	8.6	WNW	9.5	WNW	9.7	WNW	6.6	WNW	5.5	WSW	4.1	WSW	4.9	WSW	4.6	WSW	4.4	SW	4.1	6.
W	11.0	WSW	10.4	WSW	8.4	W	12.0	W	**13.6**	WSW	10.0	WSW	9.6	WSW	8.8	SW	6.3	W	6.2	WSW	5.5	WSW	9.3	7.
W	11.4	W	10.9	W	10.8	W	10.0	WNW	9.7	W	8.9	W	7.8	W	6.3	W	4.9	WNW	2.5	W	3.5	WSW	4.5	8.
WNW	8.3	W	7.9	WNW	8.0	WNW	9.2	WNW	8.6	WNW	7.6	W	5.6	W	3.7	W	2.6	W	3.4	W	1.8	WSW	1.8	9.
WSW	5.0	W	5.5	SW	4.5	SW	4.7	SW	4.9	SW	4.6	W	4.2	WNW	5.9	N	5.3	N	2.9	NNW	3.5	WNW	1.5	10.
NW	6.4	WNW	6.9	NW	6.9	NW	6.9	WNW	7.3	WNW	7.0	WNW	6.6	WNW	4.9	NW	4.4	NW	4.2	NW	3.3	NNW	3.5	11.
NNE	2.2	NNE	2.5	SE	1.8	SE	2.3	ENE	2.5	ENE	2.6	ENE	2.8	ENE	2.9	ENE	4.3	ENE	4.7	ENE	4.1	ENE	2.9	12.
NE	2.8	SW	2.4	WSW	2.9	WNW	5.7	WNW	4.7	WNW	4.8	WSW	3.8	W	4.2	WNW	4.4	WNW	3.0	WNW	2 6	WSW	2.6	13.
WNW	4.2	W	4.9	W	5.0	W	5.9	WNW	5.7	W	6.3	WNW	6.4	WNW	4 1	WNW	4.6	WNW	4.7	WNW	3.9	W	4.7	14.
NW	8.4	NW	7.5	WNW	8.1	NW	10.0	NW	9.6	WNW	9.8	WNW	9.2	WNW	8.3	WNW	7.3	WNW	5.7	WNW	5.0	WNW	3.9	15.
WNW	5.2	WNW	4.9	W	5.0	NW	5.0	WNW	4.3	WNW	4.3	WNW	2.3	W	0.8	W	0.6	SSE	1.7	SE	1.5	SE	2.0	16.
SSE	2.9	SE	2.5	ESE	1.6	ENE	2.7	ENE	2.9	ENE	3.2	ENE	2.2	ENE	2.0	ENE	2.0	ESE	1.6	W	1.3	W	1.6	17.
WNW	8.1	WNW	7.9	WNW	8.8	WNW	9.8	NW	7.9	NW	7.3	NW	5.0	WNW	3.2	W	4.9	WNW	5.8	WNW	4.6	W	3.6	18.
W	5.8	W	6.0	W	5.2	WNW	4.1	NW	3.2	NW	2.3	WNW	1.4	N	1.3	N	1.2	N	0.7	SE	1.2	SE	2.2	19.
ENE	5.2	NE	4.1	NE	4.8	SW	4.6	W	1.9	NW	2.6	NE	2.2	N	2.5	NNW	2.4	NNW	2.7	NNW	2.8	N	2.9	20.
NW	5.0	NW	6.1	NW	6.4	NW	4.7	WNW	4.7	WNW	4.1	NW	3.6	NW	3.8	NW	4.0	NW	3.5	NW	3.0	WNW	2.3	21.
W	6.6	WNW	5.7	NW	4.8	NW	3.5	WNW	5.3	WNW	6.1	W	4.5	W	4.5	WNW	4.8	NW	4.8	WNW	4.0	WNW	4.1	22.
WNW	4.9	W	3.5	NW	5.8	NW	4.6	WNW	4.8	W	3.5	W	4.1	WNW	3.5	NW	3.4	NW	2.7	NW	2.7	WNW	2.5	23.
NW	4.9	WNW	5.0	NW	6.2	NW	5.3	NW	4.2	NW	5.0	NW	5.4	N	4.5	N	2.0	N	1.0	NNE	1.0	NNW	1.7	24.
N	3.4	NNW	3.5	NNE	2.6	NE	3.0	NE	3.2	NE	3.6	NE	2.8	NE	3.1	NE	4.1	NE	3.2	NE	2.2	NE	1.3	25.
NE	4.4	NE	4.6	NE	4.7	NE	5.0	NE	4.0	NE	4.6	NE	3.3	NE	2.6	NE	2.3	NNE	2.6	NNE	2.9	NNE	3.1	26.
NE	1.8	N	2.5	NNW	2.8	NE	2.3	ENE	1.5	NNE	1.9	NE	2.3	NE	2.5	NE	3.4	NE	3 9	NE	2.6	NE	1.8	27.
SE	2.4	ESE	1.9	SSW	1.9	ENE	2.2	SE	1.2	NE	4.0	NE	4.2	NE	4.8	NE	5.0	NE	3.5	NE	2.8	NE	2.8	28.
S	2.4	SE	2.6	SE	1.8	SE	2.2	SSW	1.4	SSW	1.0	SW	0.8	E	2.0	E	2.2	ENE	2.4	E	1.1	SE	0.3	29.
SSE	4.7	S	3.5	S	2.5	SE	1.7	SE	1.9	E	2.0	E	1.3	SE	2.4	SW	3.1	SSE	2.9	SE	2.8	SE	3.0	30.
WNW	5.5	NW	6.1	NW	7.6	NW	7.0	NW	6.5	NW	5.1	NW	5.7	WNW	5.8	WNW	4.5	WNW	3.8	NW	3.9	WNW	3.0	31.
	5.53		5.31		5.30		5.58		5.20		4.95		4.40		3.76		3.57		3.31		3.06		3.04	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). August 1892.

W	2.6	WNW	3.6	WNW	3.6	WNW	3.7	WNW	4.6	WNW	4.2	WNW	5.3	WNW	4.4	WNW	4.2	WNW	3.3	WNW	2.1	W	2.1	1.
W	11.2	WNW	10.8	WNW	9.6	WNW	10.8	W	8.4	W	10.9	W	8.2	WNW	7.6	W	7.2	W	6.6	W	6.5	WNW	4.3	2.
NW	5.8	NW	5.5	NW	7.0	WNW	5.2	WNW	5.8	WNW	7.0	W	5.7	WNW	4.4	WNW	5.3	WNW	5.5	WNW	3.1	W	4.2	3.
WNW	7.5	WNW	8.7	W	7.6	W	8.1	WNW	10.2	WNW	9.0	WNW	6.6	W	6.0	WSW	5.6	WSW	4.8	W	5.3	W	5.0	4.
WNW	8.2	WNW	8.8	WNW	7.6	WNW	7.4	WNW	6.9	WNW	7.4	W	5.2	WSW	4.0	WSW	4.2	WSW	3.8	WSW	3.3	WSW	2.8	5.
WSW	5.8	WSW	5.5	W	5.8	W	6.0	W	6.1	WNW	5.6	WNW	3.6	W	2.4	W	3.0	W	3.4	WSW	3.4	WSW	3.6	6.
W	9.6	WNW	9.1	W	8.6	WSW	10.8	WSW	11.0	W	8.3	W	5.0	WSW	4.3	WSW	4.1	WSW	4.9	W	5.4	W	3.8	7.
W	4.7	W	5.1	W	4.1	WSW	2.5	W	1.4	SE	1.4	ESE	2.1	E	2.7	E	2.9	E	3.2	ESE	2.6	ESE	2.7	8.
W	8.4	WNW	8.6	W	4.8	W	1.6	SSW	2.2	S	3.4	NE	1.4	NW	3.1	WSW	3.1	WSW	4.5	W	4.8	W	5.7	9.
WNW	8.0	WNW	8.0	WNW	8.6	WNW	8.0	WNW	7.7	WNW	6.3	WNW	5.9	WNW	4.6	WSW	3.2	W	3.5	WNW	4.0	WNW	4.6	10.
NW	4.5	NW	5.3	NW	5.2	NW	2.5	NNW	3.5	NNW	3.6	NW	3.7	NNW	3.4	N	2.3	N	1.2	SW	0.6	SW	1.0	11.
WNW	3.3	WSW	3.1	W	3.2	WNW	3.8	WNW	3.8	NW	4.2	NW	3.2	WNW	2.1	W	1.4	WSW	1.5	WSW	1.3	SSW	1.4	12.
S	5.6	S	5.5	S	6.2	SSW	6.2	SSW	6.0	SSW	4.5	SW	3.6	SW	3.6	SW	4.2	SW	5.0	SSW	5.3	SSW	5.0	13.
WNW	8.8	WNW	7.5	WNW	6.6	WNW	5.6	WNW	6.9	WNW	5.9	WNW	2.6	WNW	0.9	WNW	0.8	WNW	0.8	SSE	1.6	SSE	2.1	14.
W	8.6	WNW	8.4	WNW	10.9	WNW	9.6	WNW	10.0	WNW	8.8	WNW	7.2	WNW	4.2	WNW	3.5	WNW	4.2	NW	4.7	NW	2.7	15.
W	4.8	W	4.2	NW	3.8	NW	4 0	NW	3.4	NW	3.4	N	2.3	N	2.3	N	0.8	N	1.2	ESE	1.8	ESE	2.2	16.
W	7.2	W	8.7	W	9.7	W	**12.5**	W	10.6	W	9.9	W	9.9	W	8.6	WNW	6.0	WNW	5.8	NW	5.2	NW	6.2	17.
ENE	4.0	NE	4.0	NE	5.1	NE	6.2	NE	6.6	ENE	5.7	ENE	4.5	ENE	4.8	ENE	4.5	NE	4.0	NE	3.3	NE	3.7	18.
NW	5.3	N	2.5	WNW	5.4	WNW	6.3	NW	3.9	NW	2.2	NW	0.4	NNW	1.0	SE	1.3	SSW	2.1	SSW	2.6	SSE	1.2	19.
WNW	5.6	WNW	5.5	NW	5.6	NNW	6.0	NW	5.6	NW	5.5	NW	4.7	NW	5.0	NW	4.6	WNW	5.5	NW	4.1	WNW	3.1	20.
NW	4.1	NNW	4.7	NNW	4.2	NNW	3.5	NW	3.1	NW	3.0	NE	3.1	NE	3.7	NE	4.4	NE	4.7	NE	4.6	NE	4.2	21.
E	6.9	E	7.4	ENE	7.2	ENE	8.0	ENE	8.4	ENE	7.2	ENE	6.2	ENE	5.0	ENE	5.6	ENE	4.1	E	1.6	E	3.1	22.
SE	3.6	SE	3.4	SE	2.9	SE	3.4	E	4.6	E	3.8	E	4.2	E	4.7	E	4.6	SE	5.1	WSW	10.4	NW	8.0	23.
SW	2.8	WSW	3.5	S	2.6	S	1.7	WSW	2.6	SSE	1.3	SSE	1.0	SSE	0.8	N	1.6	N	2.3	NE	3.0	NE	1.7	24.
WNW	7.2	W	5.7	W	4.5	W	4.3	NW	4.8	NW	4.2	NW	4.5	NW	10.2	NW	9.6	WNW	10.4	WNW	10.6	W	6.5	25.
W	7.0	WSW	7.1	WSW	6.6	W	6.7	WNW	7.9	W	7.6	W	5.7	WSW	3.8	W	3.7	WSW	3.5	WSW	4.1	WSW	5.7	26.
W	5.9	WSW	5.4	WSW	4.7	WSW	4.7	SW	3.0	SSE	2.0	SSE	1.4	SSW	3.6	SSW	4.2	SSW	4.7	SSW	4.3	S	3.6	27.
SW	7.9	SW	8.4	SW	8.7	SW	8.2	SW	6.8	SSW	5.5	SSW	6.1	SSW	6.1	SSW	7.0	SSW	7.7	SW	6.6	WSW	6.2	28.
WSW	4.9	SW	4.4	SW	3.2	SW	2.9	SW	2.0	SW	0.6	SSW	0.6	SE	2.4	SE	2.3	SE	3.5	SE	3.8	SE	3.6	29.
SW	5.3	SW	4.3	SW	3.5	SSW	5.4	SW	4.5	WNW	4.2	NW	2.8	WNW	7.9	NE	5.7	ENE	4.2	ESE	3.2	ESE	4.0	30.
WSW	5.3	W	5.1	WSW	5.6	SSW	4.6	S	4.7	S	3.4	S	3.5	SSW	5.4	SSW	5.7	SSW	4.7	SSW	4.8	SSW	5.1	31.
	6.13		6.06		5.89		5.81		5.71		5.16		4.20		4.29		4.08		4.18		4.13		3.84	Mittel

September 1892. Windrichtung und

Datum	12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	SSW	4.6	SSW	4.4	SW	4.7	SSW	5.5	SSW	6.0	SSW	5.5	SW	5.5	SW	7.0	WSW	7.9	WSW	8.8	WSW	10.6	WSW	12.0
2.	SSW	4.9	SSW	5.7	SSW	5.2	SSW	5.6	SSW	6.1	SSW	5.0	SSW	6.5	SW	8.1	SW	8.4	SW	7.5	SW	8.1	SW	7.8
3.	SSW	4.7	SSW	6.5	SSW	5.8	SSW	3.9	S	5.8	SSW	6.2	SSW	6.2	SSW	5.1	WNW	6.2	WNW	6.9	W	6.5	WSW	5.8
4.	SSW	1.3	S	0.8	S	0.9	S	0.7	S	0.4	SSW	0.8	SW	0.6	WNW	1.5	NNW	3.1	NNW	3.8	NNW	3.3	NNW	3.1
5.	NW	3.5	NW	2.7	NW	1.6	WNW	2.3	WNW	2.7	WNW	3.2	NW	3.6	NW	4.4	NW	4.5	NW	5.9	NW	6.2	NW	6.2
6.	NNW	4.4	NNW	4.7	NNW	3.5	NNW	3.7	NNW	3.7	NNW	3.8	NNW	3.8	N	3.8	NNE	4.6	NE	4.2	NE	3.8	NE	3.0
7.	NNE	5.5	NNE	5.3	N	6.0	N	6.4	NNE	5.6	NNE	5.2	N	6.6	N	6.5	NNE	4.9	N	4.3	NNE	3.4	NNE	2.2
8.	W	2.0	WNW	2.9	WNW	3.8	WNW	4.4	WNW	4.1	W	4.9	WNW	5.5	W	5.2	WNW	6.0	W	5.5	W	6.6	W	6.3
9.	SSW	2.4	SSW	3.1	SSW	1.2	SSW	2.2	S	2.0	SSE	2.0	S	3.0	SSW	4.1	SSW	5.1	S	4.7	S	6.6	SSW	6.4
10.	SE	1.0	SSW	1.3	SW	1.6	SW	1.3	SW	0.8	SW	0.8	SE	0.6	SW	1.0	S	1.8	SSW	2.8	SSW	2.8	WSW	4.5
11.	SW	2.5	SW	2.9	SW	3.5	SW	3.0	SSW	3.4	SSW	3.1	SW	2.7	SSW	3.6	SSW	3.7	SSW	4.3	SSW	4.1	SW	4.7
12.	SW	5.2	SW	5.6	SW	5.6	SW	4.7	WSW	6.1	WSW	7.7	WSW	6.8	WSW	8.6	WSW	9.9	W	12.0	W	10.7	W	9.6
13.	SE	3.8	SE	4.3	SE	4.7	SE	5.4	SE	4.6	SE	4.9	SSE	5.8	SSE	7.3	SSE	6.3	SSE	6.2	S	6.2	S	7.6
14.	SW	3.6	W	4.0	WNW	2.7	SE	1.2	SSW	2.0	SSW	1.8	SW	2.2	WNW	2.8	WNW	3.3	WNW	3.1	WNW	5.5	WNW	6.6
15.	NW	2.3	NW	1.8	NW	0.9	NW	1.4	NNW	2.6	N	2.8	NE	1.8	NE	2.0	NE	1.8	ENE	2.8	E	2.7	ESE	3.0
16.	SE	3.2	SE	3.5	SE	2.5	SSE	2.0	SSE	1.0	SSE	2.4	SSE	4.2	SSE	4.3	SSE	5.5	S	5.2	SSW	4.1	S	4.2
17.	S	4.1	SSW	4 2	SSE	3.0	SE	3.2	SE	4.1	SE	4.6	SE	4.5	SE	3.8	SSE	3.8	SSW	2.9	NW	6.5	NW	6.4
18.	W	3.9	W	4.8	W	3.9	NW	3.8	NW	3.3	NW	2.6	WNW	2.5	W	1.2	S	1.8	S	1.9	S	2.3	WSW	2.6
19.	SSE	3.7	SE	4.0	SSE	4.0	SSE	3.9	SE	4.0	SSE	2.6	SSE	2.8	SSE	2.2	S	2.7	SSW	3.6	SW	5.0	SW	4.7
20.	SSW	2.6	SSW	3.4	SW	2.8	SW	2.9	SW	1.9	SSW	2.2	SSW	2.2	SSW	2.5	SSW	2.5	SW	3.9	SW	3.0	WSW	4.3
21.	SE	2.2	SE	3.1	SSE	3.4	SE	3.3	SE	2.5	SE	2.4	SE	3.4	FSE	4.4	SE	4.6	SE	3.8	SE	3.8	SE	4.2
22.	NNE	0.6	SSW	1.2	SSW	0.6	SSW	0.6	SW	1.2	NE	1.6	NE	1.5	NE	1.6	NE	2.0	NE	2.1	ENE	3.3	E	4.2
23.	WNW	1.4	WNW	1.6	NNE	2.0	WSW	1.4	SW	1.3	SW	1.3	SW	2.0	SW	2.8	SW	1.6	WSW	1.6	SW	1.7	NE	1.3
24.	S	1.1	SSW	0.6	SSW	1.8	SSW	2.5	SW	2.6	SW	2.1	SW	2.0	SW	2.2	SSW	1.4	SW	2.1	WSW	3.7	SW	4.0
25.	WSW	3.4	WSW	3.6	W	3.6	NW	4.4	WNW	3.3	NW	4.0	NW	1.8	WNW	1.2	WNW	1.4	SSW	1.1	SSW	2.4	S	3.7
26.	WSW	2.5	SW	2.6	SW	3.3	SW	3.5	SW	3.1	SW	3.5	SW	3.9	SW	2.4	SSW	4.0	SSW	3.7	SW	4.2	WSW	4.6
27.	SE	2.1	SE	3.2	SE	3.1	SE	2.9	SE	2.0	SE	3.7	SE	5.0	SE	4.3	SE	4.8	SE	4.1	SSE	4.5	SSE	4.9
28.	S	2.6	S	3.2	S	3.6	S	4.4	SSE	4.7	SSE	4.6	SSE	5.9	SSE	7.2	SSE	5.2	SSW	6.3	SSW	7.2	SSW	6.1
29.	SSE	5.0	S	5.9	SW	5.0	SW	7.1	WSW	11.1	WNW	11.4	WNW	9.0	WNW	10.6	W	7.8	WSW	7.4	WSW	6.9	W	7.9
30.	SSE	3.4	SSE	3.6	SSE	2.8	SSE	3.0	SE	3.1	SE	3.4	SSE	3.7	SE	2.4	SE	2.4	SSE	2.4	SSE	2.9	SSE	3.5
Mittel		3.11		3.48		3.24		3.35		3.50		3.67		3.85		4.14		4.30		4.50		4.95		5.18

October 1892. Windrichtung und

1.	SE	5.4	SE	4.7	SE	5.2	SE	5.0	SE	4.9	SSE	4.7	SSE	4.8	SSE	5.2	SSE	3.9	SSE	4.9	SSE	4.2	SE	5.1
2.	NE	3.3	NE	2.1	ENE	3.1	ESE	1.7	SE	2.5	SE	3.1	SSE	3.8	SE	2.6	SSE	2.1	S	2.8	S	3.2	SSE	1.6
3.	S	2.4	S	1.6	SSE	2.4	SSE	2.5	S	2.2	SSW	2.7	SSW	3.6	SW	2.2	W	4.6	WNW	4.9	WNW	6.2	WNW	7.0
4.	SSW	3.3	S	2.4	S	2.9	SSE	3.9	SSE	3.7	S	3.4	S	3.1	SSE	2.1	S	3.0	SSW	3.8	SSW	2.3	SSW	2.5
5.	SE	2.8	ESE	3.0	ESE	1.7	ESE	2.1	SE	1.5	ESE	2.8	ESE	2.6	SE	3.0	SE	3.2	SE	4.3	SE	4.4	SE	4.1
6.	SE	4.7	SE	4.8	SE	4.2	SE	3.6	SE	2.7	ESE	3.9	SE	4.0	ESE	3.0	ESE	3.2	SE	4.2	ESE	3.9	E	5.3
7.	SSW	6.4	SSW	6.6	SSW	6.2	SSW	7.2	SSW	7.0	SSW	6.6	SSW	7.6	SSW	7.1	SSW	8.0	SSW	8.4	SSW	7.7	SSW	6.8
8.	S	3.8	SE	4.2	SSE	4.7	SE	3.9	SSE	5.0	S	3.3	SSW	4.5	SSW	6.0	SSW	5.0	SSW	6.9	SSW	8.7	SW	10.3
9.	SSW	6.2	SSW	5.5	SSW	5.7	SSW	5.5	SSW	5.9	S	5.7	S	4.9	SSW	5.6	SSW	5.4	SW	7.1	SW	9.0	SW	11.2
10.	SSW	8.0	SSW	8.4	SW	7.8	SW	7.4	WSW	3.5	WSW	4.7	SW	5.9	SSW	7.5	SW	9.1	SW	10.5	SW	10.9	SW	11.3
11.	WSW	8.2	WSW	7.8	WSW	7.9	SW	6.8	SW	6.9	SW	6.7	SSW	4.9	SSW	6.3	SW	6.0	WSW	10.0	WSW	9.8	WSW	9.3
12.	SW	4.4	SW	4.0	SW	3.3	SW	3.1	SW	3.1	WSW	3.4	WSW	4.1	WSW	3.6	W	3.8	W	4.9	W	4.7	W	5.2
13.	SE	0.8	SE	1.2	ESE	0.5	SE	0.8	SE	0.9	SE	0.8	E	1.0	NE	1.8	NE	2.6	ESE	3.4	E	4.4	E	6.4
14.	ENE	5.1	ENE	5.7	ENE	5.4	ENE	4.4	E	5.3	E	5.2	ENE	6.1	ENE	6.0	ENE	6.5	E	5.7	ENE	6.8	ENE	7.5
15.	ENE	3.2	NE	3.4	NE	3.5	NE	3.5	NE	4.2	NE	3.5	NE	3.4	NE	3.0	NE	3.2	NE	2.2	NE	2.6	NE	1.6
16.	WSW	5.6	WSW	5.7	SW	5.8	SW	5.1	SW	4.3	SW	5.5	SW	5.2	SW	3.6	SW	4.0	SW	4.2	SW	5.4	SW	6.2
17.	W	2.9	W	1.8	N	3.3	NNW	3.5	N	3.9	NNW	3.3	NNW	3.4	NNW	4.2	NNW	4.5	NNW	4.6	NNW	4.8	NNW	5.1
18.	WNW	4.6	WNW	4.7	WNW	5.2	WNW	6.6	WNW	7.4	WNW	8.1	WNW	5.8	WNW	6.5	WNW	5.7	NW	4.4	NW	3.4	NNE	2.7
19.	NNW	2.3	NNW	1.9	NNW	1.6	NW	1.6	NW	0.8	NW	0.6	NW	1.0	WNW	1.6	WSW	1.6	WSW	2.3	WSW	3.1	WSW	3.1
20.	SSW	2.5	S	2.4	SE	3.4	SE	3.0	SE	2.6	SE	2.0	SE	1.4	SSW	1.0	SSW	1.6	S	1.8	S	1.7	SSW	2.6
21.	SSE	3.2	SSE	3.5	SSE	3.1	SSE	3.2	SSE	2.9	S	2.7	SSE	2.8	S	3.5	S	4.1	S	4.4	SSW	4.9	S	5.9
22.	SE	3.7	SE	2.3	ESE	2.9	SE	1.9	SE	2.4	SSE	2.9	SSE	2.4	SSE	2.0	SE	2.4	SE	3.2	SSE	4.3	SSE	4.7
23.	SW	5.6	WSW	9.2	W	9.9	WSW	12.9	WSW	11.4	WSW	13.0	WSW	9.8	WSW	9.2	WSW	8.5	WSW	9.2	WSW	10.6	SW	8.2
24.	WSW	12.2	WSW	12.2	WSW	8.5	WSW	10.2	SW	9.0	SW	7.5	WSW	8.2	WSW	10.9	WSW	10.2	WSW	9.5	W	10.3	W	9.6
25.	SW	5.7	WSW	6.2	WSW	5.6	SW	4.3	SW	3.5	SW	3.8	WSW	5.6	SW	3.7	SSW	2.7	SW	3.3	SW	3.8	WSW	4.0
26.	NW	3.4	NW	3.6	NW	3.2	NW	4.5	NW	4.5	NW	4.3	NW	5.5	NW	5.0	NW	4.9	NW	4.6	NW	4.8	NW	5.4
27.	SW	2.6	SW	2.2	SW	2.4	SW	1.8	SSE	1.3	SSE	2.0	SE	3.8	SE	4.2	SE	3.8	SE	3.4	SSE	5.2	SSE	5.6
28.	SE	6.6	SSE	9.0	SSE	8.0	SSE	8.4	SSE	8.2	SE	7.7	SSE	9.2	SSE	6.5	SSE	6.2	SSE	6.9	SSE	6.4	S	5.8
29.	SE	7.6	SE	7.4	SE	7.0	SE	5.9	SE	5.5	SE	7.3	SE	5.6	SE	5.3	SE	5.7	SE	5.1	S	5.3	SSW	6.3
30.	SE	5.3	SE	5.2	SE	5.6	SE	5.1	SE	5.8	SE	5.8	SE	5.9	SE	6.2	SE	6.1	SE	5.9	SE	5.5	SE	6.6
31.	SE	4.8	SE	5.7	SE	5.2	SE	5.8	SE	5.5	SE	6.4	SE	5.9	SSE	3.7	SE	4.9	SE	4.0	SE	3.8	SE	3.6
Mittel		4.73		4.78		4.68		4.68		4.46		4.63		4.70		4.58		4.73		5.19		5.55		5.82

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). September 1892.

12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
W	11.6	W	**12.1**	W	10.8	W	9.3	WNW	8.3	WNW	8.8	W	8.4	W	5.8	W	5.4	WSW	6.0	WSW	5.3	SW	5.0	1.
SW	9.9	SW	8.4	SSW	8.5	SSW	6.4	SSW	5.4	SW	6.3	S	4.6	S	6.1	S	5.2	SSW	5.3	SSW	3.8	SSW	4.8	2.
WSW	6.2	WSW	5.1	SW	4.7	SW	5.4	WSW	4.6	SW	3.4	SW	2.7	SSW	2.2	SSW	3.4	SSW	2.2	SSW	1.7	SSW	1.5	3.
NW	3.6	NW	3.3	NW	2.5	NW	2.6	N	4.0	NW	3.5	N	3.7	NNW	2.5	NNW	2.2	NW	2.0	WNW	3.0	WNW	3.5	4.
NW	6.1	NNW	6.2	NNW	7.0	NNW	6.1	NNW	5.4	NNW	4.9	NNW	4.6	NNW	3.6	NNW	3.1	NNW	4.2	NNW	4.0	NNW	4.6	5.
NE	2.9	NE	2.9	NE	2.7	ENE	2.1	NE	2.3	NNE	2.4	NNE	1.9	N	2.4	N	4.9	NNE	4.8	NNE	4.6	NNE	5.0	6.
NE	2.3	NE	2.3	NE	1.8	ENE	1.4	NE	0.8	ENE	0.4	NNW	1.3	NNW	0.8	N	1.1	N	0.6	WNW	1.8	W	1.2	7.
W	7.0	W	5.8	W	5.5	W	4.0	W	3.5	SSW	2.5	SSW	2.9	SW	2.0	SW	1.6	SW	1.6	S	1.6	SSW	3.1	8.
S	6.6	SSW	6.8	SSW	6.7	SSW	6.3	SSW	5.1	SSW	4.2	SSW	2.6	S	2.6	SSW	1.4	S	1.4	SSW	0.8	SE	1.0	9.
WSW	4.9	WSW	4.6	W	4.0	WNW	5.5	WNW	5.0	WNW	5.3	WNW	3.8	W	2.9	W	2.5	WSW	2.2	SW	2.4	SW	2.1	10.
WSW	5.7	WSW	4.8	W	5.8	W	6.8	W	7.5	W	5.5	WSW	3.7	SSW	3.8	SW	4.9	SW	4.5	SW	4.6	SW	5.7	11.
W	10.1	NW	7.1	NW	4.5	WNW	3.4	WSW	2.2	WSW	1.8	SW	1.9	WSW	1.7	SW	0.7	SSW	1.5	SE	2.8	SE	3.7	12.
S	8.4	SSW	8.0	SSW	7.7	S	5.4	S	4.8	SSW	3.6	SSW	4.3	SSW	4.9	SSW	4.5	SSW	4.3	SSW	4.0	SSW	3.9	13.
WNW	6.9	NW	6.2	WNW	6.1	WNW	5.5	WNW	5.7	WNW	5.0	WNW	3.5	W	2.6	NW	2.7	NW	3.0	NW	1.8	NW	1.4	14.
SE	2.4	ESE	3.6	ESE	3.6	ESE	3.7	ESE	3.4	ESE	2.2	ESE	2.1	ENE	2.9	E	2.7	ESE	2.9	SE	4.0	SE	2.8	15.
SW	7.0	WSW	10.5	W	9.5	W	7.5	WSW	4.5	WSW	2.7	SW	2.5	SSW	4.1	SSW	4.9	SSW	4.7	SSW	5.0	S	4.6	16.
NW	7.6	NW	10.1	NW	8.6	NW	7.6	NW	10.2	NW	4.8	NW	4.9	WNW	4.1	W	4.0	W	4.6	W	4.4	W	4.6	17.
WSW	2.2	S	2.2	SSW	2.4	SSW	2.6	SSE	2.9	SSE	3.7	SSE	3.2	SSE	4.2	SSE	3.7	SSE	3.9	SSE	3.6	SSE	3.2	18.
WSW	5.2	WSW	4.8	WSW	5.9	WSW	6.8	WSW	5.6	W	5.5	WSW	4.8	SW	3.9	SW	4.1	WSW	2.7	SW	2.0	S	2.6	19.
W	5.9	W	4.6	WSW	4.1	WSW	3.2	SW	1.6	WNW	1.1	NNE	1.5	SE	2.1	ESE	2.0	ESE	3.0	E	2.3	SE	2.4	20.
S	3.1	SW	5.0	W	5.7	WNW	6.3	WNW	5.1	NW	3.1	NW	2.0	NW	2.2	NNE	0.4	NNE	1.0	NNE	0.6	NNE	1.4	21.
E	4.4	ENE	4.1	ENE	4.4	NE	4.3	NE	4.4	ENE	3.1	SW	2.9	E	2.1	NW	1.6	N	1.5	NE	0.9	NNE	0.9	22.
NNE	1.2	ENE	1.9	E	1.5	ESE	1.4	SE	1.6	SSE	1.6	SSE	1.8	SSE	1.8	SSE	1.6	S	1.5	SSE	1.6	SSE	1.4	23.
WSW	4.2	WSW	3.6	W	4.0	WNW	4.1	WNW	4.5	WNW	3.2	WSW	3.2	W	3.5	WSW	3.3	WSW	3.0	SW	2.4	SW	2.8	24.
S	2.9	SSE	2.5	SE	2.0	WSW	3.6	WSW	2.7	WSW	2.4	WSW	2.2	NW	3.5	NW	4.7	WNW	4.8	WNW	6.1	W	4.2	25.
W	2.9	WSW	2.7	SW	2.4	SW	1.8	WNW	2.2	WNW	3.4	N	2.1	NNE	1.5	NE	2.1	ESE	3.2	ESE	2.2	SE	2.6	26.
SSW	6.8	SW	7.7	WSW	7.8	WSW	5.6	SW	4.4	WSW	3.8	W	2.2	SSW	1.0	SE	2.0	SSE	2.7	SSW	0.9	SSW	1.8	27.
SSW	6.1	SW	7.6	SW	6.6	SSW	8.2	SSW	7.6	SW	6.3	SW	7.4	SSW	4.3	S	3.8	SW	3.0	SW	1.6	S	5.0	28.
W	6.8	W	5.9	WSW	4.4	SSW	3.6	SSW	3.3	SSW	3.0	SSW	3.4	SSW	4.0	SSW	3.3	SSE	3.6	S	2.8	SSE	3.1	29.
SSW	5.3	SSW	7.7	SW	6.8	SSW	5.7	SSW	5.0	SSW	3.2	S	4.3	S	5.2	SSE	5.7	SSE	5.5	SSE	5.3	SSE	5.2	30.
	5.54		5.60		5.27		4.87		4.45		3.69		3.35		3.14		3.12		3.17		2.93		3.17	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). October 1892.

SSE	6.3	SSE	6.1	SSE	6.0	SSE	5.5	SE	4.0	SE	2.9	SE	3.5	SE	4.2	ESE	4.3	SE	4.1	W	3.8	NE	2.6	1.
SSE	0.9	S	0.8	SW	1.4	SW	0.8	SW	0.3	NE	0.9	NE	1.6	ENE	1.7	SE	1.9	SSE	2.6	S	3.2	S	3.6	2.
W	6.1	W	6.6	W	7.3	WSW	7.0	WSW	4.3	SW	2.6	SW	4.0	SW	4.4	SW	4.8	SSW	3.4	SSW	4.6	SW	3.9	3.
S	3.1	S	3.8	SSE	3.4	SSW	4.6	SSE	3.6	SE	3.0	SE	3.6	SE	3.0	SE	3.5	SE	2.8	SE	3.1	SE	2.8	4.
SE	4.8	SE	4.6	SE	5.3	SE	5.4	ESE	4.4	ESE	3.7	ESE	4.1	SE	4.1	SE	4.4	SE	4.6	SE	4.8	SE	5.5	5.
ESE	4.8	SE	5.4	SE	4.4	ESE	5.0	ESE	5.0	SE	5.2	SE	6.4	SE	4.8	SE	4.3	SSE	6.5	SSW	7.2	SW	6.5	6.
SSW	6.8	SSW	5.6	SSW	5.9	SSW	6.8	SSW	5.4	SSW	5.3	SSW	4.5	SW	6.4	SW	6.3	SSW	4.6	SSE	3.9	S	4.1	7.
SW	9.4	SW	11.4	SW	9.5	SW	8.3	SW	8.0	SW	7.0	SSW	6.0	SSW	5.4	S	3.6	S	6.6	SSW	5.0	SSW	6.0	8.
SW	10.5	SW	11.3	SW	9.6	SW	10.1	SSW	7.5	SSW	8.2	SSW	7.0	SSW	6.6	SSW	6.4	S	7.0	S	8.0	SSW	8.6	9.
SW	11.5	WSW	12.3	WSW	**16.0**	WSW	15.1	WSW	11.5	WSW	7.1	SW	6.8	SW	10.8	SW	8.6	SW	8.2	WSW	7.9	WSW	7.2	10.
W	9.2	WSW	10.0	W	9.8	W	9.5	W	6.7	WSW	5.3	WSW	6.6	WSW	5.6	WSW	6.3	SW	5.4	WSW	5.9	WSW	5.3	11.
W	5.3	WSW	5.2	WSW	5.4	W	5.5	WSW	3.7	WNW	2.8	WSW	1.4	SSE	1.5	SSE	1.6	SSE	2.6	SSE	1.9	W	1.5	12.
E	5.5	ESE	5.3	ESE	5.5	E	5.0	ENE	4.2	ENE	4.3	ENE	4.6	ENE	4.8	ENE	4.6	ENE	4.5	ENE	5.5	ENE	5.5	13.
E	7.2	ENE	7.3	ENE	6.5	E	6.2	E	4.0	E	4.2	ENE	4.0	ENE	5.3	ENE	5.3	ENE	4.9	ENE	4.2	ENE	3.2	14.
NE	1.4	NE	1.8	NW	2.0	W	2.0	W	1.9	WSW	2.5	W	3.7	WSW	4.6	WSW	5.1	WSW	6.5	WSW	6.8	WSW	5.7	15.
SW	6.4	WSW	6.2	WSW	5.9	WSW	4.7	SW	5.1	SW	3.8	WSW	6.7	W	5.3	W	5.1	W	4.9	W	5.2	WNW	4.2	16.
NNW	5.5	NNW	5.2	NNW	4.7	NNW	6.8	NNW	6.7	NW	4.4	NW	5.0	NW	5.4	NW	5.4	NW	6.4	NW	5.2	WNW	4.9	17.
NNW	4.0	NNW	3.3	NNW	2.3	N	1.8	NNW	3.0	NW	4.8	NW	3.2	NW	3.3	NNW	2.7	NNW	3.6	N	3.2	NNE	2.6	18.
SW	3.0	SW	2.5	SSW	2.6	SSW	1.9	SSW	1.9	SSW	1.5	S	1.9	S	2.5	SSW	3.1	SSW	2.8	SSW	2.6	S	2.9	19.
WSW	3.0	WSW	3.7	SW	2.5	SSW	3.0	SSE	3.1	S	3.1	S	3.2	NW	1.4	S	2.0	S	2.0	SSE	2.4	SSE	3.0	20.
SSE	6.9	SSE	6.2	SSE	5.0	SSE	4.4	SE	3.1	SE	2.1	ESE	2.6	SE	3.7	ESE	3.9	SE	2.9	SE	3.3	ESE	3.2	21.
SSE	3.9	SSW	3.4	SW	5.7	SW	7.1	SW	6.8	WSW	6.4	WSW	5.6	WSW	5.6	WSW	3.8	SW	3.9	SW	5.7	SW	4.1	22.
SW	9.0	SW	9.7	SW	9.4	WSW	9.7	WSW	5.8	SW	6.1	SW	7.1	SSW	7.2	SW	11.7	SW	12.4	WSW	13.2	WSW	13.6	23.
W	10.4	WSW	9.2	WSW	10.1	WSW	8.7	WSW	5.9	SW	5.4	SW	5.9	SSW	5.0	SSW	4.8	SW	5.1	SW	5.5	SW	4.1	24.
WSW	3.3	SW	1.9	SSW	1.8	SSW	2.2	S	2.7	SSW	4.4	SW	4.4	SW	3.6	SW	3.1	WSW	1.8	NW	3.0	NW	3.0	25.
NW	6.4	NW	6.2	NW	6.4	WNW	6.1	WNW	4.3	W	3.5	W	4.1	WSW	4.0	WSW	3.9	WSW	4.4	WSW	3.8	WSW	4.0	26.
SSE	7.0	SSE	6.2	SSE	7.0	SSE	7.1	SE	5.3	SE	5.2	SE	6.2	SE	7.2	SSE	7.3	SSE	6.9	SSE	8.6	SSE	7.1	27.
SSW	7.6	SSW	7.3	SSW	8.8	SSW	5.0	SSE	7.0	SSE	8.0	SE	5.4	SSE	8.5	SSE	9.0	SSE	7.8	SE	6.4	SE	6.0	28.
SSW	7.2	SW	6.6	SW	5.5	SW	6.3	SW	6.6	SSW	4.8	S	4.8	SSE	3.6	SSE	4.8	SSE	6.1	SE	4.9	SE	3.9	29.
SE	5.7	SE	5.2	SE	5.0	SE	4.6	SE	3.6	SE	5.3	SE	5.3	SE	5.5	SE	5.2	SE	4.8	SE	5.4	SE	5.5	30.
SE	3.4	SE	4.0	SE	3.9	SE	4.5	SE	4.1	SE	2.8	ESE	3.6	ESE	2.2	SE	3.2	SE	2.7	SSE	2.3	SSE	1.0	31.
	5.98		5.94		5.96		5.83		4.82		4.41		4.61		4.75		4.84		4.93		5.05		4.68	Mittel

November 1892. Windrichtung und

Datum	12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	SSE	1.9	SSE	2.0	S	2.2	SSW	1.5	E	1.2	ESE	0.8	SE	2.1	SE	1.5	SE	0.6	SE	0.7	SE	1.7	SE	1.4
2.	NNE	2.5	WNW	2.4	NW	3.8	WNW	4.1	W	3.5	WNW	3.4	W	3.4	WNW	2.8	W	2.6	SW	2.1	SW	1.5	SW	1.5
3.	WNW	4.2	WNW	4.9	WNW	3.0	WNW	2.1	W	1.8	WSW	2.7	W	3.9	W	4.4	W	3.9	WSW	3.2	WSW	2.3	SSW	2.6
4.	SW	3.8	SW	3.9	SSW	4.0	SW	5.2	W	4.9	W	6.0	W	4.8	W	4.2	W	6.9	WNW	4.9	WNW	5.6	WNW	6.7
5.	SE	2.3	SE	2.8	SE	4.1	SE	3.4	SE	4.2	SE	4.2	SE	4.0	SE	4.6	SE	4.3	SE	4.4	SE	4.4	SE	4.4
6.	SE	5.9	SE	6.4	SE	6.1	SE	5.6	SE	5.8	SE	6.3	SE	6.5	SE	6.6	SE	6.4	SE	5.5	SE	5.6	SE	4.7
7.	ESE	2.0	SE	2.3	ESE	1.2	ESE	0.6	SE	1.2	SE	0.4	SE	0.5	SE	1.1	SE	1.0	SE	0.8	SE	2.0	SE	1.5
8.	WNW	2.8	NW	3.0	NW	3.3	NW	2.9	NW	2.7	NW	2.5	NW	1.4	NNW	1.0	NW	1.3	NW	1.2	NW	0.5	NW	1.2
9.	SE	0.6	SE	0.8	SE	1.2	SE	1.5	SE	1.8	SE	1.9	SE	2.1	SE	2.4	SE	2.6	ESE	3.0	ESE	3.8	SE	3.1
10.	SE	2.5	SE	3.4	SE	2.5	SE	2.6	SE	3.4	SE	3.4	SE	3.9	SE	3.0	SE	3.6	SE	3.2	SE	2.9	SE	2.6
11.	SSE	2.4	SE	2.8	SE	3.3	SE	2.7	SE	2.2	ESE	2.6	E	3.4	E	3.0	ESE	3.4	ESE	3.4	SE	3.6	SE	4.0
12.	ESE	4.8	ESE	4.2	ESE	3.8	ESE	4.4	ESE	4.0	ESE	4.4	ESE	4.0	SE	4.6	SE	4.7	ESE	4.4	SE	4.9	ESE	5.3
13.	SE	3.4	SE	4.8	ESE	4.3	ESE	4.1	ESE	4.8	ESE	4.4	ESE	4.2	ESE	4.6	SE	4.2	SE	3.8	SE	3.8	SE	3.9
14.	SE	3.5	SE	3.1	SE	3.4	SE	4.0	SE	4.7	SE	5.0	SE	5.0	SE	4.6	SE	4.1	SE	3.2	SE	2.9	SE	2.2
15.	ESE	4.5	ESE	3.9	ESE	3.0	ESE	4.5	ESE	4.3	ESE	3.9	SE	3.2	SE	4.7	SE	4.1	SE	4.3	SE	3.8	SE	3.9
16.	ESE	5.2	ESE	4.5	ESE	3.9	ESE	5.0	ESE	5.4	ESE	5.8	ESE	5.1	ESE	4.3	ESE	4.2	ESE	4.1	ESE	4.6	ESE	5.5
17.	SE	5.7	ESE	5.7	ESE	4.6	ESE	4.1	ESE	5.3	ESE	3.8	ESE	3.9	ESE	4.3	ESE	4.7	ESE	4.9	ESE	4.2	ESE	4.7
18.	SE	4.6	ESE	5.0	ESE	5.0	SE	4.8	SE	5.1	ESE	4.5	ESE	4.5	ESE	5.2	ESE	4.9	ESE	5.0	ESE	6.3	ESE	6.4
19.	ESE	5.3	ESE	4.7	E	3.1	ESE	2.7	ESE	3.0	ESE	3.4	ESE	3.2	ESE	3.2	ESE	3.9	SE	4.3	SE	5.3	SE	6.0
20.	ESE	3.8	ESE	3.9	E	3.8	E	4.5	E	4.9	E	5.2	E	4.7	E	4.9	E	5.8	E	5.1	E	6.4	ESE	6.1
21.	ESE	3.6	SE	2.7	SE	3.0	SE	3.7	ESE	3.9	ESE	3.9	SE	3.8	SE	4.7	SE	4.7	SE	4.0	SE	3.6	SE	3.2
22.	ESE	1.8	E	1.8	E	1.5	ESE	1.4	E	1.3	ESE	1.3	ESE	1.8	ESE	2.3	ESE	1.5	SE	2.0	ESE	2.2	SE	2.4
23.	SE	2.2	ESE	1.8	SSE	1.7	SE	1.3	ESE	2.0	ESE	1.4	SE	1.6	SE	1.6	SSW	2.3	SSW	2.3	SW	1.2	SW	1.0
24.	SW	1.9	SW	1.4	SW	1.3	SSW	1.6	SSW	1.6	SSW	1.8	SW	2.3	WSW	3.0	WSW	3.1	WSW	3.8	WSW	4.1	WSW	4.9
25.	WNW	4.9	WNW	4.5	WNW	4.8	WNW	3.7	W	2.1	NW	4.0	NW	4.1	NW	4.9	NNW	5.0	NNE	4.3	NE	5.3	NE	4.2
26.	E	1.4	ESE	1.1	ESE	0.5	SE	1.2	SE	1.6	SE	1.6	SE	3.7	SE	3.0	SE	2.8	SE	3.2	SE	3.0	SE	3.4
27.	ESE	4.0	SE	4.1	SE	4.6	SE	4.5	SE	4.9	SSE	4.0	SSE	4.9	SE	6.1	SSE	5.5	SE	4.2	SE	5.1	SE	6.0
28.	SSE	2.1	SSE	3.0	SSE	2.5	SSE	2.6	S	2.7	S	3.4	S	2.8	S	3.0	SSW	3.7	S	3.4	SSW	3.9	SW	3.9
29.	S	2.6	S	3.4	S	3.1	SSW	3.3	SSW	3.3	SSE	2.2	SE	2.1	S	2.4	SSW	2.3	SSW	2.0	S	2.2	SW	2.9
30.	SSW	8.8	SSW	7.1	SSW	7.4	SSW	7.2	SSW	8.1	SW	8.5	SW	7.6	SW	8.6	SW	8.3	SW	7.3	SW	7.8	WSW	7.5
Mittel		3.50		3.51		3.33		3.36		3.52		3.56		3.62		3.82		3.88		3.61		3.82		3.90

December 1892. Windrichtung und

1.	W	12.4	W	13.4	W	12.0	W	11.1	W	11.3	W	9.5	WSW	10.7	WSW	8.5	WSW	8.1	SW	6.3	SW	6.9	SW	7.9
2.	S	8.0	SSW	7.9	S	6.9	SSW	6.8	SW	6.4	W	11.6	WNW	8.4	NW	12.6	NW	12.6	NW	9.7	NW	9.1	WNW	9.4
3.	W	3.0	W	3.6	W	2.5	W	2.2	W	1.1	W	1.5	SSW	2.0	S	1.8	SE	2.8	SE	3.2	SE	3.7	SE	4.7
4.	SSE	9.6	SSE	9.1	SSE	8.0	SSE	8.3	SSE	9.3	SSE	7.9	SE	5.2	SSE	6.4	S	6.5	S	7.0	SSE	6.2	SSE	5.5
5.	SW	5.0	SW	7.3	WSW	7.5	WSW	8.3	W	10.1	W	7.6	W	5.4	WSW	4.2	WSW	5.0	WSW	7.5	WSW	6.5	SW	6.5
6.	W	8.4	W	7.0	WNW	7.8	WNW	8.0	WNW	7.1	NW	6.7	NW	8.8	WNW	8.6	NW	7.2	WNW	7.8	NW	9.2	NW	6.4
7.	WNW	6.1	NW	6.0	NW	5.1	NW	4.7	WNW	4.9	NW	5.0	NW	5.6	WNW	6.0	NW	5.4	WNW	4.6	WNW	5.4	WNW	6.8
8.	WNW	5.5	WNW	5.3	WNW	5.5	WNW	6.2	WNW	7.4	WNW	7.3	WNW	7.0	WNW	4.9	WNW	3.9	WSW	5.1	WSW	5.8	WSW	9.0
9.	WSW	7.4	WSW	6.5	WSW	7.8	WSW	8.2	WSW	8.1	WSW	6.6	SW	5.5	SW	7.2	SSW	6.2	SW	7.9	SW	6.8	SW	5.6
10.	ESE	3.7	ESE	3.7	ESE	4.0	ESE	3.3	ESE	2.9	E	3.0	E	3.3	E	2.8	E	2.9	E	3.2	E	2.3	ENE	3.1
11.	ENE	3.5	ENE	3.6	ENE	1.5	ENE	1.9	SE	2.5	SE	2.8	SW	3.5	SW	3.2	SW	2.9	SW	2.9	SW	2.6	SE	2.2
12.	SSE	6.1	SSE	5.0	SSE	5.5	SSE	5.1	S	3.8	S	4.6	SSW	4.7	S	4.1	S	5.0	S	5.6	S	5.7	SSW	5.7
13.	SW	6.5	SW	3.9	SW	1.9	SW	4.3	WSW	3.3	WSW	4.7	W	5.3	W	5.7	W	6.7	W	6.2	W	6.2	W	6.2
14.	WNW	4.9	NW	6.1	NW	5.1	NW	5.6	WNW	5.0	WNW	5.7	WNW	5.3	WNW	4.7	WNW	3.8	W	3.6	W	3.7	WSW	4.8
15.	SSW	8.1	WSW	8.4	WSW	10.8	W	12.0	WSW	11.1	W	9.2	WSW	6.3	W	5.7	W	6.7	WNW	7.3	W	6.9	W	6.8
16.	NW	4.5	WNW	7.8	WNW	9.4	WNW	11.2	WNW	12.2	WNW	11.5	WNW	10.9	WNW	10.7	WNW	11.1	WNW	10.3	WNW	11.7	WNW	10.9
17.	SW	4.0	SSW	4.3	SSW	3.7	SSW	4.2	SSW	3.9	SSW	4.7	SSW	4.7	SSW	4.8	SW	4.6	SSW	4.8	SSW	4.7	SSW	4.3
18.	WSW	7.2	W	7.7	WSW	6.8	WSW	6.0	WSW	6.3	WSW	5.0	WSW	5.6	W	7.7	SSW	2.8	SW	3.2	SW	2.4	WNW	4.7
19.	WSW	10.0	WSW	9.4	WSW	9.4	WSW	8.8	W	9.0	WSW	9.6	WSW	10.0	W	11.0	W	11.6	W	12.6	W	11.7	W	11.4
20.	WNW	7.1	W	6.1	WNW	5.2	WNW	5.2	W	6.0	W	6.2	W	7.0	W	8.4	W	10.2	W	9.8	W	9.9	W	9.3
21.	NNW	1.7	NNW	1.7	NW	1.7	NW	1.5	NW	1.5	NW	1.2	W	2.0	W	2.5	WSW	2.2	WSW	3.3	SW	4.8	WSW	5.5
22.	WNW	3.5	WNW	3.6	WNW	4.0	WNW	4.7	W	4.5	W	4.6	W	4.3	WNW	5.1	WNW	4.2	W	5.1	W	4.1	WNW	4.0
23.	NE	2.5	NE	2.0	NNE	1.7	NNE	1.9	NNE	2.3	NNE	1.8	NNE	2.6	NE	3.2	NE	3.0	NE	2.4	NNE	3.3	NNE	4.3
24.	ENE	2.8	E	2.6	E	2.4	E	2.1	ESE	2.2	ESE	2.2	ESE	1.2	E	1.6	E	1.4	ESE	1.8	ESE	2.7	SE	2.6
25.	SSE	2.6	SSE	2.1	SE	1.5	SE	1.2	SE	1.4	SE	1.4	SE	1.7	SE	1.2	SE	1.0	SE	1.4	SSW	1.4	SSW	1.7
26.	NW	2.6	NW	2.4	NE	2.2	NNE	2.1	N	2.3	N	2.0	NNW	1.2	NE	1.8	NNE	2.0	NNW	1.2	NNW	1.0	NW	1.0
27.	S	2.6	S	2.8	S	2.8	SSW	3.4	SSW	3.6	SW	2.8	SSW	2.4	SW	2.6	SW	2.0	SW	2.2	SW	2.6	WSW	2.8
28.	SW	1.9	SW	3.1	SW	3.0	SW	2.2	SW	1.7	SW	1.9	SSW	2.2	SSW	2.0	SW	2.2	SW	2.0	SW	1.8	WSW	2.4
29.	WSW	2.7	WSW	2.9	WNW	3.9	W	4.4	W	4.6	W	3.8	W	3.9	W	4.1	W	4.9	W	4.5	WNW	4.8	WNW	4.7
30.	WNW	4.0	WNW	4.2	WNW	3.8	WNW	3.8	NW	3.4	NW	4.4	NW	4.0	NNW	3.6	N	3.8	NNW	4.0	NW	4.3	NNW	4.7
31.	NE	4.2	NE	5.1	NE	4.7	NE	4.4	NE	3.9	NE	5.6	NE	4.9	NE	4.6	NNE	5.6	NNE	4.9	NE	4.6	NNE	5.4
Mittel		5.23		5.31		5.10		5.26		5.26		5.24		5.02		5.20		5.11		5.21		5.25		5.49

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). November 1892.

12—1		1—2		2—3		3—4		4—5		5—6		6—7		7—8		8—9		9—10		10—11		11—12		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SE	2.2	SE	1.5	SE	1.3	ENE	2.1	ENE	2.8	NE	3.7	NE	3.9	NE	3.0	NE	2.5	ENE	1.3	NNE	3.5	N	3.8	1.
WNW	2.0	WNW	2.2	NE	2.4	NE	2.2	NE	2.8	NE	2.5	NNW	3.5	NW	3.1	NW	2.9	NW	2.5	NW	2.0	WNW	2.7	2.
SSW	2.9	SSE	2.0	SE	2.1	SE	2.3	ESE	2.7	SSW	2.3	SSW	3.9	SSW	4.1	SW	4.0	SW	2.8	WSW	3.0	WSW	3.1	3.
WNW	6.7	WNW	6.2	NW	4.4	WNW	2.6	WNW	1.4	WNW	0.4	NE	0.4	NE	0.4	SSW	1.2	SSW	2.7	SSE	1.6	SE	2.1	4.
SE	4.5	SE	4.7	SE	4.1	SE	3.7	SE	3.0	SE	3.6	SE	3.6	SE	5.1	SE	5.5	SE	5.0	SE	6.1	SE	5.9	5.
SE	4.7	SE	4.9	SE	3.8	ESE	3.8	ESE	3.5	SE	3.9	SE	3.5	ESE	3.5	ESE	4.1	SE	2.6	SE	2.6	ESE	2.7	6.
SE	1.2	SSE	0.9	SSE	0.6	SSE	0.4	SSE	0.4	SSE	0.8	SSE	1.4	SSE	0.4	SSW	1.5	SW	1.5	SW	1.4	SW	1.4	7.
NW	0.5	NW	0.5	NW	0.8	NW	0.9	NW	0.7	ENE	1.7	ESE	2.4	SE	1.9	SE	1.4	SE	1.0	SE	1.0	SE	0.8	8.
SE	3.1	ESE	3.4	ESE	1.9	ESE	1.6	SE	1.4	SE	1.4	S	1.6	S	1.4	SSE	1.6	SSE	2.1	SE	2.6	SE	1.6	9.
SE	2.4	SE	2.6	SE	3.1	SE	2.9	SE	2.1	ESE	2.8	ESE	2.3	ESE	2.1	ESE	2.1	ESE	1.4	SE	2.4	SSE	2.6	10.
SE	3.3	ESE	3.2	SE	3.2	SE	2.5	ESE	3.0	SE	3.2	E	3.3	E	3.5	E	4.5	ESE	4.5	SE	5.1	ESE	5.3	11.
ESE	5.4	ESE	6.0	SE	5.1	SE	6.1	ESE	5.5	ESE	4.6	ESE	4.7	SE	4.7	SE	4.8	SE	5.7	SE	4.8	SE	3.5	12.
SE	3.8	SE	4.2	SE	4.2	SE	3.1	ESE	3.4	ESE	2.9	ESE	3.6	SE	4.3	SE	4.9	SE	3.6	SE	3.8	SE	4.1	13.
SE	2.0	SE	2.1	SE	2.1	SE	2.5	SE	2.3	SE	2.2	ESE	2.5	ESE	2.7	ESE	3.1	ESE	3.7	ESE	3.4	ESE	4.3	14.
SE	4.9	SE	5.0	SE	3.2	SE	4.5	ESE	4.1	ESE	3.6	ESE	4.4	SE	4.9	SE	5.6	ESE	4.3	ESE	4.9	ESE	5.2	15.
ESE	6.1	ESE	5.8	ESE	5.9	ESE	5.8	ESE	4.5	ESE	4.4	ESE	5.2	ESE	4.6	ESE	5.8	ESE	4.7	ESE	3.8	ESE	4.4	16.
ESE	5.2	ESE	5.1	ESE	5.3	E	5.3	E	4.2	E	4.2	ESE	4.2	ESE	5.1	ESE	5.3	ESE	5.1	SE	4.8	SE	5.0	17.
ESE	7.1	SE	5.2	ESE	5.0	ESE	5.4	ESE	4.4	ESE	4.4	ESE	4.6	ESE	4.6	ESE	5.3	E	4.9	E	5.1	ESE	5.4	18.
SE	6.0	ESE	6.2	ESE	5.4	E	4.6	E	4.4	E	4.6	E	6.0	E	6.6	E	5.5	E	3.9	E	3.9	E	4.4	19.
ESE	6.1	ESE	5.5	ESE	5.2	E	4.6	ENE	4.3	E	4.4	ENE	3.5	E	3.4	ESE	3.3	ESE	3.7	ESE	3.3	ESE	3.2	20.
SE	2.4	SE	2.8	ESE	3.1	ESE	3.4	ESE	2.5	ESE	3.2	SE	2.1	SE	2.6	ESE	2.0	ESE	1.8	ESE	2.0	SE	1.5	21.
ESE	2.0	SE	1.9	E	1.7	ESE	2.0	E	2.4	ESE	2.5	E	2.4	E	2.5	E	2.2	ESE	2.4	SE	2.6	ESE	2.0	22.
SW	0.8	SW	1.2	SW	1.8	WSW	1.2	WNW	1.6	WNW	2.0	WNW	2.0	WNW	2.0	WNW	1.8	WNW	1.4	WSW	1.6	WSW	2.0	23.
WSW	5.4	WSW	4.7	WSW	5.1	WSW	4.6	WSW	5.7	W	7.0	W	7.6	W	8.5	WSW	7.4	WSW	7.2	W	5.9	WNW	5.5	24.
NE	4.3	NE	5.4	NE	5.0	NNE	3.7	NNE	3.3	NNE	3.2	NNE	3.3	NNE	2.5	NNE	2.3	NNE	2.0	NE	1.9	E	1.9	25.
SE	3.8	SE	3.6	SE	3.4	SE	3.1	SE	3.4	SE	3.6	ESE	3.1	SE	3.4	SE	3.9	SE	3.2	SE	4.0	SE	4.0	26.
SSE	5.9	SSE	5.1	SSE	5.1	SSE	4.0	SE	4.0	S	3.1	S	1.1	S	0.7	SW	0.9	SSW	1.8	SSW	1.4	SSW	2.1	27.
SW	3.9	SW	5.0	SW	4.6	SW	4.3	SW	4.7	SW	5.5	SSW	3.8	SW	4.1	SSW	3.4	SSW	4.2	SSW	3.8	SSW	3.0	28.
WNW	6.5	W	14.4	SW	10.2	SSW	7.3	SSW	6.8	SSW	6.0	SSW	7.8	SW	9.4	SW	8.5	SSW	8.3	SSW	7.6	SSW	7.4	29.
WSW	8.8	W	10.0	WSW	9.2	W	8.7	WNW	8.8	WSW	9.2	W	11.6	W	11.3	W	13.7	W	13.9	W	12.1	W	12.0	30.
	4.13		4.38		3.94		3.64		3.47		3.56		3.78		3.88		4.03		3.77		3.73		3.76	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Secunde). December 1892.

SW	8.2	SW	8.7	SW	8.2	SW	7.8	SW	8.1	SW	5.8	SSW	5.6	SSW	6.5	SSW	7.7	SSW	7.6	SSW	7.7	S	8.5	1.
WNW	8.8	W	9.8	W	9.8	W	8.6	NW	8.4	WNW	8.8	WNW	9.0	NW	8.2	NW	6.4	NW	6.1	NW	5.2	WNW	4.4	2.
SE	5.4	SE	5.0	SE	4.6	SE	5.7	SE	5.6	SE	7.2	SSE	9.4	SE	7.5	SSE	10.5	SSE	9.8	SSE	10.6	SSE	9.9	3.
SSE	4.1	WSW	6.0	W	7.3	W	7.0	W	6.9	W	4.6	W	5.7	W	7.6	W	7.2	WSW	4.3	WSW	6.5	WSW	6.6	4.
WSW	8.6	WSW	9.2	WSW	8.3	WSW	6.7	SW	5.3	SW	4.9	SW	5.4	WSW	6.7	SW	5.2	WSW	6.2	WSW	7.5	W	7.6	5.
WNW	10.2	NW	9.1	NW	9.1	NW	9.2	WNW	8.9	WNW	9.1	WNW	9.2	NW	8.2	NW	7.4	NW	7.6	NW	6.6	WNW	6.2	6.
WNW	6.1	NW	6.3	NW	5.6	NW	5.3	NNW	4.4	N	4.0	NW	4.9	NW	6.1	NW	5.6	NW	5.7	NW	6.4	NW	5.9	7.
W	9.6	W	10.0	W	9.2	W	9.6	W	9.1	W	9.7	W	7.4	W	7.8	W	8.5	W	8.9	WSW	7.8	WSW	8.8	8.
SSW	4.7	SSW	4.5	S	4.7	S	6.5	S	8.2	S	7.6	SSE	6.0	SE	5.1	SE	5.2	SE	4.0	SE	4.7	SE	3.9	9.
ENE	2.3	ENE	1.6	ENE	1.4	ENE	1.1	ENE	1.9	ENE	1.8	ENE	1.8	ENE	1.0	ENE	1.0	ENE	1.4	ENE	3.0	ENE	2.4	10.
SE	3.3	SE	3.4	SE	5.3	SE	6.3	SSE	7.2	SE	7.6	SE	7.5	SSE	7.9	SSE	6.6	SSE	7.3	SSE	6.3	SSE	6.6	11.
SW	7.1	SW	6.6	SW	6.0	SW	6.0	SW	7.5	SW	9.0	SW	7.4	SSW	6.6	SSW	6.5	SSW	6.2	SW	6.6	SW	6.9	12.
W	5.6	W	5.9	W	7.8	W	6.5	W	5.1	WSW	3.8	WSW	4.4	SSW	2.9	SSW	3.8	SW	3.5	SW	3.9	WSW	3.9	13.
SW	4.2	SSW	3.7	SSW	3.4	SSE	4.2	S	4.6	SSW	4.9	SSW	4.7	SSW	5.2	SSW	4.9	SSW	6.1	SSW	6.3	SSW	6.7	14.
W	6.0	W	5.6	WSW	4.1	SW	3.9	SSW	2.7	SSW	3.4	SSW	4.0	SSW	6.0	SSW	4.9	S	3.5	S	2.1	N	2.8	15.
WNW	10.7	WNW	9.6	WNW	9.4	WNW	8.6	W	8.3	WSW	7.9	WSW	7.4	W	7.9	W	6.4	W	5.4	WSW	5.6	SW	4.4	16.
SW	5.0	WSW	6.0	WSW	6.6	WSW	6.6	WSW	7.9	WSW	7.1	WSW	9.4	WSW	8.1	WSW	8.6	WSW	7.9	WSW	8.7	WSW	6.1	17.
WNW	6.0	WNW	7.8	W	9.6	W	8.8	W	8.4	W	8.6	WSW	7.0	W	8.0	W	11.8	W	9.6	W	10.0	WSW	9.8	18.
W	11.6	W	12.2	W	12.9	W	13.0	W	13.1	W	10.9	W	9.2	W	9.1	WNW	8.4	WNW	7.4	W	8.3	W	8.0	19.
WNW	8.9	WNW	8.7	NW	8.6	NNW	7.0	NW	5.5	NW	4.6	NNW	3.9	N	1.4	WNW	2.5	WNW	2.4	NNW	2.7	NNW	2.6	20.
W	5.1	W	4.3	W	4.6	WNW	5.2	WNW	5.1	WNW	4.6	W	3.7	W	4.2	WNW	4.0	WNW	4.0	W	3.8	W	3.9	21.
WNW	4.9	NW	4.0	NW	3.3	NW	2.5	NNW	3.1	NNE	4.1	NNE	3.3	NE	4.1	NE	5.6	NE	5.2	NE	4.5	NNE	2.8	22.
NNE	4.5	NE	4.5	NE	4.2	NNE	4.2	NE	3.4	NE	3.4	NE	3.9	NE	3.4	NE	3.1	NE	2.8	ENE	3.3	ENE	3.1	23.
SE	2.5	SSE	2.6	SE	2.6	SE	2.4	ESE	2.2	SE	2.4	SE	1.9	SE	2.7	SE	3.2	SSE	2.4	S	2.8	S	2.6	24.
SW	1.6	SW	3.2	WSW	3.3	W	2.2	W	1.4	W	1.3	WSW	2.1	WSW	2.0	W	2.4	WNW	2.4	WNW	2.5	WNW	2.3	25.
WNW	2.6	SW	1.4	WSW	2.9	WSW	2.9	WSW	3.2	WSW	4.0	SW	3.9	SSW	3.4	SSW	3.1	SSW	2.4	SSE	2.0	S	2.8	26.
WNW	3.9	WNW	4.2	WNW	2.7	WNW	3.1	WNW	2.8	WNW	2.2	W	2.2	WNW	3.2	WNW	3.0	WNW	2.1	W	2.1	SW	1.6	27.
SW	3.4	SW	3.3	WSW	3.3	W	2.8	WNW	3.3	WSW	3.5	WSW	3.2	W	2.8	W	3.8	W	2.8	W	2.1	WSW	2.2	28.
WNW	5.5	WNW	5.3	WNW	5.6	WNW	6.2	W	5.8	W	5.4	W	4.2	WNW	3.6	WNW	4.9	WNW	5.2	WNW	5.2	WNW	4.6	29.
N	5.0	NNW	3.6	N	3.1	NNE	3.0	NE	3.6	NE	3.2	NE	3.4	NE	2.6	NNE	3.4	NNE	2.6	NNE	3.4	N	3.7	30.
NNE	5.6	NNE	5.6	NNE	5.2	NNE	4.2	NNE	5.0	N	4.5	NNW	4.4	NW	5.8	NW	4.9	NW	5.5	NW	5.6	NW	4.7	31.
	5.84		5.86		5.89		5.71		5.68		5.48		5.34		5.34		5.50		5.11		5.28		5.04	Mittel

III.

Continuirliche Registrirungen.

Sonnenschein.

1892.

Jahres-Curven des Sonnenscheins.

1892.



Sonnenschein in den einzelnen Jahreszeiten 1892.

Winter.



Frühjahr.



Sommer.



Herbst.



Jahres-Summe des Sonnenscheins

100119 Minuten.

Januar — Sonnenschein. — 1892.

Z = Zeitgleichung in Minuten.

1. Z = +3,6 6. Z = +5,9 11. Z = +8,1 16. Z = +9,9 21. Z = +11,5 26. Z = +12,7

Datum	☉ Aufg. Wahre Zeit h.	m.	4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12m 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p	☉ Untg. Wahre Zeit h.	m.	Tages-Summen Minuten
1.	8	8		3	52	7
2.	8	7		3	53	161
3.	8	7		3	54	22
4.	8	6		3	55	216
5.	8	6		3	55	85
6.	8	5		3	56	70
7.	8	4		3	57	43
8.	8	3		3	58	341
9.	8	2		3	59	—
10.	8	1		4	0	—
11.	8	0		4	1	7
12.	7	59		4	2	208
13.	7	58		4	3	14
14.	7	57		4	4	118
15.	7	56		4	5	—
16.	7	54		4	7	1
17.	7	53		4	8	335
18.	7	52		4	9	—
19.	7	51		4	10	425
20.	7	49		4	12	430
21.	7	48		4	13	425
22.	7	46		4	15	42
23.	7	45		4	16	—
24.	7	43		4	18	—
25.	7	42		4	19	—
26.	7	40		4	21	186
27.	7	39		4	22	—
28.	7	37		4	24	7
29.	7	36		4	25	—
30.	7	34		4	27	16
31.	7	32		4	29	199

Monats-Summen in Minuten .	—	—	—	—	119	339	512	494	581	671	497	145	—	—	—	—		3358

Februar Sonnenschein. 1892.

Z = Zeitgleichung in Minuten.

1. Z = +13,8 6. Z = +14,3 11. Z = +14,5 16. Z = +14,3 21. Z = +13,9 26. Z = +13,1

Datum	☉ Aufg. Wahre Zeit h.	m.	4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12m 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p	☉ Untg. Wahre Zeit h.	m.	Tages-Summen Minuten
1.	7	30		4	31	86
2.	7	29		4	32	208
3.	7	27		4	34	22
4.	7	25		4	36	78
5.	7	23		4	38	76
6.	7	21		4	40	147
7.	7	19		4	42	37
8.	7	17		4	44	—
9.	7	15		4	46	321
10.	7	14		4	47	—
11.	7	12		4	49	—
12.	7	10		4	51	—
13.	7	8		4	53	421
14.	7	6		4	55	382
15.	7	4		4	57	377
16.	7	2		4	59	88
17.	7	0		5	1	10
18.	6	58		5	2	246
19.	6	56		5	4	314
20.	6	54		5	6	17
21.	6	52		5	8	394
22.	6	50		5	10	25
23.	6	48		5	12	8
24.	6	46		5	14	530
25.	6	44		5	16	265
26.	6	42		5	18	8
27.	6	40		5	20	—
28.	6	38		5	22	—
29.	6	36		5	24	—

Monats-Summen in Minuten .	—	—	—	129	406	575	731	608	483	420	341	292	75	—	—	—		4060

März — Sonnenschein. — 1892.

Z = Zeitgleichung in Minuten.

1. Z = +12,4 6. Z = +11,3 11. Z = +10,0 16. Z = +8,6 21. Z = +7,1 26. Z = +5,6

Datum	☉ Aufg. Wahre Zeit h.	m.	4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12m 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p	☉ Untg. Wahre Zeit h.	m.	Tages-Summen Minuten
1.	6	34		5	26	—
2.	6	32		5	28	333
3.	6	30		5	30	357
4.	6	28		5	33	535
5.	6	26		5	35	457
6.	6	24		5	37	148
7.	6	22		5	39	101
8.	6	20		5	41	28
9.	6	18		5	43	269
10.	6	16		5	45	64
11.	6	14		5	47	—
12.	6	12		5	49	—
13.	6	10		5	51	560
14.	6	8		5	53	297
15.	6	6		5	55	335
16.	6	4		5	57	512
17.	6	2		5	59	308
18.	6	0		6	1	234
19.	5	58		6	3	587
20.	5	56		6	5	583
21.	5	54		6	7	583
22.	5	52		6	9	552
23.	5	50		6	11	3
24.	5	48		6	13	12
25.	5	46		6	15	80
26.	5	44		6	17	289
27.	5	42		6	19	200
28.	5	40		6	21	—
29.	5	38		6	23	—
30.	5	36		6	25	700
31.	5	34		6	27	562

Monats-Summen in Minuten .	—	—	43	426	882	879	923	1044	1044	885	855	902	697	109	—	—		8689

April . Sonnenschein. 1892.

Z = Zeitgleichung in Minuten.

1. Z = +3,8 6. Z = +2,3 11. Z = +0,9 16. Z = −0,3 21. Z = −1,4 26. Z = −2,4

Datum	☉ Aufg. Wahre Zeit h.	m.	4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12m 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p	☉ Untg. Wahre Zeit h.	m.	Tages-Summen Minuten
1.	5	32		6	29	246
2.	5	30		6	31	8
3.	5	28		6	33	705
4.	5	26		6	35	680
5.	5	24		6	37	655
6.	5	22		6	39	630
7.	5	20		6	41	516
8.	5	18		6	43	664
9.	5	16		6	45	725
10.	5	14		6	47	720
11.	5	12		6	49	720
12.	5	10		6	51	561
13.	5	8		6	53	272
14.	5	6		6	55	102
15.	5	4		6	57	225
16.	5	2		6	59	301
17.	5	0		7	1	178
18.	4	58		7	3	596
19.	4	56		7	5	171
20.	4	54		7	7	646
21.	4	52		7	9	195
22.	4	50		7	11	279
23.	4	48		7	13	512
24.	4	46		7	15	367
25.	4	44		7	17	227
26.	4	42		7	19	489
27.	4	40		7	21	460
28.	4	38		7	23	283
29.	4	37		7	24	266
30.	4	35		7	26	208

Monats-Summen in Minuten .	—	55	625	898	1039	1053	1171	1214	1319	1225	1232	994	880	780	122	—		12607

Mai — Sonnenschein. — 1892.

Z = Zeitgleichung in Minuten.

1. Z = −3,1 6. Z = −3,6 11. Z = −3,8 16. Z = −3,8 21. Z = −3,6 26. Z = −3,2

Datum	☉ Aufg. Wahre Zeit h.	m.	4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12m 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p	☉ Untg. Wahre Zeit h.	m.	Tages-Summen Minuten
1.	4	33		7	28	—
2.	4	31		7	30	—
3.	4	30		7	31	150
4.	4	28		7	33	564
5.	4	26		7	35	289
6.	4	24		7	37	31
7.	4	23		7	38	718
8.	4	21		7	40	800
9.	4	20		7	41	835
10.	4	18		7	43	113
11.	4	17		7	44	525
12.	4	15		7	46	853
13.	4	14		7	47	782
14.	4	12		7	49	412
15.	4	11		7	50	497
16.	4	9		7	52	133
17.	4	8		7	53	284
18.	4	6		7	55	498
19.	4	5		7	56	131
20.	4	3		7	58	120
21.	4	2		7	59	—
22.	4	0		8	1	416
23.	3	59		8	2	800
24.	3	57		8	4	800
25.	3	56		8	5	622
26.	3	55		8	6	840
27.	3	54		8	7	845
28.	3	53		8	8	835
29.	3	52		8	9	734
30.	3	51		8	10	540
31.	3	50		8	11	820

Monats-Summen in Minuten .	15	698	1029	970	1050	1025	1133	1163	1188	1221	1232	1267	1141	969	820	66		14987

Juni # Sonnenschein. **1892.**

Z = Zeitgleichung in Minuten.

1. Z = −2.4 6. Z = −1.5 11. Z = −0,5 16. Z = +0,5 21. Z = +1.6 26. Z = +2,6

Datum	☉ Aufg. Wahre Zeit h.	m.	4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12m 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p	☉ Untg. Wahre Zeit h.	m.	Tages-Summen Minuten
1.	3	49		8	12	169
2.	3	48		8	13	652
3.	3	47		8	14	150
4.	3	46		8	14	223
5.	3	45		8	15	140
6.	3	44		8	16	54
7.	3	43		8	17	340
8.	3	43		8	17	836
9.	3	42		8	18	641
10.	3	42		8	18	815
11.	3	41		8	19	439
12.	3	41		8	19	379
13.	3	40		8	20	631
14.	3	40		8	20	379
15.	3	40		8	20	7
16.	3	40		8	20	732
17.	3	40		8	20	537
18.	3	40		8	20	310
19.	3	40		8	20	464
20.	3	40		8	20	148
21.	3	40		8	20	200
22.	3	40		8	20	765
23.	3	40		8	20	79
24.	3	40		8	20	274
25.	3	40		8	20	351
26.	3	40		8	20	66
27.	3	40		8	20	302
28.	3	41		8	19	741
29.	3	41		8	19	449
30.	3	42		8	18	19

Monats-Summen in Minuten .	62	546	718	808	788	918	956	971	896	789	723	903	922	761	481	50		11292

Juli # Sonnenschein. **1892.**

Z = Zeitgleichung in Minuten.

1. Z= +3,6 6. Z= +4,5 11. Z= +5,3 16. Z= +5,8 21. Z= +6,2 26. Z= +6,2

Datum	☉ Aufg. Wahre Zeit h.	m.	☉ Untg. Wahre Zeit h.	m.	Tages-Summen Minuten
1.	3	42	8	18	453
2.	3	43	8	17	321
3.	3	43	8	17	763
4.	3	44	8	16	244
5.	3	45	8	15	756
6.	3	46	8	14	90
7.	3	46	8	14	421
8.	3	47	8	13	494
9	3	48	8	12	719
10.	3	49	8	11	462
11.	3	50	8	10	827
12.	3	51	8	9	865
13.	3	52	8	8	131
14.	3	53	8	7	584
15.	3	54	8	6	45
16.	3	55	8	5	81
17.	3	56	8	4	42
18.	3	57	8	2	211
19.	3	58	8	1	663
20.	3	59	8	0	127
21.	4	0	7	59	345
22.	4	2	7	57	169
23.	4	3	7	56	10
24.	4	5	7	54	183
25.	4	6	7	53	236
26.	4	8	7	51	782
27.	4	9	7	50	793
28.	4	11	7	48	790
29.	4	12	7	47	758
30.	4	14	7	45	544
31.	4	15	7	44	188

Monats-Summen in Minuten .	55	575	897	879	1044	1103	1130	1014	1045	979	948	922	972	888	591	55		13097

August — Sonnenschein. — 1892.

Z = Zeitgleichung in Minuten.

1. Z = +6.0 6. Z = +5.6 11. Z = +4.9 16. Z = +4.0 21. Z = +2.8 26. Z = +1.5

Datum	☉ Aufg. Wahre Zeit h.	m.	☉ Untg. Wahre Zeit h.	m.	Tages-Summen Minuten
1.	4	17	7	42	365
2.	4	18	7	41	80
3.	4	20	7	39	164
4.	4	21	7	38	190
5.	4	23	7	36	399
6.	4	25	7	34	703
7.	4	27	7	32	468
8.	4	28	7	31	457
9.	4	30	7	29	148
10.	4	32	7	27	179
11.	4	34	7	25	374
12.	4	36	7	23	474
13.	4	38	7	21	736
14.	4	39	7	20	560
15.	4	41	7	18	316
16.	4	43	7	16	673
17.	4	45	7	14	650
18.	4	47	7	12	501
19.	4	49	7	10	658
20.	4	50	7	9	595
21.	4	52	7	7	684
22.	4	54	7	5	586
23.	4	56	7	3	416
24.	4	58	7	1	670
25.	5	0	6	59	600
26.	5	2	6	57	60
27.	5	4	6	55	328
28.	5	6	6	53	196
29.	5	8	6	51	492
30.	5	10	6	49	383
31.	5	12	6	47	337



Monats-Summen in Minuten	—	190	794	1079	1272	1268	1213	1154	1030	1057	1094	1166	1128	782	215	—	13442

September — Sonnenschein. — 1892.

Z = Zeitgleichung in Minuten.

1. Z = −0,3 6. Z = −1,9 11. Z = −3,7 16. Z = −5,4 21. Z = −7,2 26. Z = −8,9

Datum	☉ Aufg. Wahre Zeit h.	m.	☽ Untg. Wahre Zeit h.	m.	Tages-Summen Minuten
1.	5	14	6	45	609
2.	5	16	6	43	171
3.	5	18	6	41	5
4.	5	20	6	39	64
5.	5	21	6	38	292
6.	5	23	6	36	143
7.	5	25	6	34	—
8.	5	27	6	32	67
9.	5	29	6	30	373
10.	5	31	6	28	366
11.	5	33	6	26	68
12.	5	35	6	24	—
13.	5	37	6	22	319
14.	5	39	6	20	78
15.	5	41	6	18	182
16.	5	43	6	16	309
17.	5	45	6	14	209
18.	5	47	6	12	284
19.	5	49	6	10	523
20.	5	52	6	7	520
21.	5	53	6	6	194
22.	5	55	6	4	17
23.	5	57	6	2	143
24.	5	59	6	0	235
25.	6	1	5	58	395
26.	6	3	5	56	381
27.	6	5	5	54	352
28.	6	7	5	52	55
29.	6	9	5	50	475
30.	6	11	5	48	403

Monats-Summen in Minuten	—	—	56	443	693	657	774	831	833	863	773	689	508	112	—	—		7232

October — Sonnenschein. — 1892.

Z = Zeitgleichung in Minuten.

1. Z = −10,5 6. Z = −12,0 11. Z = −13,4 16. Z = −14,5 21. Z = −15,4 26. Z = −16,0

Datum	☉ Aufg. Wahre Zeit h.	m.	8a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12m	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8	☉ Untg. Wahre Zeit h.	m.	Tages-Summen Minuten
1.	6	13																		5	46	545
2.	6	15																		5	44	—
3.	6	17																		5	42	125
4.	6	19																		5	40	545
5.	6	21																		5	38	553
6.	6	24																		5	35	28
7.	6	25																		5	34	442
8.	6	27																		5	32	301
9.	6	29																		5	30	95
10.	6	31																		5	28	265
11.	6	33																		5	26	285
12.	6	35																		5	24	96
13.	6	37																		5	22	—
14.	6	39																		5	20	—
15.	6	41																		5	18	—
16.	6	43																		5	16	275
17.	6	45																		5	14	—
18.	6	47																		5	12	—
19.	6	49																		5	10	363
20.	6	51																		5	8	—
21.	6	53																		5	6	416
22.	6	55																		5	4	28
23.	6	56																		5	3	101
24.	6	58																		5	1	181
25.	7	0																		5	59	—
26.	7	2																		4	57	390
27.	7	4																		4	55	296
28.	7	6																		4	53	435
29.	7	8																		4	51	48
30.	7	10																		4	49	102
31.	7	12																		4	47	259

Monats-Summen in Minuten:	—	—	—	243	584	768	714	657	815	848	767	545	223	—	—	—		6174

November — Sonnenschein. — 1892.

Z = Zeitgleichung in Minuten.

1. Z.= −16,3 6. Z.= −16,2 11. Z.= −15,8 16. Z.= −15,0 21. Z.= −13.8 26. Z.= −12 4

Datum	☉ Aufg. Wahre Zeit h.	m.	6a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12m 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p 8p	☉ Untg. Wahre Zeit h.	m.	Tages-Summen Minuten
1.	7	14		4	45	200
2.	7	16		4	43	—
3.	7	18		4	41	135
4.	7	20		4	39	159
5.	7	22		4	37	187
6.	7	24		4	35	331
7.	7	25		4	34	20
8.	7	27		4	32	—
9.	7	29		4	30	—
10.	7	31		4	28	—
11.	7	32		4	27	—
12.	7	34		4	25	—
13.	7	35		4	24	410
14.	7	37		4	22	—
15.	7	38		4	21	68
16.	7	40		4	19	29
17.	7	41		4	18	253
18.	7	43		4	16	280
19.	7	44		4	15	355
20.	7	46		4	13	195
21.	7	47		4	12	—
22.	7	49		4	10	—
23.	7	50		4	9	—
24.	7	52		4	7	—
25.	7	53		4	6	162
26.	7	54		4	5	—
27.	7	55		4	4	—
28.	7	57		4	3	—
29.	7	58		4	2	29
30.	7	59		4	1	105

Monats-Summen in Minuten .	—	—	—	—	100	315	451	503	534	578	362	75	—	—	—	—		2918

December — Sonnenschein. — 1892.

Z = Zeitgleichung in Minuten.

1. Z = −10,6 6. Z = −8,5 11. Z = −6,3 16. Z = −3,9 21. Z = −1,4 26. Z = +1,1

Datum	⊙ Aufg. Wahre Zeit h.	m.	⊙ Untg. Wahre Zeit h.	m.	Tages-Summen Minuten
1.	8	0	4	0	226
2.	8	1	3	59	260
3.	8	2	3	58	—
4.	8	3	3	57	—
5.	8	4	3	56	340
6.	8	5	3	55	—
7.	8	6	3	54	39
8.	8	7	3	53	—
9.	8	7	3	53	—
10.	8	8	3	52	12
11.	8	8	3	52	195
12.	8	9	3	51	—
13.	8	9	3	51	—
14.	8	10	3	50	236
15.	8	10	3	50	—
16.	8	10	3	50	143
17.	8	10	3	50	—
18.	8	10	3	50	—
19.	8	10	3	50	—
20.	8	10	3	50	—
21.	8	10	3	50	3
22.	8	10	3	50	1
23.	8	10	3	50	158
24.	8	10	3	50	379
25.	8	10	3	50	235
26.	8	10	3	50	36
27.	8	10	3	50	—
28.	8	10	3	50	—
29.	8	9	3	51	—
30.	8	9	3	51	—
31.	8	8	3	52	—



Monats-Summen in Minuten .	—	—	—	—	22	225	223	475	484	398	376	60	—	—	—	—	2263

IV.

Temperaturen des Erdbodens

in

5 m, 3 m und 1 m Tiefe, 1 mal täglich,

in

0,15 m, 0,05 m und 0,00 m Tiefe, 3 mal täglich beobachtet.

1892.

Januar. Erdboden-Temperaturen 1892. Februar.

Datum	Tiefen-Thermometer			Oberflächen-Thermometer								
				0.15 m			0.05 m			0.00 m		
	5 m	3 m	1 m	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p
	IP	IP	IP									
1.	12.5	11.2	7.6	1.4	2.6	1.6	1.6	3.6	1.0	1.5	3.9	0.7
2.	12.5	11.1	7.7	1.2	1.8	1.4	0.6	2.0	1.2	0.2	2.4	0.8
3.	12.5	11.1	7.6	2.0	2.4	1.3	1.7	2.2	0.3	1.7	2.3	0.0
4.	12.5	11.0	7.8	1.0	1.0	0.8	0.4	0.4	0.4	0.7	0.5	0.0
5.	12.4	11.0	7.8	0.8	0.8	1.0	0.2	0.2	0.6	0.0	0.5	0.0
6.	12.4	10.9	7.6	0.8	0.8	0.8	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	0.0
7.	12.4	10.9	7.5	0.8	0.8	0.8	0.2	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0
8.	12.3	10.9	7.5	0.6	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	—0.4	0.0	—0.2
9.	12.3	10.9	7.4	0.6	0.8	0.6	—0.4	0.0	0.0	—0.7	—0.2	0.0
10.	12.3	10.9	7.2	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	—0.1	—0.1	—0.5
11.	12.2	10.8	7.0	0.6	0.6	0.6	—0.8	—0.2	—0.4	—1.2	—0.3	—0.4
12.	12.2	10.8	6.8	0.6	0.6	0.6	0.0	—0.2	—0.4	0.0	—0.1	—0.6
13.	12.2	10.7	6.7	0.6	0.6	0.6	—0.8	0.0	—0.2	—1.7	0.0	—1.0
14.	12.2	10.7	6.6	0.5	0.5	0.5	—1.9	—0.8	—2.0	—3.0	—1 0	—3.1
15.	12.1	10.6	6.5	0.2	0.2	0.0	—3.0	—1.4	—2.0	—4.2	—1.7	—2.7
16.	12.1	10.6	6.3	0.0	0.0	—0.2	—2.0	—1.2	—1.4	—2.6	—1.5	—1.9
17.	12.1	10.6	6.2	—0.4	—0.4	—0.6	—2.6	—1.8	—2.8	—3.6	—1.9	—4.0
18.	12.1	10.5	6.1	—0.6	—0.4	—0.6	—2.0	—0.8	—2.4	—2.5	—0.8	—3 2
19.	12.0	10.5	5.8	—1.6	—1.0	—1.8	—4.6	—2.4	—4.2	—5.8	—2.4	—5.4
20.	12.0	10.4	5.6	—2.4	—1.8	—2.4	—5.6	—3.2	—4.6	—7.0	—3.3	—6.1
21.	12.0	10.4	5.5	—3.4	—2.8	—3.8	—7.0	—5.0	—6.6	—8.5	—5.5	—7.8
22.	12.0	10.3	5.3	—3.8	—2.6	—2.8	—7.4	—3.8	—3.2	—9.0	—3.8	—3.7
23.	11.9	10.3	5.2	—0.6	—0.4	—0.4	—0.4	0.0	0.0	—0.2	0.0	0.0
24.	11.9	10.2	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.2
25.	11.9	10.2	5.0	0.0	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.7	0.4
26.	11.9	10.1	5.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.8	0.0	0.4	1.4	0.0
27.	11.9	10.0	5.0	0.2	0.4	0.2	0.2	1.0	0.5	0.2	1.4	0.7
28.	11.8	10.0	5.1	0.2	0.3	0.0	0.8	1.4	0.0	0.9	2.2	0.0
29.	11.8	10.0	5.3	0.4	0.4	1.0	1.6	3.4	3.6	2.0	4.1	4.1
30.	11.8	9.9	5.5	2.4	3.2	2.6	5 0	5.8	4.4	5.5	6.4	4.7
31.	11.8	9.9	5.6	2,2	4.2	2.7	2.4	5.6	2.0	2.5	7.1	1.7
Mittel	12.13	10.56	6.35	0.17	0.48	0.97	-0.75	0.21	-0.48	—1.12	0.35	—0.88

Datum	Tiefen-Thermometer			Oberflächen-Thermometer								
				0.15 m			0.05 m			0.00 m		
	5 m	3 m	1 m	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p
	IP	IP	IP									
1.	11.7	9.8	6.5	0.8	3.6	3.0	0.4	5.4	2.8	0.1	5.8	2.6
2.	11.7	9.8	6.7	2.6	4.2	2.0	2.6	5.4	1.4	2.6	6.0	0.6
3.	11.7	9.8	6.8	0.8	1.0	1.4	0.4	0.6	1.0	0.1	1.2	1.0
4.	11.7	9.7	7.0	0.8	1.2	1.2	0.4	2.8	0.8	0.3	2.8	0.5
5.	11.7	9.7	7.1	1.0	3.7	1.8	0.4	3.8	1.6	0.3	4.1	1.3
6.	11.7	9.6	7.1	0.8	2.6	1.2	0.4	3.4	0.4	0.2	3.3	0.1
7.	11.6	9.6	7.1	0.8	2.6	2.0	0.5	3.2	1.8	0.1	3.5	1.5
8.	11.6	9.6	7.2	1.2	2.4	1.6	1.3	2.4	1.5	1.2	2.8	1.2
9.	11.6	9.6	7.1	0.8	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.2	0.8	0.0
10.	11.6	9.6	7.0	0.6	0.6	0.6	0.2	0.2	0.4	—0.1	0.1	0.0
11.	11.6	9.6	6.8	0.5	3.4	3.0	0.4	4.4	3.4	0.4	5.5	3.7
12.	11.5	9.6	6.9	3.6	5.0	4.6	3.0	5.8	4.6	3.9	6.1	4.6
13.	11.5	9.6	7.0	1.2	3.2	2.0	0.6	4.0	0.4	0.1	5.4	0.3
14.	11.5	9.6	7.1	1.2	0.6	0.8	0.2	0.4	0.6	—0.3	0.8	0.0
15.	11.5	9.6	7.2	0.6	0.6	0.6	—0.6	0.2	—0.6	—1.7	0.6	—0.8
16.	11.5	9.6	7.0	0.4	0.4	0.4	—1.8	0.0	—0.6	—2.0	0.0	—0.9
17.	11.5	9.6	7.0	0.0	0.0	—0.4	—1.8	—0.2	—2.4	—2.0	—0.3	—3.1
18.	11.5	9.6	7.0	—1.6	—0.6	—1.4	—4.2	—1.2	—2.4	—4.7	—1.4	—2.6
19.	11.4	9.6	6.5	—2.0	—0.2	—0.6	—4.4	0.0	—1.6	—4.8	0.2	—1.6
20.	11.4	9.6	6.5	—0.6	0.0	0.0	—0.6	0.2	0.2	—0.6	0.5	0.0
21.	11.4	9.6	6.1	—0.2	0.0	0.0	—1.5	0.6	0.0	—1.7	2.8	1.0
22.	11.4	9.6	6.1	0.2	0.6	0.4	0.2	1.8	0.4	0.0	2.4	0.2
23.	11.4	9.5	6.1	0.2	0.4	0.4	0.2	3.2	0.4	0.1	4.5	0.4
24.	11.4	9.5	6.2	0.3	0.4	0.4	0.1	5.4	0.0	0.1	8.1	0.0
25.	11.4	9.5	6.5	0.2	0.6	0.6	0.2	3.4	1.4	0.0	3.9	1.5
26.	11.3	9.5	6.7	0.4	1.0	1.2	0.2	3.0	1.2	0.0	3.6	1.0
27.	11.3	9.5	6.9	0.6	3.4	3.0	0.8	4.6	2.8	0.6	5.0	2.7
28.	11.3	9.4	7.1	1.6	3.4	2.6	1.4	4.6	2.2	1.4	4.6	2.0
29.	11.3	9.4	7.3	1.4	5.0	3.4	1.4	7.4	3.0	1.5	7.8	2.5
Mittel	11.51	9 60	6.82	0.62	1.71	1.25	0.03	2.59	0.87	—0.16	3.22	0.68

März. Erdboden-Temperaturen 1892. April.

1.	11.3	9.4	7.3	1.6	2.4	1.0	1.2	2.4	0.6	0.8	2.2	0.1
2.	11.3	9.4	7.3	0.6	0.4	0.4	—0.8	0.2	—1.0	—1.7	0.0	—2.1
3.	11.2	9.4	7.3	—0.5	0.0	—0.6	—2.0	0.0	—2.6	—2.5	1.2	—3.1
4.	11.2	9.4	7.0	—2.8	0.0	—0.8	—5.2	0.0	—1.6	—5.8	2.1	—1.8
5.	11.2	9.4	6.7	—2.8	—0.2	—0.6	—4.6	0.2	—1.2	—5.3	1.3	—1.2
6.	11.2	9.4	6.5	—1.2	—0.4	—0.5	—2.0	0.0	—1.2	—2.2	0.0	—1.6
7.	11.2	9.4	6.3	—1.8	—0.2	0.0	—2.6	0.0	0.0	—3.6	0.6	—0.3
8.	11.2	9.4	6.1	—1.6	0.0	0.0	—1.8	0.0	—0.2	—2.1	0.2	—1.3
9.	11.1	9.4	6.0	—2.0	0.0	0.0	—2.8	0.6	0.0	—3.2	3.8	—0.3
10.	11.1	9.3	6.0	—2.2	0.0	0.0	—2.8	1.3	0.2	—3.0	2.9	0.0
11.	11.1	9.3	5.8	0.0	0.0	0.0	—0.8	0.0	0.0	—1.0	0.0	0.0
12.	11.1	9.3	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	—0.2
13.	11.1	9.3	5.8	—0.6	0.0	0.0	—1.2	0.0	0.2	—3.0	3.1	—0.2
14.	11.1	9.3	5.8	—2.0	0.0	0.4	—3.4	0.8	0.4	—3.8	3.8	0.1
15.	11.1	9.3	5.9	0.2	0.4	0.4	0.0	4.0	0.4	0.0	6.8	0.0
16.	11.1	9.2	6.0	0.2	0.4	0.4	—0.1	3.2	0.4	—0.5	6.4	0.0
17.	11.1	9.2	6.1	0.2	0.4	0.4	—0.2	2.5	0.2	—0.4	5.8	0.0
18.	11.0	9.2	6.3	0.4	1.2	0.5	0.0	4.6	1.0	—0.2	5.0	1.2
19.	11.0	9.2	6.5	0.2	4.6	0.4	0.1	9.8	0.3	0.0	11.6	0.1
20.	11.0	9.2	6.8	0.2	4.6	2.5	0.2	9.4	1.7	—0.3	11.0	1.5
21.	11.0	9.2	7.0	0.4	6.2	4.6	0.2	8.4	4.4	0.0	13.4	2.9
22.	11.0	9.2	7.2	1.2	7.6	7.0	0.6	10.8	7.0	0.1	17.5	6.7
23.	11.0	9.1	7.5	2.8	6.0	4.6	2.4	7.0	4.0	2.6	8.1	2.2
24.	11.0	9.1	8.0	2.0	5.4	4.4	1.5	6.0	4.0	1.5	7.0	3.6
25.	10.9	9.1	8.0	3.6	6.2	5.4	3.4	7.2	5.0	3.9	9.5	3.3
26.	10.9	9.1	8.4	1.8	9.6	7.0	1.2	12.0	7.0	2.8	17.3	7.4
27.	10.9	9.2	8.6	6.2	11.4	9.4	6.4	13.4	9.4	7.7	15.2	9.0
28.	10.9	9.2	8.7	7.4	8.6	8.0	7.2	9.0	7.6	7.2	10.0	7.2
29.	10.9	9.2	9.0	4.4	6.2	4.6	3.4	6.4	3.8	2.5	7.0	1.9
30.	10.9	9.2	9.2	2.4	8.0	6.0	1.2	10.6	4.6	0.0	15.7	2.2
31.	10.9	9.2	9.3	2.2	8.8	7.0	1.0	11.0	6.4	0.1	13.8	5.2
Mitte.	11.06	9.26	7.04	0.66	3.15	2.32	0.01	4.54	1.96	—0.30	6.53	1.37

1.	10.8	9.2	9.3	3.4	10.0	8.6	3.0	12.4	9.0	4.0	16.0	8.8
2.	10.8	9.2	9.3	6.4	8.0	8.4	6.4	8.6	7.8	6.7	9.4	6.8
3.	10.8	9.3	9.5	4.0	12.0	9.8	3.6	15.2	9.2	5.8	20.7	6.8
4.	10.8	9.4	9.8	4.2	13.0	11.2	3.8	16.8	10.4	6.6	23.9	8.4
5.	10.7	9.4	10.2	6.0	14.4	12.8	5.4	18.6	13.0	7.2	26.2	11.5
6.	10.7	9.5	10.5	8.0	14.6	12.9	8.0	16.6	11.5	10.2	24.8	11.5
7.	10.7	9.5	11.0	8.2	15.0	12.6	7.6	18.0	12.2	8.5	24.5	10.8
8.	10.7	9.6	11.3	7.4	13.0	10.4	6.4	15.2	8.6	8.3	20.3	6.0
9.	10.7	9.6	11.7	4.2	12.2	9.2	3.0	14.4	7.6	4.4	19.9	5.2
10.	10.7	9.6	12.0	3.8	12.6	9.6	2.4	15.4	8.6	3.1	22.7	6.2
11.	10.7	9.7	12.3	4.3	13.8	11.4	3.6	17.2	10.4	6.0	24.0	8.2
12.	10.7	9.8	12.3	6.0	12.6	9.4	4.8	14.8	7.6	5.3	19.4	5.1
13.	10.7	9.8	12.3	5.8	12.0	9.4	5.4	15.0	8.0	7.2	22.8	5.0
14.	10.8	9.8	12.5	5.6	11.8	8.6	4.8	14.0	7.4	5.5	17.5	5.8
15.	10.8	9.9	12.6	5.0	9.0	7.3	3.8	10.4	5.4	3.0	17.2	2.8
16.	10.8	10.0	12.6	3.0	11.6	9.2	1.8	14.4	8.6	3.0	20.7	7.3
17.	10.8	10.0	12.0	5.8	11.6	9.5	5.4	14.0	8.2	6.4	20.8	5.2
18.	10.8	10.1	11.8	3.4	13.0	10.8	2.8	17.2	10.0	4.7	26.0	8.4
19.	10.8	10.1	11.8	5.6	12.4	9.2	5.4	14.8	7.8	7.2	19.0	5.2
20.	10.8	10.2	11.8	4.6	12.4	9.0	4.6	15.6	7.6	6.5	23.2	4.7
21.	10.8	10.2	11.9	5.6	13.2	10.6	5.2	16.4	9.8	6.4	23.8	8.0
22.	10.8	10.3	11.9	8.4	13.8	13.0	8.4	16.0	13.8	9.2	23.6	13.0
23.	10.8	10.3	12.0	9.6	13.2	12.8	9.6	15.4	13.0	13.2	23.2	10.2
24.	10.8	10.3	12.2	8.6	11.4	10.6	8.2	12.4	9.6	11.1	13.9	5.2
25.	10.8	10.4	12.3	6.6	12.6	12.4	6.0	15.0	12.4	10.8	23.5	10.1
26.	10.8	10.4	12.5	7.6	11.6	10.0	7.2	12.8	9.0	7.3	19.9	5.2
27.	10.8	10.5	12.5	6.6	11.2	12.6	6.2	14.0	12.8	8.6	26.7	9.7
28.	10.8	10.5	12.4	6.4	12.4	12.6	5.8	14.0	12.4	10.2	22.6	9.2
29.	10.8	10.6	12.3	8.8	12.2	12.0	8.6	13.6	11.6	9.8	23.3	7.4
30.	10.8	10.6	12.4	6.8	12.6	11.3	6.2	15.4	11.1	11.1	22.0	8.8
Mittel	10.77	9.93	11.63	5.99	12.31	10.57	5.45	14.79	9.81	7.25	21.38	7.55

Mai. Erdboden-Temperaturen 1892. Juni.

Datum	Tiefen-Thermometer			Oberflächen-Thermometer								
	5 m	3 m	1 m	0.15 m			0.05 m			0.00 m		
	1P	1P	1P	8a	2P	8P	8a	2P	8P	8a	2P	8P
1.	10.8	10.7	12.4	8.2	9.2	7.8	7.4	9.0	6.8	7.3	6.6	4 5
2.	10.9	10.7	12.4	6.2	9.6	9.4	5.6	10.8	9.0	7.2	13 4	8.1
3.	10.9	10.7	12.3	8.2	11.2	11.8	8.1	13.0	11.8	10.1	14.9	8.4
4.	10.9	10.7	12.1	7.6	14.4	14.4	8.0	16.6	14.3	13.7	21.8	11.9
5.	10.9	10.8	12.2	9.4	14.4	11.6	9.0	17.2	10.4	8.8	22.5	6.8
6.	10.9	10.8	12.3	6.6	7.6	8.6	4.6	7.8	7.6	1.5	10.3	5.2
7.	10.9	10.8	12.2	5.0	12.6	12.6	4.8	16.2	12.0	9.8	22.6	8.2
8.	10.9	10.8	12.1	5.8	16.0	15.4	5.6	20.6	15.4	9.2	31.7	12.0
9.	10.9	10.9	12.0	8.2	18.0	17.6	8.6	23.8	17.4	14.0	34.5	12.8
10.	11.0	10.9	12.3	10.2	16.2	16.4	10.0	19.4	17.0	13.7	30.8	15.9
11.	11.0	10.9	12.6	11.8	18.6	15.1	12.2	23.0	15.0	19.1	37.2	15.0
12.	11.0	10.9	13.0	10.6	18.8	18.2	10.4	23.0	18.2	17.5	37.8	14.5
13.	11.0	10.9	13.5	10.2	19.2	18.4	10.0	23.8	18.2	17.8	41.2	13.2
14.	11.0	11.0	13.7	11.2	19.8	19.2	11.4	23.6	19.6	19.7	38.8	19.8
15.	11.0	11.0	14.0	14.2	19.6	18.8	14.2	23.2	18.8	21.0	25.0	15.8
16.	11.0	11.0	14.5	13.2	16.4	15.3	13.0	18.0	14 8	15.0	19.8	10.4
17.	11.1	11.0	14.5	11.8	15.2	14.2	12.0	16.6	13.4	17.2	23.4	9.2
18.	11.1	11.1	14.5	9.2	14.4	14.6	9.0	16.6	14.4	11.3	21.2	10.3
19.	11.1	11.1	14.4	11.2	14.0	13.6	11.0	15.2	12.6	14.0	20.0	8.4
20.	11.1	11.2	14.3	9.2	11.2	11.4	9.2	12.0	11.2	11.1	16.4	10.1
21.	11.1	11.2	14.0	9.6	10.6	10.4	9.2	10.8	9.4	9.5	11.1	6.4
22.	11.1	11.3	13.8	7.2	11.2	12.3	6.4	13.0	11.2	7.0	18.4	6.6
23.	11.1	11.3	13.6	7.4	18.2	18.4	7.8	22.8	18.8	15.0	39.2	16.0
24.	11.2	11.4	13.5	12.4	22.6	22.4	13.6	28.0	23.0	26.0	46.0	20.2
25.	11.2	11.4	14.0	14.8	24.0	22.8	15.6	29.0	24.0	24.5	46.2	22.0
26	11.2	11.5	14.5	16.4	26.0	25.2	17.6	31.0	27.5	30.2	50.5	25.4
27.	11.2	11.5	15.0	18.0	28.0	27.0	19 4	33.2	28.0	32.2	55.2	26.5
28.	11.2	11.5	15.7	19.2	28.4	27.8	20.0	33.4	28.4	31.8	55.2	26.0
29.	11.3	11.5	16.0	19.7	27.2	24.9	20.2	31.1	24.6	20.1	47.0	23.0
30.	11.3	11.6	17.5	18.4	24.6	24.4	19.4	28.0	24.6	26.0	40.0	22.0
31.	11.3	11.6	18.0	17.6	26.2	25.6	18.4	30.8	16.2	30.0	49.8	20.8
Mittel	11.05	11.09	13.77	11.25	17.53	16.95	11.34	20.66	16.57	16.49	30.60	14.05

Datum	Tiefen-Thermometer			Oberflächen-Thermometer								
	5 m	3 m	1 m	0.15 m			0.05 m			0.00 m		
	1P	1P	1P	8a	2P	8P	8a	2P	8P	8a	2P	8P
1.	11.3	11.7	18.5	19.4	24.8	21.2	20.0	27.2	20.8	26.5	30.0	18.2
2.	11.3	11.8	18.7	16.6	24.6	23.4	17.2	28.2	23.8	26.8	39.5	20.2
3.	11.3	11.9	18.8	18.6	22.8	20.6	18.8	25.0	20.4	20.5	33.0	17.8
4.	11.3	12.0	18.9	15.8	21.2	22.4	15.6	24.4	22.0	21.2	39.0	16.8
5.	11.4	12.1	18.8	16.4	18.0	17.5	16.0	18.2	16.8	27.0	21.2	15.3
6.	11.4	12.1	18.6	14.6	18.8	17.2	14.4	20.0	16,2	16.4	18.0	14.4
7	11.4	12.2	18.4	13.4	19.8	19.0	13.2	22.2	18.6	17.2	26.4	15.8
8.	11.4	12.3	18.2	13.8	23.6	22.8	14.6	28.6	23.0	23.0	37.5	20.0
9.	11.4	12.4	18.0	17.0	26.2	23.6	17.0	30.4	24.0	21.5	39.2	20.2
10.	11.5	12.5	18.2	17.8	26 2	25.0	18.4	30.4	25.6	29.8	46.4	20.8
11.	11.5	12.6	18.4	18.2	23.0	22.6	19.0	26.6	22.4	27.2	38.0	19.4
12.	11.5	12.7	18 5	16.6	21.2	20.8	16.0	23.6	20.2	23.5	29.8	16.6
13.	11.5	12.7	18.7	16.0	21.0	20.4	16.2	23.4	19.6	19.2	34.2	13.4
14.	11.5	12.8	18.7	14.4	22.4	20.4	14.4	25.2	20 4	18.8	35.3	17.2
15.	11.5	12.9	18.5	14.8	16.6	17.6	13.6	17.4	17.4	11.5	29.8	12.8
16.	11.6	13.0	18.4	13.0	22.6	21.8	13.6	27.2	22.2	27.7	46.5	17.5
17.	11.6	13.0	18.3	15.2	24.0	22.2	15.8	28.2	22.6	29.5	43.6	20.5
18.	11.6	13.1	18.0	16.0	21.6	19.0	15.0	25.4	18.2	13.2	39.8	12.8
19.	11.6	13.2	18.0	13.0	21.0	20.4	13.4	24.4	20.6	23.8	26.0	15.2
20.	11.6	13.2	17.9	15.4	19.4	19.6	15.4	21.6	19.6	18.8	34.0	15.0
21.	11.7	13.3	17.8	15.4	20.6	18.0	16.0	21.4	17.6	20.6	17.5	14.8
22.	11.7	13.3	17.8	13.2	23.8	23.0	14.0	29.4	23.6	22.5	42.5	20.8
23.	11.7	13.3	17.6	17.2	19.4	19.6	18.0	20.0	19.6	22.2	21.8	18.0
24.	11.8	13.4	17.5	14.5	17.0	18.4	13.6	18.2	18.0	12.0	20.5	14.2
25.	11.8	13.4	17.5	13.0	22.6	21.2	13.6	26.4	22.0	21.2	41.8	19.7
26.	11.8	13.4	17.5	16.4	20.4	20.6	16.4	22.4	21.2	17.8	31.0	20.4
27.	11.8	13.5	17.6	17.0	22.8	24.2	17.4	27.6	25.4	21.5	49.0	23.0
28.	11.8	13.5	17.6	18.2	26.8	27.0	19.4	32.2	28.4	32.0	56.0	28.0
29.	11.9	13.6	18.0	20.0	27.6	24.8	21.2	32.0	25.4	33.8	45.0	21.8
30.	11.9	13.6	18.3	18.4	19.2	19.0	17.4	20.2	18.8	16.3	34.0	14.0
Mittel	11.57	12.82	18 19	15.98	21.97	21.11	16.17	24.91	21.15	22.10	34.88	17.82

Juli. Erdboden-Temperaturen 1892. August.

Datum	Tiefen-Thermometer			Oberflächen-Thermometer								
	5 m	3 m	1 m	0.15 m			0.05 m			0.00 m		
	1P	1P	1P	8a	2P	8P	8a	2P	8P	8a	2P	8P
1.	11.9	13.6	18.6	15.6	22.4	20.8	15.8	24.4	21.0	26 2	27.2	19.0
2.	11.9	13.6	18.6	15.6	20.6	19.0	15.6	20.6	19.0	27.5	26.2	16,2
3.	12.0	13.7	18.5	14.6	23.6	24.6	15.6	29.4	26.0	28.0	54.2	23.2
4.	12.0	13.7	18.4	17.6	23.0	22.2	17.4	26.6	22.2	21.2	40.2	21.5
5.	12.0	13.7	18.5	18.8	25.0	24.4	19.6	29.0	24.4	25 8	43.8	20.4
6.	12.0	13.8	18.6	18.0	19.6	19.4	18.0	20.0	18.6	21.7	21.2	16.8
7.	12.0	13.8	18.9	15.6	22.6	22.4	15.2	25.6	22.4	19.2	36.1	21.8
8.	12.1	13.8	18.8	16.2	22.0	22.0	16.0	25.0	21.8	21.2	33.0	18,1
9.	12.1	13.9	18.8	14.8	23.8	23.0	25.4	36.4	23.2	27.2	44.1	19.2
10.	12.1	13.9	18.7	16.2	24.6	24.2	16.2	28.4	24.6	26.1	42.2	21,2
11.	12.1	14.0	18.7	17.6	25.5	24.6	18.2	30.4	24.6	32.1	50.2	18.8
12.	12.1	14.0	18.8	15.4	25.2	25.2	15.6	30.4	25.4	31.1	52.2	20.8
13.	12.1	14.0	19.1	17.6	24.0	22.2	16.8	27.5	22.0	20.6	34.6	19.0
14.	12.2	14.0	19.3	16.2	24.4	24.0	17.0	29.0	24.6	34.2	47.2	21.8
15.	12.2	14.1	19.3	17.6	20.6	18.6	17.6	22.0	18.4	24.8	26.8	16.8
16.	12.2	14.2	19.3	15.0	18.4	19.4	14.6	19.6	19.2	17.2	31.3	13.0
17.	12.2	14.2	19.2	13.3	17.8	16.2	13.2	18.8	16.8	23.3	19.2	14.0
18.	12.2	14.2	18.8	15.2	20.0	19.6	15.4	23.4	19.6	19.2	32.2	15.8
19.	12.3	14.3	18.6	13.2	21.5	21.0	13.4	27.0	21.0	27.2	45.8	18.0
20.	12.3	14.3	18.5	15.8	21.8	17.0	15.4	25.2	16.4	20.4	34.2	14.8
21.	12.3	14.3	18.4	14.8	20.5	19.0	15.2	22.4	18.4	18.8	29.8	15.8
22.	12.3	14.4	18.3	13.6	18.0	17.6	13.8	19.6	17.4	20.8	28.2	16.6
23.	12.3	14.4	18.3	14.4	18.0	17.8	14.4	20.0	17.6	17.2	26.0	16.8
24.	12.4	14.4	18.3	15.4	21.4	20.2	15.4	24.8	19.8	19.2	36.0	14.0
25.	12.4	14.4	18.1	14.8	21.6	20.4	14.8	25.4	20.5	23.2	33.0	18.8
26.	12.4	14.5	18.0	13.4	23.6	23.2	13.6	28.8	23.4	24.8	47.2	20.2
27.	12.4	14.5	18.2	15.0	24.0	24.2	15.4	28.6	24.6	27.2	52.1	20.8
28.	12.4	14.5	18.3	16.0	25.8	23.2	16.0	30.8	24.6	27.2	52.2	21.0
29.	12.4	14.5	18.6	17.0	23.2	24.4	15.8	30.6	26.6	22.6	51.0	23.0
30.	12.5	14.5	19.0	18.6	24.0	25.2	18.1	31.2	27.2	25.3	50.3	26.0
31.	12.5	14.5	19.0	20.0	21.8	22.6	19.2	24.4	23.3	20.5	35.0	20.3
Mittel	12.20	14.12	~~19.63~~ 18.7	15.90	22.20	21.54	16.24	25.98	21.76	23.94	38.15	18.79

Datum	Tiefen-Thermometer			Oberflächen-Thermometer								
	5 m	3 m	1 m	0.15 m			0.05 m			0.00 m		
	1P	1P	1P	8a	2P	8P	8a	2P	8P	8a	2P	8P
1.	12.5	14.5	19.0	18.5	22.5	23.3	17.0	22.0	24.0	18.5	40.0	21.0
2.	12.5	14.6	20.0	19.1	20.2	19.8	17.6	22.2	18.8	17.7	28.0	16.8
3.	12.5	14.6	19.8	17.6	20.5	20.6	16.8	23.6	20.4	19.7	29.2	18,2
4.	12.6	14.6	19.7	16.6	18.6	18.8	15.0	22.4	17.6	18.8	29.0	14.5
5.	12.6	14.7	19.4	14.8	18.4	19.2	13.4	22.2	18.6	22.1	31.4	14.8
6.	12.6	14.7	19.3	14.4	21.0	22.4	13.0	29.0	23.2	23.0	47.0	20.8
7.	12.6	14.7	18.9	17.2	20.6	20.6	16.0	25.6	20.4	18.0	33.8	16.4
8.	12.6	14.8	18.9	16.2	21.6	21.8	14.6	27.4	22.6	22.8	36.2	19.8
9.	12.7	14.8	18.9	17.6	20.8	19.6	18.2	23.6	19.0	24.8	21.2	19.2
10.	12.7	14.8	18.8	16.8	19.0	18.2	16.2	20.4	15.8	18.8	25.8	13.8
11.	12.7	14.9	19.1	13.0	17.6	18.6	12.4	21.6	17.6	19.0	26.8	16.5
12.	12.7	14.9	18.8	14.4	21.6	22.0	14.2	28.2	21.4	19.4	36.0	18.8
13.	12.8	14.9	18.5	15.3	24.5	24.5	14.4	32.4	24.7	21.3	44.0	23.2
14.	12.8	14.9	18.7	18.2	24.4	25.0	18.6	31.2	25.6	23.2	46.3	23.2
15.	12.8	14.9	18.9	18.6	24.2	23.6	19.0	29.0	23.8	28.0	40.8	21.8
16.	12.9	14.9	19.2	18.6	25.8	24.8	18.6	31.8	25.0	29.8	47.2	23.4
17.	12.9	15.0	19.5	19.6	27.2	27.4	19.2	34.6	28.4	27.2	52.0	27.5
18.	12.9	15.0	19.8	21.0	25.4	24.8	20.2	28.2	24.6	26,2	32.8	23.0
19.	12.9	15.0	20.2	19.8	26.4	26.8	19.4	33.2	27.4	28.2	52.0	25.2
20.	13.0	15.0	20.5	21.2	25.6	25.8	20.8	31.6	25.8	25.0	48.2	23.0
21.	13.0	15.0	20.8	20.4	25.0	25.2	19.4	30.8	25.0	26.0	47.2	22.0
22.	13.0	15.1	21.2	20.0	24.8	25.4	19.0	30.0	25.6	25.2	46.0	24.0
23.	13.1	15.1	21.3	20.4	25.8	25.8	19.8	32.0	26,8	27.2	43.0	26.0
24.	13.1	15.2	21.5	21.0	27.0	27.0	20.4	34.8	27.6	28.5	52.0	25.0
25.	13.1	15.2	21.7	21.4	26.0	26.0	20.6	32.6	26.4	28.8	48.0	23.5
26.	13.1	15.3	21.8	20.2	20.8	20.2	17.6	20.8	17.4	18.2	21.5	15.0
27.	13.2	15.3	21.9	17.4	21.0	21.2	16.2	24.2	20.0	19.8	30.8	18.6
28.	13.2	15.4	21.6	18.0	22.6	20.1	17.6	27.0	21.8	21.2	33.1	20.0
29.	13.2	15.4	21.4	17.0	23.5	22.6	15.0	30.0	21.6	21.0	42.8	19.0
30.	13.2	15.5	21.3	18.0	23.8	23.6	17.4	31.0	23.8	22.2	48.2	20.0
31.	13.3	15.6	21.2	19.2	22.4	19.6	18.0	23.2	18.0	22.5	22.0	17.2
Mittel	12.86	14.98	20.05	18.11	22.86	22.72	17.28	27.63	22.54	22.97	38.14	20.36

September. Erdboden-Temperaturen 1892. October.

Datum	Tiefen-Thermometer			Oberflächen-Thermometer								
	5 m	3 m	1 m	0.15 m			0.05 m			0.00 m		
	1P	1P	1P	8a	2P	8P	8a	2P	8P	8a	2P	8P
1.	13.3	15.6	21.1	16.4	20.3	19.4	14.2	23.6	16.8	19.3	31.5	14.8
2.	13.3	15.7	21.0	15.6	20.0	19.6	13.6	24.4	18.6	17.8	28.2	18.2
3.	13.3	15.7	21.0	17.0	17.4	17.2	16.2	17.2	15.6	17.2	18.8	14.0
4.	13.4	15.8	20.5	14.4	18.0	17.8	12.7	21.6	15.0	15.2	32.2	12.1
5.	13.4	15.8	20.6	12.4	16.2	16.2	9.2	18.6	14.6	14.0	24.8	14.0
6.	13.4	15.8	19.7	12.4	16.0	15.8	10.2	17.6	15.6	14.3	21.0	15.5
7.	13.4	15.9	19.4	14.0	14.8	15.0	12.3	15.2	14 4	13.4	17.0	14.8
8.	13.4	15.9	18.9	13.6	15.2	15.4	12.6	16.8	13.6	13.4	21.2	12.2
9.	13.4	15.9	18.7	11.6	16.5	15.2	10.2	19.6	12.6	13.8	25.0	11.0
10.	13.5	15.9	18.4	11.6	17.6	16.8	10.8	22.8	15.6	13.3	31.2	15.2
11.	13.5	15.9	18.2	13.4	17.2	15.8	12.2	19.4	14.4	16.0	21.0	13.0
12.	13.5	15.9	18.0	14.6	17.6	16.6	15.0	19.4	15.8	17.3	20.0	15.2
13.	13.5	15.9	18.2	13.3	19.6	19.0	12.6	25.0	18.6	15.8	31.1	17.4
14.	13.5	15.9	18.0	15.4	17.8	17.2	15.4	20.2	16.2	18.0	23.8	15.7
15.	13.5	15.8	18.2	13.6	18.4	18.2	12.8	22.2	18.1	15.8	30.2	18.2
16.	13.5	15.8	18.3	15.4	18.2	17.8	15.0	21.4	17.2	17.2	28.2	15.8
17.	13.5	15.8	18.3	15.2	19.4	16.2	14.8	21.6	13.4	17.0	21.5	10.3
18.	13.6	15.8	18.3	13.0	16.2	15.4	13.2	18.8	12.4	15.6	24.0	11.0
19.	13.6	15.7	18.3	10.8	16.4	16.4	7.2	20.2	15.6	11.0	31.3	15.0
20.	13.6	15.7	18.0	12.8	17.8	17.6	10.6	22.6	17.2	13.2	33.8	15.3
21.	13.6	15.7	18.3	15.0	17.8	17.2	14.4	21.0	16.6	15.2	23.8	15.5
22.	13.6	15.7	18.0	14.3	17.4	17.8	13.6	21.0	16.2	15.8	25.0	16.2
23.	13.6	15.7	18.0	14.0	17.4	16.2	13.4	19.2	16.0	15.2	23.1	12.5
24.	13.6	15.6	18.0	13.8	17.6	16.8	13.3	20.2	15.6	16.1	23.1	15.0
25.	13.6	15.6	18.0	14.2	17.8	17.0	13.0	20.6	15.3	15.0	26.2	14.7
26.	13.6	15.6	18.0	12.4	16.6	17.2	10.6	20.4	15.8	14.1	29.6	16.2
27.	13.7	15.6	18.0	13.0	17.5	17.4	11.6	22.0	17.4	14.0	29.2	17.6
28.	13.7	15.6	17.9	15.2	18.0	17.4	15.0	20.4	16.8	18.9	23.0	18.4
29.	13.7	15.6	17.8	15.0	16.4	14.6	13.2	17.6	12.0	13.2	21.8	10.3
30.	13.7	15.6	18.0	10.8	14.6	13.6	7.6	16.6	11.6	8.2	22.2	10.8
Mittel	13.52	15.75	18.70	13.81	17.39	16.79	12.55	20.24	15.48	15.14	25.43	14.53

Datum	Tiefen-Thermometer			Oberflächen-Thermometer								
	5 m	3 m	1 m	0.15 m			0.05 m			0.00 m		
	1P	1P	1P	8a	2P	8P	8a	2P	8P	8a	2P	8P
1.	13.7	15.6	17.9	11.0	15.2	14.6	8.8	18.2	13.8	10.0	24.2	13.5
2.	13.7	15.5	17.7	12.6	15.0	14.4	12.0	16.4	14.4	14.0	19.2	15.0
3.	13.7	15.5	17.5	12.2	14.6	13.2	10.8	15.8	10.6	13.0	18.0	9.0
4.	13.7	15.5	17.4	9 4	13.0	12.2	6.1	15.2	10.2	6.8	22.0	10.0
5.	13.7	15.5	17.2	9.2	12.8	12.6	6.2	15.6	11.4	6.0	23.1	11.2
6.	13.7	15.5	16.9	11.2	14.4	13.6	10.0	16.2	14.4	12.0	19.2	13.8
7.	13.7	15.4	16.7	11.4	14.2	12.8	8.8	16.0	11.4	8.8	18.8	11.2
8.	13.7	15.4	16.6	10.6	12.8	11.6	8.9	13.6	9.0	10.1	17.3	7.0
9.	13.7	15.4	16.5	9.2	11.6	11.0	7.0	12.2	9.2	8.2	14.2	9.0
10.	13.7	15.4	16.3	9.6	10.8	10.8	7.0	10.6	9.0	6.8	13.8	7.2
11.	13.7	15.3	16.0	8.6	10.6	8.9	6.2	11.6	7.4	6.2	15.2	5.3
12.	13.7	15.3	15.7	8.5	11.2	9.8	7.2	13.0	7.6	9.0	13.0	7.6
13.	13.7	15.3	15.5	6.6	9.6	9.6	3.8	10.6	8.8	3.6	13.0	8.2
14.	13.7	15.3	15.3	8.6	9.6	10.2	7.6	10.0	9.8	8.8	12.0	11.1
15.	13.7	15.2	15.2	9.6	9.8	9.8	8.8	9.4	9.2	10.0	11.0	10.0
16.	13.7	15.2	15.0	8.0	10.4	10.4	5.2	11.4	10.8	4.6	14.8	9.5
17.	13.7	15.1	14.7	9.0	10.0	9.0	7.6	10.2	6.8	8.0	13.1	5.0
18.	13.7	15.1	14.7	6.6	7.4	7.1	4.0	6.6	5.3	4.2	7.1	5.3
19.	13.7	15.0	14.3	5.6	6.8	7.2	-2.0	7.4	5.6	0.2	13.2	5.0
20.	13.7	15.0	14.0	5.0	7.6	7.2	3.2	8.8	5.4	4.0	10.0	5.0
21.	13.7	14.9	13.6	6.4	7.6	6.6	4.6	8.2	3.6	3.8	12.2	1.8
22.	13.7	14.8	13.3	4 2	5.6	6.5	1.4	6.3	5.3	0.0	10.4	4.4
23.	13.7	14.7	12.9	5.3	6.4	6.0	3.4	6.0	4.0	3.2	7.0	3.2
24.	13.7	14.7	12.5	5.4	7.0	5.8	3.8	7.2	3.0	4.0	9.8	—1.0
25.	13.7	14.7	12.5	4.0	6.0	6.2	1.6	6.6	4.6	1.2	8.0	4.0
26.	13.7	14.6	12 3	5.0	6.4	5.0	3.6	6.4	2.4	4.0	10.2	—1.0
27.	13.7	14.5	12.0	3.4	3.6	4.0	0.6	3.2	2.2	—1.4	8.0	0.2
28.	13.7	14.4	11.8	3.4	6.2	6.6	1.6	8.2	5.6	2.0	15.4	4.2
29.	13.7	14.4	12.0	5.4	8.6	8.8	4.4	10.8	9.4	5.2	14.3	10.8
30.	13.7	14.2	12.0	8.4	9.6	9.0	7.8	11.0	8.6	9.0	14.2	9.8
31.	13.7	14.2	12.0	7.2	9.6	8.6	6.2	11.4	7.6	6.8	17.0	6.2
Mittel	13.70	15.05	14.77	8.08	9.81	9.33	5 81	10.78	7.95	6.20	14.15	7.14

November. Erdboden-Temperaturen 1892. December.

Datum	Tiefen-Thermometer			Oberflächen-Thermometer								
	5 m	3 m	1 m	0.15 m			0.05 m			0.00 m		
	1P	1P	1P	8a	2P	8P	8a	2P	8P	8a	2P	8P
1.	13.7	14.2	12.3	6.6	8.6	8.4	5.0	10.4	7.6	5.2	16.0	6.5
2.	13.7	14.1	12.5	8.2	9.6	9.6	8.0	11.4	9.4	10.0	11.6	9.8
3.	13.6	14.0	12.6	8.6	9.6	8.6	7.5	10.0	8.0	8.4	12.0	8.8
4.	13.6	14.0	12.7	8.0	9.6	8.0	7.2	10.4	4.8	8.5	13.0	2.5
5.	13.6	13.9	12.8	5.4	6.8	6.6	2.3	7.0	4.2	0.0	10.4	1.2
6.	13.6	13.8	12.8	3.8	6.0	5.5	1.8	6.0	3.2	0.8	8.2	1.5
7.	13.6	13.8	12.7	4.0	5.0	6.4	1.4	5.3	6.2	0.8	8.6	7.0
8.	13.6	13.8	12.5	6.2	7.6	7.6	5.6	8.4	7.0	6.2	11.0	6.5
9.	13.6	13.7	12.3	6.6	7.6	7.2	6.0	7.8	5.8	6.0	8.0	5.8
10.	13.6	13.7	12.5	6.4	7.0	6.6	4.6	7.0	5.8	4.2	8.2	5.4
11.	13.6	13.7	12.2	6.2	6.6	6.4	4.8	6.4	5.0	5.0	7.0	1.8
12.	13.5	13.6	11.9	5.2	5.6	5.4	3.6	4.6	4.4	3.8	4.8	4.0
13.	13.5	13.6	11.9	4.0	4.2	3.6	1.4	2.6	1.4	0.0	5.0	0.0
14.	13.5	13.5	11.5	2.8	3.6	4.0	0.6	3.0	3.6	0.8	4.8	4.0
15.	13.5	13.5	11.3	3.6	5.0	4.6	2.2	5.2	4.2	2.8	5.8	4.2
16.	13.5	13.5	11.0	4.2	5.4	5.1	3.0	5.8	4.0	3.8	8.2	4.5
17.	13.5	13.4	10.8	3.3	4.0	3.0	1.2	3.2	1.2	0.8	5.2	—1.2
18.	13.4	13.3	10.7	2.0	1.6	1.6	—0.7	0.0	—0.8	—3.0	1.7	—3.2
19.	13.4	13.3	10.5	0.8	0.6	0.8	—2.4	0.2	—1.6	—4.3	0.8	—3.0
20.	13.4	13.3	10.4	0.2	0.2	0.1	—3.0	—0.8	—1.5	—5.0	1.0	—0.3
21.	13.4	13.2	10.5	0.0	0.4	0.4	—2.4	—0.6	— 0.8	—2.5	0.8	0.0
22.	13.4	13.1	9.5	0.4	0.4	0.4	—0.8	—0.4	— 0.6	—1.0	0.0	—1.8
23.	13.3	13.1	9.2	0.4	0.4	0.4	—1.4	—1.0	— 1.4	—2.5	—1.2	—2.0
24.	13.3	13.0	8.7	0.4	0.4	0.4	—1.0	—0.4	0.0	—0.6	1.8	—0.8
25.	13.3	12.9	8.5	0.4	0.4	0.4	—0.4	0.0	—1.0	0.0	0.8	—4.5
26.	13.3	12.8	8.3	0.3	0.3	0.0	—1.6	—1.4	—3.0	—4.6	—3.2	—6.8
27.	13.3	12.7	8.0	—1.4	—1.4	—1.6	—4.6	—3.4	—4.6	—8.5	—4.5	—7.8
28.	13.2	12.7	7.8	—0.6	—0.4	0.0	—1.6	—0.6	0.0	0.0	1.3	1.2
29.	13.2	12.6	7.6	0.0	0.2	0.4	0.0	0.2	0.4	1.2	2.8	1.8
30.	13.2	12.5	7.5	0.2	0.4	0.8	0.2	1.3	0.4	0.7	3.6	—0.5
Mittel	13.46	13.41	10.78	3.21	3.84	3.69	1.55	3.59	2.38	1.23	5.12	1.49

Datum	Tiefen-Thermometer			Oberflächen-Thermometer								
	5 m	3 m	1 m	0.15 m			0.05 m			0.00 m		
	1P	1P	1P	8a	2P	8P	8a	2P	8P	8a	2P	8P
1.	13.2	12.4	7.5	0.8	1.0	1.0	0.2	0.2	0.2	—0.4	0.8	0.6
2.	13.2	12.3	7.6	1.0	1.0	1.0	0.3	0.2	0.4	1.0	1.6	0.2
3.	13.1	12.2	7.5	0.8	0.6	0.6	—1.8	—0.4	0.6	—3.0	0.3	—0.8
4.	13.1	12.2	7.5	0.6	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	1.0	1.1	0.0
5.	13.1	12.1	7.4	0.6	0.6	0.6	—0.3	—0.4	—0.6	0.0	0.2	—0.2
6.	13.1	12.0	7.4	0.6	0.8	0.8	—0.2	0.0	0.6	0.0	0.5	0.0
7.	13.0	11.9	7.3	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.6	0.8	0.6
8.	13.0	11.8	7.1	0.8	1.0	1.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.6	1.0
9.	13.0	11.8	7.0	1.0	1.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	—1.0
10.	13.0	11.7	6.9	0.8	0.8	0.8	0.4	0.0	—0.3	—0.7	—0.5	—0.8
11.	12.9	11.6	7.0	0.8	0.8	0.6	—0.6	—1.0	—1.4	—1.2	—2.0	—2.5
12.	12.9	11.6	7.0	0.6	0.6	0.6	—0.4	0.0	0.0	—0.2	0.8	0.8
13.	12.9	11.5	6.5	1.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	0.4
14.	12.9	11.4	6.5	0.8	1.0	0.8	—0.1	0.0	0.0	—0.8	0.8	0.2
15.	12.8	11.3	6.6	0.8	0.8	1.0	0.2	0.0	0.2	0.8	1.2	1.2
16.	12.8	11.3	6.7	1.4	2.8	2.4	0.2	3.6	1.6	1.2	4.0	1.4
17.	12.8	11.2	6.7	1.4	2.8	3.0	0.6	3.6	4.2	1.0	5.0	5.4
18.	12.8	11.2	6.7	4.0	4.6	4.0	4.4	5.0	3.6	5.2	5.6	4.8
19.	12.7	11.1	7.4	4.5	5.4	5.2	5.2	5.8	5.4	6.8	7.1	6.0
20.	12.7	11.1	7.6	5.0	5.2	4.4	5.0	5 2	3.4	5.8	6.0	3.2
21.	12.7	11.0	7.7	3.0	3.4	2.2	1.4	3.2	0.8	1.2	3.8	0.2
22.	12.7	11.0	8.0	2.0	2.0	1.6	0.6	0.6	0.6	0.8	1.0	—0.1
23.	12.6	10.9	8.0	1.2	1.0	0 6	—1.0	—1.4	—3.0	—3.0	—1.8	—4.8
24.	12.6	10.9	7.7	—0.4	—0.6	—1.0	—4.2	—3.6	—5.4	—5.8	—3.8	—7.0
25.	P2.6	10.8	7.3	—2.4	—1.8	—2.4	—6.8	—4.2	—3.4	— 9.0	—4.2	—3.2
26.	12.6	10.8	7.0	—3.2	—1.8	—1.4	—2.4	—1.8	—2.0	—2.2	—2.0	—3.8
27.	12.6	10.8	6.7	—1.6	—0.4	—0.4	—3.6	—0.8	—0.8	—3.2	0.0	—0.8
28.	12.5	10.8	6.5	—0.3	—0.2	0.0	—0.8	—0.4	—0.2	—0.2	0.8	0.2
29.	12.5	10.7	6.3	0.0	0.0	0.0	—0.5	0.0	—0.2	0.0	0.8	0.1
30.	12.5	10.7	6.3	0.3	0.0	0.0	0 0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
31.	12.5	10.7	6.4	0.0	0.0	—0.4	—0.6	—0.6	—2.4	0.0	—0.8	—3.9
Mittel	12.82	11.38	7.09	0.86	1.12	0.95	-0.15	0.41	0.07	—0.07	0.93	—0.08

V.

Tägliche Temperatur-Extreme

der untersten Luftschicht und der Oberfläche des Erdbodens,

beobachtet an

3 Minimum-Thermometern,

von denen eins **in kurzem Rasen,** das andere **5 cm über Rasen,** das dritte **unbedeckt auf dem Erdboden** liegt,

ferner an

1 Maximum-Thermometer,

welches **mit dünn erdbedecktem Gefäss auf dem Erdboden** liegt.

1892.

Oberflächen-Temperaturen 1892.

Januar.

Datum	Minimum-Thermometer im Rasen	Minimum-Thermometer 5 cm über Rasen	Minimum-Thermometer frei auf dem Erdboden	Maximum-Thermometer erdbedeckt
1.	— 0.8	1.2	0.5	5.0
2.	— 2.2	— 1.6	— 1.7	4.2
3.	— 0.8	0.4	— 0.5	3 6
4.	— 2.5	— 1.7	— 1.7	4.2
5.	— 1.6	— 0.8	— 1.0	3.3
6.	— 1.0	0.2	— 0.8	0.5
7.	— 2.6	— 4.4	— 2.5	0.0
8.	— 7.0	— 7.6	— 4.0	0.2
9.	— 8.9	— 9.8	— 4.5	0.0
10.	— 2.8	— 6.4	— 4.0	—0.1
11.	— 7.8	— 8.4	— 7.3	0.0
12.	— 2.5	— 2.8	— 4.0	0.4
13.	— 9.0	—11.0	— 7.5	0.5
14.	—11.0	—10.8	— 9.5	—0.5
15.	—12.3	—11.1	—10.5	—1.0
16.	— 6.5	— 6.8	— 6.5	—1.0
17.	— 9.5	— 8.6	— 9.0	—1.4
18.	—10.5	—10.4	—10.5	—0.4
19.	—13.0	—12.0	—12.8	—1.8
20.	—15.5	—13.8	—14.0	—3.0
21.	—21.4	—20.2	—19.3	—4.0
22.	—19.5	—17.6	—19.3	—3.3
23.	— 5.2	— 5.0	— 5.5	0.0
24.	— 0.6	— 0.2	— 0.6	0.5
25.	0.5	0.8	0.0	1.2
26.	— 1.0	— 0.5	— 0.3	2.0
27.	— 0.5	0.2	— 0.5	1.8
28.	— 1.5	0.0	— 1.4	3.0
29.	— 1.9	0.0	— 1.3	7.0
30.	4.9	7.0	4.8	8.2
31.	1.0	3.7	1.8	8.4

Februar.

Datum	Minimum-Thermometer im Rasen	Minimum-Thermometer 5 cm über Rasen	Minimum-Thermometer frei auf dem Erdboden	Maximum-Thermometer erdbedeckt
1.	— 3.0	— 1.8	— 2.0	7.5
2.	0.2	2.7	1.4	7.3
3.	— 5.5	— 2.4	— 2.3	2.5
4.	— 5.5	— 2.6	— 2.5	6.0
5.	— 1.5	— 1.0	— 1.3	7.7
6.	— 1.9	— 0.2	— 1.0	6.3
7.	— 3.5	— 1.5	— 1.8	6.3
8.	0.0	0.0	— 0.5	4.0
9.	— 3.5	— 3.0	— 1.5	1.5
10.	— 8.8	— 8.4	— 3.8	1.0
11.	— 1.0	0.2	— 0.6	5.8
12.	3.0	4.2	3.5	8.7
13.	— 3.0	— 1.8	— 1.5	6.0
14.	— 6.0	— 5.8	— 4.5	1.5
15.	— 9.8	— 7.0	— 5.0	1.0
16.	—11.0	— 9.4	— 6.0	0.3
17.	—12.5	—12.8	— 7.0	0.0
18.	—16.5	—14.6	— 9.0	—1.0
19.	—11.0	— 9.4	— 9.0	0.5
20.	— 6.5	— 4.0	— 4.0	1.0
21.	— 7.5	— 6.4	— 4.1	7.5
22.	— 5.7	— 4.2	— 2.2	4.2
23.	— 4.0	— 1.6	— 1.4	5.0
24.	— 1.5	0.4	— 0.8	9.1
25.	— 4.3	— 1.6	— 2.0	4.5
26.	— 5.5	— 3.2	— 2.0	4.0
27.	— 2.8	— 0.5	— 1.3	6.6
28.	0.5	0.8	0.5	5.0
29.	— 2.3	— 1.0	— 0.8	8.2

März.

Datum	Minimum-Thermometer im Rasen	Minimum-Thermometer 5 cm über Rasen	Minimum-Thermometer frei auf dem Erdboden	Maximum-Thermometer erdbedeckt
1.	— 0.5	0.0	— 0.5	2.6
2.	— 8.5	— 8.4	— 7.0	0.5
3.	—11.4	—10.7	— 8.5	2.0
4.	—11.5	—11.2	— 9.5	4.5
5.	—15.2	—13.0	—11.0	3.8
6.	—10.0	— 8.0	— 6.8	0.0
7.	—13.0	—12.0	— 9.3	1.0
8.	—11.3	— 9.8	— 9.0	0.8
9.	— 9.5	— 8.6	— 6.8	4.5
10.	—11.5	— 8.3	— 7.0	4.0
11.	—10.5	— 9.4	— 5.5	0.0
12.	— 5.2	— 2.0	— 3.4	0.0
13.	— 9.0	— 9.4	— 9.2	3.8
14.	— 9.8	—11.2	—10.0	5.0
15.	— 4.5	— 3.6	— 4.2	8.0
16.	— 6.4	— 5.0	— 6.8	9.2
17.	— 8.2	— 7.0	— 3.6	6.8
18.	— 7.4	— 6.8	— 3.5	7.2
19.	— 4.5	— 3.8	— 2.0	13 0
20.	— 4.8	— 2.8	— 2.5	13.5
21.	— 7.0	— 4.8	— 2.0	13.5
22.	— 5.8	— 3.6	— 2.8	18.4
23.	— 3.0	— 1.5	— 2.3	10.0
24.	— 3.5	— 2.2	— 2.5	9.7
25.	2.0	2.8	2.0	13.0
26.	— 3.8	— 2.0	— 2.0	24.6
27.	4.3	6.0	5.2	21.5
28.	6.2	6.2	6.0	10.7
29.	0.5	0.4	0.5	10.5
30.	— 5.0	— 3.8	— 2.3	16.5
31.	— 7.5	— 6.0	— 4.0	19.4

April.

1.	—1.8	—0.8	—1.0	21.8
2.	5.2	5.2	4.8	11.8
3.	—1.2	0.2	—0.3	24.7
4.	—3.5	—1.8	—1.5	30.8
5.	0.0	1.2	1.2	36.7
6.	0.0	1.2	2.0	32.4
7.	1.5	2.8	3.2	30.5
8.	2.0	3.2	2.6	28.5
9.	—2.8	—3.6	—2.8	25.5
10.	—4.5	—4.0	—3.8	23.4
11.	—5.0	—5.3	—3.0	27.8
12.	—1.8	1.0	0.0	25.0
13.	—1.0	1.0	—0.8	27.8
14.	0.0	—0.6	—0.5	26.2
15.	1.5	0.2	0.2	26.5
16.	—6.0	—5.7	—3.3	28.4
17.	1.0	1.8	1.5	23.0
18.	—6.3	—6.4	—4.0	26.5
19.	—1.3	—0.8	—0.5	23.2
20.	—2.3	—1.8	—1.4	26.3
21.	—4.5	—4.2	—2.5	28.2
22.	2.8	3.7	4.2	27.7
23.	5.2	5.8	5.5	33.0
24.	0.2	0.8	1.0	26.7
25.	—2.1	—2.0	—2.0	29.5
26.	2.4	2.0	1.8	24.2
27.	—2.0	—2.8	—2.0	32.6
28.	—2.4	—3.4	—2.8	30.0
29.	3.0	3.0	3.7	29.7
30.	—2.0	—2.8	—2.5	33.0

Mai.

1.	2.3	1.8	1.4	15.0
2.	2.5	1.8	1.2	15.7
3.	3.0	3.5	4.8	21.2
4.	— 2.0	— 1.6	— 0.5	27.5
5.	3.4	2.8	2.8	30.0
6.	0.0	0.0	— 0.5	12.2
7.	— 3.5	— 4.2	— 3.3	32.7
8.	— 2.4	— 2.0	— 1.5	40.6
9.	— 3.0	— 2.2	— 1.2	44.5
10.	0.5	0.6	1.2	37.5
11.	5.5	6.4	7.2	40.0
12.	1.0	1.6	2.8	40.5
13.	— 2.1	— 2.0	— 0.7	45.2
14.	— 1.8	— 1.6	— 0.5	42.2
15.	8.0	9.4	10.2	42.0
16.	7.3	6.8	7.5	29.2
17.	3.2	3.2	4.2	25.4
18.	0.0	0.2	1.0	33.8
19.	1.0	2.0	4.0	26.3
20.	1.8	1.8	2.7	18.2
21.	5.3	5.7	6.0	13.3
22.	— 2.8	— 2.0	— 0.2	23.4
23.	— 3.0	— 2.6	— 1.2	39.5
24.	4.0	4.4	5.8	50.5
25.	7.5	8.0	15.7	50.8
26.	10.6	11.2	11.6	54.5
27.	10.2	10.2	10.7	58.8
28.	11.8	11.4	12.0	56.0
29.	10.1	10.8	11.4	40.0
30.	8.5	7.7	8.0	45.2
31.	7.2	10.6	9.0	51.0

Juni.

1.	11.5	12.0	14.0	36.8
2.	4.4	4.0	5.4	52.0
3.	13.3	13.2	14.0	39.7
4.	7.4	7.0	7.8	39.0
5.	6.3	5.6	6.8	33.0
6.	9.8	9.4	10.2	26.3
7.	7.5	6.8	7.5	29.8
8.	5.0	4.5	5.8	42.2
9.	9.2	8.8	9.7	50.0
10.	9.6	9.0	10.0	48.0
11.	9.5	8.8	9.8	41.4
12.	10.5	9.4	10.2	44.0
13.	7.2	6.8	10.2	36.0
14.	5.0	5.5	5.5	41.5
15.	9.5	8.7	9.2	30.5
16.	—0.5	— 0.9	0.0	50.6
17.	3.0	2.4	5.2	47.5
18.	9.5	9.0	10.7	40.1
19.	0.0	— 0.5	1.8	42.7
20.	6.5	6.1	9.2	36.5
21.	4.8	4.4	7.0	46.6
22.	2.8	1.8	4.8	48.8
23.	10.8	10.7	11.0	26.5
24.	11.2	10.7	10.5	29.7
25.	3.8	2.8	4.5	47.2
26.	9.0	8.9	9.8	32.8
27.	13.0	12.5	13.2	52.5
28.	10.2	10.0	10.8	56.0
29.	12.8	12.0	13.5	53.5
30.	11.2	11.2	11.6	34.8

Oberflächen-Temperaturen 1892.

Juli.

Datum	Minimum-Thermometer im Rasen	Minimum-Thermometer 5 cm über Rasen	Minimum-Thermometer frei auf dem Erdboden	Maximum-Thermometer erdbedeckt
1.	8.0	7.2	7.8	44.0
2.	4.5	3.8	4.8	40.8
3.	4.6	2.6	4.7	54.5
4.	10.5	12.8	12.0	45.7
5.	15.2	15.0	14.8	44.2
6.	11.4	10.6	12.0	25.8
7.	9.5	8.3	9.2	36 8
8.	12,0	11,2	11.2	38.8
9.	7.8	6.4	7.5	44.5
10.	7.0	5.8	8.0	51.8
11.	9.6	8.4	10.8	50.8
12.	4.0	2.6	4.1	52.6
13.	9.2	8.0	10.5	53.3
14.	7.2	5.8	7.0	53.8
15.	9.0	8.4	8.8	31.4
16.	5.6	4.3	4.8	31.5
17.	4.0	2.0	4.0	30.6
18.	12.4	11.4	12.0	38.0
19.	5.2	3.5	4.8	48.6
20.	10.5	9.7	11,2	45.8
21.	9.8	9.0	11.2	37.0
22.	6.3	5.0	7.0	36.2
23.	8.8	7.2	9.0	30.8
24.	9.5	8.4	11.5	41.5
25.	5.8	5.0	6,5	43.0
26.	3.4	2.5	4.0	50.5
27.	5.0	6.8	5.8	52.8
28.	6.2	5.5	7.0	47.0
29.	6.5	8.5	9.4	53.8
30.	8.8	10.6	11.7	56.0
31.	11 0	12.5	14.2	38.2

August.

Datum	Minimum-Thermometer im Rasen	Minimum-Thermometer 5 cm über Rasen	Minimum-Thermometer frei auf dem Erdboden	Maximum-Thermometer erdbedeckt
1.	8.5	10.4	10.5	41.8
2.	14,2	14.0	14.5	40.8
3.	13.5	13.6	14.2	31.5
4.	6.0	7.0	7.3	32.3
5.	4.2	5.5	5.2	36.7
6.	1.6	4.0	3 2	49.8
7.	5.8	7.5	7.8	40.3
8.	4.2	6.5	6.3	48 5
9.	10.0	10.6	11.0	41.7
10.	12,0	12.6	12.8	26.3
11.	3.2	4.8	4.8	35.6
12.	4.6	6.4	6.2	39.8
13.	5.2	6.8	6.8	46.0
14.	11.5	13.4	13.2	50.0
15.	12.2	10.8	12.4	44.5
16.	8.2	9.5	10.8	50.5
17.	11.8	12.8	13.2	56.0
18.	12.5	13.4	14.2	47.8
19.	11.5	12.6	13.3	57.7
20.	13.0	13.0	13.3	52.3
21.	11.2	12.4	12.6	49.7
22.	12.5	13.3	13.5	47.3
23.	11.5	12.0	13.8	51.6
24.	12,2	13.0	13.6	55.6
25.	13.0	13 5	15.0	50.8
26.	14.4	14.4	14.8	25.7
27.	8.0	9.3	9.5	35.7
28.	11.5	10.0	12.7	39.0
29.	5.5	6.6	7.6	45.6
30.	10.3	11.6	12.0	49.2
31.	14.0	14.8	15.2	33.6

September.

Datum	Minimum-Thermometer im Rasen	Minimum-Thermometer 5 cm über Rasen	Minimum-Thermometer frei auf dem Erdboden	Maximum-Thermometer erdbedeckt
1.	9.5	10.2	10.2	33.2
2.	7.2	7.4	7.8.	32.8
3.	12.5	12.8	13.0	22.5
4.	5.2	5.2	6.0	35.8
5.	1.5	2.4	3.3	30.7
6.	2.3	3.2	3.5	22.8
7.	10.1	10.4	9.8	17.3
8.	9.8	10.6	11.3	22.4
9.	2.5	3.7	4.8	29.7
10.	2.0	2.8	4.0	36.8
11.	7.8	8.4	8.8	27.6
12.	9.2	10.3	10.8	25.2
13.	6.8	7.2	9.2	38.8
14.	8.2	8.6	10.0	26.0
15.	5.2	6.2	7.5	33.6
16.	7.3	8.2	10.3	29.7
17.	10.0	11.0	11.5	35.5
18.	4.0	4.5	5.5	30.5
19.	2.4	2.8	2.8	35 0
20.	3.8	4.5	6.2	38.5
21.	9.5	9.8	11.5	30.4
22.	7.5	8.2	9.0	30.0
23.	5.6	6.0	7.8	24.7
24.	7.0	8.0	9.2	27.8
25.	7.2	9.0	9.3	29.7
26.	3.8	5.2	6.0	31.0
27.	5.8	7.0	7.5	32.5
28.	9.5	10.5	11.7	25.8
29.	9.0	9.4	9.6	23.5
30.	1.6	3.0	3.4	26.8

October.

Datum	Minimum-Thermometer im Rasen	Minimum-Thermometer 5 cm über Rasen	Minimum-Thermometer frei auf dem Erdboden	Maximum-Thermometer erdbedeckt
1.	5.3	6.8	6.3	30.7
2.	5.0	6.2	7.4	21.2
3.	4.2	5.7	6.4	22.7
4.	—0.8	0.5	1.6	27.3
5.	0.8	2.0	2.8	29.0
6.	4.8	6.0	6.6	23.0
7.	0.8	2.0	4.2	25.6
8.	3.5	5.8	5.7	21.8
9.	2.2	3.4	3.0	18.8
10.	1.4	2.2	4.2	17.5
11.	1.2	2.1	3.5	20.0
12.	0.8	2.0	2.0	19.7
13.	—2.8	—2.0	—1,8	15.0
14.	3.2	3.8	4.0	12.7
15.	7.5	7.8	7.5	11.5
16.	0.0	1.2	2.2	22.5
17.	5.5	5.8	5.8	13.5
18.	—2.5	—2.0	—1.5	7.5
19.	—8.8	—7.4	—5.0	13.7
20.	—4.0	—2.6	—2.0	12.8
21.	—0.8	0.8	1.2	15.7
22.	—5.4	—4.0	—2.4	15.5
23.	1.6	2,2	2.0	11.8
24.	0.1	0.9	1.0	13,2
25.	—5.0	—3.3	—2.5	11.2
26.	—1.5	—0.4	0.8	15 2
27.	—8.7	—7.0	—5.0	11.7
28.	—1.2	—1.0	—0.5	17.0
29.	1.4	3.2	2.0	16,0
30.	5.8	7.4	7.0	18.3
31.	2.8	4.2	4.0	20,5

November.

Datum	Minimum-Thermometer im Rasen	Minimum-Thermometer 5 cm über Rasen	Minimum-Thermometer frei auf dem Erdboden	Maximum-Thermometer erdbedeckt
1.	— 1.0	0.0	0.8	18.2
2.	3.0	3.4	3.5	14.7
3.	6.0	6.2	6.2	15.7
4.	0.5	2 4	2.8	16.5
5.	— 4.0	— 2.8	— 2.3	13.2
6.	— 2.0	— 0.5	— 1.0	12 7
7.	— 5.5	— 4.4	— 3 4	7.8
8.	4.0	4.2	4.3.	11.0
9.	1.5	3.4	3.4	9.2
10.	1.5	2.1	2.4	8.2
11.	3.0	2.8	2.8	7.2
12.	— 1.7	— 0.4	0.2	4.8
13.	— 3.0	— 2.8	— 2.7	8.3
14.	— 6.5	— 4.4	— 4.4	5.0
15.	— 2.3	— 1.4	— 1.5	7.3
16.	0.5	1.0	0.8	8.3
17.	— 4.5	— 3.0	— 3 0	7.5
18.	— 6.7	— 5.1	— 5.0	2.2
19.	—10.5	— 8.4	— 7.5	1.8
20.	— 9.3	— 7.6	— 7.3	1.5
21.	— 8 8	— 6.8	— 6.8	1.6
22.	— 2.5	— 2.8	— 2.5	0.5
23.	— 4.2	— 4.6	— 3.6	— 1.3
24.	— 5.2	— 5 6	— 4.5	2.0
25.	— 5.6	— 5.6	— 3.8	1.0
26.	—15.4	—13.0	—10.8	— 2.8
27.	—15.5	—13.5	—12.5	— 4.5
28.	—13.4	—12.3	—13.0	1.5
29.	0.5	1.0	0.5	5.8
30.	— 1.0	0.8	0.0	5.4

December.

Datum	Minimum-Thermometer im Rasen	Minimum-Thermometer 5 cm über Rasen	Minimum-Thermometer frei auf dem Erdboden	Maximum-Thermometer erdbedeckt
1.	— 2.5	— 0.9	— 1,5	4.0
2.	— 4.0	— 2.0	— 2.2	5.3
3.	—13.5	—10.3	— 8.5	1.0
4.	— 1.8	— 1.4	— 1.8	1.2
5.	— 7.5	— 5.8	— 4.5	0.5
6.	— 3.0	— 1.5	— 3.5	1.0
7.	— 3.0	— 3.0	— 3.5	1.2
8.	— 3.0	— 3.5	— 3.5	1.5
9.	— 4.0	— 3.6	— 3.8	0.5
10.	— 8.0	— 7.0	— 6 5	0.0
11.	—10.5	—11.7	— 7.7	—0.5
12.	— 6.6	— 6.8	— 6.2	1.0
13.	— 0.8	0.3	— 0.2	1.5
14.	— 5.8	— 4.8	— 3.5	1.0
15.	— 0.4	0.1	— 0.5	2.0
16.	1.2	2.4	1.2	5.4
17.	— 3.0	— 0.4	— 1.0	5.7
18.	3.2	4.6	4.0	7.1
19.	2.2	3.2	— 0.5	7.3
20.	4.4	4.8	4.6	6.2
21.	— 1.5	— 0.7	— 0.6	4.0
22.	— 6.8	— 4.2	— 3.6	1.8
23.	—14.4	—10.4	— 7.5	—1.5
24.	—13.6	—12.2	— 9.8	—3.0
25.	—16.9	—14.8	—13.2	—3.0
26.	— 7.0	— 5.6	— 5.2	—1.6
27.	—10.5	— 7.5	— 7.9	0.0
28.	— 2.5	— 2.0	— 2.2	1.0
29.	— 1.5	— 0.8	— 1.5	1.0
30.	— 1.0	— 0.5	— 1.5	1.2
31.	— 3.6	— 5.2	— 2.6	0.2

VI.

Tägliche Beobachtungen der höchsten Insolations-Wärme,

am

Schwarzkugel-Thermometer in 31 m Höhe.

1892.

VII.

Verdunstungshöhe in mm,

beobachtet am

Wild'schen Verdunstungsmesser.

1892.

VIII.

Grundwasserstand,

in Centimetern, bezogen auf die mit „Null" bezeichnete mittlere Höhe von 1883—1887.

1892.

Insolations-Temperaturen. 1892. Verdunstungshöhe in mm.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December
1.	16.0	22.3	6.0	33.0	16.2	45.8	40.5	45.9	40.7	**38.0**	**28.0**	11.4	1.	0.2	1.0	0.6	1.3	2.4	5.5	2.0	0.5	1.9	1.3	1.0	0.6
2.	15.4	20.8	18.7	20.4	19.0	46.0	41.5	40.5	41.5	25.0	20.8	15.4	2.	0.8	0.8	0.4	1.8	1.2	2.9	3.0	2.0	1.8	1.5	0.5	0.2
3.	5.7	17.0	19.7	35.7	31.5	45.3	46.4	45.5	29.0	33 2	25.4	8.2	3.	0.7	1.1	0.5	1.3	1.8	3.2	2 7	0.8	1.7	0.2	0.3	0.8
4.	17.4	18.0	18.0	38.4	37.2	41.0	47.4	39.7	40.8	32.3	25.4	5.7	4.	0.5	0.8	0.4	3.0	0.7	1.1	3.5	1.7	1.2	1.0	0.6	0.3
5.	16.4	19.6	22.0	**41.2**	34.0	39.2	44.8	40.0	38.7	34.0	22.0	13.4	5.	0.6	0.4	0.6	3.1	2.3	4.0	1.3	1.0	1.5	1.2	0.4	0.2
6.	15.5	19.0	20.1	39.6	21.0	37.6	39.0	41.8	33.4	30.8	24.0	3.8	6.	0.6	1.0	0.6	1.5	2.2	1.0	3.7	1.2	1.2	1.4	0.2	0.1
7.	14.2	14.6	20.4	40.2	35.5	44.6	46.2	43.0	21.2	36.4	13.1	11.0	7.	0.8	0.0	0.4	3.7	0.0	0.5	1.2	2.5	0.9	1.2	0.4	0.6
8.	14.2	5.4	18.7	35.0	33.8	44.0	41.2	45.0	33.4	35.2	11.0	4.7	8.	0.4	0.0	0.4	4.0	1.4	2.3	3.7	2.2	0.6	1.5	0.4	0.0
9.	4.8	20.5	19.4	30.3	38.0	49.0	43.4	44.0	34.4	29.5	9.5	9.4	9.	0.4	0.0	0.5	3.4	2.2	3.0	3.5	2.1	1.2	1.7	0.1	0.4
10.	4.3	9.5	23.0	33.0	42.2	43.1	48.0	40.8	37.0	31.2	9.4	11.4	10.	0.0	0.6	0.6	3.5	2.4	2.4	2.4	0.7	1.5	1.4	0.1	0.2
11.	9.3	9.0	4.2	36.5	41.0	43.8	46.0	44.5	33.5	29.0	6.8	9.8	11.	0.5	0.2	0.4	3.5	2.5	3.6	3.2	0.9	1.4	1.6	0.0	0.1
12.	16.0	20.0	12.8	34.6	46.8	40.3	43.5	42.8	32.6	29.0	6.2	5.0	12.	0.3	0.4	0.2	2.1	2.5	1.1	3.4	1.0	1.1	1.0	0.2	0.1
13.	4.4	21.2	21.6	33.0	37.1	38.4	47.0	45.2	**44.1**	19.5	18.7	5.7	13.	0.0	0.8	0.0	2.0	2.6	2.3	4.7	0.9	0.9	1.0	0.1	0.0
14.	10.5	22.0	25.0	31.4	38.3	43.8	46.8	47.0	35.4	15.0	6.0	14.8	14.	0.2	1.0	0.8	2.0	3.0	1.9	2.7	3.9	2.1	0.4	0.3	0.4
15.	—1.0	18.4	21.0	27.7	40.0	35.1	34.2	48.4	39.0	15.3	17.4	12.0	15.	0.0	0.8	0.8	1.1	3.7	1.8	4.0	2.5	1.1	0.8	0.3	0.4
16.	4.0	20.0	23.4	31.4	36.8	41.7	33.5	45.8	40.4	30.7	14 5	**19.2**	16.	0.2	0.2	0.6	1.0	3.0	1.1	2.5	2.9	1.2	0.6	0.4	0.2
17.	10.5	5.2	24.0	30.4	34.0	43.0	32.3	54.0	41.0	18.5	17.0	7.8	17.	0.1	0.2	0.8	0.9	1.4	3.0	2.3	3.0	1.4	0.8	0.5	0.2
18.	4.0	13.0	25.0	32.4	34.8	43.1	40.0	47.0	37.5	8.2	16.5	11.7	18.	0.1	0.0	0.6	1.2	1.3	3.8	0.9	3.9	1.0	0.3	0.5	0.4
19.	14.5	15.4	26.3	34.0	35.8	40.0	39.8	**56.5**	38.7	25.5	15.7	9.3	19.	0.1	0.6	0.6	1.1	2.5	1.2	1.9	1.7	0.8	0.1	0.5	0.6
20.	12.0	23.4	25.7	31.6	25.8	44.5	42.4	46.8	40.5	19.4	14.0	8.0	20.	0.5	1.0	1.6	1.0	1.4	2.7	2.0	3.6	0.9	0.5	0.2	0.4
21.	1.0	**25.0**	30.0	32.2	24.2	44.2	44.0	45.3	40.4	23.8	1 8	9.0	21.	0.2	0.2	0.6	1.2	0.4	2.8	1.7	2.4	1.6	0.3	0.3	0.2
22.	9.5	17.8	32.7	35.4	35.0	41.0	39.2	48 2	43.5	20.0	1.6	8.0	22.	0.0	0.8	2.4	1.0	0.8	1.3	1.6	2.8	0.7	0.5	0.(	0.2
23.	6.3	19.0	19.0	36.6	36.3	39.0	39.0	52.0	35.5	22.0	—0.3	9.4	23.	0.1	0.6	2.2	1.9	1.4	2.2	1.1	4.1	0.4	1.1	0.2	0.4
24.	7.8	24.4	20.2	33.3	45.4	37.0	42.8	51.0	36.8	24.3	4.5	8.4	24.	0.3	1.0	2.0	3.4	4.5	1.3	1.5	2.9	0.6	0.6	0.0	0.3
25.	5.2	23.2	25.4	31.0	45.3	42.9	45.4	47.3	35.9	20.4	15.5	8.3	25.	0.1	1.3	1.8	1.1	2.3	4.4	2.4	2.5	1.0	0.9	0.0	0.1
26.	19.0	17.2	**35.5**	30.0	48.0	42.7	50.2	36.4	40.8	25.3	5.0	5.0	26.	0.2	1.0	2.0	2.8	2.7	4.8	2.1	2.7	1.0	0.3	0.2	0.1
27.	9.0	8.6	35.2	31.2	52.2	48.6	48.2	40.5	41.7	23.0	8.4	2.4	27.	0.2	0.6	1.6	1.1	4.1	3.7	3.9	0.7	1.2	0.6	0.0	0.1
28.	11.4	5.6	12.6	34.7	52.0	50.4	**52.8**	45.3	39.0	31.0	6.0	3.6	28.	0.2	0.5	1.8	1.3	4.8	4.3	3.7	2.5	1.8	1.2	0.0	0.2
29.	9.0	15.0	14.2	31.7	**54.2**	**52.0**	48.5	46.3	33.2	29 8	17.4	3.7	29.	0.6	0.4	0.8	3.5	5.0	5.5	4.0	3.4	1.5	1.8	0.3	0.0
30.	21.0		27.0	32.4	48.0	35.5	49.9	50.3	34.2	29.0	17.5	2.5	30.	0.4		0.6	2.5	3.8	3.4	4.1	3.6	1.0	1.5	0.5	0.2
31.	**21.7**		30.8		46.8		43.4	45.0		32.0		3.0	31.	0.6		1.6		4.9		4.0	2.5		1.1		0.2
Mittel	10.61	16.90	21.86	33.28	37.62	42.75	43.46	45.54	37.13	26.33	13.29	8.42	Summe	9.9	16 3	29.0	62.3	75.2	82.1	84.7	69.1	36.2	29.4	8.6	8.2

Grundwasserstand.

Datum	Januar 11½a	Februar 11½a	März 11½a	April 11½a	Mai 11½a	Juni 11½a	Juli 11½a	August 11½a	September 11½a	October 11½a	November 11½a	December 11½a
1.	+6.4	+3.8	+5.4	+6.5	+4.5	+2.3	+0.7	+0.8	+0.9	+0.4	+2.9	—0.1
2.	+6.3	+4.0	+5.5	+6.4	+4.4	+2.2	+0.6	+0.8	+0.8	+0.4	+2.7	—0.2
3.	+6.2	+4.1	+5.6	+6.3	+4.3	+2.1	+0.6	+0.8	+0.7	+0.4	+2.5	—0.3
4.	+6.1	+4.2	+5.7	+6.2	+4.3	+2.0	+0.5	+0.9	+0.6	+0.3	+2.4	—0.3
5.	+6.0	+4.3	+5.8	+6.1	+4.3	+1.9	+0.4	+1.0	+0.5	+0.2	+2.3	—0.5
6.	+5.9	+4.4	+5.9	+6.0	+4.2	+1.8	+0.4	+1.0	+0.4	+0.1	+2.2	—0.6
7.	+5.8	+4.5	+6.0	+6.0	+4.1	+1 8	+0.4	+1.0	+0.4	0.0	+2.2	—0.6
8.	+5.7	+4.6	+6.1	+6.0	+4.0	+1.7	+0.3	+1.1	+0.3	0.0	+2.2	—0.6
9.	+5.6	+4.7	+6.2	+5.9	+3.9	+1.7	+0.3	+1.1	+0.2	0.0	+2.0	—0.5
10.	+5.5	+4.7	+6.3	+5.8	+3.9	+1.6	+0.3	+1.2	+0.1	—0.1	+1.9	—0.5
11.	+5.4	+4.6	+6.3	+5.7	+3.8	+1.6	+0.2	+1.2	+0.1	—0.1	+1.7	—0.5
12.	+5.3	+4.6	+6.4	+5.6	+3.8	+1.5	+0.2	+1.2	0.0	—0.1	+1.5	—0.5
13.	+5.2	+4.5	+6.5	+5.5	+3.7	+1.4	+0.1	+1.1	0.0	—0.1	+1.4	—0.4
14.	+5.1	+4.5	+6.5	+5.4	+3.6	+1.3	+0.1	+1.1	0.0	0.0	+1.4	—0.4
15.	+5.0	+4.4	+6.5	+5.3	+3.5	+1.3	+0.2	+1.1	0.0	0.0	+1.4	—0.4
16.	+4.9	+4.3	+6.5	+5.3	+3.4	+1.3	+0.3	+1.0	0.0	0.0	+1.3	—0.5
17.	+4.8	+4.2	+6.6	+5.2	+3.4	+1.2	+0.4	+0.9	+0.1	+2.1	+1.2	—0.5
18.	+4.7	+4.1	+6.6	+5.1	+3.3	+1.1	+0.5	+0.8	+0.1	+2.4	+1.1	—0.5
19.	+4.6	+4.2	+6.6	+5.0	+3.2	+1.1	+0.6	+0.8	+0.2	+2.6	+1.0	—0.5
20.	+4.5	+4.3	+6.7	+5.0	+3.1	+1.0	+0.7	+0.9	+0.3	+2.9	+1.0	—0.6
21.	+4.4	+4.5	+6.7	+4.9	+3.0	+1.0	+0.8	+0.9	+0.3	+3.0	+0.9	—0.7
22.	+4.3	+4.6	+6.7	+4.8	+3.0	+1.0	+0.9	+1.0	+0.3	+3.0	+0.9	—0.8
23.	+4.2	+4.7	+6.7	+4.8	+2.9	+1.0	+0.9	+1.0	+0.4	+3.0	+0.8	—1.0
24.	+4.1	+4.8	+6.8	+4.7	+2.8	+1.0	+1.0	+1.0	+0.4	+3.0	+0.6	—1.1
25.	+4.0	+4.9	+6.8	+4.7	+2.7	+0.9	+1.0	+1.1	+0.4	+3.1	+0.5	—1.3
26.	+3.9	+5.0	+6.8	+4.7	+2.6	+0.8	+0.9	+1.1	+0.4	+3.1	+0.3	—1.4
27.	+3.8	+5.1	+6.8	+4.6	+2.5	+0.8	+0.9	+1.0	+0.5	+3.0	+0.2	—1.5
28.	+3.7	+5.2	+6.8	+4.5	+2.5	+0.7	+0.8	+1.0	+0.5	+3.0	+0.2	—1.9
29.	+3.6	+5.3	+6.8	+4.5	+2.4	+0.7	+0.8	+0.9	+0.5	+3.0	0.0	—2.0
30.	+3.6		+6.7	+4.5	+2.4	+0.7	+0.8	+0.9	+0.4	+3.0	0.0	—2.1
31.	+3.7		+6.6		+2.3		+0.7	+0.9		+2.9		—2.1

VI.

Tägliche Beobachtungen der höchsten Insolations-Wärme,

am

Schwarzkugel-Thermometer in 31 m Höhe.

1892.

VII.

Verdunstungshöhe in mm,

beobachtet am

Wild'schen Verdunstungsmesser.

1892.

VIII.

Grundwasserstand,

in Centimetern, bezogen auf die mit „Null" bezeichnete mittlere Höhe von 1883—1887.

1892.

Insolations-Temperaturen. 1892. Verdunstungshöhe in mm.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December
1.	16.0	22.3	6.0	33.0	16.2	45.8	40.5	45.9	40.7	**38.0**	**28.0**	11.4	1.	0.2	1.0	0.6	1.3	2.4	5.5	2.0	0.5	1.9	1.3	1.0	0.6
2.	15.4	20.8	18.7	20.4	19.0	46.0	41.5	40.5	41.5	25.0	20.8	15.4	2.	0.8	0.8	0.4	1.8	1.2	2.9	3.0	2.0	1.8	1.5	0.5	0.2
3.	5.7	17.0	19.7	35.7	31.5	45.3	46.4	45.5	29.0	33 2	25.4	8.2	3.	0.7	1.1	0.5	1.3	1.8	3.2	2 7	0.8	1.7	0.2	0.3	0.8
4.	17.4	18.0	18.0	38.4	37.2	41.0	47.4	39.7	40.8	32.3	25.4	5.7	4.	0.5	0.8	0.4	3.0	0.7	1.1	3.5	1.7	1.2	1.0	0.6	0.3
5.	16.4	19.6	22.0	**41.2**	34.0	39.2	44.8	40.0	38.7	34.0	22.0	13.4	5.	0.6	0.4	0.6	3.1	2.3	4.0	1.3	1.0	1.5	1.2	0.4	0.2
6.	15.5	19.0	20.1	39.6	21.0	37.6	39.0	41.8	33.4	30.8	24.0	3.8	6.	0.6	1.0	0.6	1.5	2.2	1.0	3.7	1.2	1.2	1.4	0.2	0.1
7.	14.2	14.6	20.4	40.2	35.5	44.6	46.2	43.0	21.2	36.4	13.1	11.0	7.	0.8	0.0	0.4	3.7	0.0	0.5	1.2	2.5	0.9	1.2	0.4	0.6
8.	14.2	5.4	18.7	35.0	33.8	44.0	41.2	45.0	33.4	35.2	11.0	4.7	8.	0.4	0.0	0.4	4.0	1.4	2.3	3.7	2.2	0.6	1.5	0.4	0.0
9.	4.8	20.5	19.4	30.3	38.0	49.0	43.4	44.0	34.4	29.5	9.5	9.4	9.	0.4	0.0	0.5	3.4	2.2	3.0	3.5	2.1	1.2	1.7	0.1	0.4
10.	4.3	9.5	23.0	33.0	42.2	43.1	48.0	40.8	37.0	31.2	9.4	11.4	10.	0.0	0.6	0.6	3.5	2.4	2.4	2.4	0.7	1.5	1.4	0.1	0.2
11.	9.3	9.0	4.2	36.5	41.0	43.8	46.0	44.5	33.5	29.0	6.8	9.8	11.	0.5	0.2	0.4	3.5	2.5	3.6	3.2	0.9	1.4	1.6	0.0	0.1
12.	16.0	20.0	12.8	34.6	46.8	40.3	43.5	42.8	32.6	29.0	6.2	5.0	12.	0.3	0.4	0.2	2.1	2.5	1.1	3.4	1.0	1.1	1.0	0.2	0.1
13.	4.4	21.2	21.6	33.0	37.1	38.4	47.0	45.2	**44.1**	19.5	18.7	5.7	13.	0.0	0.8	0.0	2.0	2.6	2.3	4.7	0.9	0.9	1.0	0.1	0.0
14.	10.5	22.0	25.0	31.4	38.3	43.8	46.8	47.0	35.4	15.0	6.0	14.8	14.	0.2	1.0	0.8	2.0	3.0	1.9	2.7	3.9	2.1	0.4	0.3	0.4
15.	—1.0	18.4	21.0	27.7	40.0	35.1	34.2	48.4	39.0	15.3	17.4	12.0	15.	0.0	0.8	0.8	1.1	3.7	1.8	4.0	2.5	1.1	0.8	0.3	0.4
16.	4.0	20.0	23.4	31.4	36.8	41.7	33.5	45.8	40.4	30.7	14 5	**19.2**	16.	0.2	0.2	0.6	1.0	3.0	1.1	2.5	2.9	1.2	0.6	0.4	0.2
17.	10.5	5.2	24.0	30.4	34.0	43.0	32.3	54.0	41.0	18.5	17.0	7.8	17.	0.1	0.2	0.8	0.9	1.4	3.0	2.3	3.0	1.4	0.8	0.5	0.2
18.	4.0	13.0	25.0	32.4	34.8	43.1	40.0	47.0	37.5	8.2	16.5	11.7	18.	0.1	0.0	0.6	1.2	1.3	3.8	0.9	3.9	1.0	0.3	0.5	0.4
19.	14.5	15.4	26.3	34.0	35.8	40.0	39.8	**56.5**	38.7	25.5	15.7	9.3	19.	0.1	0.6	0.6	1.1	2.5	1.2	1.9	1.7	0.8	0.1	0.5	0.6
20.	12.0	23.4	25.7	31.6	25.8	44.5	42.4	46.8	40.5	19.4	14.0	8.0	20.	0.5	1.0	1.6	1.0	1.4	2.7	2.0	3.6	0.9	0.5	0.2	0.4
21.	1.0	**25.0**	30.0	32.2	24.2	44.2	44.0	45.3	40.4	23.8	1 8	9.0	21.	0.2	0.2	0.6	1.2	0.4	2.8	1.7	2.4	1.6	0.3	0.3	0.2
22.	9.5	17.8	32.7	35.4	35.0	41.0	39.2	48 2	43.5	20.0	1.6	8.0	22.	0.0	0.8	2.4	1.0	0.8	1.3	1.6	2.8	0.7	0.5	0.(	0.2
23.	6.3	19.0	19.0	36.6	36.3	39.0	39.0	52.0	35.5	22.0	—0.3	9.4	23.	0.1	0.6	2.2	1.9	1.4	2.2	1.1	4.1	0.4	1.1	0.2	0.4
24.	7.8	24.4	20.2	33.3	45.4	37.0	42.8	51.0	36.8	24.3	4.5	8.4	24.	0.3	1.0	2.0	3.4	4.5	1.3	1.5	2.9	0.6	0.6	0.0	0.3
25.	5.2	23.2	25.4	31.0	45.3	42.9	45.4	47.3	35.9	20.4	15.5	8.3	25.	0.1	1.3	1.8	1.1	2.3	4.4	2.4	2.5	1.0	0.9	0.0	0.1
26.	19.0	17.2	**35.5**	30.0	48.0	42.7	50.2	36.4	40.8	25.3	5.0	5.0	26.	0.2	1.0	2.0	2.8	2.7	4.8	2.1	2.7	1.0	0.3	0.2	0.1
27.	9.0	8.6	35.2	31.2	52.2	48.6	48.2	40.5	41.7	23.0	8.4	2.4	27.	0.2	0.6	1.6	1.1	4.1	3.7	3.9	0.7	1.2	0.6	0.0	0.1
28.	11.4	5.6	12.6	34.7	52.0	50.4	**52.8**	45.3	39.0	31.0	6.0	3.6	28.	0.2	0.5	1.8	1.3	4.8	4.3	3.7	2.5	1.8	1.2	0.0	0.2
29.	9.0	15.0	14.2	31.7	**54.2**	**52.0**	48.5	46.3	33.2	29 8	17.4	3.7	29.	0.6	0.4	0.8	3.5	5.0	5.5	4.0	3.4	1.5	1.8	0.3	0.0
30.	21.0		27.0	32.4	48.0	35.5	49.9	50.3	34.2	29.0	17.5	2.5	30.	0.4		0.6	2.5	3.8	3.4	4.1	3.6	1.0	1.5	0.5	0.2
31.	**21.7**		30.8		46.8		43.4	45.0		32.0		3.0	31.	0.6		1.6		4.9		4.0	2.5		1.1		0.2
Mittel	10.61	16.90	21.86	33.28	37.62	42.75	43.46	45.54	37.13	26.33	13.29	8.42	Summe	9.9	16 3	29.0	62.3	75.2	82.1	84.7	69.1	36.2	29.4	8.6	8.2

Grundwasserstand.

Datum	Januar 11½a	Februar 11½a	März 11½a	April 11½a	Mai 11½a	Juni 11½a	Juli 11½a	August 11½a	September 11½a	October 11½a	November 11½a	December 11½a
1.	+6.4	+3.8	+5.4	+6.5	+4.5	+2.3	+0.7	+0.8	+0.9	+0.4	+2.9	—0.1
2.	+6.3	+4.0	+5.5	+6.4	+4.4	+2.2	+0.6	+0.8	+0.8	+0.4	+2.7	—0.2
3.	+6.2	+4.1	+5.6	+6.3	+4.3	+2.1	+0.6	+0.8	+0.7	+0.4	+2.5	—0.3
4.	+6.1	+4.2	+5.7	+6.2	+4.3	+2.0	+0.5	+0.9	+0.6	+0.3	+2.4	—0.3
5.	+6.0	+4.3	+5.8	+6.1	+4.3	+1.9	+0.4	+1.0	+0.5	+0.2	+2.3	—0.5
6.	+5.9	+4.4	+5.9	+6.0	+4.2	+1.8	+0.4	+1.0	+0.4	+0.1	+2.2	—0.6
7.	+5.8	+4.5	+6.0	+6.0	+4.1	+1 8	+0.4	+1.0	+0.4	0.0	+2.2	—0.6
8.	+5.7	+4.6	+6.1	+6.0	+4.0	+1.7	+0.3	+1.1	+0.3	0.0	+2.2	—0.6
9.	+5.6	+4.7	+6.2	+5.9	+3.9	+1.7	+0.3	+1.1	+0.2	0.0	+2.0	—0.5
10.	+5.5	+4.7	+6.3	+5.8	+3.9	+1.6	+0.3	+1.2	+0.1	—0.1	+1.9	—0.5
11.	+5.4	+4.6	+6.3	+5.7	+3.8	+1.6	+0.2	+1.2	+0.1	—0.1	+1.7	—0.5
12.	+5.3	+4.6	+6.4	+5.6	+3.8	+1.5	+0.2	+1.2	0.0	—0.1	+1.5	—0.5
13.	+5.2	+4.5	+6.5	+5.5	+3.7	+1.4	+0.1	+1.1	0.0	—0.1	+1.4	—0.4
14.	+5.1	+4.5	+6.5	+5.4	+3.6	+1.3	+0.1	+1.1	0.0	0.0	+1.4	—0.4
15.	+5.0	+4.4	+6.5	+5.3	+3.5	+1.3	+0.2	+1.1	0.0	0.0	+1.4	—0.4
16.	+4.9	+4.3	+6.5	+5.3	+3.4	+1.3	+0.3	+1.0	0.0	0.0	+1.3	—0.5
17.	+4.8	+4.2	+6.6	+5.2	+3.4	+1.2	+0.4	+0.9	+0.1	+2.1	+1.2	—0.5
18.	+4.7	+4.1	+6.6	+5.1	+3.3	+1.1	+0.5	+0.8	+0.1	+2.4	+1.1	—0.5
19.	+4.6	+4.2	+6.6	+5.0	+3.2	+1.1	+0.6	+0.8	+0.2	+2.6	+1.0	—0.5
20.	+4.5	+4.3	+6.7	+5.0	+3.1	+1.0	+0.7	+0.9	+0.3	+2.9	+1.0	—0.6
21.	+4.4	+4.5	+6.7	+4.9	+3.0	+1.0	+0.8	+0.9	+0.3	+3.0	+0.9	—0.7
22.	+4.3	+4.6	+6.7	+4.8	+3.0	+1.0	+0.9	+1.0	+0.3	+3.0	+0.9	—0.8
23.	+4.2	+4.7	+6.7	+4.8	+2.9	+1.0	+0.9	+1.0	+0.4	+3.0	+0.8	—1.0
24.	+4.1	+4.8	+6.8	+4.7	+2.8	+1.0	+1.0	+1.0	+0.4	+3.0	+0.6	—1.1
25.	+4.0	+4.9	+6.8	+4.7	+2.7	+0.9	+1.0	+1.1	+0.4	+3.1	+0.5	—1.3
26.	+3.9	+5.0	+6.8	+4.7	+2.6	+0.8	+0.9	+1.1	+0.4	+3.1	+0.3	—1.4
27.	+3.8	+5.1	+6.8	+4.6	+2.5	+0.8	+0.9	+1.0	+0.5	+3.0	+0.2	—1.5
28.	+3.7	+5.2	+6.8	+4.5	+2.5	+0.7	+0.8	+1.0	+0.5	+3.0	+0.2	—1.9
29.	+3.6	+5.3	+6.8	+4.5	+2.4	+0.7	+0.8	+0.9	+0.5	+3.0	0.0	—2.0
30.	+3.6		+6.7	+4.5	+2.4	+0.7	+0.8	+0.9	+0.4	+3.0	0.0	—2.1
31.	+3.7		+6.6		+2.3		+0.7	+0.9		+2.9		—2.1

VI.

Tägliche Beobachtungen der höchsten Insolations-Wärme,

am

Schwarzkugel-Thermometer in 31 m Höhe.

1892.

VII.

Verdunstungshöhe in mm,

beobachtet am

Wild'schen Verdunstungsmesser.

1892.

VIII.

Grundwasserstand,

in Centimetern, bezogen auf die mit „Null" bezeichnete mittlere Höhe von 1883—1887.

1892.

Insolations-Temperaturen. 1892. Verdunstungshöhe in mm.

Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December	Datum	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	October	November	December
1.	16.0	22.3	6.0	33.0	16.2	45.8	40.5	45.9	40.7	**38.0**	**28.0**	11.4	1.	0.2	1.0	0.6	1.3	2.4	5.5	2.0	0.5	1.9	1.3	1.0	0.6
2.	15.4	20.8	18.7	20.4	19.0	46.0	41.5	40.5	41.5	25.0	20.8	15.4	2.	0.8	0.8	0.4	1.8	1.2	2.9	3.0	2.0	1.8	1.5	0.5	0.2
3.	5.7	17.0	19.7	35.7	31.5	45.3	46.4	45.5	29.0	33 2	25.4	8.2	3.	0.7	1.1	0.5	1.3	1.8	3.2	2 7	0.8	1.7	0.2	0.3	0.8
4.	17.4	18.0	18.0	38.4	37.2	41.0	47.4	39.7	40.8	32.3	25.4	5.7	4.	0.5	0.8	0.4	3.0	0.7	1.1	3.5	1.7	1.2	1.0	0.6	0.3
5.	16.4	19.6	22.0	**41.2**	34.0	39.2	44.8	40.0	38.7	34.0	22.0	13.4	5.	0.6	0.4	0.6	3.1	2.3	4.0	1.3	1.0	1.5	1.2	0.4	0.2
6.	15.5	19.0	20.1	39.6	21.0	37.6	39.0	41.8	33.4	30.8	24.0	3.8	6.	0.6	1.0	0.6	1.5	2.2	1.0	3.7	1.2	1.2	1.4	0.2	0.1
7.	14.2	14.6	20.4	40.2	35.5	44.6	46.2	43.0	21.2	36.4	13.1	11.0	7.	0.8	0.0	0.4	3.7	0.0	0.5	1.2	2.5	0.9	1.2	0.4	0.6
8.	14.2	5.4	18.7	35.0	33.8	44.0	41.2	45.0	33.4	35.2	11.0	4.7	8.	0.4	0.0	0.4	4.0	1.4	2.3	3.7	2.2	0.6	1.5	0.4	0.0
9.	4.8	20.5	19.4	30.3	38.0	49.0	43.4	44.0	34.4	29.5	9.5	9.4	9.	0.4	0.0	0.5	3.4	2.2	3.0	3.5	2.1	1.2	1.7	0.1	0.4
10.	4.3	9.5	23.0	33.0	42.2	43.1	48.0	40.8	37.0	31.2	9.4	11.4	10.	0.0	0.6	0.6	3.5	2.4	2.4	2.4	0.7	1.5	1.4	0.1	0.2
11.	9.3	9.0	4.2	36.5	41.0	43.8	46.0	44.5	33.5	29.0	6.8	9.8	11.	0.5	0.2	0.4	3.5	2.5	3.6	3.2	0.9	1.4	1.6	0.0	0.1
12.	16.0	20.0	12.8	34.6	46.8	40.3	43.5	42.8	32.6	29.0	6.2	5.0	12.	0.3	0.4	0.2	2.1	2.5	1.1	3.4	1.0	1.1	1.0	0.2	0.1
13.	4.4	21.2	21.6	33.0	37.1	38.4	47.0	45.2	**44.1**	19.5	18.7	5.7	13.	0.0	0.8	0.0	2.0	2.6	2.3	4.7	0.9	0.9	1.0	0.1	0.0
14.	10.5	22.0	25.0	31.4	38.3	43.8	46.8	47.0	35.4	15.0	6.0	14.8	14.	0.2	1.0	0.8	2.0	3.0	1.9	2.7	3.9	2.1	0.4	0.3	0.4
15.	—1.0	18.4	21.0	27.7	40.0	35.1	34.2	48.4	39.0	15.3	17.4	12.0	15.	0.0	0.8	0.8	1.1	3.7	1.8	4.0	2.5	1.1	0.8	0.3	0.4
16.	4.0	20.0	23.4	31.4	36.8	41.7	33.5	45.8	40.4	30.7	14 5	**19.2**	16.	0.2	0.2	0.6	1.0	3.0	1.1	2.5	2.9	1.2	0.6	0.4	0.2
17.	10.5	5.2	24.0	30.4	34.0	43.0	32.3	54.0	41.0	18.5	17.0	7.8	17.	0.1	0.2	0.8	0.9	1.4	3.0	2.3	3.0	1.4	0.8	0.5	0.2
18.	4.0	13.0	25.0	32.4	34.8	43.1	40.0	47.0	37.5	8.2	16.5	11.7	18.	0.1	0.0	0.6	1.2	1.3	3.8	0.9	3.9	1.0	0.3	0.5	0.4
19.	14.5	15.4	26.3	34.0	35.8	40.0	39.8	**56.5**	38.7	25.5	15.7	9.3	19.	0.1	0.6	0.6	1.1	2.5	1.2	1.9	1.7	0.8	0.1	0.5	0.6
20.	12.0	23.4	25.7	31.6	25.8	44.5	42.4	46.8	40.5	19.4	14.0	8.0	20.	0.5	1.0	1.6	1.0	1.4	2.7	2.0	3.6	0.9	0.5	0.2	0.4
21.	1.0	**25.0**	30.0	32.2	24.2	44.2	44.0	45.3	40.4	23.8	1 8	9.0	21.	0.2	0.2	0.6	1.2	0.4	2.8	1.7	2.4	1.6	0.3	0.3	0.2
22.	9.5	17.8	32.7	35.4	35.0	41.0	39.2	48 2	43.5	20.0	1.6	8.0	22.	0.0	0.8	2.4	1.0	0.8	1.3	1.6	2.8	0.7	0.5	0.(	0.2
23.	6.3	19.0	19.0	36.6	36.3	39.0	39.0	52.0	35.5	22.0	—0.3	9.4	23.	0.1	0.6	2.2	1.9	1.4	2.2	1.1	4.1	0.4	1.1	0.2	0.4
24.	7.8	24.4	20.2	33.3	45.4	37.0	42.8	51.0	36.8	24.3	4.5	8.4	24.	0.3	1.0	2.0	3.4	4.5	1.3	1.5	2.9	0.6	0.6	0.0	0.3
25.	5.2	23.2	25.4	31.0	45.3	42.9	45.4	47.3	35.9	20.4	15.5	8.3	25.	0.1	1.3	1.8	1.1	2.3	4.4	2.4	2.5	1.0	0.9	0.0	0.1
26.	19.0	17.2	**35.5**	30.0	48.0	42.7	50.2	36.4	40.8	25.3	5.0	5.0	26.	0.2	1.0	2.0	2.8	2.7	4.8	2.1	2.7	1.0	0.3	0.2	0.1
27.	9.0	8.6	35.2	31.2	52.2	48.6	48.2	40.5	41.7	23.0	8.4	2.4	27.	0.2	0.6	1.6	1.1	4.1	3.7	3.9	0.7	1.2	0.6	0.0	0.1
28.	11.4	5.6	12.6	34.7	52.0	50.4	**52.8**	45.3	39.0	31.0	6.0	3.6	28.	0.2	0.5	1.8	1.3	4.8	4.3	3.7	2.5	1.8	1.2	0.0	0.2
29.	9.0	15.0	14.2	31.7	**54.2**	**52.0**	48.5	46.3	33.2	29 8	17.4	3.7	29.	0.6	0.4	0.8	3.5	5.0	5.5	4.0	3.4	1.5	1.8	0.3	0.0
30.	21.0		27.0	32.4	48.0	35.5	49.9	50.3	34.2	29.0	17.5	2.5	30.	0.4		0.6	2.5	3.8	3.4	4.1	3.6	1.0	1.5	0.5	0.2
31.	**21.7**		30.8		46.8		43.4	45.0		32.0		3.0	31.	0.6		1.6		4.9		4.0	2.5		1.1		0.2
Mittel	10.61	16.90	21.86	33.28	37.62	42.75	43.46	45.54	37.13	26.33	13.29	8.42	Summe	9.9	16 3	29.0	62.3	75.2	82.1	84.7	69.1	36.2	29.4	8.6	8.2

Grundwasserstand.

Datum	Januar 11½a	Februar 11½a	März 11½a	April 11½a	Mai 11½a	Juni 11½a	Juli 11½a	August 11½a	September 11½a	October 11½a	November 11½a	December 11½a
1.	+6.4	+3.8	+5.4	+6.5	+4.5	+2.3	+0.7	+0.8	+0.9	+0.4	+2.9	—0.1
2.	+6.3	+4.0	+5.5	+6.4	+4.4	+2.2	+0.6	+0.8	+0.8	+0.4	+2.7	—0.2
3.	+6.2	+4.1	+5.6	+6.3	+4.3	+2.1	+0.6	+0.8	+0.7	+0.4	+2.5	—0.3
4.	+6.1	+4.2	+5.7	+6.2	+4.3	+2.0	+0.5	+0.9	+0.6	+0.3	+2.4	—0.3
5.	+6.0	+4.3	+5.8	+6.1	+4.3	+1.9	+0.4	+1.0	+0.5	+0.2	+2.3	—0.5
6.	+5.9	+4.4	+5.9	+6.0	+4.2	+1.8	+0.4	+1.0	+0.4	+0.1	+2.2	—0.6
7.	+5.8	+4.5	+6.0	+6.0	+4.1	+1 8	+0.4	+1.0	+0.4	0.0	+2.2	—0.6
8.	+5.7	+4.6	+6.1	+6.0	+4.0	+1.7	+0.3	+1.1	+0.3	0.0	+2.2	—0.6
9.	+5.6	+4.7	+6.2	+5.9	+3.9	+1.7	+0.3	+1.1	+0.2	0.0	+2.0	—0.5
10.	+5.5	+4.7	+6.3	+5.8	+3.9	+1.6	+0.3	+1.2	+0.1	—0.1	+1.9	—0.5
11.	+5.4	+4.6	+6.3	+5.7	+3.8	+1.6	+0.2	+1.2	+0.1	—0.1	+1.7	—0.5
12.	+5.3	+4.6	+6.4	+5.6	+3.8	+1.5	+0.2	+1.2	0.0	—0.1	+1.5	—0.5
13.	+5.2	+4.5	+6.5	+5.5	+3.7	+1.4	+0.1	+1.1	0.0	—0.1	+1.4	—0.4
14.	+5.1	+4.5	+6.5	+5.4	+3.6	+1.3	+0.1	+1.1	0.0	0.0	+1.4	—0.4
15.	+5.0	+4.4	+6.5	+5.3	+3.5	+1.3	+0.2	+1.1	0.0	0.0	+1.4	—0.4
16.	+4.9	+4.3	+6.5	+5.3	+3.4	+1.3	+0.3	+1.0	0.0	0.0	+1.3	—0.5
17.	+4.8	+4.2	+6.6	+5.2	+3.4	+1.2	+0.4	+0.9	+0.1	+2.1	+1.2	—0.5
18.	+4.7	+4.1	+6.6	+5.1	+3.3	+1.1	+0.5	+0.8	+0.1	+2.4	+1.1	—0.5
19.	+4.6	+4.2	+6.6	+5.0	+3.2	+1.1	+0.6	+0.8	+0.2	+2.6	+1.0	—0.5
20.	+4.5	+4.3	+6.7	+5.0	+3.1	+1.0	+0.7	+0.9	+0.3	+2.9	+1.0	—0.6
21.	+4.4	+4.5	+6.7	+4.9	+3.0	+1.0	+0.8	+0.9	+0.3	+3.0	+0.9	—0.7
22.	+4.3	+4.6	+6.7	+4.8	+3.0	+1.0	+0.9	+1.0	+0.3	+3.0	+0.9	—0.8
23.	+4.2	+4.7	+6.7	+4.8	+2.9	+1.0	+0.9	+1.0	+0.4	+3.0	+0.8	—1.0
24.	+4.1	+4.8	+6.8	+4.7	+2.8	+1.0	+1.0	+1.0	+0.4	+3.0	+0.6	—1.1
25.	+4.0	+4.9	+6.8	+4.7	+2.7	+0.9	+1.0	+1.1	+0.4	+3.1	+0.5	—1.3
26.	+3.9	+5.0	+6.8	+4.7	+2.6	+0.8	+0.9	+1.1	+0.4	+3.1	+0.3	—1.4
27.	+3.8	+5.1	+6.8	+4.6	+2.5	+0.8	+0.9	+1.0	+0.5	+3.0	+0.2	—1.5
28.	+3.7	+5.2	+6.8	+4.5	+2.5	+0.7	+0.8	+1.0	+0.5	+3.0	+0.2	—1.9
29.	+3.6	+5.3	+6.8	+4.5	+2.4	+0.7	+0.8	+0.9	+0.5	+3.0	0.0	—2.0
30.	+3.6		+6.7	+4.5	+2.4	+0.7	+0.8	+0.9	+0.4	+3.0	0.0	—2.1
31.	+3.7		+6.6		+2.3		+0.7	+0.9		+2.9		—2.1